



Phase II Environmental Site Assessment Report

FOR

**Proposed Gateway II Development
50 Hamilton Avenue
White Plains, Westchester County, New York**

Prepared For:

**GS White Plains Owner, LLC
One Federal Street, Suite 1804
Boston, MA 02110**

Prepared By:

**SESI CONSULTING ENGINEERS
12A Maple Avenue
Pine Brook, NJ 07058**

DATE:

July 10, 2019

Revised June 3, 2021

Table of Contents

1.0 INTRODUCTION	1
1.1 Sanborn Maps.....	1
1.2 Site Settings	1
1.3 Proposed Site Development.....	2
2.0 SUBSURFACE INVESTIGATION	3
2.1 Geophysical Investigation	3
2.2 Soil Borings	3
2.3 Soil Vapor Sampling	5
3.0 ANALYTICAL RESULTS.....	6
4.0 CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS	9

Figures

Figure 1: Site Location Map

Figure 2: Site Plan

Figure 3.1: Results of Soil Boring Sampling

Figure 3.2: Results of Soil Vapor Sampling

Tables

Table 2.1: Soil Sampling Summary Table

Table 2.2: Soil Vapor Sampling Summary Table

Table 3.1: Summary of Soil Analytical Results

Table 3.2: Summary of Soil Exceedances to NYSDEC Soil Cleanup Objectives

Table 3.3: Summary of Soil Vapor Analytical Results

Table 3.4: Summary of Soil Gas Exceedances of the NYSDOH and/or EPA levels

Table 3.5: Summary of Groundwater Analytical Data

Appendices

Appendix A: Geophysical Report

Appendix B: Soil Boring Logs

Appendix C: Soil Sampling Analytical Results (electronic)

Appendix D: Soil Vapor Analytical Results (electronic)

Appendix E: Groundwater Analytical Results (electronic)

1.0 INTRODUCTION

SESI Consulting Engineers (SESI) has conducted this Phase II Environmental Site Assessment (Phase II ESA) on behalf of the Requestor, GS White Plains Owner, LLC for the property located at 50 Hamilton Avenue in the City of White Plains, New York (Site). The Site properties are identified on the Westchester County Clerk's as a portion of tax parcel map Section-Block-Lot number 125.66-5-2 (50 Hamilton Avenue) and a portion of Lot 125.66-5-2 (85 North Lexington Avenue). The property south of New Street totals approximately 1.53-acres and have been historically utilized for commercial and industrial purposes and a parking lot.

The Site is bounded to the north by a bus depot and parking garage, to the south by an office building across Hamilton Avenue, to the east by a church across Lexington Avenue, and to the west by a parking lot across Ferris Avenue. This report complies with the 2015 American Society for Testing and Materials Standard (ASTM E1903). **Figure 1** presents a Site Location Map.

This Phase II ESA Report summarizes the data of soil samples and soil vapor samples collected by SESI to further investigate the Site.

1.1 Sanborn Maps

Based on our review of the Certified Sanborn® Maps available for the property, some relevant past uses of the Site prior to and including 1950 include a lumber and storage yard, a freight house with railroad transport access, a fire department station, a builder supply storage and a wholesale feed supply and grinding company. The property was redeveloped into the current parking lot sometime after 1950.

1.2 Site Settings

The Site consists of an approximate 1.5-acres parcel that has been a parking lot since after 1950. The Site had been previous developed with commercial and industrial buildings. Based on the USGS topographic map, the Site elevation is approximately 200 feet above mean sea level (ft-msl) and is relatively flat. The nearest surface water body is the Bronx River located 0.11 miles west of the Site. The current Site conditions are shown on **Figure 2**.

1.3 Proposed Site Development

We understand that the current property exists as a visitor parking lot for the existing Gateway building and is proposed to be redeveloped into a 17-story tower containing mixed-use retail, hotel and residential components with subgrade parking levels.

2.0 SUBSURFACE INVESTIGATION

The field work was conducted by SESI on June and July 2019.

2.1 Geophysical Investigation

On June 8, 2019, a geophysical technician from Enviroprobe Service Inc. was mobilized to the subject property to perform a geophysical investigation. The purpose of the investigation was to clear proposed boring and soil vapor point locations, designate utilities in a parking lot and adjacent areas and detect possible underground storage tanks (USTs) in the front sidewalk area of property. The ground surface of the survey area consisted of concrete, asphalt, natural soil surfaces.

The results of the geophysical investigation identified underground utilities at the Site. Anomalies indicative of a UST were not detected. The geophysical report is included in **Appendix A**.

2.2 Soil Borings

On June 8, 2019, twenty-one (21) soil borings were advanced using a direct push Geoprobe® rig as shown on **Table 2.1** below. A total of thirty-five (35) soil samples were collected and analyzed for various parameters at a NYSDEC ELAP-certified laboratory, Test America. The soil samples were collected from varying depths based on field screening, which includes screening with Photo Iodization Detector (PID), visual observations, and olfactory observations. All soil samples were named based on their respective soil boring number and specified depth.

On July 27, 2019, eight (8) additional soil borings were advanced using a direct push Geoprobe rig. A total of sixteen (16) soil samples were collected and analyzed for TCL/TAL+30 at Test America. The soil samples were collected from varying depths based on field screening, which includes screening with Photo Iodization Detector (PID), visual observations, and olfactory observations. All soil samples were named based on their respective soil boring number and specified depth.

Based on the soil boring logs, the Site is underlain by 4-inches of asphalt overlying fill to a depth ranging from 0.5 to 4 feet below grade (ft-bg). The fill contains brick, coal ash and wood debris including possible railroad ties at some locations. Dark brown medium to fine sand with a trace of gravel and silt underlies the fill layer to the maximum depth explored, 16 ft-bg. The soil sample locations are depicted on **Figure 3.1**. The boring logs are included in **Appendix B**.

Table 2.1 below is a table summary of the borings conducted and the samples collected.

Table 2.1 Soil Sample Summary Table

Sample Name	Date Collected	Sample Media	Analyses
B-1 (3.5-4)	6/8/2019	Soil	TCL/TAL
B-1 (10.5-11)	6/8/2019	Soil	TCL/TAL
B-2 (6-6.5)	6/8/2019	Soil	TCL/TAL
B-2 (11.5-12)	6/8/2019	Soil	TCL/TAL
B-3 (3-3.5)	6/8/2019	Soil	TCL/TAL
B-3 (8.5-9)	6/8/2019	Soil	TCL/TAL
B-4 (2.5-3)	6/8/2019	Soil	TCL/TAL
B-4 (11-11.5)	6/8/2019	Soil	TCL/TAL
B-5 (3.5-4)	6/8/2019	Soil	TCL/TAL
B-5 (7-7.5)	6/8/2019	Soil	TCL/TAL
B-6 (5-5.5)	6/8/2019	Soil	TCL/TAL
B-6 (10.5-11)	6/8/2019	Soil	TCL/TAL
B-7 (4-4.5)	6/8/2019	Soil	TCL/TAL
B-7 (10-10.5)	6/8/2019	Soil	TCL/TAL
B-8 (1.5-2)	6/8/2019	Soil	TCL/TAL
B-8 (7.5-8)	6/8/2019	Soil	TCL/TAL
B-9 (7-7.5)	6/8/2019	Soil	TCL/TAL
B-9 (9-9.5)	6/8/2019	Soil	TCL/TAL
B-10 (2-2.5)	6/8/2019	Soil	TCL/TAL
B-10 (6-6.5)	6/8/2019	Soil	TCL/TAL
B-11 (5.5-6)	6/8/2019	Soil	TCL/TAL
B-11 (11-11.5)	6/8/2019	Soil	TCL/TAL
B-12 (3-3.5)	6/8/2019	Soil	TCL/TAL
B-12 (7.5-8)	6/8/2019	Soil	TCL/TAL
B-13 (2.5-3)	6/8/2019	Soil	TCL/TAL
B-13 (11.5-12)	6/8/2019	Soil	TCL/TAL
B-14 (3.5-4)	6/8/2019	Soil	TCL/TAL
B-14 (7-7.5)	6/8/2019	Soil	TCL/TAL
B-15 (9.5-10)	6/15/2019	Soil	TCL/TAL
B-16 (3-3.5)	6/15/2019	Soil	TCL/TAL
B-17 (4-4.5)	6/15/2019	Soil	TCL/TAL
B-18 (3.5-4)	6/15/2019	Soil	TCL/TAL
B-19 (1.5-2)	6/15/2019	Soil	TCL/TAL
B-20 (10-10.5)	6/15/2019	Soil	TCL/TAL
GB-1	6/15/2019	Soil	TCL/TAL
B-21 (1.5-2)	7/27/2019	Soil	TCL/TAL+30
B-21 (6-6.5)	7/27/2019	Soil	TCL/TAL+30
B-22 (5.5-6)	7/27/2019	Soil	TCL/TAL+30
B-22 (11.5-12)	7/27/2019	Soil	TCL/TAL+30
B-23 (2-2.5)	7/27/2019	Soil	TCL/TAL+30
B-23 (6.5-7)	7/27/2019	Soil	TCL/TAL+30
B-24 (1.5-2)	7/27/2019	Soil	TCL/TAL+30
B-24 (5.5-6)	7/27/2019	Soil	TCL/TAL+30
B-25 (1.5-2)	7/27/2019	Soil	TCL/TAL+30
B-25 (6.5-7)	7/27/2019	Soil	TCL/TAL+30
TW-1 (1.5-2)	7/27/2019	Soil	TCL/TAL+30
TW-1 (10-10.5)	7/27/2019	Soil	TCL/TAL+30
TW-2 (5-5.5)	7/27/2019	Soil	TCL/TAL+30
TW-2 (11.5-12)	7/27/2019	Soil	TCL/TAL+30
TW-3 (1-1.5)	7/27/2019	Soil	TCL/TAL+30
TW-3 (12-12.5)	7/27/2019	Soil	TCL/TAL+30

2.3 Soil Vapor Sampling

Eight (8) soil vapor points were installed via direct push methodologies. The soil samples were collected with 1-L Summa Canisters with flow controllers set for a flow rate of 200 ml/min. Soil vapor point locations are depicted in **Figure 3.2**. The soil vapor samples were delivered under chain-of-custody to Alpha for EPA TO-15 analysis. **Table 2.2** is a table summary of the vapor samples conducted and the samples collected.

Table 2.2 Soil Vapor Sample Summary Table

Sample Name	Date Collected	Sample Media	Analyses
SV-1	6/15/2019	Soil Vapor	TO+15
SV-2	6/15/2019	Soil Vapor	TO+15
SV-3	6/15/2019	Soil Vapor	TO+15
SV-4	6/15/2019	Soil Vapor	TO+15
SV-5	6/15/2019	Soil Vapor	TO+15
SV-6	6/15/2019	Soil Vapor	TO+15
SV-7	6/15/2019	Soil Vapor	TO+15
SV-8	6/15/2019	Soil Vapor	TO+15

2.4 Groundwater Investigation

On July 27, 2019, three (3) temporary well points (TW-1, TW-2 and TW-3) were installed at the Site. Groundwater was encountered at approximately 21.5 to 25.5 ft-bgs. One groundwater sample was collected from each temporary well using a dedicated bailer. The groundwater samples were analyzed for VOCs+10 and SVOCs+15 at Test America. **Table 2.3** below is a table summary of the vapor samples conducted and the samples collected.

Table 2.3 Groundwater Sample Summary Table

Sample Name	Date Collected	Sample Media	Analyses
TW-1	7/27/2019	Groundw ater	TCL/TAL
TW-2	7/27/2019	Groundw ater	TCL/TAL
TW-3	7/27/2019	Groundw ater	TCL/TAL

3.0 ANALYTICAL RESULTS

3.1 Soil Investigation Results

In total, fifty (50) soil samples were collected by SESI from 29 borings as listed in Table 2.1. The soil samples were distributed and analyzed based on potential recognized environmental conditions (RECs) and dispersed throughout the Site to determine the subsurface conditions of the entire Site. The soil samples were sent to Test America on a chain-of-custody (COC) for the following analyses: All fifty (50) samples were analyzed for TCL/TAL + 30. Soil sample locations and a summary of the results is shown in **Figure 3.1**. The soil samples were collected at depths ranging from 1.5 to 12 ft bgs. The laboratory reports for the soil samples are included electronically in **Appendix C**. **Table 3.1** presents a summary of the soil analytical results compared to the SCOs. **Table 3.2** below contains the analytical results compared with their respective Soil Cleanup Objectives (SCOs).

As shown in Table 3.1, nineteen (19) soil samples exceeded the Unrestricted and/or Restricted Residential Use Soil Cleanup Objectives.

Table 3.2: Summary of Soil Exceedances to NYDEC Soil Cleanup Objectives

Sample	Property Where Sample Was Collected	Result (mg/kg)	Unrestricted Use Soil Cleanup Objective (mg/kg)	Restricted Residential Use Soil Cleanup Objective (mg/kg)
B-1 (3.5-4)	50 Hamilton Ave	Lead: 158 4,4'-DDE: 0.018 4,4'-DDT: 0.02	63 0.0033 0.0033	400 8.9 7.9
B-3 (3-3.5)	50 Hamilton Ave	Lead: 274 Zinc: 179 4,4'-DDE: 0.018 4,4'-DDT: 0.02	63 109 0.0033 0.0033	400 10,000 8.9 7.9
B-4 (2.5-3)	50 Hamilton Ave	Mercury: 6.1	0.18	0.81
B-5 (3.5-4)	50 Hamilton Ave	Lead: 108 Zinc: 133 Mercury: 0.27 4,4'-DDT: 0.010 B(b)F: 1.4 I(1,2,3-cd)pyrene	63 109 0.18 0.0033 1 0.5	400 10,000 0.81 7.9 1 0.5
B-6 (5-5.5)	50 Hamilton Ave	4,4'-DDT: 0.007 Lead: 111	0.0033 63	1.8 400
B-6 (10.5-11)	50 Hamilton Ave	4,4'-DDT: 0.012 PCBs: 0.25	0.0033 0.1	7.9 1
B-7 (10-10.5)	50 Hamilton Ave	Mercury: 0.55	0.18	0.81
B-8 (1.5-2)	50 Hamilton Ave	Lead: 82.4 PCBs: 0.15	63 0.1	400 1
B-17 (4-4.5)	50 Hamilton	B(b)F: 1.4 I(1,2,3-cd)pyrene: 0.7	1 0.5	1 0.5
B-18 (3.5-4)	50 Hamilton	Lead: 121	63	400
B-20 (10-10.5)	50 Hamilton	Lead: 166 Zinc: 174	63 109	400 10,000

Sample	Property Where Sample Was Collected	Result (mg/kg)	Unrestricted Use Soil Cleanup Objective (mg/kg)	Restricted Residential Use Soil Cleanup Objective (mg/kg)
B-21 (1.5-2)	50 Hamilton	4,4'-DDT: 0.008 Lead: 139 Zinc: 120 Mercury: 0.25	0.0033 63 109 0.18	7.9 400 10,000 0.81
B-21 (6-6.5)	50 Hamilton Ave	Lead: 132 B(b)F: 7.3 I(1,2,3-cd)P: 3 B(a)A: 6.5 B(a)P: 5.3 Chrysene: 5.7 D(a,h)A: 0.82 B(k)F: 3.1	63 1 0.5 1 1 1 0.33 0.8	400 1 0.5 1 1 3.9 0.33 3.9
B-24 (1.5-2)	50 Hamilton Ave	4,4'-DDE: 0.021 4,4'-DDD: 0.008 4,4'-DDT: 0.130 PCBs: 0.26	0.0033 0.0033 0.0033 0.1	8.9 13 7.9 1
B-24 (5.5-6)	50 Hamilton Ave	4,4'-DDE: 0.026 4,4'-DDT: 0.18 Lead: 128 PCBs: 0.18	0.0033 0.0033 63 0.1	8.9 7.9 400 1
B-25 (1.5-2)	50 Hamilton Ave	4,4'-DDE: 0.004 4,4'-DDT: 0.008 Lead: 77.6	0.0033 0.0033 63	8.9 7.9 400
B-25 (6.5-7)	50 Hamilton Ave	4,4'-DDT: 0.004	0.0033	7.9
TW-1 (1.5-2)	50 Hamilton Ave	PCBs: 0.89	0.1	1
TW-3 (1-1.5)	50 Hamilton Ave	Lead: 175 Zinc: 115	63 109	400 10,000

3.2 Soil Vapor Investigation Results

Eight (8) soil vapor samples were collected from the Site. The samples were sent to ELAP-Certified laboratory (Test America) with a chain of custody (COC) for TO-15 analysis. Soil vapor sample locations and a summary of the results are shown in **Figure 3.2**. **Table 3.3** presents a summary of the soil vapor analytical results. **Table 3.4** below contains the results for the soil vapor compared with their respective New York State Department of Health (NYSDOH) Air Guideline Values and/or USEPA Targeted Sub Slab Technical Guidance concentrations. The laboratory data packages for soil vapor are included electronically in **Appendix E**.

As shown in **Table 3.4** below, five (5) soil vapor samples exceeded the soil gas Guideline Values. Sample SV-1, collected from the northwest portion of the Site, exhibited exceedances of the soil gas guidance values for benzene and vinyl chloride. Sample SV-3, collected from the central portion of the Site, exhibited exceedances of the soil gas guidance values for benzene. Sample SV-6, collected from the southeast portion of the Site, exhibited exceedances of the soil gas guidance values for trichloroethene (TCE). Sample SV-7, collected from the central portion of

the Site, exhibited exceedances of the soil gas guidance values for benzene and vinyl chloride. Sample SV-8, located in the western portion of the Site, exhibited exceedances of the soil gas guidance values for benzene.

Table 3.4: Summary of Soil Gas Exceedances of the NYSDOH and/or EPA levels

Sample	Property Where Sample Was Collected	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Air Guideline Value by the NYDOH * ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	USEPA Targeted Sub Slab and Exterior Soil Gas Concentration ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
SV-1	50 Hamilton Ave	Benzene: 15 Vinyl Chloride: 6	NS 5	12 5.6
SV-3	50 Hamilton Ave	Benzene: 15	NS	12
SV-6	50 Hamilton Ave	TCE: 30	5	16
SV-7	50 Hamilton Ave	Benzene: 17 Vinyl Chloride: 11	NS 5	12 5.6
SS-8	50 Hamilton Ave	Benzene: 13	NS	12

* Guidance for Evaluating Soil Vapor Intrusion in the State of New York (October 2006).

NS = No NYSDEC Standard Established

3.3 Groundwater Results

The results of the groundwater samples showed no exceedances to the New York State Groundwater Effluent Limitations (Class GA) for VOCs and SVOCs. A summary of analytical results is presented on **Table 3.5**. The laboratory data is presented in **Appendix E**.

4.0 CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS

The investigation results indicate the presence of pesticides, metals, PAHs and PCBs above the unrestricted or restricted residential use SCOs. The metals, PAHs and PCBs exceedances are typical of historic fill. The low-level pesticide exceedances to the unrestricted use SCO are likely the result of historically applied pesticides. Additional investigation and eventually remediation of the identified exceedances should be completed before the development on the Site.

The benzene exceedances in soil vapor that were detected in the central and western portions of the Site may be a result of historic petroleum releases from an unknown source.

The soil vapor exhibited significant exceedances of the NYSDOH Guidance value for TCE and vinyl chloride. Both the chlorinated VOCs and petroleum VOCs exceedances indicate a vapor intrusion risk potential that requires further investigation and possible remediation.

Additional investigation is required to determine the limit of the detected impacts to soil and soil vapor. Step-out investigation is required to complete the delineation of the reported exceedances. Based on the additional investigation, a remedial action should be performed to remediate the impacted areas prior to any development.

TABLES

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	B-1(3.5-4)			B-1(10.5-11)			B-2(6-6.5)		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	460-183876-1			460-183876-2			460-183876-3		
Sampling Date	Use Soil	Restricted Residential	06/08/2019 08:45:00			06/08/2019 08:50:00			06/08/2019 09:10:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil		
Dilution Factor	Criteria	Criteria	1			1			1		
Unit	mg/kg	mg/kg	mg/kg			mg/kg			mg/kg		
			Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 8081B											
4,4'-DDD	0.0033	13	0.0024	J	0.0012	0.0012	U	0.0012	0.0012	U	0.0012
4,4'-DDE	0.0033	8.9	0.018		0.00084	0.00082	U	0.00082	0.00082	U	0.00082
4,4'-DDT	0.0033	7.9	0.020		0.0013	0.0013	U	0.0013	0.0013	U	0.0013
Aldrin	0.005	0.097	0.0011	U	0.0011	0.0010	U	0.0010	0.0011	U	0.0011
alpha-BHC	0.02	0.48	0.00072	U	0.00072	0.00070	U	0.00070	0.00071	U	0.00071
beta-BHC	0.036	0.36	0.00080	U	0.00080	0.00078	U	0.00078	0.00078	U	0.00078
Chlordane (technical)	NA	NA	0.017	U	0.017	0.017	U	0.017	0.017	U	0.017
delta-BHC	0.04	100	0.0022		0.00043	0.00042	U	0.00042	0.00043	U	0.00043
Dieldrin	0.005	0.2	0.0047		0.00092	0.00090	U	0.00090	0.00091	U	0.00091
Endosulfan I	2.4	24	0.0011	U	0.0011	0.0011	U	0.0011	0.0011	U	0.0011
Endosulfan II	2.4	24	0.0018	U	0.0018	0.0018	U	0.0018	0.0018	U	0.0018
Endosulfan sulfate	2.4	24	0.00089	U	0.00089	0.00087	U	0.00087	0.00088	U	0.00088
Endrin	0.014	11	0.0010	U	0.0010	0.00099	U	0.00099	0.0010	U	0.0010
Endrin aldehyde	NA	NA	0.0017	U	0.0017	0.0016	U	0.0016	0.0016	U	0.0016
Endrin ketone	NA	NA	0.0014	U	0.0014	0.0013	U	0.0013	0.0014	U	0.0014
gamma-BHC (Lindane)	0.1	1.3	0.00066	U	0.00066	0.00064	U	0.00064	0.00065	U	0.00065
Heptachlor	0.042	2.1	0.00084	U	0.00084	0.00082	U	0.00082	0.00082	U	0.00082
Heptachlor epoxide	NA	NA	0.0011	U	0.0011	0.0010	U	0.0010	0.0010	U	0.0010
Methoxychlor	NA	NA	0.0016	U	0.0016	0.0016	U	0.0016	0.0016	U	0.0016
Toxaphene	NA	NA	0.026	U	0.026	0.025	U	0.025	0.025	U	0.025

Highlighted Concentrations shown in bold type face exceed limits

F1 : MS and/or MSD Recovery is outside acceptance limits.

J : Result is less than the RL but greater than or equal to the MDL and the concentration is an approximate value.

U : Indicates the analyte was analyzed for but not detected.

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	B-2(11.5-12)			B-3(3-3.5)			B-3(8.5-9)			B-4(2.5-3)		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	460-183876-4			460-183876-5			460-183876-6			460-183876-7		
Sampling Date	Use Soil	Restricted Residential	06/08/2019 09:20:00			06/08/2019 09:35:00			06/08/2019 09:45:00			06/08/2019 10:10:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil			Soil		
Dilution Factor	Criteria	Criteria	1			1			1			1		
Unit	mg/kg	mg/kg	mg/kg			mg/kg			mg/kg			mg/kg		
			Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 8081B														
4,4'-DDD	0.0033	13	0.0012	U	0.0012	0.0012	U	0.0012	0.0012	U	0.0012	0.0012	U	0.0012
4,4'-DDE	0.0033	8.9	0.00084	U	0.00084	0.00085	U	0.00085	0.00083	U	0.00083	0.00086	U	0.00086
4,4'-DDT	0.0033	7.9	0.0013	U	0.0013	0.0069	J	0.0013	0.0013	U	0.0013	0.0013	U	0.0013
Aldrin	0.005	0.097	0.0011	U	0.0011	0.0011	U	0.0011	0.0011	U	0.0011	0.0011	U	0.0011
alpha-BHC	0.02	0.48	0.00073	U	0.00073	0.00073	U	0.00073	0.00071	U	0.00071	0.00074	U	0.00074
beta-BHC	0.036	0.36	0.00080	U	0.00080	0.00081	U	0.00081	0.00079	U	0.00079	0.00081	U	0.00081
Chlordane (technical)	NA	NA	0.017	U	0.017	0.018	U	0.018	0.017	U	0.017	0.018	U	0.018
delta-BHC	0.04	100	0.00044	U	0.00044	0.00044	U	0.00044	0.00043	U	0.00043	0.00044	U	0.00044
Dieldrin	0.005	0.2	0.00093	U	0.00093	0.00094	U	0.00094	0.00091	U	0.00091	0.00094	U	0.00094
Endosulfan I	2.4	24	0.0011	U	0.0011	0.0011	U	0.0011	0.0011	U	0.0011	0.0011	U	0.0011
Endosulfan II	2.4	24	0.0018	U	0.0018	0.0019	U	0.0019	0.0018	U	0.0018	0.0019	U	0.0019
Endosulfan sulfate	2.4	24	0.00090	U	0.00090	0.00091	U	0.00091	0.00088	U	0.00088	0.00091	U	0.00091
Endrin	0.014	11	0.0010	U	0.0010	0.0010	U	0.0010	0.0010	U	0.0010	0.0010	U	0.0010
Endrin aldehyde	NA	NA	0.0017	U	0.0017	0.0017	U	0.0017	0.0017	U	0.0017	0.0017	U	0.0017
Endrin ketone	NA	NA	0.0014	U	0.0014	0.0014	U	0.0014	0.0014	U	0.0014	0.0014	U	0.0014
gamma-BHC (Lindane)	0.1	1.3	0.00066	U	0.00066	0.00067	U	0.00067	0.00065	U	0.00065	0.00067	U	0.00067
Heptachlor	0.042	2.1	0.00084	U	0.00084	0.00085	U	0.00085	0.00083	U	0.00083	0.00086	U	0.00086
Heptachlor epoxide	NA	NA	0.0011	U	0.0011	0.0011	U	0.0011	0.0010	U	0.0010	0.0011	U	0.0011
Methoxychlor	NA	NA	0.0016	U	0.0016	0.0017	U	0.0017	0.0016	U	0.0016	0.0017	U	0.0017
Toxaphene	NA	NA	0.026	U	0.026	0.026	U	0.026	0.025	U	0.025	0.026	U	0.026

Highlighted Concentrations shown in bold type face exceed limits

F1 : MS and/or MSD Recovery is outside acceptance limits.

J : Result is less than the RL but greater than or equal to the MDL and the concentration is an :

U : Indicates the analyte was analyzed for but not detected.

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	B-4(11-11.5)			B-5(3.5-4)		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	460-183876-8			460-183876-9		
Sampling Date	Use Soil	Restricted Residential	06/08/2019 10:20:00			06/08/2019 10:35:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil		
Dilution Factor	Criteria	Criteria	1			1		
Unit	mg/kg	mg/kg	mg/kg			mg/kg		
			Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 8081B								
4,4'-DDD	0.0033	13	0.0012	U	0.0012	0.0013	U	0.0013
4,4'-DDE	0.0033	8.9	0.00086	U	0.00086	0.00087	U	0.00087
4,4'-DDT	0.0033	7.9	0.0013	U	0.0013	0.0098		0.0014
Aldrin	0.005	0.097	0.0011	U	0.0011	0.0011	U	0.0011
alpha-BHC	0.02	0.48	0.00074	U	0.00074	0.00075	U	0.00075
beta-BHC	0.036	0.36	0.00082	U	0.00082	0.00083	U	0.00083
Chlordane (technical)	NA	NA	0.018	U	0.018	0.018	U	0.018
delta-BHC	0.04	100	0.00045	U	0.00045	0.00045	U	0.00045
Dieldrin	0.005	0.2	0.00095	U	0.00095	0.00096	U	0.00096
Endosulfan I	2.4	24	0.0011	U	0.0011	0.0011	U	0.0011
Endosulfan II	2.4	24	0.0019	U	0.0019	0.0019	U	0.0019
Endosulfan sulfate	2.4	24	0.00092	U	0.00092	0.00092	U	0.00092
Endrin	0.014	11	0.0011	U	0.0011	0.0011	U	0.0011
Endrin aldehyde	NA	NA	0.0017	U	0.0017	0.0017	U	0.0017
Endrin ketone	NA	NA	0.0014	U	0.0014	0.0014	U	0.0014
gamma-BHC (Lindane)	0.1	1.3	0.00068	U	0.00068	0.00068	U	0.00068
Heptachlor	0.042	2.1	0.00086	U	0.00086	0.00087	U	0.00087
Heptachlor epoxide	NA	NA	0.0011	U	0.0011	0.0011	U	0.0011
Methoxychlor	NA	NA	0.0017	U	0.0017	0.0017	U	0.0017
Toxaphene	NA	NA	0.026	U	0.026	0.027	U	0.027

Highlighted Concentrations shown in bold type face exceed limits

F1 : MS and/or MSD Recovery is outside acceptance limits.

J : Result is less than the RL but greater than or equal to the MDL and the concentration is an :

U : Indicates the analyte was analyzed for but not detected.

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	B-5(7-7.5)			B-6(5-5.5)			B-6(10.5-11)			B-7(4-4.5)		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	460-183876-10			460-183876-11			460-183876-12			460-183876-13		
Sampling Date	Use Soil	Restricted Residential	06/08/2019 10:45:00			06/08/2019 10:55:00			06/08/2019 11:05:00			06/08/2019 11:35:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil			Soil		
Dilution Factor	Criteria	Criteria	1			1			1			1		
Unit	mg/kg	mg/kg	mg/kg			mg/kg			mg/kg			mg/kg		
			Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 8081B														
4,4'-DDD	0.0033	13	0.0012	U	0.0012	0.0012	U	0.0012	0.0012	U	0.0012	0.0013	U	0.0013
4,4'-DDE	0.0033	8.9	0.00085	U F1	0.00085	0.00087	U	0.00087	0.00085	U	0.00085	0.00087	U	0.00087
4,4'-DDT	0.0033	7.9	0.0013	U F1	0.0013	0.0069	J	0.0013	0.012		0.0013	0.0014	U	0.0014
Aldrin	0.005	0.097	0.0011	U	0.0011	0.0011	U	0.0011	0.0011	U	0.0011	0.0011	U	0.0011
alpha-BHC	0.02	0.48	0.00073	U	0.00073	0.00075	U	0.00075	0.00073	U	0.00073	0.00075	U	0.00075
beta-BHC	0.036	0.36	0.00080	U	0.00080	0.00082	U	0.00082	0.00081	U	0.00081	0.00083	U	0.00083
Chlordane (technical)	NA	NA	0.017	U	0.017	0.018	U	0.018	0.017	U	0.017	0.018	U	0.018
delta-BHC	0.04	100	0.00044	U	0.00044	0.00045	U	0.00045	0.00044	U	0.00044	0.00045	U	0.00045
Dieldrin	0.005	0.2	0.00093	U	0.00093	0.00095	U	0.00095	0.00094	U	0.00094	0.00096	U	0.00096
Endosulfan I	2.4	24	0.0011	U	0.0011	0.0011	U	0.0011	0.0011	U	0.0011	0.0011	U	0.0011
Endosulfan II	2.4	24	0.0018	U	0.0018	0.0019	U	0.0019	0.0019	U	0.0019	0.0019	U	0.0019
Endosulfan sulfate	2.4	24	0.00090	U	0.00090	0.00092	U	0.00092	0.00091	U	0.00091	0.00093	U	0.00093
Endrin	0.014	11	0.0010	U F1	0.0010	0.0011	U	0.0011	0.0010	U	0.0010	0.0011	U	0.0011
Endrin aldehyde	NA	NA	0.0017	U	0.0017	0.0017	U	0.0017	0.0017	U	0.0017	0.0017	U	0.0017
Endrin ketone	NA	NA	0.0014	U	0.0014	0.0014	U	0.0014	0.0014	U	0.0014	0.0014	U	0.0014
gamma-BHC (Lindane)	0.1	1.3	0.00067	U	0.00067	0.00068	U	0.00068	0.00067	U	0.00067	0.00069	U	0.00069
Heptachlor	0.042	2.1	0.00085	U	0.00085	0.00087	U	0.00087	0.00085	U	0.00085	0.00087	U	0.00087
Heptachlor epoxide	NA	NA	0.0011	U	0.0011	0.0011	U	0.0011	0.0011	U	0.0011	0.0011	U	0.0011
Methoxychlor	NA	NA	0.0016	U	0.0016	0.0017	U	0.0017	0.0016	U	0.0016	0.0017	U	0.0017
Toxaphene	NA	NA	0.026	U	0.026	0.027	U	0.027	0.026	U	0.026	0.027	U	0.027

Highlighted Concentrations shown in bold type face exceed limits

F1 : MS and/or MSD Recovery is outside acceptance limits.

J : Result is less than the RL but greater than or equal to the MDL and the concentration is an :

U : Indicates the analyte was analyzed for but not detected.

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	B-7(10-15)			B-8(1.5-2)			B-8(7.5-8)		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	460-183876-14			460-183876-15			460-183876-16		
Sampling Date	Use Soil	Restricted Residential	06/08/2019 11:45:00			06/08/2019 12:00:00			06/08/2019 12:10:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil		
Dilution Factor	Criteria	Criteria	1			1			1		
Unit	mg/kg	mg/kg	mg/kg			mg/kg			mg/kg		
			Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 8081B											
4,4'-DDD	0.0033	13	0.0012	U	0.0012	0.0012	U	0.0012	0.0012	U	0.0012
4,4'-DDE	0.0033	8.9	0.00086	U	0.00086	0.00084	U	0.00084	0.00084	U	0.00084
4,4'-DDT	0.0033	7.9	0.0013	U	0.0013	0.0013	U	0.0013	0.0013	U	0.0013
Aldrin	0.005	0.097	0.0011	U	0.0011	0.0011	U	0.0011	0.0011	U	0.0011
alpha-BHC	0.02	0.48	0.00074	U	0.00074	0.00073	U	0.00073	0.00073	U	0.00073
beta-BHC	0.036	0.36	0.00082	U	0.00082	0.00080	U	0.00080	0.00080	U	0.00080
Chlordane (technical)	NA	NA	0.018	U	0.018	0.017	U	0.017	0.017	U	0.017
delta-BHC	0.04	100	0.00045	U	0.00045	0.00044	U	0.00044	0.00044	U	0.00044
Dieldrin	0.005	0.2	0.00095	U	0.00095	0.00093	U	0.00093	0.00093	U	0.00093
Endosulfan I	2.4	24	0.0011	U	0.0011	0.0011	U	0.0011	0.0011	U	0.0011
Endosulfan II	2.4	24	0.0019	U	0.0019	0.0018	U	0.0018	0.0018	U	0.0018
Endosulfan sulfate	2.4	24	0.00092	U	0.00092	0.00090	U	0.00090	0.00090	U	0.00090
Endrin	0.014	11	0.0011	U	0.0011	0.0010	U	0.0010	0.0010	U	0.0010
Endrin aldehyde	NA	NA	0.0017	U	0.0017	0.0017	U	0.0017	0.0017	U	0.0017
Endrin ketone	NA	NA	0.0014	U	0.0014	0.0014	U	0.0014	0.0014	U	0.0014
gamma-BHC (Lindane)	0.1	1.3	0.00068	U	0.00068	0.00066	U	0.00066	0.00066	U	0.00066
Heptachlor	0.042	2.1	0.00086	U	0.00086	0.00084	U	0.00084	0.00084	U	0.00084
Heptachlor epoxide	NA	NA	0.0011	U	0.0011	0.0011	U	0.0011	0.0011	U	0.0011
Methoxychlor	NA	NA	0.0017	U	0.0017	0.0016	U	0.0016	0.0016	U	0.0016
Toxaphene	NA	NA	0.026	U	0.026	0.026	U	0.026	0.026	U	0.026

Highlighted Concentrations shown in bold type face exceed limits

F1 : MS and/or MSD Recovery is outside acceptance limits.

J : Result is less than the RL but greater than or equal to the MDL and the concentration is an :

U : Indicates the analyte was analyzed for but not detected.

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	B-1(3.5-4)			B-1(10.5-11)			B-2(6-6.5)			B-2(11.5-12)		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	460-183876-1			460-183876-2			460-183876-3			460-183876-4		
Sampling Date	Use Soil	Restricted Residential	08/2019 08:45:00			06/08/2019 08:50:00			06/08/2019 09:10:00			06/08/2019 09:20:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil			Soil		
Dilution Factor	Criteria	Criteria	1			1			1			1		
Unit	mg/kg	mg/kg	mg/kg			mg/kg			mg/kg			mg/kg		
	Result	Q	MDL			Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 8270D														
1,1'-Biphenyl	NA	NA	0.0047	U	0.0047	0.0045	U	0.0045	0.0046	U	0.0046	0.0047	U	0.0047
1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	NA	NA	0.0046	U	0.0046	0.0045	U	0.0045	0.0045	U	0.0045	0.0046	U	0.0046
2,2'-oxybis[1-chloropropane]	NA	NA	0.0063	U	0.0063	0.0062	U	0.0062	0.0062	U	0.0062	0.0064	U	0.0064
2,3,4,6-Tetrachlorophenol	NA	NA	0.024	U	0.024	0.023	U	0.023	0.023	U	0.023	0.024	U	0.024
2,4,5-Trichlorophenol	NA	NA	0.012	U	0.012	0.011	U	0.011	0.011	U	0.011	0.012	U	0.012
2,4,6-Trichlorophenol	NA	NA	0.018	U	0.018	0.017	U	0.017	0.017	U	0.017	0.018	U	0.018
2,4-Dichlorophenol	NA	NA	0.0074	U	0.0074	0.0072	U	0.0072	0.0073	U	0.0073	0.0074	U	0.0074
2,4-Dimethylphenol	NA	NA	0.015	U	0.015	0.015	U	0.015	0.015	U	0.015	0.015	U	0.015
2,4-Dinitrophenol	NA	NA	0.17	U	0.17	0.17	U	0.17	0.17	U	0.17	0.17	U	0.17
2,4-Dinitrotoluene	NA	NA	0.018	U	0.018	0.017	U	0.017	0.017	U	0.017	0.018	U	0.018
2,6-Dinitrotoluene	NA	NA	0.011	U	0.011	0.011	U	0.011	0.011	U	0.011	0.011	U	0.011
2-Chloronaphthalene	NA	NA	0.016	U	0.016	0.016	U	0.016	0.016	U	0.016	0.016	U	0.016
2-Chlorophenol	NA	NA	0.0049	U	0.0049	0.0048	U	0.0048	0.0048	U	0.0048	0.0049	U	0.0049
2-Methylnaphthalene	NA	NA	0.0079	J	0.0044	0.0043	U	0.0043	0.0043	U	0.0043	0.0044	U	0.0044
2-Methylphenol	0.33	100	0.0057	U	0.0057	0.0055	U	0.0055	0.0056	U	0.0056	0.0057	U	0.0057
2-Nitroaniline	NA	NA	0.013	U	0.013	0.013	U	0.013	0.013	U	0.013	0.013	U	0.013
2-Nitrophenol	NA	NA	0.011	U	0.011	0.011	U	0.011	0.011	U	0.011	0.011	U	0.011
3,3'-Dichlorobenzidine	NA	NA	0.053	U	0.053	0.052	U	0.052	0.052	U	0.052	0.053	U	0.053
3-Nitroaniline	NA	NA	0.019	U	0.019	0.019	U	0.019	0.019	U	0.019	0.019	U	0.019
4,6-Dinitro-2-methylphenol	NA	NA	0.057	U	0.057	0.056	U	0.056	0.056	U	0.056	0.057	U	0.057
4-Bromophenyl phenyl ether	NA	NA	0.0045	U	0.0045	0.0044	U	0.0044	0.0045	U	0.0045	0.0046	U	0.0046
4-Chloro-3-methylphenol	NA	NA	0.0058	U	0.0058	0.0057	U	0.0057	0.0057	U	0.0057	0.0059	U	0.0059
4-Chloroaniline	NA	NA	0.025	U	0.025	0.024	U	0.024	0.024	U	0.024	0.025	U	0.025
4-Chlorophenyl phenyl ether	NA	NA	0.0055	U	0.0055	0.0054	U	0.0054	0.0054	U	0.0054	0.0056	U	0.0056
4-Methylphenol	0.33	100	0.0060	U	0.0060	0.0058	U	0.0058	0.0059	U	0.0059	0.0060	U	0.0060
4-Nitroaniline	NA	NA	0.013	U	0.013	0.013	U	0.013	0.013	U	0.013	0.013	U	0.013
4-Nitrophenol	NA	NA	0.057	U	0.057	0.056	U	0.056	0.056	U	0.056	0.057	U	0.057
Acenaphthene	20	100	0.026	U	0.026	0.025	U	0.025	0.025	U	0.025	0.026	U	0.026
Acenaphthylene	100	100	0.023	J	0.0036	0.0035	U	0.0035	0.0036	U	0.0036	0.0036	U	0.0036
Acetophenone	NA	NA	0.0057	U	0.0057	0.0055	U	0.0055	0.0056	U	0.0056	0.0057	U	0.0057
Anthracene	100	100	0.018	J	0.0039	0.0038	U	0.0038	0.0039	U	0.0039	0.0039	U	0.0039
Atrazine	NA	NA	0.0088	U	0.0088	0.0086	U	0.0086	0.0087	U	0.0087	0.0089	U	0.0089
Benzaldehyde	NA	NA	0.015	U *	0.015	0.015	U *	0.015	0.015	U *	0.015	0.015	U *	0.015
Benzo[a]anthracene	1	1	0.12		0.012	0.012	U	0.012	0.012	U	0.012	0.012	U	0.012
Benzo[a]pyrene	1	1	0.094		0.0093	0.0091	U	0.0091	0.0092	U	0.0092	0.0094	U	0.0094
Benzo[b]fluoranthene	1	1	0.15		0.0091	0.0088	U	0.0088	0.0089	U	0.0089	0.0091	U	0.0091
Benzo[g,h,i]perylene	100	100	0.082	J	0.010	0.010	U	0.010	0.010	U	0.010	0.010	U	0.010
Benzo[k]fluoranthene	0.8	3.9	0.079		0.0069	0.0067	U	0.0067	0.0068	U	0.0068	0.0069	U	0.0069
Bis(2-chloroethoxy)methane	NA	NA	0.012	U	0.012	0.012	U	0.012	0.012	U	0.012	0.012	U	0.012

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	B-1(3.5-4)			B-1(10.5-11)			B-2(6-6.5)			B-2(11.5-12)		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	460-183876-1			460-183876-2			460-183876-3			460-183876-4		
Sampling Date	Use Soil	Restricted Residential	08/2019 08:45:00			06/08/2019 08:50:00			06/08/2019 09:10:00			06/08/2019 09:20:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil			Soil		
Dilution Factor	Criteria	Criteria	1			1			1			1		
Unit	mg/kg	mg/kg	mg/kg			mg/kg			mg/kg			mg/kg		
			Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 8270D														
Bis(2-chloroethyl)ether	NA	NA	0.0042	U	0.0042	0.0041	U	0.0041	0.0042	U	0.0042	0.0043	U	0.0043
Bis(2-ethylhexyl) phthalate	NA	NA	0.025	J	0.019	0.018	U	0.018	0.018	U	0.018	0.019	U	0.019
Butyl benzyl phthalate	NA	NA	0.016	U	0.016	0.016	U	0.016	0.016	U	0.016	0.017	U	0.017
Caprolactam	NA	NA	0.021	U	0.021	0.020	U	0.020	0.021	U	0.021	0.021	U	0.021
Carbazole	NA	NA	0.0088	J	0.0041	0.0040	U	0.0040	0.0040	U	0.0040	0.0041	U	0.0041
Chrysene	1	3.9	0.14	J	0.0059	0.0058	U	0.0058	0.0058	U	0.0058	0.0060	U	0.0060
Dibenz(a,h)anthracene	0.33	0.33	0.015	U	0.015	0.015	U	0.015	0.015	U	0.015	0.015	U	0.015
Dibenzofuran	7	59	0.0049	U	0.0049	0.0048	U	0.0048	0.0048	U	0.0048	0.0049	U	0.0049
Diethyl phthalate	NA	NA	0.0051	U	0.0051	0.0050	U	0.0050	0.0050	U	0.0050	0.0051	U	0.0051
Dimethyl phthalate	NA	NA	0.0042	U	0.0042	0.0041	U	0.0041	0.0042	U	0.0042	0.0043	U	0.0043
Di-n-butyl phthalate	NA	NA	0.062	U	0.062	0.060	U	0.060	0.061	U	0.061	0.062	U	0.062
Di-n-octyl phthalate	NA	NA	0.019	U	0.019	0.018	U	0.018	0.018	U	0.018	0.019	U	0.019
Fluoranthene	100	100	0.16	J	0.0046	0.0044	U	0.0044	0.0045	U	0.0045	0.0046	U	0.0046
Fluorene	30	100	0.0048	U	0.0048	0.0046	U	0.0046	0.0047	U	0.0047	0.0048	U	0.0048
Hexachlorobenzene	0.33	1.2	0.0051	U	0.0051	0.0050	U	0.0050	0.0051	U	0.0051	0.0052	U	0.0052
Hexachlorobutadiene	NA	NA	0.0075	U	0.0075	0.0073	U	0.0073	0.0073	U	0.0073	0.0075	U	0.0075
Hexachlorocyclopentadiene	NA	NA	0.031	U	0.031	0.030	U	0.030	0.030	U	0.030	0.031	U	0.031
Hexachloroethane	NA	NA	0.0054	U	0.0054	0.0053	U	0.0053	0.0053	U	0.0053	0.0054	U	0.0054
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	0.5	0.5	0.086		0.014	0.013	U	0.013	0.013	U	0.013	0.014	U	0.014
Isophorone	NA	NA	0.0092	U	0.0092	0.0090	U	0.0090	0.0091	U	0.0091	0.0093	U	0.0093
Naphthalene	12	100	0.012	J	0.0061	0.0059	U	0.0059	0.0060	U	0.0060	0.0061	U	0.0061
Nitrobenzene	NA	15	0.0084	U	0.0084	0.0082	U	0.0082	0.0083	U	0.0083	0.0085	U	0.0085
N-Nitrosodi-n-propylamine	NA	NA	0.0056	U	0.0056	0.0054	U	0.0054	0.0055	U	0.0055	0.0056	U	0.0056
N-Nitrosodiphenylamine	NA	NA	0.0067	U	0.0067	0.0065	U	0.0065	0.0066	U	0.0066	0.0067	U	0.0067
Pentachlorophenol	0.8	6.7	0.072	U	0.072	0.070	U	0.070	0.071	U	0.071	0.072	U	0.072
Phenanthrene	100	100	0.073	J	0.0062	0.0060	U	0.0060	0.0061	U	0.0061	0.0062	U	0.0062
Phenol	0.33	100	0.0052	U	0.0052	0.0051	U	0.0051	0.0051	U	0.0051	0.0052	U	0.0052
Pyrene	100	100	0.17	J	0.0087	0.0085	U	0.0085	0.0086	U	0.0086	0.0088	U	0.0088
Total Conc	NA	NA	1.2487			0.0			0.0			0.0		
Total Estimated Conc. (TICs)	NA	NA	77.0			14.0			8.0			8.2		

Highlighted Concentrations shown in bold type face exceed limits

* : LCS or LCSD is outside acceptance limits.

F1 : MS and/or MSD Recovery is outside acceptance limits.

J : Result is less than the RL but greater than or equal to the MDL and the concentration is an approximate value.

U : Indicates the analyte was analyzed for but not detected.

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	B-3(3-3.5)			B-3(8.5-9)			B-4(2.5-3)			B-4(11-11.5)		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	460-183876-5			460-183876-6			460-183876-7			460-183876-8		
Sampling Date	Use Soil	Restricted Residential	06/08/2019 09:35:00			06/08/2019 09:45:00			06/08/2019 10:10:00			06/08/2019 10:20:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil			Soil		
Dilution Factor	Criteria	Criteria	1			1			1			1		
Unit	mg/kg	mg/kg	mg/kg			mg/kg			mg/kg			mg/kg		
			Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 8270D														
1,1'-Biphenyl	NA	NA	0.0047	U	0.0047	0.0046	U	0.0046	0.0048	U	0.0048	0.0048	U	0.0048
1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	NA	NA	0.0047	U	0.0047	0.0045	U	0.0045	0.0047	U	0.0047	0.0047	U	0.0047
2,2'-oxybis[1-chloropropane]	NA	NA	0.0065	U	0.0065	0.0063	U	0.0063	0.0065	U	0.0065	0.0066	U	0.0066
2,3,4,6-Tetrachlorophenol	NA	NA	0.024	U	0.024	0.023	U	0.023	0.024	U	0.024	0.025	U	0.025
2,4,5-Trichlorophenol	NA	NA	0.012	U	0.012	0.011	U	0.011	0.012	U	0.012	0.012	U	0.012
2,4,6-Trichlorophenol	NA	NA	0.018	U	0.018	0.017	U	0.017	0.018	U	0.018	0.018	U	0.018
2,4-Dichlorophenol	NA	NA	0.0075	U	0.0075	0.0073	U	0.0073	0.0076	U	0.0076	0.0076	U	0.0076
2,4-Dimethylphenol	NA	NA	0.016	U	0.016	0.015	U	0.015	0.016	U	0.016	0.016	U	0.016
2,4-Dinitrophenol	NA	NA	0.18	U	0.18	0.17	U	0.17	0.18	U	0.18	0.18	U	0.18
2,4-Dinitrotoluene	NA	NA	0.018	U	0.018	0.018	U	0.018	0.018	U	0.018	0.018	U	0.018
2,6-Dinitrotoluene	NA	NA	0.012	U	0.012	0.011	U	0.011	0.012	U	0.012	0.012	U	0.012
2-Chloronaphthalene	NA	NA	0.017	U	0.017	0.016	U	0.016	0.017	U	0.017	0.017	U	0.017
2-Chlorophenol	NA	NA	0.0050	U	0.0050	0.0049	U	0.0049	0.0050	U	0.0050	0.0051	U	0.0051
2-Methylnaphthalene	NA	NA	0.0092	J	0.0045	0.0043	U	0.0043	0.14	J	0.0045	0.0045	U	0.0045
2-Methylphenol	0.33	100	0.0058	U	0.0058	0.0056	U	0.0056	0.0058	U	0.0058	0.0058	U	0.0058
2-Nitroaniline	NA	NA	0.013	U	0.013	0.013	U	0.013	0.013	U	0.013	0.014	U	0.014
2-Nitrophenol	NA	NA	0.011	U	0.011	0.011	U	0.011	0.011	U	0.011	0.012	U	0.012
3,3'-Dichlorobenzidine	NA	NA	0.054	U	0.054	0.052	U	0.052	0.054	U	0.054	0.055	U	0.055
3-Nitroaniline	NA	NA	0.019	U	0.019	0.019	U	0.019	0.019	U	0.019	0.020	U	0.020
4,6-Dinitro-2-methylphenol	NA	NA	0.058	U	0.058	0.056	U	0.056	0.058	U	0.058	0.059	U	0.059
4-Bromophenyl phenyl ether	NA	NA	0.0046	U	0.0046	0.0045	U	0.0045	0.0046	U	0.0046	0.0047	U	0.0047
4-Chloro-3-methylphenol	NA	NA	0.0059	U	0.0059	0.0058	U	0.0058	0.0059	U	0.0059	0.0060	U	0.0060
4-Chloroaniline	NA	NA	0.025	U	0.025	0.024	U	0.024	0.025	U	0.025	0.025	U	0.025
4-Chlorophenyl phenyl ether	NA	NA	0.0056	U	0.0056	0.0055	U	0.0055	0.0056	U	0.0056	0.0057	U	0.0057
4-Methylphenol	0.33	100	0.0061	U	0.0061	0.0059	U	0.0059	0.0061	U	0.0061	0.0062	U	0.0062
4-Nitroaniline	NA	NA	0.013	U	0.013	0.013	U	0.013	0.013	U	0.013	0.013	U	0.013
4-Nitrophenol	NA	NA	0.058	U	0.058	0.057	U	0.057	0.058	U	0.058	0.059	U	0.059
Acenaphthene	20	100	0.026	U	0.026	0.025	U	0.025	0.085	J	0.026	0.026	U	0.026
Acenaphthylene	100	100	0.021	J	0.0037	0.0036	U	0.0036	0.056	J	0.0037	0.0037	U	0.0037
Acetophenone	NA	NA	0.0058	U	0.0058	0.0056	U	0.0056	0.0058	U	0.0058	0.0058	U	0.0058
Anthracene	100	100	0.0040	U	0.0040	0.0039	U	0.0039	0.17	J	0.0040	0.0040	U	0.0040
Atrazine	NA	NA	0.0090	U	0.0090	0.0088	U	0.0088	0.0090	U	0.0090	0.0091	U	0.0091
Benzaldehyde	NA	NA	0.016	U *	0.016	0.015	U *	0.015	0.016	U *	0.016	0.016	U *	0.016
Benzo[a]anthracene	1	1	0.10		0.012	0.012	U	0.012	0.66		0.012	0.013	U	0.013
Benzo[a]pyrene	1	1	0.075		0.0095	0.0092	U	0.0092	0.57		0.0095	0.0096	U	0.0096
Benzo[b]fluoranthene	1	1	0.14		0.0092	0.0090	U	0.0090	0.95		0.0093	0.0094	U	0.0094
Benzo[g,h,i]perylene	100	100	0.076	J	0.011	0.010	U	0.010	0.27	J	0.011	0.011	U	0.011
Benzo[k]fluoranthene	0.8	3.9	0.065		0.0070	0.0068	U	0.0068	0.31		0.0070	0.0071	U	0.0071
Bis(2-chloroethoxy)methane	NA	NA	0.012	U	0.012	0.012	U	0.012	0.012	U	0.012	0.012	U	0.012

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	B-3(3-3.5)			B-3(8.5-9)			B-4(2.5-3)			B-4(11-11.5)		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	460-183876-5			460-183876-6			460-183876-7			460-183876-8		
Sampling Date	Use Soil	Restricted Residential	06/08/2019 09:35:00			06/08/2019 09:45:00			06/08/2019 10:10:00			06/08/2019 10:20:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil			Soil		
Dilution Factor	Criteria	Criteria	1			1			1			1		
Unit	mg/kg	mg/kg	mg/kg			mg/kg			mg/kg			mg/kg		
			Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 8270D														
Bis(2-chloroethyl)ether	NA	NA	0.0043	U	0.0043	0.0042	U	0.0042	0.0043	U	0.0043	0.0044	U	0.0044
Bis(2-ethylhexyl) phthalate	NA	NA	0.019	U	0.019	0.018	U	0.018	0.038	J	0.019	0.019	U	0.019
Butyl benzyl phthalate	NA	NA	0.017	U	0.017	0.016	U	0.016	0.017	U	0.017	0.017	U	0.017
Caprolactam	NA	NA	0.021	U	0.021	0.021	U	0.021	0.021	U	0.021	0.022	U	0.022
Carbazole	NA	NA	0.0042	U	0.0042	0.0041	U	0.0041	0.14	J	0.0042	0.0042	U	0.0042
Chrysene	1	3.9	0.11	J	0.0060	0.0059	U	0.0059	0.86		0.0061	0.0061	U	0.0061
Dibenz(a,h)anthracene	0.33	0.33	0.015	U	0.015	0.015	U	0.015	0.068		0.015	0.016	U	0.016
Dibenzofuran	7	59	0.0050	U	0.0050	0.0049	U	0.0049	0.072	J	0.0050	0.0051	U	0.0051
Diethyl phthalate	NA	NA	0.0052	U	0.0052	0.0050	U	0.0050	0.0052	U	0.0052	0.0052	U	0.0052
Dimethyl phthalate	NA	NA	0.0043	U	0.0043	0.0042	U	0.0042	0.0043	U	0.0043	0.0044	U	0.0044
Di-n-butyl phthalate	NA	NA	0.063	U	0.063	0.061	U	0.061	0.063	U	0.063	0.064	U	0.064
Di-n-octyl phthalate	NA	NA	0.019	U	0.019	0.018	U	0.018	0.019	U	0.019	0.019	U	0.019
Fluoranthene	100	100	0.17	J	0.0046	0.0045	U	0.0045	1.6		0.0046	0.0047	U	0.0047
Fluorene	30	100	0.0048	U	0.0048	0.0047	U	0.0047	0.14	J	0.0049	0.0049	U	0.0049
Hexachlorobenzene	0.33	1.2	0.0052	U	0.0052	0.0051	U	0.0051	0.0052	U	0.0052	0.0053	U	0.0053
Hexachlorobutadiene	NA	NA	0.0076	U	0.0076	0.0074	U	0.0074	0.0076	U	0.0076	0.0077	U	0.0077
Hexachlorocyclopentadiene	NA	NA	0.031	U	0.031	0.030	U	0.030	0.031	U	0.031	0.032	U	0.032
Hexachloroethane	NA	NA	0.0055	U	0.0055	0.0053	U	0.0053	0.0055	U	0.0055	0.0056	U	0.0056
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	0.5	0.5	0.081		0.014	0.014	U	0.014	0.35		0.014	0.014	U	0.014
Isophorone	NA	NA	0.0094	U	0.0094	0.0091	U	0.0091	0.0094	U	0.0094	0.0095	U	0.0095
Naphthalene	12	100	0.014	J	0.0062	0.0060	U	0.0060	0.050	J	0.0062	0.0063	U	0.0063
Nitrobenzene	NA	15	0.0086	U	0.0086	0.0083	U	0.0083	0.0086	U	0.0086	0.0087	U	0.0087
N-Nitrosodi-n-propylamine	NA	NA	0.0057	U	0.0057	0.0055	U	0.0055	0.0057	U	0.0057	0.0058	U	0.0058
N-Nitrosodiphenylamine	NA	NA	0.0068	U	0.0068	0.0066	U	0.0066	0.064	J	0.0069	0.0069	U	0.0069
Pentachlorophenol	0.8	6.7	0.073	U	0.073	0.071	U	0.071	0.073	U	0.073	0.074	U	0.074
Phenanthrene	100	100	0.068	J	0.0063	0.0061	U	0.0061	1.3		0.0063	0.0064	U	0.0064
Phenol	0.33	100	0.0053	U	0.0053	0.0051	U	0.0051	0.0053	U	0.0053	0.0054	U	0.0054
Pyrene	100	100	0.15	J	0.0089	0.0086	U	0.0086	1.2		0.0089	0.0090	U	0.0090
Total Conc	NA	NA	1.0792			0.0			9.093			0.0		
Total Estimated Conc. (TICs)	NA	NA	110.0			110.0			120.77			150.0		

Highlighted Concentrations shown in bold type face exceed limits

* : LCS or LCSD is outside acceptance limits.

F1 : MS and/or MSD Recovery is outside acceptance limits.

J : Result is less than the RL but greater than or equal to the MDL and the concentration is an

U : Indicates the analyte was analyzed for but not detected.

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	B-5(3.5-4)			B-5(7-7.5)			B-6(5-5.5)			B-6(10.5-11)		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	460-183876-9			460-183876-10			460-183876-11			460-183876-12		
Sampling Date	Use Soil	Restricted Residential	06/08/2019 10:35:00			06/08/2019 10:45:00			06/08/2019 10:55:00			06/08/2019 11:05:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil			Soil		
Dilution Factor	Criteria	Criteria	1			1			1			1		
Unit	mg/kg	mg/kg	mg/kg			mg/kg			mg/kg			mg/kg		
			Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 8270D														
1,1'-Biphenyl	NA	NA	0.0048	U	0.0048	0.0047	U F1	0.0047	0.035	J	0.0048	0.0047	U	0.0047
1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	NA	NA	0.0048	U	0.0048	0.0046	U	0.0046	0.0047	U	0.0047	0.0047	U	0.0047
2,2'-oxybis[1-chloropropane]	NA	NA	0.0066	U	0.0066	0.0064	U	0.0064	0.0065	U	0.0065	0.0065	U	0.0065
2,3,4,6-Tetrachlorophenol	NA	NA	0.025	U	0.025	0.024	U	0.024	0.025	U	0.025	0.024	U	0.024
2,4,5-Trichlorophenol	NA	NA	0.012	U	0.012	0.012	U	0.012	0.012	U	0.012	0.012	U	0.012
2,4,6-Trichlorophenol	NA	NA	0.018	U	0.018	0.018	U	0.018	0.018	U	0.018	0.018	U	0.018
2,4-Dichlorophenol	NA	NA	0.0077	U	0.0077	0.0075	U	0.0075	0.0076	U	0.0076	0.0075	U	0.0075
2,4-Dimethylphenol	NA	NA	0.016	U	0.016	0.016	U F1	0.016	0.016	U	0.016	0.016	U	0.016
2,4-Dinitrophenol	NA	NA	0.18	U	0.18	0.17	U F1	0.17	0.18	U	0.18	0.18	U	0.18
2,4-Dinitrotoluene	NA	NA	0.018	U	0.018	0.018	U	0.018	0.018	U	0.018	0.018	U	0.018
2,6-Dinitrotoluene	NA	NA	0.012	U	0.012	0.011	U F1	0.011	0.012	U	0.012	0.012	U	0.012
2-Chloronaphthalene	NA	NA	0.017	U	0.017	0.016	U F1	0.016	0.017	U	0.017	0.017	U	0.017
2-Chlorophenol	NA	NA	0.0051	U	0.0051	0.0050	U F1	0.0050	0.0051	U	0.0051	0.0050	U	0.0050
2-Methylnaphthalene	NA	NA	0.032	J	0.0045	0.0044	U F1	0.0044	0.12	J	0.0045	0.010	J	0.0045
2-Methylphenol	0.33	100	0.0059	U	0.0059	0.0057	U F1	0.0057	0.0058	U	0.0058	0.0058	U	0.0058
2-Nitroaniline	NA	NA	0.014	U	0.014	0.013	U	0.013	0.014	U	0.014	0.013	U	0.013
2-Nitrophenol	NA	NA	0.012	U	0.012	0.011	U F1	0.011	0.012	U	0.012	0.011	U	0.011
3,3'-Dichlorobenzidine	NA	NA	0.055	U	0.055	0.054	U	0.054	0.055	U	0.055	0.054	U	0.054
3-Nitroaniline	NA	NA	0.020	U	0.020	0.019	U	0.019	0.020	U	0.020	0.019	U	0.019
4,6-Dinitro-2-methylphenol	NA	NA	0.059	U	0.059	0.058	U	0.058	0.059	U	0.059	0.058	U	0.058
4-Bromophenyl phenyl ether	NA	NA	0.0047	U	0.0047	0.0046	U	0.0046	0.0047	U	0.0047	0.0046	U	0.0046
4-Chloro-3-methylphenol	NA	NA	0.0060	U	0.0060	0.0059	U	0.0059	0.0060	U	0.0060	0.0059	U	0.0059
4-Chloroaniline	NA	NA	0.025	U	0.025	0.025	U	0.025	0.025	U	0.025	0.025	U	0.025
4-Chlorophenyl phenyl ether	NA	NA	0.0057	U	0.0057	0.0056	U	0.0056	0.0057	U	0.0057	0.0056	U	0.0056
4-Methylphenol	0.33	100	0.0062	U	0.0062	0.0060	U F1	0.0060	0.0062	U	0.0062	0.0061	U	0.0061
4-Nitroaniline	NA	NA	0.014	U	0.014	0.013	U	0.013	0.013	U	0.013	0.013	U	0.013
4-Nitrophenol	NA	NA	0.059	U	0.059	0.058	U	0.058	0.059	U	0.059	0.058	U	0.058
Acenaphthene	20	100	0.059	J	0.026	0.026	U F1	0.026	0.19	J	0.026	0.026	U	0.026
Acenaphthylene	100	100	0.14	J	0.0038	0.0037	U F1	0.0037	0.087	J	0.0037	0.038	J	0.0037
Acetophenone	NA	NA	0.0059	U	0.0059	0.0057	U F1	0.0057	0.0058	U	0.0058	0.0058	U	0.0058
Anthracene	100	100	0.16	J	0.0041	0.0040	U F1	0.0040	0.39		0.0040	0.025	J	0.0040
Atrazine	NA	NA	0.0092	U	0.0092	0.0089	U	0.0089	0.0091	U	0.0091	0.0090	U	0.0090
Benzaldehyde	NA	NA	0.016	U *	0.016	0.015	U *	0.015	0.016	U *	0.016	0.016	U *	0.016
Benzo[a]anthracene	1	1	0.99		0.013	0.012	U F1	0.012	0.59		0.013	0.17		0.012
Benzo[a]pyrene	1	1	0.99		0.0097	0.0094	U F1	0.0094	0.45		0.0096	0.15		0.0095
Benzo[b]fluoranthene	1	1	1.4		0.0094	0.0092	U	0.0092	0.70		0.0094	0.22		0.0092
Benzo[g,h,i]perylene	100	100	0.62		0.011	0.010	U	0.010	0.26	J	0.011	0.13	J	0.011
Benzo[k]fluoranthene	0.8	3.9	0.47		0.0071	0.0070	U F1	0.0070	0.24		0.0071	0.10		0.0070
Bis(2-chloroethoxy)methane	NA	NA	0.012	U	0.012	0.012	U F1	0.012	0.012	U	0.012	0.012	U	0.012

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	B-5(3.5-4)			B-5(7-7.5)			B-6(5-5.5)			B-6(10.5-11)		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	460-183876-9			460-183876-10			460-183876-11			460-183876-12		
Sampling Date	Use Soil	Restricted Residential	06/08/2019 10:35:00			06/08/2019 10:45:00			06/08/2019 10:55:00			06/08/2019 11:05:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil			Soil		
Dilution Factor	Criteria	Criteria	1			1			1			1		
Unit	mg/kg	mg/kg	mg/kg			mg/kg			mg/kg			mg/kg		
			Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 8270D														
Bis(2-chloroethyl)ether	NA	NA	0.0044	U	0.0044	0.0043	U F1	0.0043	0.0044	U	0.0044	0.0043	U	0.0043
Bis(2-ethylhexyl) phthalate	NA	NA	0.019	U	0.019	0.019	U	0.019	0.019	U	0.019	0.019	U	0.019
Butyl benzyl phthalate	NA	NA	0.017	U	0.017	0.017	U	0.017	0.017	U	0.017	0.017	U	0.017
Caprolactam	NA	NA	0.022	U	0.022	0.021	U	0.021	0.022	U	0.022	0.021	U	0.021
Carbazole	NA	NA	0.093	J	0.0043	0.0042	U F1	0.0042	0.090	J	0.0042	0.0042	U	0.0042
Chrysene	1	3.9	0.96		0.0062	0.0060	U	0.0060	0.57		0.0061	0.20	J	0.0060
Dibenz(a,h)anthracene	0.33	0.33	0.15		0.016	0.015	U	0.015	0.082		0.016	0.015	U	0.015
Dibenzofuran	7	59	0.032	J	0.0051	0.0050	U F1	0.0050	0.18	J	0.0051	0.0050	U	0.0050
Diethyl phthalate	NA	NA	0.0053	U	0.0053	0.0051	U F1	0.0051	0.0052	U	0.0052	0.0052	U	0.0052
Dimethyl phthalate	NA	NA	0.0044	U	0.0044	0.0043	U F1	0.0043	0.0044	U	0.0044	0.0043	U	0.0043
Di-n-butyl phthalate	NA	NA	0.064	U	0.064	0.063	U F1	0.063	0.064	U	0.064	0.063	U	0.063
Di-n-octyl phthalate	NA	NA	0.019	U	0.019	0.019	U	0.019	0.019	U	0.019	0.019	U	0.019
Fluoranthene	100	100	1.6		0.0047	0.0046	U	0.0046	1.5		0.0047	0.27	J	0.0046
Fluorene	30	100	0.051	J	0.0049	0.0048	U F1	0.0048	0.21	J	0.0049	0.0048	U	0.0048
Hexachlorobenzene	0.33	1.2	0.0053	U	0.0053	0.0052	U	0.0052	0.0053	U	0.0053	0.0052	U	0.0052
Hexachlorobutadiene	NA	NA	0.0077	U	0.0077	0.0075	U	0.0075	0.0077	U	0.0077	0.0076	U	0.0076
Hexachlorocyclopentadiene	NA	NA	0.032	U	0.032	0.031	U	0.031	0.032	U	0.032	0.031	U	0.031
Hexachloroethane	NA	NA	0.0056	U	0.0056	0.0055	U F1	0.0055	0.0056	U	0.0056	0.0055	U	0.0055
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	0.5	0.5	0.77		0.014	0.014	U	0.014	0.33		0.014	0.13		0.014
Isophorone	NA	NA	0.0096	U	0.0096	0.0093	U F1	0.0093	0.0095	U	0.0095	0.0094	U	0.0094
Naphthalene	12	100	0.044	J	0.0063	0.0061	U F1	0.0061	0.12	J	0.0063	0.015	J	0.0062
Nitrobenzene	NA	15	0.0087	U	0.0087	0.0085	U F1	0.0085	0.0087	U	0.0087	0.0086	U	0.0086
N-Nitrosodi-n-propylamine	NA	NA	0.0058	U	0.0058	0.0056	U F1	0.0056	0.0058	U	0.0058	0.0057	U	0.0057
N-Nitrosodiphenylamine	NA	NA	0.0070	U	0.0070	0.0068	U F1	0.0068	0.0069	U	0.0069	0.0068	U	0.0068
Pentachlorophenol	0.8	6.7	0.075	U	0.075	0.073	U	0.073	0.074	U	0.074	0.073	U	0.073
Phenanthrene	100	100	0.61		0.0064	0.0062	U F1	0.0062	1.6		0.0064	0.12	J	0.0063
Phenol	0.33	100	0.0054	U	0.0054	0.0053	U	0.0053	0.0054	U	0.0054	0.0053	U	0.0053
Pyrene	100	100	1.5		0.0091	0.0088	U	0.0088	1.1		0.0090	0.29	J	0.0089
Total Conc	NA	NA	10.671			0.0			8.844			1.868		
Total Estimated Conc. (TICs)	NA	NA	71.72			41.0			10.2			160.36		

Highlighted Concentrations shown in bold type face exceed limits

* : LCS or LCSD is outside acceptance limits.

F1 : MS and/or MSD Recovery is outside acceptance limits.

J : Result is less than the RL but greater than or equal to the MDL and the concentration is an

U : Indicates the analyte was analyzed for but not detected.

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	B-7(4-4.5)			B-7(10-10.5)			B-8(1.5-2)			B-8(7.5-8)		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	460-183876-13			460-183876-14			460-183876-15			460-183876-16		
Sampling Date	Use Soil	Restricted Residential	06/08/2019 11:35:00			06/08/2019 11:45:00			06/08/2019 12:00:00			06/08/2019 12:10:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil			Soil		
Dilution Factor	Criteria	Criteria	1			1			1			1		
Unit	mg/kg	mg/kg	mg/kg			mg/kg			mg/kg			mg/kg		
			Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 8270D														
1,1'-Biphenyl	NA	NA	0.0049	U	0.0049	0.0048	U	0.0048	0.0047	U	0.0047	0.0047	U	0.0047
1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	NA	NA	0.0048	U	0.0048	0.0047	U	0.0047	0.0046	U	0.0046	0.0046	U	0.0046
2,2'-oxybis[1-chloropropane]	NA	NA	0.0066	U	0.0066	0.0065	U	0.0065	0.0064	U	0.0064	0.0064	U	0.0064
2,3,4,6-Tetrachlorophenol	NA	NA	0.025	U	0.025	0.024	U	0.024	0.024	U	0.024	0.024	U	0.024
2,4,5-Trichlorophenol	NA	NA	0.012	U	0.012	0.012	U	0.012	0.012	U	0.012	0.012	U	0.012
2,4,6-Trichlorophenol	NA	NA	0.018	U	0.018	0.018	U	0.018	0.018	U	0.018	0.018	U	0.018
2,4-Dichlorophenol	NA	NA	0.0077	U	0.0077	0.0076	U	0.0076	0.0074	U	0.0074	0.0075	U	0.0075
2,4-Dimethylphenol	NA	NA	0.016	U	0.016	0.016	U	0.016	0.015	U	0.015	0.016	U	0.016
2,4-Dinitrophenol	NA	NA	0.18	U	0.18	0.18	U	0.18	0.17	U	0.17	0.17	U	0.17
2,4-Dinitrotoluene	NA	NA	0.019	U	0.019	0.018	U	0.018	0.018	U	0.018	0.018	U	0.018
2,6-Dinitrotoluene	NA	NA	0.012	U	0.012	0.012	U	0.012	0.011	U	0.011	0.011	U	0.011
2-Chloronaphthalene	NA	NA	0.017	U	0.017	0.017	U	0.017	0.016	U	0.016	0.016	U	0.016
2-Chlorophenol	NA	NA	0.0051	U	0.0051	0.0051	U	0.0051	0.0049	U	0.0049	0.0049	U	0.0049
2-Methylnaphthalene	NA	NA	0.0046	U	0.0046	0.0045	U	0.0045	0.0044	U	0.0044	0.0044	U	0.0044
2-Methylphenol	0.33	100	0.0059	U	0.0059	0.0058	U	0.0058	0.0057	U	0.0057	0.0057	U	0.0057
2-Nitroaniline	NA	NA	0.014	U	0.014	0.014	U	0.014	0.013	U	0.013	0.013	U	0.013
2-Nitrophenol	NA	NA	0.012	U	0.012	0.012	U	0.012	0.011	U	0.011	0.011	U	0.011
3,3'-Dichlorobenzidine	NA	NA	0.055	U	0.055	0.055	U	0.055	0.053	U	0.053	0.053	U	0.053
3-Nitroaniline	NA	NA	0.020	U	0.020	0.020	U	0.020	0.019	U	0.019	0.019	U	0.019
4,6-Dinitro-2-methylphenol	NA	NA	0.059	U	0.059	0.059	U	0.059	0.057	U	0.057	0.057	U	0.057
4-Bromophenyl phenyl ether	NA	NA	0.0047	U	0.0047	0.0047	U	0.0047	0.0046	U	0.0046	0.0046	U	0.0046
4-Chloro-3-methylphenol	NA	NA	0.0061	U	0.0061	0.0060	U	0.0060	0.0059	U	0.0059	0.0059	U	0.0059
4-Chloroaniline	NA	NA	0.026	U	0.026	0.025	U	0.025	0.025	U	0.025	0.025	U	0.025
4-Chlorophenyl phenyl ether	NA	NA	0.0058	U	0.0058	0.0057	U	0.0057	0.0056	U	0.0056	0.0056	U	0.0056
4-Methylphenol	0.33	100	0.0062	U	0.0062	0.0062	U	0.0062	0.0060	U	0.0060	0.0060	U	0.0060
4-Nitroaniline	NA	NA	0.014	U	0.014	0.013	U	0.013	0.013	U	0.013	0.013	U	0.013
4-Nitrophenol	NA	NA	0.060	U	0.060	0.059	U	0.059	0.057	U	0.057	0.058	U	0.058
Acenaphthene	20	100	0.027	U	0.027	0.026	U	0.026	0.026	U	0.026	0.026	U	0.026
Acenaphthylene	100	100	0.0038	U	0.0038	0.0037	U	0.0037	0.0036	U	0.0036	0.0037	U	0.0037
Acetophenone	NA	NA	0.0059	U	0.0059	0.0058	U	0.0058	0.0057	U	0.0057	0.0057	U	0.0057
Anthracene	100	100	0.0041	U	0.0041	0.0040	U	0.0040	0.0039	U	0.0039	0.0039	U	0.0039
Atrazine	NA	NA	0.0092	U	0.0092	0.0091	U	0.0091	0.0089	U	0.0089	0.0089	U	0.0089
Benzaldehyde	NA	NA	0.016	U *	0.016	0.016	U *	0.016	0.015	U *	0.015	0.015	U *	0.015
Benzo[a]anthracene	1	1	0.057		0.013	0.081		0.013	0.084		0.012	0.15		0.012
Benzo[a]pyrene	1	1	0.055		0.0097	0.068		0.0096	0.073		0.0094	0.098		0.0094
Benzo[b]fluoranthene	1	1	0.074		0.0095	0.12		0.0094	0.11		0.0091	0.22		0.0091
Benzo[g,h,i]perylene	100	100	0.039	J	0.011	0.065	J	0.011	0.064	J	0.010	0.082	J	0.010
Benzo[k]fluoranthene	0.8	3.9	0.033	J	0.0072	0.043		0.0071	0.047		0.0069	0.097		0.0069
Bis(2-chloroethoxy)methane	NA	NA	0.013	U	0.013	0.012	U	0.012	0.012	U	0.012	0.012	U	0.012

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	B-7(4-4.5)			B-7(10-10.5)			B-8(1.5-2)			B-8(7.5-8)		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	460-183876-13			460-183876-14			460-183876-15			460-183876-16		
Sampling Date	Use Soil	Restricted Residential	06/08/2019 11:35:00			06/08/2019 11:45:00			06/08/2019 12:00:00			06/08/2019 12:10:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil			Soil		
Dilution Factor	Criteria	Criteria	1			1			1			1		
Unit	mg/kg	mg/kg	mg/kg			mg/kg			mg/kg			mg/kg		
			Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 8270D														
Bis(2-chloroethyl)ether	NA	NA	0.0044	U	0.0044	0.0044	U	0.0044	0.0043	U	0.0043	0.0043	U	0.0043
Bis(2-ethylhexyl) phthalate	NA	NA	0.019	U	0.019	0.019	U	0.019	0.019	U	0.019	0.019	U	0.019
Butyl benzyl phthalate	NA	NA	0.017	U	0.017	0.017	U	0.017	0.017	U	0.017	0.017	U	0.017
Caprolactam	NA	NA	0.022	U	0.022	0.022	U	0.022	0.021	U	0.021	0.021	U	0.021
Carbazole	NA	NA	0.0043	U	0.0043	0.0042	U	0.0042	0.0041	U	0.0041	0.0041	U	0.0041
Chrysene	1	3.9	0.063	J	0.0062	0.081	J	0.0061	0.089	J	0.0060	0.18	J	0.0060
Dibenz(a,h)anthracene	0.33	0.33	0.016	U	0.016	0.016	U	0.016	0.015	U	0.015	0.015	U	0.015
Dibenzofuran	7	59	0.0051	U	0.0051	0.0051	U	0.0051	0.0049	U	0.0049	0.0050	U	0.0050
Diethyl phthalate	NA	NA	0.0053	U	0.0053	0.0052	U	0.0052	0.0051	U	0.0051	0.0051	U	0.0051
Dimethyl phthalate	NA	NA	0.0044	U	0.0044	0.0044	U	0.0044	0.0043	U	0.0043	0.0043	U	0.0043
Di-n-butyl phthalate	NA	NA	0.065	U	0.065	0.064	U	0.064	0.062	U	0.062	0.062	U	0.062
Di-n-octyl phthalate	NA	NA	0.019	U	0.019	0.019	U	0.019	0.019	U	0.019	0.019	U	0.019
Fluoranthene	100	100	0.086	J	0.0048	0.15	J	0.0047	0.15	J	0.0046	0.23	J	0.0046
Fluorene	30	100	0.0050	U	0.0050	0.0049	U	0.0049	0.0048	U	0.0048	0.0048	U	0.0048
Hexachlorobenzene	0.33	1.2	0.0054	U	0.0054	0.0053	U	0.0053	0.0052	U	0.0052	0.0052	U	0.0052
Hexachlorobutadiene	NA	NA	0.0078	U	0.0078	0.0077	U	0.0077	0.0075	U	0.0075	0.0075	U	0.0075
Hexachlorocyclopentadiene	NA	NA	0.032	U	0.032	0.032	U	0.032	0.031	U	0.031	0.031	U	0.031
Hexachloroethane	NA	NA	0.0056	U	0.0056	0.0056	U	0.0056	0.0054	U	0.0054	0.0054	U	0.0054
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	0.5	0.5	0.042		0.014	0.065		0.014	0.063		0.014	0.10		0.014
Isophorone	NA	NA	0.0096	U	0.0096	0.0095	U	0.0095	0.0093	U	0.0093	0.0093	U	0.0093
Naphthalene	12	100	0.0063	U	0.0063	0.0063	U	0.0063	0.0061	U	0.0061	0.0061	U	0.0061
Nitrobenzene	NA	15	0.0088	U	0.0088	0.0087	U	0.0087	0.0085	U	0.0085	0.0085	U	0.0085
N-Nitrosodi-n-propylamine	NA	NA	0.0058	U	0.0058	0.0058	U	0.0058	0.0056	U	0.0056	0.0056	U	0.0056
N-Nitrosodiphenylamine	NA	NA	0.0070	U	0.0070	0.0069	U	0.0069	0.0067	U	0.0067	0.0068	U	0.0068
Pentachlorophenol	0.8	6.7	0.075	U	0.075	0.074	U	0.074	0.072	U	0.072	0.072	U	0.072
Phenanthrene	100	100	0.035	J	0.0064	0.063	J	0.0064	0.059	J	0.0062	0.036	J	0.0062
Phenol	0.33	100	0.0054	U	0.0054	0.0054	U	0.0054	0.0052	U	0.0052	0.0052	U	0.0052
Pyrene	100	100	0.088	J	0.0091	0.14	J	0.0090	0.14	J	0.0088	0.20	J	0.0088
Total Conc	NA	NA	0.572			0.876			0.879			1.393		
Total Estimated Conc. (TICs)	NA	NA	284.35			13.0			57.0			31.0		

Highlighted Concentrations shown in bold type face exceed limits

* : LCS or LCSD is outside acceptance limits.

F1 : MS and/or MSD Recovery is outside acceptance limits.

J : Result is less than the RL but greater than or equal to the MDL and the concentration is an :

U : Indicates the analyte was analyzed for but not detected.

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	B-1(3.5-4)			B-1(10.5-11)			B-2(6-6.5)			B-2(11.5-12)		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	460-183876-1			460-183876-2			460-183876-3			460-183876-4		
Sampling Date	Use Soil	Restricted Residential	06/08/2019 08:45:00			06/08/2019 08:50:00			06/08/2019 09:10:00			06/08/2019 09:20:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil			Soil		
Dilution Factor	Criteria	Criteria	1			1			1			1		
Unit	mg/kg	mg/kg	mg/kg			mg/kg			mg/kg			mg/kg		
			Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 8082A														
Aroclor 1016	NA	NA	0.0094	U	0.0094	0.0092	U	0.0092	0.0093	U	0.0093	0.0095	U	0.0095
Aroclor 1221	NA	NA	0.0094	U	0.0094	0.0092	U	0.0092	0.0093	U	0.0093	0.0095	U	0.0095
Aroclor 1232	NA	NA	0.0094	U	0.0094	0.0092	U	0.0092	0.0093	U	0.0093	0.0095	U	0.0095
Aroclor 1242	NA	NA	0.0094	U	0.0094	0.0092	U	0.0092	0.0093	U	0.0093	0.0095	U	0.0095
Aroclor 1248	NA	NA	0.0094	U	0.0094	0.0092	U	0.0092	0.0093	U	0.0093	0.0095	U	0.0095
Aroclor 1254	NA	NA	0.0098	U	0.0098	0.0095	U	0.0095	0.0096	U	0.0096	0.0098	U	0.0098
Aroclor 1260	NA	NA	0.0098	U	0.0098	0.0095	U	0.0095	0.0096	U	0.0096	0.0098	U	0.0098
Aroclor 1268	NA	NA	0.0098	U	0.0098	0.0095	U	0.0095	0.0096	U	0.0096	0.0098	U	0.0098
Aroclor-1262	NA	NA	0.0098	U	0.0098	0.0095	U	0.0095	0.0096	U	0.0096	0.0098	U	0.0098
Total PCBs	0.1	1	0.0098	U	0.0098	0.0095	U	0.0095	0.0096	U	0.0096	0.0098	U	0.0098

Highlighted Concentrations shown in bold type face exceed limits

U : Indicates the analyte was analyzed for but not detected.

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	B-3(3-3.5)			B-3(8.5-9)			B-4(2.5-3)			B-4(11-11.5)		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	460-183876-5			460-183876-6			460-183876-7			460-183876-8		
Sampling Date	Use Soil	Restricted Residential	06/08/2019 09:35:00			06/08/2019 09:45:00			06/08/2019 10:10:00			06/08/2019 10:20:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil			Soil		
Dilution Factor	Criteria	Criteria	1			1			1			1		
Unit	mg/kg	mg/kg	mg/kg			mg/kg			mg/kg			mg/kg		
			Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 8082A														
Aroclor 1016	NA	NA	0.0096	U	0.0096	0.0093	U	0.0093	0.0096	U	0.0096	0.0097	U	0.0097
Aroclor 1221	NA	NA	0.0096	U	0.0096	0.0093	U	0.0093	0.0096	U	0.0096	0.0097	U	0.0097
Aroclor 1232	NA	NA	0.0096	U	0.0096	0.0093	U	0.0093	0.0096	U	0.0096	0.0097	U	0.0097
Aroclor 1242	NA	NA	0.0096	U	0.0096	0.0093	U	0.0093	0.0096	U	0.0096	0.0097	U	0.0097
Aroclor 1248	NA	NA	0.0096	U	0.0096	0.0093	U	0.0093	0.0096	U	0.0096	0.0097	U	0.0097
Aroclor 1254	NA	NA	0.0099	U	0.0099	0.0096	U	0.0096	0.010	U	0.010	0.010	U	0.010
Aroclor 1260	NA	NA	0.0099	U	0.0099	0.0096	U	0.0096	0.010	U	0.010	0.010	U	0.010
Aroclor 1268	NA	NA	0.0099	U	0.0099	0.0096	U	0.0096	0.010	U	0.010	0.010	U	0.010
Aroclor-1262	NA	NA	0.0099	U	0.0099	0.0096	U	0.0096	0.010	U	0.010	0.010	U	0.010
Total PCBs	0.1	1	0.0099	U	0.0099	0.0096	U	0.0096	0.010	U	0.010	0.010	U	0.010

Highlighted Concentrations shown in bold type face exceed limits

U : Indicates the analyte was analyzed for but not detected.

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	B-5(3.5-4)			B-5(7-7.5)			B-6(5-5.5)			B-6(10.5-11)		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	460-183876-9			460-183876-10			460-183876-11			460-183876-12		
Sampling Date	Use Soil	Restricted Residential	06/08/2019 10:35:00			06/08/2019 10:45:00			06/08/2019 10:55:00			06/08/2019 11:05:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil			Soil		
Dilution Factor	Criteria	Criteria	1			1			1			1		
Unit	mg/kg	mg/kg	mg/kg			mg/kg			mg/kg			mg/kg		
			Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 8082A														
Aroclor 1016	NA	NA	0.0098	U	0.0098	0.0095	U	0.0095	0.0098	U	0.0098	0.0096	U	0.0096
Aroclor 1221	NA	NA	0.0098	U	0.0098	0.0095	U	0.0095	0.0098	U	0.0098	0.0096	U	0.0096
Aroclor 1232	NA	NA	0.0098	U	0.0098	0.0095	U	0.0095	0.0098	U	0.0098	0.0096	U	0.0096
Aroclor 1242	NA	NA	0.0098	U	0.0098	0.0095	U	0.0095	0.0098	U	0.0098	0.0096	U	0.0096
Aroclor 1248	NA	NA	0.0098	U	0.0098	0.0095	U	0.0095	0.0098	U	0.0098	0.25		0.0096
Aroclor 1254	NA	NA	0.010	U	0.010	0.0099	U	0.0099	0.010	U	0.010	0.0099	U	0.0099
Aroclor 1260	NA	NA	0.010	U	0.010	0.0099	U	0.0099	0.010	U	0.010	0.0099	U	0.0099
Aroclor 1268	NA	NA	0.010	U	0.010	0.0099	U	0.0099	0.010	U	0.010	0.0099	U	0.0099
Aroclor-1262	NA	NA	0.010	U	0.010	0.0099	U	0.0099	0.010	U	0.010	0.0099	U	0.0099
Total PCBs	0.1	1	0.010	U	0.010	0.0099	U	0.0099	0.010	U	0.010	0.25		0.0099

Highlighted Concentrations shown in bold type face exceed limits

U : Indicates the analyte was analyzed for but not detected.

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	B-7(4-4.5)			B-7(10-10.5)			B-8(1.5-2)			B-8(7.5-8)		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	460-183876-13			460-183876-14			460-183876-15			460-183876-16		
Sampling Date	Use Soil	Restricted Residential	06/08/2019 11:35:00			06/08/2019 11:45:00			06/08/2019 12:00:00			06/08/2019 12:10:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil			Soil		
Dilution Factor	Criteria	Criteria	1			1			1			1		
Unit	mg/kg	mg/kg	mg/kg			mg/kg			mg/kg			mg/kg		
			Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 8082A														
Aroclor 1016	NA	NA	0.0099	U	0.0099	0.0097	U	0.0097	0.0095	U	0.0095	0.0095	U	0.0095
Aroclor 1221	NA	NA	0.0099	U	0.0099	0.0097	U	0.0097	0.0095	U	0.0095	0.0095	U	0.0095
Aroclor 1232	NA	NA	0.0099	U	0.0099	0.0097	U	0.0097	0.0095	U	0.0095	0.0095	U	0.0095
Aroclor 1242	NA	NA	0.0099	U	0.0099	0.0097	U	0.0097	0.0095	U	0.0095	0.0095	U	0.0095
Aroclor 1248	NA	NA	0.0099	U	0.0099	0.0097	U	0.0097	0.0095	U	0.0095	0.0095	U	0.0095
Aroclor 1254	NA	NA	0.010	U	0.010	0.010	U	0.010	0.0098	U	0.0098	0.15	U	0.0098
Aroclor 1260	NA	NA	0.010	U	0.010	0.010	U	0.010	0.0098	U	0.0098	0.0098	U	0.0098
Aroclor 1268	NA	NA	0.010	U	0.010	0.010	U	0.010	0.0098	U	0.0098	0.0098	U	0.0098
Aroclor-1262	NA	NA	0.010	U	0.010	0.010	U	0.010	0.0098	U	0.0098	0.0098	U	0.0098
Total PCBs	0.1	1	0.010	U	0.010	0.010	U	0.010	0.0098	U	0.0098	0.15	U	0.0098

Highlighted Concentrations shown in bold type face exceed limits

U : Indicates the analyte was analyzed for but not detected.

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	B-1(3.5-4)			B-1(10.5-11)			B-2(6-6.5)			B-2(11.5-12)		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	460-183876-1			460-183876-2			460-183876-3			460-183876-4		
Sampling Date	Use Soil	Restricted Residential	06/08/2019 08:45:00			06/08/2019 08:50:00			06/08/2019 09:10:00			06/08/2019 09:20:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil			Soil		
	Criteria	Criteria												
Unit														
			Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 6010D(MG/KG)														
Aluminum	NA	NA	6520		11.4	6510		11.2	5000		10.6	5840		11.6
Antimony	NA	NA	1.1	U	1.1	1.1	U	1.1	1.0	U	1.0	1.1	U	1.1
Arsenic	13	16	3.9		1.2	1.2	U	1.2	1.1	J	1.1	1.2	U	1.2
Barium	350	400	42.3		2.2	55.1		2.2	47.3		2.1	45.6		2.3
Beryllium	7.2	72	0.35	J	0.090	0.38	J	0.089	0.38		0.084	0.41		0.091
Cadmium	2.5	4.3	0.15	J	0.14	0.14	U	0.14	0.13	U	0.13	0.14	U	0.14
Calcium	NA	NA	2760		59.5	62500		58.6	25000		55.3	5360		60.4
Chromium	NA	NA	11.5		0.36	10.9		0.35	12.7		0.33	6.0		0.36
Cobalt	NA	NA	2.8	J	1.2	4.3	J	1.2	4.2	J	1.2	3.7	J	1.3
Copper	50	270	18.2		2.7	14.6		2.6	14.3		2.5	10.3		2.7
Iron	NA	NA	10200		14.9	10300		14.6	10400		13.8	13700		15.1
Lead	63	400	158		0.53	2.1		0.52	10.4		0.49	3.6		0.54
Magnesium	NA	NA	2220		58.9	31100		58.0	14100		54.8	5000		59.8
Manganese	1600	2000	140		0.35	406		0.35	223		0.33	198		0.36
Nickel	30	310	8.2		0.74	8.8		0.73	10.1		0.69	8.5		0.75
Potassium	NA	NA	438	J	62.9	1770		61.9	1460		58.4	1700		63.7
Selenium	3.9	180	2.4	U	2.4	2.4	U	2.4	2.2	U	2.2	2.4	U	2.4
Silver	2	180	0.19	U	0.19	0.19	U	0.19	0.18	U	0.18	0.19	U	0.19
Sodium	NA	NA	81.3	U	81.3	312	J	80.0	479	J	75.5	479	J	82.4
Thallium	NA	NA	0.64	U	0.64	0.63	U	0.63	0.60	U	0.60	0.65	U	0.65
Vanadium	NA	NA	0.13		0.67	17.8		0.66	15.5		0.62	11.7		0.68
Zinc	109	10000	94.1		4.7	23.6		4.6	29.5		4.4	38.5		4.8
SOIL BY 7471B(MG/KG)														
Mercury	0.18	0.81	0.13		0.010	0.013	J	0.0093	0.061		0.010	0.0098	J	0.0097

Highlighted Concentrations shown in bold type face exceed limits

F1 : MS and/or MSD Recovery is outside acceptance limits.

J : Result is less than the RL but greater than or equal to the MDL and the concentration is an approximate value.

U : Indicates the analyte was analyzed for but not detected.

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	B-3(3-3.5)			B-3(8.5-9)			B-4(2.5-3)			B-4(11-11.5)		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	460-183876-5			460-183876-6			460-183876-7			460-183876-8		
Sampling Date	Use Soil	Restricted Residential	06/08/2019 09:35:00			06/08/2019 09:45:00			06/08/2019 10:10:00			06/08/2019 10:20:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil			Soil		
	Criteria	Criteria												
Unit														
			Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 6010D(MG/KG)														
Aluminum	NA	NA	7780		11.7	6110		11.0	12600		11.4	19800		12.3
Antimony	NA	NA	1.1	U	1.1	1.0	U	1.0	1.1	U	1.1	1.2	U	1.2
Arsenic	13	16	5.7		1.2	1.1	U	1.1	2.6	J	1.2	1.6	J	1.3
Barium	350	400	116		2.3	32.7	J	2.2	71.8		2.2	159		2.4
Beryllium	7.2	72	0.51		0.092	0.40		0.086	0.67		0.090	1.4		0.097
Cadmium	2.5	4.3	0.59	J	0.14	0.13	U	0.13	0.14	U	0.14	0.15	U	0.15
Calcium	NA	NA	13400		61.2	619	J	57.2	4840		59.6	2990		63.9
Chromium	NA	NA	16.7		0.37	9.2		0.35	23.0		0.36	32.6		0.39
Cobalt	NA	NA	5.0	J	1.3	4.9	J	1.2	5.9	J	1.2	14.2		1.3
Copper	50	270	25.7		2.8	8.7		2.6	11.1		2.7	25.8		2.9
Iron	NA	NA	16900		15.3	10400		14.3	17600		14.9	42100		16.0
Lead	63	400	274		0.54	2.9		0.51	27.2		0.53	6.5		0.57
Magnesium	NA	NA	5830		60.5	2500		56.7	2890		59.0	14900		63.3
Manganese	1600	2000	306		0.36	259		0.34	348		0.35	472		0.38
Nickel	30	310	12.0		0.76	10		0.71	10.9		0.74	20.6		0.80
Potassium	NA	NA	1380		64.6	1250		60.4	541	J	63.0	2960		67.5
Selenium	3.9	180	2.5	U	2.5	2.3	U	2.3	2.4	U	2.4	2.6	U	2.6
Silver	2	180	0.20	U	0.20	0.18	U	0.18	0.19	U	0.19	0.21	U	0.21
Sodium	NA	NA	298	J	83.5	144	J	78.1	966	J	81.4	1620		87.2
Thallium	NA	NA	0.66	U	0.66	0.62	U	0.62	0.65	U	0.65	0.69	U	0.69
Vanadium	NA	NA	20.2		0.69	13.8		0.65	24.5		0.67	112		0.72
Zinc	109	10000	179		4.8	21.6		4.5	52.8		4.7	62.4		5.1
SOIL BY 7471B(MG/KG)														
Mercury	0.18	0.81	0.096		0.010	0.010	U F1	0.010	6.1		0.20	0.014	J	0.010

Highlighted Concentrations shown in bold type face exceed limits

F1 : MS and/or MSD Recovery is outside acceptance limits.

J : Result is less than the RL but greater than or equal to the MDL and the concentration is an estimate

U : Indicates the analyte was analyzed for but not detected.

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	B-5(3.5-4)			B-5(7-7.5)			B-6(5-5.5)			B-6(10.5-11)		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	460-183876-9			460-183876-10			460-183876-11			460-183876-12		
Sampling Date	Use Soil	Restricted Residential	06/08/2019 10:35:00			06/08/2019 10:45:00			06/08/2019 10:55:00			06/08/2019 11:05:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil			Soil		
	Criteria	Criteria												
Unit														
			Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 6010D(MG/KG)														
Aluminum	NA	NA	6500		12.1	4040		11.7	8040		12.3	4760		11.2
Antimony	NA	NA	1.1	U	1.1	1.1	U	1.1	1.1	U	1.1	1.0	U	1.0
Arsenic	13	16	4.5		1.3	1.2	U	1.2	2.3	J	1.3	1.6	J	1.2
Barium	350	400	74.1		2.4	16.3	J	2.3	121		2.4	49.5		2.2
Beryllium	7.2	72	0.51		0.095	0.27	J	0.092	0.54		0.097	0.36	J	0.088
Cadmium	2.5	4.3	0.33	J	0.15	0.14	U	0.14	0.15	U	0.15	0.13	U	0.13
Calcium	NA	NA	39600		63.0	908	J	60.8	17800		63.9	28600		58.3
Chromium	NA	NA	13.0		0.38	6.6		0.37	17.7		0.39	9.3		0.35
Cobalt	NA	NA	5.5	J	1.3	3.8	J	1.3	5.7	J	1.3	5.5	J	1.2
Copper	50	270	55.5		2.8	7.1		2.7	18.3		2.9	17.7		2.6
Iron	NA	NA	14800		15.7	7070		15.2	14200		15.9	10700		14.6
Lead	63	400	108		0.56	2.5		0.54	111		0.57	35.8		0.52
Magnesium	NA	NA	18800		62.3	1490		60.1	8820		63.2	13900		57.7
Manganese	1600	2000	246		0.37	143		0.36	302		0.38	227		0.35
Nickel	30	310	11.7		0.79	7.2	J	0.76	13.5		0.80	8.2		0.73
Potassium	NA	NA	1090		66.5	631	J	64.2	1530		67.5	1120		61.6
Selenium	3.9	180	2.6	U	2.6	2.5	U	2.5	2.6	U	2.6	2.4	U	2.4
Silver	2	180	0.20	U	0.20	0.19	U	0.19	0.20	U	0.20	0.19	U	0.19
Sodium	NA	NA	644	J	86.0	242	J	82.9	243	J	87.2	238	J	79.6
Thallium	NA	NA	0.68	U	0.68	0.66	U	0.66	0.69	U	0.69	0.63	U	0.63
Vanadium	NA	NA	19.7		0.71	8.2	J	0.69	19.4		0.72	13.6		0.66
Zinc	109	10000	133		5.0	18.7		4.8	104		5.1	49.8		4.6
SOIL BY 7471B(MG/KG)														
Mercury	0.18	0.81	0.27		0.0099	0.010	U	0.010	0.15		0.0098	0.054		0.0098

Highlighted Concentrations shown in bold type face exceed limits

F1 : MS and/or MSD Recovery is outside acceptance limits.

J : Result is less than the RL but greater than or equal to the MDL and the concentration is an estimate

U : Indicates the analyte was analyzed for but not detected.

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	B-7(4-4.5)			B-7(10-10.5)			B-8(1.5-2)			B-8(7.5-8)		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	460-183876-13			460-183876-14			460-183876-15			460-183876-16		
Sampling Date	Use Soil	Restricted Residential	06/08/2019 11:35:00			06/08/2019 11:45:00			06/08/2019 12:00:00			06/08/2019 12:10:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil			Soil		
	Criteria	Criteria												
Unit														
			Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 6010D(MG/KG)														
Aluminum	NA	NA	7050		12.1	5570		12.2	5850		11.9	5890		11.2
Antimony	NA	NA	1.1	U	1.1	1.1	U F1	1.1	1.1	U	1.1	1.0	U	1.0
Arsenic	13	16	3.0	J	1.3	1.5	J	1.3	1.7	J	1.2	1.2	U	1.2
Barium	350	400	54.0		2.4	50.1		2.4	51.9		2.3	67.5		2.2
Beryllium	7.2	72	0.53		0.096	0.41	J	0.096	0.40	J	0.094	0.43		0.088
Cadmium	2.5	4.3	0.15	U	0.15	0.15	U	0.15	0.14	U	0.14	0.13	U	0.13
Calcium	NA	NA	21000		63.3	16800		63.8	13900		62.2	10900		58.3
Chromium	NA	NA	19.1		0.38	12.2		0.39	8.0		0.38	11.5		0.35
Cobalt	NA	NA	5.9	J	1.3	4.2	J	1.3	7.5	J	1.3	4.9	J	1.2
Copper	50	270	28.9		2.9	12.7		2.9	47.6		2.8	15.9		2.6
Iron	NA	NA	14600		15.8	9760		15.9	14700		15.5	11600		14.5
Lead	63	400	55.0		0.56	57.7	F1	0.57	82.4		0.55	34.1		0.52
Magnesium	NA	NA	8600		62.7	9370		63.2	7120		61.5	7220		57.7
Manganese	1600	2000	239		0.38	189	F1	0.38	210		0.37	196		0.35
Nickel	30	310	13.6		0.79	8.7		0.80	9.3		0.78	11.2		0.73
Potassium	NA	NA	1390		66.9	1060	J	67.4	837	J	65.6	1280		61.5
Selenium	3.9	180	2.6	U	2.6	2.6	U	2.6	2.5	U	2.5	2.4	U	2.4
Silver	2	180	0.20	U	0.20	0.20	U	0.20	0.20	U	0.20	0.19	U	0.19
Sodium	NA	NA	680	J	86.4	407	J	87.1	577	J	84.8	319	J	79.5
Thallium	NA	NA	0.69	U	0.69	0.69	U	0.69	0.67	U	0.67	0.63	U	0.63
Vanadium	NA	NA	20.8		0.71	14.3		0.72	23.7		0.70	16.4		0.66
Zinc	109	10000	66.6		5.0	52.9		5.0	61.4		4.9	52.9		4.6
SOIL BY 7471B(MG/KG)														
Mercury	0.18	0.81	0.11		0.011	0.55		0.010	0.046		0.010	0.095		0.0096

Highlighted Concentrations shown in bold type face exceed limits

F1 : MS and/or MSD Recovery is outside acceptance limits.

J : Result is less than the RL but greater than or equal to the MDL and the concentration is an ;

U : Indicates the analyte was analyzed for but not detected.

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	B-1(3.5-4)			B-1(10.5-11)			B-2(6-6.5)			B-2(11.5-12)		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	460-183876-1			460-183876-2			460-183876-3			460-183876-4		
Sampling Date	Use Soil	Restricted Residential	06/08/2019 08:45:00			06/08/2019 08:50:00			06/08/2019 09:10:00			06/08/2019 09:20:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil			Soil		
	Criteria	Criteria												
			Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 9012B														
Cyanide, Total (mg/kg)	27	NA	0.12	U	0.12	0.12	U	0.12	0.12	U	0.12	0.12	J F1	0.12

F1 : MS and/or MSD Recovery is outside acceptance limits.

J : Result is less than the RL but greater than or equal to the MDL and the concentration is an approximate value.

U : Indicates the analyte was analyzed for but not detected.

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	B-3(3-3.5)			B-3(8.5-9)			B-4(2.5-3)			B-4(11-11.5)		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	460-183876-5			460-183876-6			460-183876-7			460-183876-8		
Sampling Date	Use Soil	Restricted Residential	06/08/2019 09:35:00			06/08/2019 09:45:00			06/08/2019 10:10:00			06/08/2019 10:20:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil			Soil		
	Criteria	Criteria												
			Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 9012B														
Cyanide, Total (mg/kg)	27	NA	0.12	U	0.12	0.11	U	0.11	0.12	J	0.12	0.13	U	0.13

F1 : MS and/or MSD Recovery is outside acceptance limits.

J : Result is less than the RL but greater than or equal to the MDL and the concentration is an :

U : Indicates the analyte was analyzed for but not detected.

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	B-5(3.5-4)			B-5(7-7.5)			B-6(5-5.5)			B-6(10.5-11)		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	460-183876-9			460-183876-10			460-183876-11			460-183876-12		
Sampling Date	Use Soil	Restricted Residential	06/08/2019 10:35:00			06/08/2019 10:45:00			06/08/2019 10:55:00			06/08/2019 11:05:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil			Soil		
	Criteria	Criteria												
			Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 9012B														
Cyanide, Total (mg/kg)	27	NA	0.12	U	0.12	0.12	U	0.12	0.12	U	0.12	0.12	U	0.12

F1 : MS and/or MSD Recovery is outside acceptance limits.

J : Result is less than the RL but greater than or equal to the MDL and the concentration is an :

U : Indicates the analyte was analyzed for but not detected.

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	B-7(4-4.5)			B-7(10-10.5)			B-8(1.5-2)			B-8(7.5-8)		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	460-183876-13			460-183876-14			460-183876-15			460-183876-16		
Sampling Date	Use Soil	Restricted Residential	06/08/2019 11:35:00			06/08/2019 11:45:00			06/08/2019 12:00:00			06/08/2019 12:10:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil			Soil		
	Criteria	Criteria												
			Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 9012B														
Cyanide, Total (mg/kg)	27	NA	0.11	U	0.11	0.11	U	0.11	0.11	U	0.11	0.10	U	0.10

F1 : MS and/or MSD Recovery is outside acceptance limits.

J : Result is less than the RL but greater than or equal to the MDL and the concentration is an :

U : Indicates the analyte was analyzed for but not detected.

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	B-1(3.5-4)			B-1(10.5-11)			B-2(6-6.5)			B-2(11.5-12)		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	460-183876-1			460-183876-2			460-183876-3			460-183876-4		
Sampling Date	Use Soil	Restricted Residential	06/08/2019 08:45:00			06/08/2019 08:50:00			06/08/2019 09:10:00			06/08/2019 09:20:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil			Soil		
Dilution Factor	Criteria	Criteria	1			1			1			1		
Unit	mg/kg	mg/kg	mg/kg			mg/kg			mg/kg			mg/kg		
			Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 8260C														
1,1,1-Trichloroethane	0.68	100	0.00030	U	0.00030	0.00031	U	0.00031	0.00022	U	0.00022	0.00024	U	0.00024
1,1,2,2-Tetrachloroethane	NA	NA	0.00028	U	0.00028	0.00029	U	0.00029	0.00020	U	0.00020	0.00022	U	0.00022
1,1,2-Trichloro-1,2,2-trifluoroethane	NA	NA	0.00039	U	0.00039	0.00040	U	0.00040	0.00028	U	0.00028	0.00030	U	0.00030
1,1,2-Trichloroethane	NA	NA	0.00023	U	0.00023	0.00024	U	0.00024	0.00017	U	0.00017	0.00018	U	0.00018
1,1-Dichloroethane	0.27	26	0.00027	U	0.00027	0.00028	U	0.00028	0.00019	U	0.00019	0.00021	U	0.00021
1,1-Dichloroethene	0.33	100	0.00029	U	0.00029	0.00030	U	0.00030	0.00021	U	0.00021	0.00023	U	0.00023
1,2,3-Trichlorobenzene	NA	NA	0.00024	U	0.00024	0.00024	U	0.00024	0.00017	U	0.00017	0.00018	U	0.00018
1,2,4-Trichlorobenzene	NA	NA	0.00047	U	0.00047	0.00048	U	0.00048	0.00033	U	0.00033	0.00036	U	0.00036
1,2-Dibromo-3-Chloropropane	NA	NA	0.00060	U	0.00060	0.00062	U	0.00062	0.00043	U	0.00043	0.00047	U	0.00047
1,2-Dichlorobenzene	1.1	100	0.00019	U	0.00019	0.00019	U	0.00019	0.00013	U	0.00013	0.00015	U	0.00015
1,2-Dichloroethane	0.02	3.1	0.00038	U	0.00038	0.00040	U	0.00040	0.00028	U	0.00028	0.00030	U	0.00030
1,2-Dichloropropane	NA	NA	0.00055	U	0.00055	0.00057	U	0.00057	0.00039	U	0.00039	0.00043	U	0.00043
1,3-Dichlorobenzene	2.4	49	0.00021	U	0.00021	0.00021	U	0.00021	0.00015	U	0.00015	0.00016	U	0.00016
1,4-Dichlorobenzene	1.8	13	0.00029	U	0.00029	0.00030	U	0.00030	0.00021	U	0.00021	0.00023	U	0.00023
1,4-Dioxane	0.1	13	0.012	U	0.012	0.012	U	0.012	0.0085	U	0.0085	0.0093	U	0.0093
2-Butanone (MEK)	0.12	NA	0.0035	U	0.0035	0.0036	U	0.0036	0.0025	U	0.0025	0.0027	U	0.0027
2-Hexanone	NA	NA	0.0022	U	0.0022	0.0023	U	0.0023	0.0016	U	0.0016	0.0017	U	0.0017
4-Methyl-2-pentanone (MIBK)	NA	NA	0.0020	U	0.0020	0.0021	U	0.0021	0.0014	U	0.0014	0.0016	U	0.0016
Acetone	0.05	100	0.0074	U	0.0074	0.0077	U	0.0077	0.0053	U	0.0053	0.0058	U	0.0058
Benzene	0.06	4.8	0.00034	U	0.00034	0.00035	U	0.00035	0.00024	U	0.00024	0.00026	U	0.00026
Bromoform	NA	NA	0.00055	U	0.00055	0.00057	U	0.00057	0.00040	U	0.00040	0.00043	U	0.00043
Bromomethane	NA	NA	0.00062	U	0.00062	0.00064	U	0.00064	0.00044	U	0.00044	0.00048	U	0.00048
Carbon disulfide	NA	NA	0.00035	U	0.00035	0.00036	U	0.00036	0.00025	U	0.00025	0.00027	U	0.00027
Carbon tetrachloride	0.76	2.4	0.00050	U	0.00050	0.00052	U	0.00052	0.00036	U	0.00036	0.00039	U	0.00039
Chlorobenzene	1.1	100	0.00023	U	0.00023	0.00024	U	0.00024	0.00016	U	0.00016	0.00018	U	0.00018
Chlorobromomethane	NA	NA	0.00037	U	0.00037	0.00038	U	0.00038	0.00026	U	0.00026	0.00028	U	0.00028
Chlorodibromomethane	NA	NA	0.00025	U	0.00025	0.00026	U	0.00026	0.00018	U	0.00018	0.00020	U	0.00020
Chloroethane	NA	NA	0.00068	U	0.00068	0.00070	U	0.00070	0.00049	U	0.00049	0.00053	U	0.00053
Chloroform	0.37	49	0.00041	U	0.00041	0.00043	U	0.00043	0.00030	U	0.00030	0.00032	U	0.00032
Chloromethane	NA	NA	0.00057	U	0.00057	0.00058	U	0.00058	0.00041	U	0.00041	0.00044	U	0.00044
cis-1,2-Dichloroethene	0.25	100	0.00020	U	0.00020	0.00020	U	0.00020	0.00014	U	0.00014	0.00015	U	0.00015
cis-1,3-Dichloropropene	NA	NA	0.00036	U	0.00036	0.00037	U	0.00037	0.00025	U	0.00025	0.00028	U	0.00028
Cyclohexane	NA	NA	0.00029	U	0.00029	0.00030	U	0.00030	0.00021	U	0.00021	0.00022	U	0.00022
Dichlorobromomethane	NA	NA	0.00033	U	0.00033	0.00035	U	0.00035	0.00024	U	0.00024	0.00026	U	0.00026
Dichlorodifluoromethane	NA	NA	0.00044	U *	0.00044	0.00045	U *	0.00045	0.00031	U *	0.00031	0.00034	U *	0.00034
Ethylbenzene	1	41	0.00026	U	0.00026	0.00027	U	0.00027	0.00019	U	0.00019	0.00020	U	0.00020
Ethylene Dibromide	NA	NA	0.00023	U	0.00023	0.00024	U	0.00024	0.00017	U	0.00017	0.00018	U	0.00018
Isopropylbenzene	NA	NA	0.00016	U	0.00016	0.00017	U	0.00017	0.00012	U	0.00012	0.00013	U	0.00013
Methyl acetate	NA	NA	0.0056	U	0.0056	0.0058	U	0.0058	0.0040	U	0.0040	0.0044	U	0.0044

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	B-1(3.5-4)			B-1(10.5-11)			B-2(6-6.5)			B-2(11.5-12)		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	460-183876-1			460-183876-2			460-183876-3			460-183876-4		
Sampling Date	Use Soil	Restricted Residential	06/08/2019 08:45:00			06/08/2019 08:50:00			06/08/2019 09:10:00			06/08/2019 09:20:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil			Soil		
Dilution Factor	Criteria	Criteria	1			1			1			1		
Unit	mg/kg	mg/kg	mg/kg			mg/kg			mg/kg			mg/kg		
			Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 8260C														
Methyl tert-butyl ether	0.93	100	0.00016	U	0.00016	0.00017	U	0.00017	0.00012	U	0.00012	0.00013	U	0.00013
Methylcyclohexane	NA	NA	0.00065	U	0.00065	0.00067	U	0.00067	0.00046	U	0.00046	0.00051	U	0.00051
Methylene Chloride	0.05	100	0.00063	J	0.00060	0.00062	U	0.00062	0.00043	U	0.00043	0.00047	U	0.00047
m-Xylene & p-Xylene	NA	NA	0.00023	U	0.00023	0.00023	U	0.00023	0.00016	U	0.00016	0.00018	U	0.00018
o-Xylene	NA	NA	0.00025	U	0.00025	0.00026	U	0.00026	0.00018	U	0.00018	0.00020	U	0.00020
Styrene	NA	NA	0.00036	U	0.00036	0.00037	U	0.00037	0.00026	U	0.00026	0.00028	U	0.00028
Tetrachloroethene	1.3	19	0.00019	U	0.00019	0.00019	U	0.00019	0.00013	U	0.00013	0.00014	U	0.00014
Toluene	0.7	100	0.00030	U	0.00030	0.00031	U	0.00031	0.00022	U	0.00022	0.00024	U	0.00024
trans-1,2-Dichloroethene	0.19	100	0.00032	U	0.00032	0.00033	U	0.00033	0.00023	U	0.00023	0.00025	U	0.00025
trans-1,3-Dichloropropene	NA	NA	0.00035	U	0.00035	0.00036	U	0.00036	0.00025	U	0.00025	0.00027	U	0.00027
Trichloroethene	0.47	21	0.00019	U	0.00019	0.00019	U	0.00019	0.00013	U	0.00013	0.00015	U	0.00015
Trichlorofluoromethane	NA	NA	0.00053	U	0.00053	0.00055	U	0.00055	0.00038	U	0.00038	0.00041	U	0.00041
Vinyl chloride	0.02	0.9	0.00071	U	0.00071	0.00073	U	0.00073	0.00051	U	0.00051	0.00055	U	0.00055
Total Conc	NA	NA	0.00063			0.0			0.0			0.0		
Total Estimated Conc. (TICs)	NA	NA	0.0*T			0.0*T			0.0*T			0.0*T		

*T There are no TICs reported for the sample

* : LCS or LCSD is outside acceptance limits.

B : Compound was found in the blank and sample.

J : Result is less than the RL but greater than or equal to the MDL and the concentration is an approximate value.

U : Indicates the analyte was analyzed for but not detected.

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	B-3(3-3.5)			B-3(8.5-9)			B-4(2.5-3)			B-4(11-11.5)		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	460-183876-5			460-183876-6			460-183876-7			460-183876-8		
Sampling Date	Use Soil	Restricted Residential	06/08/2019 09:35:00			06/08/2019 09:45:00			06/08/2019 10:10:00			06/08/2019 10:20:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil			Soil		
Dilution Factor	Criteria	Criteria	1			1			1			1		
Unit	mg/kg	mg/kg	mg/kg			mg/kg			mg/kg			mg/kg		
	Result	Q	MDL			Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 8260C														
1,1,1-Trichloroethane	0.68	100	0.00020	U	0.00020	0.00025	U	0.00025	0.00032	U	0.00032	0.00023	U	0.00023
1,1,2,2-Tetrachloroethane	NA	NA	0.00019	U	0.00019	0.00023	U	0.00023	0.00029	U	0.00029	0.00021	U	0.00021
1,1,2-Trichloro-1,2,2-trifluoroethane	NA	NA	0.00026	U	0.00026	0.00032	U	0.00032	0.00041	U	0.00041	0.00030	U	0.00030
1,1,2-Trichloroethane	NA	NA	0.00016	U	0.00016	0.00019	U	0.00019	0.00024	U	0.00024	0.00018	U	0.00018
1,1-Dichloroethane	0.27	26	0.00018	U	0.00018	0.00022	U	0.00022	0.00028	U	0.00028	0.00020	U	0.00020
1,1-Dichloroethene	0.33	100	0.00020	U	0.00020	0.00024	U	0.00024	0.00030	U	0.00030	0.00022	U	0.00022
1,2,3-Trichlorobenzene	NA	NA	0.00016	U	0.00016	0.00019	U	0.00019	0.00025	U	0.00025	0.00018	U	0.00018
1,2,4-Trichlorobenzene	NA	NA	0.00031	U	0.00031	0.00038	U	0.00038	0.00048	U	0.00048	0.00035	U	0.00035
1,2-Dibromo-3-Chloropropane	NA	NA	0.00040	U	0.00040	0.00049	U	0.00049	0.00062	U	0.00062	0.00045	U	0.00045
1,2-Dichlorobenzene	1.1	100	0.00013	U	0.00013	0.00015	U	0.00015	0.00020	U	0.00020	0.00014	U	0.00014
1,2-Dichloroethane	0.02	3.1	0.00026	U	0.00026	0.00031	U	0.00031	0.00040	U	0.00040	0.00029	U	0.00029
1,2-Dichloropropane	NA	NA	0.00037	U	0.00037	0.00045	U	0.00045	0.00057	U	0.00057	0.00042	U	0.00042
1,3-Dichlorobenzene	2.4	49	0.00014	U	0.00014	0.00017	U	0.00017	0.00022	U	0.00022	0.00016	U	0.00016
1,4-Dichlorobenzene	1.8	13	0.00020	U	0.00020	0.00024	U	0.00024	0.00030	U	0.00030	0.00022	U	0.00022
1,4-Dioxane	0.1	13	0.0081	U	0.0081	0.0097	U	0.0097	0.012	U	0.012	0.0090	U	0.0090
2-Butanone (MEK)	0.12	NA	0.0024	U	0.0024	0.0036	J	0.0029	0.0037	U	0.0037	0.0027	U	0.0027
2-Hexanone	NA	NA	0.0015	U	0.0015	0.0018	U	0.0018	0.0023	U	0.0023	0.0017	U	0.0017
4-Methyl-2-pentanone (MIBK)	NA	NA	0.0014	U	0.0014	0.0016	U	0.0016	0.0021	U	0.0021	0.0015	U	0.0015
Acetone	0.05	100	0.0050	U	0.0050	0.020	U	0.0061	0.0077	U	0.0077	0.0056	U	0.0056
Benzene	0.06	4.8	0.00023	U	0.00023	0.00027	U	0.00027	0.00035	U	0.00035	0.00025	U	0.00025
Bromoform	NA	NA	0.00037	U	0.00037	0.00045	U	0.00045	0.00058	U	0.00058	0.00042	U	0.00042
Bromomethane	NA	NA	0.00042	U	0.00042	0.00050	U	0.00050	0.00064	U	0.00064	0.00047	U	0.00047
Carbon disulfide	NA	NA	0.00023	U	0.00023	0.00028	U	0.00028	0.00036	U	0.00036	0.00026	U	0.00026
Carbon tetrachloride	0.76	2.4	0.00034	U	0.00034	0.00041	U	0.00041	0.00052	U	0.00052	0.00038	U	0.00038
Chlorobenzene	1.1	100	0.00016	U	0.00016	0.00019	U	0.00019	0.00024	U	0.00024	0.00017	U	0.00017
Chlorobromomethane	NA	NA	0.00025	U	0.00025	0.00030	U	0.00030	0.00038	U	0.00038	0.00028	U	0.00028
Chlorodibromomethane	NA	NA	0.00017	U	0.00017	0.00021	U	0.00021	0.00026	U	0.00026	0.00019	U	0.00019
Chloroethane	NA	NA	0.00046	U	0.00046	0.00055	U	0.00055	0.00071	U	0.00071	0.00051	U	0.00051
Chloroform	0.37	49	0.00028	U	0.00028	0.00034	U	0.00034	0.00043	U	0.00043	0.00031	U	0.00031
Chloromethane	NA	NA	0.00038	U	0.00038	0.00046	U	0.00046	0.00059	U	0.00059	0.00043	U	0.00043
cis-1,2-Dichloroethene	0.25	100	0.00013	U	0.00013	0.00016	U	0.00016	0.00021	U	0.00021	0.00015	U	0.00015
cis-1,3-Dichloropropene	NA	NA	0.00024	U	0.00024	0.00029	U	0.00029	0.00037	U	0.00037	0.00027	U	0.00027
Cyclohexane	NA	NA	0.00019	U	0.00019	0.00023	U	0.00023	0.00030	U	0.00030	0.00022	U	0.00022
Dichlorobromomethane	NA	NA	0.00023	U	0.00023	0.00027	U	0.00027	0.00035	U	0.00035	0.00025	U	0.00025
Dichlorodifluoromethane	NA	NA	0.00030	U *	0.00030	0.00036	U *	0.00036	0.00046	U *	0.00046	0.00033	U *	0.00033
Ethylbenzene	1	41	0.00017	U	0.00017	0.00021	U	0.00021	0.00027	U	0.00027	0.00020	U	0.00020
Ethylene Dibromide	NA	NA	0.00016	U	0.00016	0.00019	U	0.00019	0.00024	U	0.00024	0.00018	U	0.00018
Isopropylbenzene	NA	NA	0.00011	U	0.00011	0.00013	U	0.00013	0.00017	U	0.00017	0.00012	U	0.00012
Methyl acetate	NA	NA	0.0038	U	0.0038	0.0045	U	0.0045	0.0058	U	0.0058	0.0042	U	0.0042

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	B-3(3-3.5)			B-3(8.5-9)			B-4(2.5-3)			B-4(11-11.5)		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	460-183876-5			460-183876-6			460-183876-7			460-183876-8		
Sampling Date	Use Soil	Restricted Residential	06/08/2019 09:35:00			06/08/2019 09:45:00			06/08/2019 10:10:00			06/08/2019 10:20:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil			Soil		
Dilution Factor	Criteria	Criteria	1			1			1			1		
Unit	mg/kg	mg/kg	mg/kg			mg/kg			mg/kg			mg/kg		
			Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 8260C														
Methyl tert-butyl ether	0.93	100	0.00011	U	0.00011	0.00013	U	0.00013	0.00017	U	0.00017	0.00012	U	0.00012
Methylcyclohexane	NA	NA	0.00044	U	0.00044	0.00053	U	0.00053	0.00068	U	0.00068	0.00049	U	0.00049
Methylene Chloride	0.05	100	0.00041	U	0.00041	0.00049	U	0.00049	0.00063	U	0.00063	0.00046	U	0.00046
m-Xylene & p-Xylene	NA	NA	0.00015	U	0.00015	0.00018	U	0.00018	0.00024	U	0.00024	0.00017	U	0.00017
o-Xylene	NA	NA	0.00017	U	0.00017	0.00021	U	0.00021	0.00026	U	0.00026	0.00019	U	0.00019
Styrene	NA	NA	0.00024	U	0.00024	0.00029	U	0.00029	0.00038	U	0.00038	0.00027	U	0.00027
Tetrachloroethene	1.3	19	0.00013	U	0.00013	0.00038	J	0.00015	0.00019	U	0.00019	0.00014	U	0.00014
Toluene	0.7	100	0.00021	U	0.00021	0.00025	U	0.00025	0.00032	U	0.00032	0.00023	U	0.00023
trans-1,2-Dichloroethene	0.19	100	0.00022	U	0.00022	0.00026	U	0.00026	0.00033	U	0.00033	0.00024	U	0.00024
trans-1,3-Dichloropropene	NA	NA	0.00023	U	0.00023	0.00028	U	0.00028	0.00036	U	0.00036	0.00026	U	0.00026
Trichloroethene	0.47	21	0.00013	U	0.00013	0.00015	U	0.00015	0.00020	U	0.00020	0.00014	U	0.00014
Trichlorofluoromethane	NA	NA	0.00036	U	0.00036	0.00043	U	0.00043	0.00055	U	0.00055	0.00040	U	0.00040
Vinyl chloride	0.02	0.9	0.00048	U	0.00048	0.00058	U	0.00058	0.00074	U	0.00074	0.00054	U	0.00054
Total Conc	NA	NA	0.0			0.02398			0.0			0.0		
Total Estimated Conc. (TICs)	NA	NA	0.0*T			0.0*T			0.0*T			0.0*T		

*T There are no TICs reported for the sample

* : LCS or LCSD is outside acceptance limits.

B : Compound was found in the blank and sample.

J : Result is less than the RL but greater than or equal to the MDL and the concentration is an :

U : Indicates the analyte was analyzed for but not detected.

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	B-5(3.5-4)			B-5(7-7.5)			B-6(5-5.5)			B-6(10.5-11)		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	460-183876-9			460-183876-10			460-183876-11			460-183876-12		
Sampling Date	Use Soil	Restricted Residential	06/08/2019 10:35:00			06/08/2019 10:45:00			06/08/2019 10:55:00			06/08/2019 11:05:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil			Soil		
Dilution Factor	Criteria	Criteria	1			1			1			1		
Unit	mg/kg	mg/kg	mg/kg			mg/kg			mg/kg			mg/kg		
			Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 8260C														
1,1,1-Trichloroethane	0.68	100	0.00027	U	0.00027	0.00030	U	0.00030	0.00028	U	0.00028	0.00033	U	0.00033
1,1,2,2-Tetrachloroethane	NA	NA	0.00025	U	0.00025	0.00027	U	0.00027	0.00026	U	0.00026	0.00030	U	0.00030
1,1,2-Trichloro-1,2,2-trifluoroethane	NA	NA	0.00035	U	0.00035	0.00039	U	0.00039	0.00036	U	0.00036	0.00042	U	0.00042
1,1,2-Trichloroethane	NA	NA	0.00021	U	0.00021	0.00023	U	0.00023	0.00021	U	0.00021	0.00025	U	0.00025
1,1-Dichloroethane	0.27	26	0.00024	U	0.00024	0.00026	U	0.00026	0.00025	U	0.00025	0.00029	U	0.00029
1,1-Dichloroethene	0.33	100	0.00026	U	0.00026	0.00029	U	0.00029	0.00027	U	0.00027	0.00032	U	0.00032
1,2,3-Trichlorobenzene	NA	NA	0.00021	U	0.00021	0.00023	U	0.00023	0.00022	U	0.00022	0.00025	U	0.00025
1,2,4-Trichlorobenzene	NA	NA	0.00042	U	0.00042	0.00046	U	0.00046	0.00043	U	0.00043	0.00050	U	0.00050
1,2-Dibromo-3-Chloropropane	NA	NA	0.00054	U	0.00054	0.00059	U	0.00059	0.00055	U	0.00055	0.00065	U	0.00065
1,2-Dichlorobenzene	1.1	100	0.00017	U	0.00017	0.00018	U	0.00018	0.00017	U	0.00017	0.00020	U	0.00020
1,2-Dichloroethane	0.02	3.1	0.00035	U	0.00035	0.00038	U	0.00038	0.00035	U	0.00035	0.00042	U	0.00042
1,2-Dichloropropane	NA	NA	0.00049	U	0.00049	0.00054	U	0.00054	0.00051	U	0.00051	0.00060	U	0.00060
1,3-Dichlorobenzene	2.4	49	0.00019	U	0.00019	0.00020	U	0.00020	0.00019	U	0.00019	0.00022	U	0.00022
1,4-Dichlorobenzene	1.8	13	0.00026	U	0.00026	0.00029	U	0.00029	0.00027	U	0.00027	0.00032	U	0.00032
1,4-Dioxane	0.1	13	0.011	U	0.011	0.012	U	0.012	0.011	U	0.011	0.013	U	0.013
2-Butanone (MEK)	0.12	NA	0.0032	U	0.0032	0.0035	U	0.0035	0.0032	U	0.0032	0.0038	U	0.0038
2-Hexanone	NA	NA	0.0020	U	0.0020	0.0022	U	0.0022	0.0021	U	0.0021	0.0024	U	0.0024
4-Methyl-2-pentanone (MIBK)	NA	NA	0.0018	U	0.0018	0.0020	U	0.0020	0.0019	U	0.0019	0.0022	U	0.0022
Acetone	0.05	100	0.0067	U	0.0067	0.0073	U	0.0073	0.0069	U	0.0069	0.0081	U	0.0081
Benzene	0.06	4.8	0.00030	U	0.00030	0.00033	U	0.00033	0.00031	U	0.00031	0.00036	U	0.00036
Bromoform	NA	NA	0.00050	U	0.00050	0.00055	U	0.00055	0.00051	U	0.00051	0.00060	U	0.00060
Bromomethane	NA	NA	0.00055	U	0.00055	0.00061	U	0.00061	0.00057	U	0.00057	0.00067	U	0.00067
Carbon disulfide	NA	NA	0.00031	U	0.00031	0.00034	U	0.00034	0.00032	U	0.00032	0.00037	U	0.00037
Carbon tetrachloride	0.76	2.4	0.00045	U	0.00045	0.00050	U	0.00050	0.00046	U	0.00046	0.00055	U	0.00055
Chlorobenzene	1.1	100	0.00021	U	0.00021	0.00023	U	0.00023	0.00021	U	0.00021	0.00025	U	0.00025
Chlorobromomethane	NA	NA	0.00033	U	0.00033	0.00036	U	0.00036	0.00034	U	0.00034	0.00040	U	0.00040
Chlorodibromomethane	NA	NA	0.00023	U	0.00023	0.00025	U	0.00025	0.00023	U	0.00023	0.00027	U	0.00027
Chloroethane	NA	NA	0.00061	U	0.00061	0.00067	U	0.00067	0.00063	U	0.00063	0.00074	U	0.00074
Chloroform	0.37	49	0.00037	U	0.00037	0.00041	U	0.00041	0.00038	U	0.00038	0.00045	U	0.00045
Chloromethane	NA	NA	0.00051	U	0.00051	0.00056	U	0.00056	0.00052	U	0.00052	0.00061	U	0.00061
cis-1,2-Dichloroethene	0.25	100	0.00018	U	0.00018	0.00020	U	0.00020	0.00018	U	0.00018	0.00021	U	0.00021
cis-1,3-Dichloropropene	NA	NA	0.00032	U	0.00032	0.00035	U	0.00035	0.00033	U	0.00033	0.00038	U	0.00038
Cyclohexane	NA	NA	0.00026	U	0.00026	0.00028	U	0.00028	0.00026	U	0.00026	0.00031	U	0.00031
Dichlorobromomethane	NA	NA	0.00030	U	0.00030	0.00033	U	0.00033	0.00031	U	0.00031	0.00036	U	0.00036
Dichlorodifluoromethane	NA	NA	0.00040	U *	0.00040	0.00043	U *	0.00043	0.00041	U *	0.00041	0.00048	U *	0.00048
Ethylbenzene	1	41	0.00023	U	0.00023	0.00026	U	0.00026	0.00024	U	0.00024	0.00028	U	0.00028
Ethylene Dibromide	NA	NA	0.00021	U	0.00021	0.00023	U	0.00023	0.00022	U	0.00022	0.00025	U	0.00025
Isopropylbenzene	NA	NA	0.00015	U	0.00015	0.00016	U	0.00016	0.00015	U	0.00015	0.00018	U	0.00018
Methyl acetate	NA	NA	0.0050	U	0.0050	0.0055	U	0.0055	0.0052	U	0.0052	0.0061	U	0.0061

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	B-5(3.5-4)			B-5(7-7.5)			B-6(5-5.5)			B-6(10.5-11)		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	460-183876-9			460-183876-10			460-183876-11			460-183876-12		
Sampling Date	Use Soil	Restricted Residential	06/08/2019 10:35:00			06/08/2019 10:45:00			06/08/2019 10:55:00			06/08/2019 11:05:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil			Soil		
Dilution Factor	Criteria	Criteria	1			1			1			1		
Unit	mg/kg	mg/kg	mg/kg			mg/kg			mg/kg			mg/kg		
			Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 8260C														
Methyl tert-butyl ether	0.93	100	0.00015	U	0.00015	0.00016	U	0.00016	0.00015	U	0.00015	0.00018	U	0.00018
Methylcyclohexane	NA	NA	0.00058	U	0.00058	0.00064	U	0.00064	0.00060	U	0.00060	0.00070	U	0.00070
Methylene Chloride	0.05	100	0.00054	U	0.00054	0.00060	U	0.00060	0.00056	U	0.00056	0.00065	U	0.00065
m-Xylene & p-Xylene	NA	NA	0.00020	U	0.00020	0.00022	U	0.00022	0.00021	U	0.00021	0.00025	U	0.00025
o-Xylene	NA	NA	0.00023	U	0.00023	0.00025	U	0.00025	0.00023	U	0.00023	0.00027	U	0.00027
Styrene	NA	NA	0.00032	U	0.00032	0.00036	U	0.00036	0.00033	U	0.00033	0.00039	U	0.00039
Tetrachloroethene	1.3	19	0.00049	J	0.00017	0.00018	U	0.00018	0.00050	J	0.00017	0.00036	J	0.00020
Toluene	0.7	100	0.00027	U	0.00027	0.00030	U	0.00030	0.00028	U	0.00028	0.00033	U	0.00033
trans-1,2-Dichloroethene	0.19	100	0.00029	U	0.00029	0.00032	U	0.00032	0.00029	U	0.00029	0.00035	U	0.00035
trans-1,3-Dichloropropene	NA	NA	0.00031	U	0.00031	0.00034	U	0.00034	0.00032	U	0.00032	0.00037	U	0.00037
Trichloroethene	0.47	21	0.00017	U	0.00017	0.00018	U	0.00018	0.00017	U	0.00017	0.00020	U	0.00020
Trichlorofluoromethane	NA	NA	0.00047	U	0.00047	0.00052	U	0.00052	0.00049	U	0.00049	0.00057	U	0.00057
Vinyl chloride	0.02	0.9	0.00064	U	0.00064	0.00070	U	0.00070	0.00065	U	0.00065	0.00077	U	0.00077
Total Conc	NA	NA	0.00049			0.0			0.0005			0.00036		
Total Estimated Conc. (TICs)	NA	NA	0.0*T			0.0*T			0.0366			0.0*T		

*T There are no TICs reported for the sample

* : LCS or LCSD is outside acceptance limits.

B : Compound was found in the blank and sample.

J : Result is less than the RL but greater than or equal to the MDL and the concentration is an :

U : Indicates the analyte was analyzed for but not detected.

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	B-7(4-4.5)			B-7(10-10.5)			B-8(1.5-2)			B-8(7.5-8)		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	460-183876-13			460-183876-14			460-183876-15			460-183876-16		
Sampling Date	Use Soil	Restricted Residential	06/08/2019 11:35:00			06/08/2019 11:45:00			06/08/2019 12:00:00			06/08/2019 12:10:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil			Soil		
Dilution Factor	Criteria	Criteria	1			1			1			1		
Unit	mg/kg	mg/kg	mg/kg			mg/kg			mg/kg			mg/kg		
			Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 8260C														
1,1,1-Trichloroethane	0.68	100	0.00022	U	0.00022	0.00025	U	0.00025	0.00022	U	0.00022	0.00025	U	0.00025
1,1,2,2-Tetrachloroethane	NA	NA	0.00020	U	0.00020	0.00023	U	0.00023	0.00020	U	0.00020	0.00023	U	0.00023
1,1,2-Trichloro-1,2,2-trifluoroethane	NA	NA	0.00028	U	0.00028	0.00032	U	0.00032	0.00028	U	0.00028	0.00032	U	0.00032
1,1,2-Trichloroethane	NA	NA	0.00016	U	0.00016	0.00019	U	0.00019	0.00017	U	0.00017	0.00019	U	0.00019
1,1-Dichloroethane	0.27	26	0.00019	U	0.00019	0.00022	U	0.00022	0.00019	U	0.00019	0.00022	U	0.00022
1,1-Dichloroethene	0.33	100	0.00021	U	0.00021	0.00024	U	0.00024	0.00021	U	0.00021	0.00024	U	0.00024
1,2,3-Trichlorobenzene	NA	NA	0.00017	U	0.00017	0.00019	U	0.00019	0.00017	U	0.00017	0.00019	U	0.00019
1,2,4-Trichlorobenzene	NA	NA	0.00033	U	0.00033	0.00038	U	0.00038	0.00033	U	0.00033	0.00038	U	0.00038
1,2-Dibromo-3-Chloropropane	NA	NA	0.00043	U	0.00043	0.00049	U	0.00049	0.00043	U	0.00043	0.00048	U	0.00048
1,2-Dichlorobenzene	1.1	100	0.00013	U	0.00013	0.00015	U	0.00015	0.00013	U	0.00013	0.00015	U	0.00015
1,2-Dichloroethane	0.02	3.1	0.00027	U	0.00027	0.00032	U	0.00032	0.00028	U	0.00028	0.00031	U	0.00031
1,2-Dichloropropane	NA	NA	0.00039	U	0.00039	0.00045	U	0.00045	0.00039	U	0.00039	0.00045	U	0.00045
1,3-Dichlorobenzene	2.4	49	0.00015	U	0.00015	0.00017	U	0.00017	0.00015	U	0.00015	0.00017	U	0.00017
1,4-Dichlorobenzene	1.8	13	0.00021	U	0.00021	0.00024	U	0.00024	0.00021	U	0.00021	0.00024	U	0.00024
1,4-Dioxane	0.1	13	0.0085	U	0.0085	0.0098	U	0.0098	0.0085	U	0.0085	0.0097	U	0.0097
2-Butanone (MEK)	0.12	NA	0.0025	U	0.0025	0.0029	U	0.0029	0.0025	U	0.0025	0.0029	U	0.0029
2-Hexanone	NA	NA	0.0016	U	0.0016	0.0018	U	0.0018	0.0016	U	0.0016	0.0018	U	0.0018
4-Methyl-2-pentanone (MIBK)	NA	NA	0.0014	U	0.0014	0.0017	U	0.0017	0.0014	U	0.0014	0.0016	U	0.0016
Acetone	0.05	100	0.0053	U	0.0053	0.0061	U	0.0061	0.0053	U	0.0053	0.0060	U	0.0060
Benzene	0.06	4.8	0.00024	U	0.00024	0.00027	U	0.00027	0.00024	U	0.00024	0.00027	U	0.00027
Bromoform	NA	NA	0.00039	U	0.00039	0.00045	U	0.00045	0.00040	U	0.00040	0.00045	U	0.00045
Bromomethane	NA	NA	0.00044	U	0.00044	0.00050	U	0.00050	0.00044	U	0.00044	0.00050	U	0.00050
Carbon disulfide	NA	NA	0.00025	U	0.00025	0.00028	U	0.00028	0.00025	U	0.00025	0.00028	U	0.00028
Carbon tetrachloride	0.76	2.4	0.00036	U	0.00036	0.00041	U	0.00041	0.00036	U	0.00036	0.00041	U	0.00041
Chlorobenzene	1.1	100	0.00016	U	0.00016	0.00019	U	0.00019	0.00016	U	0.00016	0.00019	U	0.00019
Chlorobromomethane	NA	NA	0.00026	U	0.00026	0.00030	U	0.00030	0.00026	U	0.00026	0.00030	U	0.00030
Chlorodibromomethane	NA	NA	0.00018	U	0.00018	0.00021	U	0.00021	0.00018	U	0.00018	0.00020	U	0.00020
Chloroethane	NA	NA	0.00048	U	0.00048	0.00056	U	0.00056	0.00049	U	0.00049	0.00055	U	0.00055
Chloroform	0.37	49	0.00029	U	0.00029	0.00034	U	0.00034	0.00030	U	0.00030	0.00034	U	0.00034
Chloromethane	NA	NA	0.00040	U	0.00040	0.00046	U	0.00046	0.00040	U	0.00040	0.00046	U	0.00046
cis-1,2-Dichloroethene	0.25	100	0.00014	U	0.00014	0.00016	U	0.00016	0.00014	U	0.00014	0.00016	U	0.00016
cis-1,3-Dichloropropene	NA	NA	0.00025	U	0.00025	0.00029	U	0.00029	0.00025	U	0.00025	0.00029	U	0.00029
Cyclohexane	NA	NA	0.00020	U	0.00020	0.00024	U	0.00024	0.00021	U	0.00021	0.00023	U	0.00023
Dichlorobromomethane	NA	NA	0.00024	U	0.00024	0.00027	U	0.00027	0.00024	U	0.00024	0.00027	U	0.00027
Dichlorodifluoromethane	NA	NA	0.00031	U *	0.00031	0.00036	U	0.00036	0.00031	U	0.00031	0.00036	U	0.00036
Ethylbenzene	1	41	0.00018	U	0.00018	0.00021	U	0.00021	0.00019	U	0.00019	0.00021	U	0.00021
Ethylene Dibromide	NA	NA	0.00017	U	0.00017	0.00019	U	0.00019	0.00017	U	0.00017	0.00019	U	0.00019
Isopropylbenzene	NA	NA	0.00012	U	0.00012	0.00013	U	0.00013	0.00012	U	0.00012	0.00013	U	0.00013
Methyl acetate	NA	NA	0.0040	U	0.0040	0.0046	U	0.0046	0.0040	U	0.0040	0.0045	U	0.0045

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	B-7(4-4.5)			B-7(10-10.5)			B-8(1.5-2)			B-8(7.5-8)		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	460-183876-13			460-183876-14			460-183876-15			460-183876-16		
Sampling Date	Use Soil	Restricted Residential	06/08/2019 11:35:00			06/08/2019 11:45:00			06/08/2019 12:00:00			06/08/2019 12:10:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil			Soil		
Dilution Factor	Criteria	Criteria	1			1			1			1		
Unit	mg/kg	mg/kg	mg/kg			mg/kg			mg/kg			mg/kg		
			Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 8260C														
Methyl tert-butyl ether	0.93	100	0.00012	U	0.00012	0.00013	U	0.00013	0.00012	U	0.00012	0.00013	U	0.00013
Methylcyclohexane	NA	NA	0.00046	U	0.00046	0.00053	U	0.00053	0.00046	U	0.00046	0.00053	U	0.00053
Methylene Chloride	0.05	100	0.00043	U	0.00043	0.00049	U	0.00049	0.00043	U	0.00043	0.00049	U	0.00049
m-Xylene & p-Xylene	NA	NA	0.00016	U	0.00016	0.00044	J	0.00019	0.00016	U	0.00016	0.00018	U	0.00018
o-Xylene	NA	NA	0.00018	U	0.00018	0.00048	J	0.00021	0.00018	U	0.00018	0.00020	U	0.00020
Styrene	NA	NA	0.00026	U	0.00026	0.00030	U	0.00030	0.00026	U	0.00026	0.00029	U	0.00029
Tetrachloroethene	1.3	19	0.00013	U	0.00013	0.00015	U	0.00015	0.00013	U	0.00013	0.00015	U	0.00015
Toluene	0.7	100	0.00022	U	0.00022	0.00025	U	0.00025	0.00022	U	0.00022	0.00025	U	0.00025
trans-1,2-Dichloroethene	0.19	100	0.00023	U	0.00023	0.00026	U	0.00026	0.00023	U	0.00023	0.00026	U	0.00026
trans-1,3-Dichloropropene	NA	NA	0.00025	U	0.00025	0.00028	U	0.00028	0.00025	U	0.00025	0.00028	U	0.00028
Trichloroethene	0.47	21	0.00013	U	0.00013	0.00015	U	0.00015	0.00013	U	0.00013	0.00015	U	0.00015
Trichlorofluoromethane	NA	NA	0.00038	U	0.00038	0.00043	U	0.00043	0.00038	U	0.00038	0.00043	U	0.00043
Vinyl chloride	0.02	0.9	0.00050	U	0.00050	0.00058	U	0.00058	0.00051	U	0.00051	0.00058	U	0.00058
Total Conc	NA	NA	0.0			0.00092			0.0			0.0		
Total Estimated Conc. (TICs)	NA	NA	0.0*T			0.0*T			0.0*T			0.0*T		

*T There are no TICs reported for the sample

* : LCS or LCSD is outside acceptance limits.

B : Compound was found in the blank and sample.

J : Result is less than the RL but greater than or equal to the MDL and the concentration is an :

U : Indicates the analyte was analyzed for but not detected.

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	B-9(7-7.5)			B-9(9-9.5)			B-10(2-2.5)		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	460-183899-1			460-183899-2			460-183899-3		
Sampling Date	Use Soil	Restricted Residential	06/08/2019 12:20:00			06/08/2019 12:30:00			06/08/2019 12:45:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil		
Dilution Factor	Criteria	Criteria	1			1			1		
Unit	mg/kg	mg/kg	mg/kg			mg/kg			mg/kg		
						Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 8260C											
1,1,1-Trichloroethane	0.68	100	0.00021	U	0.00021	0.00023	U	0.00023	0.00025	U	0.00025
1,1,2,2-Tetrachloroethane	NA	NA	0.00019	U	0.00019	0.00021	U	0.00021	0.00023	U	0.00023
1,1,2-Trichloro-1,2,2-trifluoroethane	NA	NA	0.00027	U	0.00027	0.00030	U	0.00030	0.00033	U	0.00033
1,1,2-Trichloroethane	NA	NA	0.00016	U	0.00016	0.00018	U	0.00018	0.00019	U	0.00019
1,1-Dichloroethane	0.27	26	0.00018	U	0.00018	0.00021	U	0.00021	0.00023	U	0.00023
1,1-Dichloroethene	0.33	100	0.00020	U	0.00020	0.00023	U	0.00023	0.00025	U	0.00025
1,2,3-Trichlorobenzene	NA	NA	0.00016	U	0.00016	0.00018	U	0.00018	0.00020	U	0.00020
1,2,4-Trichlorobenzene	NA	NA	0.00032	U	0.00032	0.00036	U	0.00036	0.00039	U	0.00039
1,2-Dibromo-3-Chloropropane	NA	NA	0.00041	U	0.00041	0.00046	U	0.00046	0.00050	U	0.00050
1,2-Dichlorobenzene	1.1	100	0.00013	U	0.00013	0.00014	U	0.00014	0.00016	U	0.00016
1,2-Dichloroethane	0.02	3.1	0.00026	U	0.00026	0.00030	U	0.00030	0.00032	U	0.00032
1,2-Dichloropropane	NA	NA	0.00037	U	0.00037	0.00042	U	0.00042	0.00046	U	0.00046
1,3-Dichlorobenzene	2.4	49	0.00014	U	0.00014	0.00016	U	0.00016	0.00017	U	0.00017
1,4-Dichlorobenzene	1.8	13	0.00020	U	0.00020	0.00023	U	0.00023	0.00025	U	0.00025
1,4-Dioxane	0.1	13	0.0081	U	0.0081	0.0092	U	0.0092	0.010	U	0.010
2-Butanone (MEK)	0.12	NA	0.0090	B	0.0024	0.0039	J B	0.0027	0.0041	J B	0.0030
2-Hexanone	NA	NA	0.0015	U	0.0015	0.0017	U	0.0017	0.0019	U	0.0019
4-Methyl-2-pentanone (MIBK)	NA	NA	0.0014	U	0.0014	0.0016	U	0.0016	0.0017	U	0.0017
Acetone	0.05	100	0.0044	U	0.0051	0.0057	U	0.0057	0.0063	U	0.0063
Benzene	0.06	4.8	0.00023	U	0.00023	0.00026	U	0.00026	0.00028	U	0.00028
Bromoform	NA	NA	0.00038	U	0.00038	0.00043	U	0.00043	0.00046	U	0.00046
Bromomethane	NA	NA	0.00042	U	0.00042	0.00048	U	0.00048	0.00052	U	0.00052
Carbon disulfide	NA	NA	0.00024	U	0.00024	0.00027	U	0.00027	0.00029	U	0.00029
Carbon tetrachloride	0.76	2.4	0.00034	U	0.00034	0.00039	U	0.00039	0.00042	U	0.00042
Chlorobenzene	1.1	100	0.00016	U	0.00016	0.00018	U	0.00018	0.00019	U	0.00019
Chlorobromomethane	NA	NA	0.00025	U	0.00025	0.00028	U	0.00028	0.00031	U	0.00031
Chlorodibromomethane	NA	NA	0.00017	U	0.00017	0.00019	U	0.00019	0.00021	U	0.00021
Chloroethane	NA	NA	0.00046	U	0.00046	0.00052	U	0.00052	0.00057	U	0.00057
Chloroform	0.37	49	0.00028	U	0.00028	0.00032	U	0.00032	0.00035	U	0.00035
Chloromethane	NA	NA	0.00039	U	0.00039	0.00044	U	0.00044	0.00048	U	0.00048
cis-1,2-Dichloroethene	0.25	100	0.00013	U	0.00013	0.00015	U	0.00015	0.00017	U	0.00017
cis-1,3-Dichloropropene	NA	NA	0.00024	U	0.00024	0.00027	U	0.00027	0.00030	U	0.00030
Cyclohexane	NA	NA	0.00020	U	0.00020	0.00022	U	0.00022	0.00024	U	0.00024
Dichlorobromomethane	NA	NA	0.00023	U	0.00023	0.00026	U	0.00026	0.00028	U	0.00028
Dichlorodifluoromethane	NA	NA	0.00030	U	0.00030	0.00034	U	0.00034	0.00037	U	0.00037
Ethylbenzene	1	41	0.00018	U	0.00018	0.00020	U	0.00020	0.00022	U	0.00022
Ethylene Dibromide	NA	NA	0.00016	U	0.00016	0.00018	U	0.00018	0.00020	U	0.00020
Isopropylbenzene	NA	NA	0.00011	U	0.00011	0.00013	U	0.00013	0.00014	U	0.00014
Methyl acetate	NA	NA	0.0038	U *	0.0038	0.0043	U *	0.0043	0.0047	U *	0.0047

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	B-9(7-7.5)			B-9(9-9.5)			B-10(2-2.5)		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	460-183899-1			460-183899-2			460-183899-3		
Sampling Date	Use Soil	Restricted Residential	06/08/2019 12:20:00			06/08/2019 12:30:00			06/08/2019 12:45:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil		
Dilution Factor	Criteria	Criteria	1			1			1		
Unit	mg/kg	mg/kg	mg/kg			mg/kg			mg/kg		
						Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 8260C											
Methyl tert-butyl ether	0.93	100	0.00011	U *	0.00011	0.00013	U *	0.00013	0.00014	U *	0.00014
Methylcyclohexane	NA	NA	0.00044	U	0.00044	0.00050	U	0.00050	0.00055	U	0.00055
Methylene Chloride	0.05	100	0.00041	U	0.00041	0.00047	U	0.00047	0.00051	U	0.00051
m-Xylene & p-Xylene	NA	NA	0.00015	U	0.00015	0.00017	U	0.00017	0.00019	U	0.00019
o-Xylene	NA	NA	0.00017	U	0.00017	0.00019	U	0.00019	0.00021	U	0.00021
Styrene	NA	NA	0.00025	U	0.00025	0.00028	U	0.00028	0.00030	U	0.00030
Tetrachloroethene	1.3	19	0.00013	U	0.00013	0.00015	J	0.00014	0.00016	U	0.00016
Toluene	0.7	100	0.00021	U	0.00021	0.00023	U	0.00023	0.00026	U	0.00026
trans-1,2-Dichloroethene	0.19	100	0.00022	U	0.00022	0.00025	U	0.00025	0.00027	U	0.00027
trans-1,3-Dichloropropene	NA	NA	0.00024	U	0.00024	0.00027	U	0.00027	0.00029	U	0.00029
Trichloroethene	0.47	21	0.00013	U	0.00013	0.00014	U	0.00014	0.00016	U	0.00016
Trichlorofluoromethane	NA	NA	0.00036	U	0.00036	0.00041	U	0.00041	0.00044	U	0.00044
Vinyl chloride	0.02	0.9	0.00048	U	0.00048	0.00055	U	0.00055	0.00060	U	0.00060
Total Conc	NA	NA	0.053			0.00405			0.0041		
Total Estimated Conc. (TICs)	NA	NA	0.0*T			0.0*T			0.0*T		

*T There are no TICs reported for the sample

* : LCS or LCSD is outside acceptance limits.

B : Compound was found in the blank and sample.

J : Result is less than the RL but greater than or equal to the MDL and the concentration is an approximate value.

U : Indicates the analyte was analyzed for but not detected.

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	B-10(6-6.5)			B-11(5.5-6)			B-11(11-11.5)		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	460-183899-4			460-183899-5			460-183899-6		
Sampling Date	Use Soil	Restricted Residential	06/08/2019 12:55:00			06/08/2019 13:15:00			06/08/2019 13:25:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil		
Dilution Factor	Criteria	Criteria	1			1			1		
Unit	mg/kg	mg/kg	mg/kg			mg/kg			mg/kg		
			Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 8260C											
1,1,1-Trichloroethane	0.68	100	0.00024	U	0.00024	0.00024	U	0.00024	0.00026	U	0.00026
1,1,2,2-Tetrachloroethane	NA	NA	0.00022	U	0.00022	0.00022	U	0.00022	0.00024	U	0.00024
1,1,2-Trichloro-1,2,2-trifluoroethane	NA	NA	0.00031	U	0.00031	0.00031	U	0.00031	0.00033	U	0.00033
1,1,2-Trichloroethane	NA	NA	0.00018	U	0.00018	0.00018	U	0.00018	0.00020	U	0.00020
1,1-Dichloroethane	0.27	26	0.00021	U	0.00021	0.00021	U	0.00021	0.00023	U	0.00023
1,1-Dichloroethene	0.33	100	0.00023	U	0.00023	0.00023	U	0.00023	0.00025	U	0.00025
1,2,3-Trichlorobenzene	NA	NA	0.00018	U	0.00018	0.00018	U	0.00018	0.00020	U	0.00020
1,2,4-Trichlorobenzene	NA	NA	0.00037	U	0.00037	0.00036	U	0.00036	0.00039	U	0.00039
1,2-Dibromo-3-Chloropropane	NA	NA	0.00047	U	0.00047	0.00047	U	0.00047	0.00051	U	0.00051
1,2-Dichlorobenzene	1.1	100	0.00015	U	0.00015	0.00015	U	0.00015	0.00016	U	0.00016
1,2-Dichloroethane	0.02	3.1	0.00030	U	0.00030	0.00030	U	0.00030	0.00033	U	0.00033
1,2-Dichloropropane	NA	NA	0.00043	U	0.00043	0.00043	U	0.00043	0.00047	U	0.00047
1,3-Dichlorobenzene	2.4	49	0.00016	U	0.00016	0.00016	U	0.00016	0.00017	U	0.00017
1,4-Dichlorobenzene	1.8	13	0.00023	U	0.00023	0.00023	U	0.00023	0.00025	U	0.00025
1,4-Dioxane	0.1	13	0.0094	U	0.0094	0.0093	U	0.0093	0.010	U	0.010
2-Butanone (MEK)	0.12	NA	0.0029	J B	0.0028	0.0032	J B	0.0027	0.0030	U	0.0030
2-Hexanone	NA	NA	0.0017	U	0.0017	0.0017	U	0.0017	0.0019	U	0.0019
4-Methyl-2-pentanone (MIBK)	NA	NA	0.0016	U	0.0016	0.0016	U	0.0016	0.0017	U	0.0017
Acetone	0.05	100	0.0058	U	0.0058	0.0058	U	0.0058	0.0070	U	0.0063
Benzene	0.06	4.8	0.00026	U	0.00026	0.00026	U	0.00026	0.00028	U	0.00028
Bromoform	NA	NA	0.00043	U	0.00043	0.00043	U	0.00043	0.00047	U	0.00047
Bromomethane	NA	NA	0.00048	U	0.00048	0.00048	U	0.00048	0.00052	U	0.00052
Carbon disulfide	NA	NA	0.00027	U	0.00027	0.00027	U	0.00027	0.00029	U	0.00029
Carbon tetrachloride	0.76	2.4	0.00040	U	0.00040	0.00039	U	0.00039	0.00043	U	0.00043
Chlorobenzene	1.1	100	0.00018	U	0.00018	0.00018	U	0.00018	0.00019	U	0.00019
Chlorobromomethane	NA	NA	0.00029	U	0.00029	0.00029	U	0.00029	0.00031	U	0.00031
Chlorodibromomethane	NA	NA	0.00020	U	0.00020	0.00020	U	0.00020	0.00021	U	0.00021
Chloroethane	NA	NA	0.00053	U	0.00053	0.00053	U	0.00053	0.00057	U	0.00057
Chloroform	0.37	49	0.00033	U	0.00033	0.00032	U	0.00032	0.00035	U	0.00035
Chloromethane	NA	NA	0.00044	U	0.00044	0.00044	U	0.00044	0.00048	U	0.00048
cis-1,2-Dichloroethene	0.25	100	0.00016	U	0.00016	0.00015	U	0.00015	0.00017	U	0.00017
cis-1,3-Dichloropropene	NA	NA	0.00028	U	0.00028	0.00028	U	0.00028	0.00030	U	0.00030
Cyclohexane	NA	NA	0.00023	U	0.00023	0.00022	U	0.00022	0.00024	U	0.00024
Dichlorobromomethane	NA	NA	0.00026	U	0.00026	0.00026	U	0.00026	0.00028	U	0.00028
Dichlorodifluoromethane	NA	NA	0.00035	U	0.00035	0.00034	U	0.00034	0.00037	U	0.00037
Ethylbenzene	1	41	0.00020	U	0.00020	0.00020	U	0.00020	0.00022	U	0.00022
Ethylene Dibromide	NA	NA	0.00018	U	0.00018	0.00018	U	0.00018	0.00020	U	0.00020
Isopropylbenzene	NA	NA	0.00013	U	0.00013	0.00013	U	0.00013	0.00014	U	0.00014
Methyl acetate	NA	NA	0.0044	U *	0.0044	0.0044	U *	0.0044	0.0047	U *	0.0047

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	B-10(6-6.5)			B-11(5-5-6)			B-11(11-11.5)		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	460-183899-4			460-183899-5			460-183899-6		
Sampling Date	Use Soil	Restricted Residential	06/08/2019 12:55:00			06/08/2019 13:15:00			06/08/2019 13:25:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil		
Dilution Factor	Criteria	Criteria	1			1			1		
Unit	mg/kg	mg/kg	mg/kg			mg/kg			mg/kg		
			Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 8260C											
Methyl tert-butyl ether	0.93	100	0.00013	U *	0.00013	0.00013	U *	0.00013	0.00014	U *	0.00014
Methylcyclohexane	NA	NA	0.00051	U	0.00051	0.00051	U	0.00051	0.00055	U	0.00055
Methylene Chloride	0.05	100	0.00047	U	0.00047	0.00047	U	0.00047	0.00051	U	0.00051
m-Xylene & p-Xylene	NA	NA	0.00018	U	0.00018	0.00018	U	0.00018	0.00019	U	0.00019
o-Xylene	NA	NA	0.00020	U	0.00020	0.00020	U	0.00020	0.00021	U	0.00021
Styrene	NA	NA	0.00028	U	0.00028	0.00028	U	0.00028	0.00031	U	0.00031
Tetrachloroethene	1.3	19	0.00024	J	0.00015	0.00015	U	0.00015	0.00016	U	0.00016
Toluene	0.7	100	0.00024	U	0.00024	0.00024	U	0.00024	0.00026	U	0.00026
trans-1,2-Dichloroethene	0.19	100	0.00025	U	0.00025	0.00025	U	0.00025	0.00027	U	0.00027
trans-1,3-Dichloropropene	NA	NA	0.00027	U	0.00027	0.00027	U	0.00027	0.00029	U	0.00029
Trichloroethene	0.47	21	0.00015	U	0.00015	0.00015	U	0.00015	0.00016	U	0.00016
Trichlorofluoromethane	NA	NA	0.00041	U	0.00041	0.00041	U	0.00041	0.00045	U	0.00045
Vinyl chloride	0.02	0.9	0.00056	U	0.00056	0.00055	U	0.00055	0.00060	U	0.00060
Total Conc	NA	NA	0.00314			0.0032			0.007		
Total Estimated Conc. (TICs)	NA	NA	0.0*T			0.0*T			0.0*T		

*T There are no TICs reported for the sample

* : LCS or LCSD is outside acceptance limits.

B : Compound was found in the blank and sample.

J : Result is less than the RL but greater than or equal to the MDL and the concentration is an approximate value.

U : Indicates the analyte was analyzed for but not detected.

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	B-12(3-3.5)			B-12(7.5-8)			B-13(2.5-3)		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	460-183899-7			460-183899-8			460-183899-9		
Sampling Date	Use Soil	Restricted Residential	06/08/2019 13:40:00			06/08/2019 13:50:00			06/08/2019 14:05:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil		
Dilution Factor	Criteria	Criteria	1			1			1		
Unit	mg/kg	mg/kg	mg/kg			mg/kg			mg/kg		
			Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 8260C											
1,1,1-Trichloroethane	0.68	100	0.00021	U	0.00021	0.00025	U	0.00025	0.00026	U	0.00026
1,1,2,2-Tetrachloroethane	NA	NA	0.00019	U	0.00019	0.00023	U	0.00023	0.00023	U	0.00023
1,1,2-Trichloro-1,2,2-trifluoroethane	NA	NA	0.00027	U	0.00027	0.00033	U	0.00033	0.00033	U	0.00033
1,1,2-Trichloroethane	NA	NA	0.00016	U	0.00016	0.00019	U	0.00019	0.00020	U	0.00020
1,1-Dichloroethane	0.27	26	0.00019	U	0.00019	0.00022	U	0.00022	0.00023	U	0.00023
1,1-Dichloroethene	0.33	100	0.00020	U	0.00020	0.00025	U	0.00025	0.00025	U	0.00025
1,2,3-Trichlorobenzene	NA	NA	0.00016	U	0.00016	0.00020	U	0.00020	0.00020	U	0.00020
1,2,4-Trichlorobenzene	NA	NA	0.00032	U	0.00032	0.00039	U	0.00039	0.00039	U	0.00039
1,2-Dibromo-3-Chloropropane	NA	NA	0.00042	U	0.00042	0.00050	U	0.00050	0.00050	U	0.00050
1,2-Dichlorobenzene	1.1	100	0.00013	U	0.00013	0.00016	U	0.00016	0.00016	U	0.00016
1,2-Dichloroethane	0.02	3.1	0.00027	U	0.00027	0.00032	U	0.00032	0.00032	U	0.00032
1,2-Dichloropropane	NA	NA	0.00038	U	0.00038	0.00046	U	0.00046	0.00046	U	0.00046
1,3-Dichlorobenzene	2.4	49	0.00014	U	0.00014	0.00017	U	0.00017	0.00017	U	0.00017
1,4-Dichlorobenzene	1.8	13	0.00020	U	0.00020	0.00025	U	0.00025	0.00025	U	0.00025
1,4-Dioxane	0.1	13	0.0083	U	0.0083	0.010	U	0.010	0.010	U	0.010
2-Butanone (MEK)	0.12	NA	0.0027	J B	0.0024	0.0041	J B	0.0030	0.0035	J B	0.0030
2-Hexanone	NA	NA	0.0015	U	0.0015	0.0019	U	0.0019	0.0019	U	0.0019
4-Methyl-2-pentanone (MIBK)	NA	NA	0.0014	U	0.0014	0.0017	U	0.0017	0.0017	U	0.0017
Acetone	0.05	100	0.0052	U	0.0052	0.0062	U	0.0062	0.0063	U	0.0063
Benzene	0.06	4.8	0.00023	U	0.00023	0.00028	U	0.00028	0.00028	U	0.00028
Bromoform	NA	NA	0.00038	U	0.00038	0.00046	U	0.00046	0.00047	U	0.00047
Bromomethane	NA	NA	0.00043	U	0.00043	0.00052	U	0.00052	0.00052	U	0.00052
Carbon disulfide	NA	NA	0.00024	U	0.00024	0.00029	U	0.00029	0.00029	U	0.00029
Carbon tetrachloride	0.76	2.4	0.00035	U	0.00035	0.00042	U	0.00042	0.00042	U	0.00042
Chlorobenzene	1.1	100	0.00016	U	0.00016	0.00019	U	0.00019	0.00019	U	0.00019
Chlorobromomethane	NA	NA	0.00025	U	0.00025	0.00031	U	0.00031	0.00031	U	0.00031
Chlorodibromomethane	NA	NA	0.00018	U	0.00018	0.00021	U	0.00021	0.00021	U	0.00021
Chloroethane	NA	NA	0.00047	U	0.00047	0.00057	U	0.00057	0.00057	U	0.00057
Chloroform	0.37	49	0.00029	U	0.00029	0.00035	U	0.00035	0.00035	U	0.00035
Chloromethane	NA	NA	0.00039	U	0.00039	0.00047	U	0.00047	0.00048	U	0.00048
cis-1,2-Dichloroethene	0.25	100	0.00014	U	0.00014	0.00017	U	0.00017	0.00017	U	0.00017
cis-1,3-Dichloropropene	NA	NA	0.00025	U	0.00025	0.00030	U	0.00030	0.00030	U	0.00030
Cyclohexane	NA	NA	0.00020	U	0.00020	0.00024	U	0.00024	0.00024	U	0.00024
Dichlorobromomethane	NA	NA	0.00023	U	0.00023	0.00028	U	0.00028	0.00028	U	0.00028
Dichlorodifluoromethane	NA	NA	0.00031	U	0.00031	0.00037	U	0.00037	0.00037	U	0.00037
Ethylbenzene	1	41	0.00018	U	0.00018	0.00022	U	0.00022	0.00022	U	0.00022
Ethylene Dibromide	NA	NA	0.00016	U	0.00016	0.00020	U	0.00020	0.00020	U	0.00020
Isopropylbenzene	NA	NA	0.00011	U	0.00011	0.00014	U	0.00014	0.00014	U	0.00014
Methyl acetate	NA	NA	0.0039	U *	0.0039	0.0047	U *	0.0047	0.0047	U *	0.0047

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	B-12(3-3.5)			B-12(7.5-8)			B-13(2.5-3)		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	460-183899-7			460-183899-8			460-183899-9		
Sampling Date	Use Soil	Restricted Residential	06/08/2019 13:40:00			06/08/2019 13:50:00			06/08/2019 14:05:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil		
Dilution Factor	Criteria	Criteria	1			1			1		
Unit	mg/kg	mg/kg	mg/kg			mg/kg			mg/kg		
			Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 8260C											
Methyl tert-butyl ether	0.93	100	0.00011	U *	0.00011	0.00014	U *	0.00014	0.00014	U *	0.00014
Methylcyclohexane	NA	NA	0.00045	U	0.00045	0.00054	U	0.00054	0.00055	U	0.00055
Methylene Chloride	0.05	100	0.00042	U	0.00042	0.00051	U	0.00051	0.00051	U	0.00051
m-Xylene & p-Xylene	NA	NA	0.00016	U	0.00016	0.00019	U	0.00019	0.00019	U	0.00019
o-Xylene	NA	NA	0.00018	U	0.00018	0.00021	U	0.00021	0.00021	U	0.00021
Styrene	NA	NA	0.00025	U	0.00025	0.00030	U	0.00030	0.00030	U	0.00030
Tetrachloroethene	1.3	19	0.00013	U	0.00013	0.00016	U	0.00016	0.00016	U	0.00016
Toluene	0.7	100	0.00021	U	0.00021	0.00026	U	0.00026	0.00026	U	0.00026
trans-1,2-Dichloroethene	0.19	100	0.00022	U	0.00022	0.00027	U	0.00027	0.00027	U	0.00027
trans-1,3-Dichloropropene	NA	NA	0.00024	U	0.00024	0.00029	U	0.00029	0.00029	U	0.00029
Trichloroethene	0.47	21	0.00013	U	0.00013	0.00016	U	0.00016	0.00016	U	0.00016
Trichlorofluoromethane	NA	NA	0.00037	U	0.00037	0.00044	U	0.00044	0.00045	U	0.00045
Vinyl chloride	0.02	0.9	0.00049	U	0.00049	0.00060	U	0.00060	0.00060	U	0.00060
Total Conc	NA	NA	0.0027			0.0041			0.0035		
Total Estimated Conc. (TICs)	NA	NA	0.0*T			0.0*T			0.0*T		

*T There are no TICs reported for the sample

* : LCS or LCSD is outside acceptance limits.

B : Compound was found in the blank and sample.

J : Result is less than the RL but greater than or equal to the MDL and the concentration is an approximate value.

U : Indicates the analyte was analyzed for but not detected.

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	B-13(11.5-12)		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	460-183899-10		
Sampling Date	Use Soil	Restricted Residential	06/08/2019 14:15:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil		
Dilution Factor	Criteria	Criteria	1		
Unit	mg/kg	mg/kg	mg/kg		
			Result	Q	MDL
SOIL BY 8260C					
1,1,1-Trichloroethane	0.68	100	0.00027	U	0.00027
1,1,2,2-Tetrachloroethane	NA	NA	0.00024	U	0.00024
1,1,2-Trichloro-1,2,2-trifluoroethane	NA	NA	0.00034	U	0.00034
1,1,2-Trichloroethane	NA	NA	0.00020	U	0.00020
1,1-Dichloroethane	0.27	26	0.00024	U	0.00024
1,1-Dichloroethene	0.33	100	0.00026	U	0.00026
1,2,3-Trichlorobenzene	NA	NA	0.00021	U	0.00021
1,2,4-Trichlorobenzene	NA	NA	0.00041	U	0.00041
1,2-Dibromo-3-Chloropropane	NA	NA	0.00053	U	0.00053
1,2-Dichlorobenzene	1.1	100	0.00016	U	0.00016
1,2-Dichloroethane	0.02	3.1	0.00034	U	0.00034
1,2-Dichloropropane	NA	NA	0.00048	U	0.00048
1,3-Dichlorobenzene	2.4	49	0.00018	U	0.00018
1,4-Dichlorobenzene	1.8	13	0.00026	U	0.00026
1,4-Dioxane	0.1	13	0.010	U	0.010
2-Butanone (MEK)	0.12	NA	0.0041	J B	0.0031
2-Hexanone	NA	NA	0.0020	U	0.0020
4-Methyl-2-pentanone (MIBK)	NA	NA	0.0018	U	0.0018
Acetone	0.05	100	0.0065	U	0.0065
Benzene	0.06	4.8	0.00029	U	0.00029
Bromoform	NA	NA	0.00049	U	0.00049
Bromomethane	NA	NA	0.00054	U	0.00054
Carbon disulfide	NA	NA	0.00030	U	0.00030
Carbon tetrachloride	0.76	2.4	0.00044	U	0.00044
Chlorobenzene	1.1	100	0.00020	U	0.00020
Chlorobromomethane	NA	NA	0.00032	U	0.00032
Chlorodibromomethane	NA	NA	0.00022	U	0.00022
Chloroethane	NA	NA	0.00060	U	0.00060
Chloroform	0.37	49	0.00036	U	0.00036
Chloromethane	NA	NA	0.00050	U	0.00050
cis-1,2-Dichloroethene	0.25	100	0.00017	U	0.00017
cis-1,3-Dichloropropene	NA	NA	0.00031	U	0.00031
Cyclohexane	NA	NA	0.00025	U	0.00025
Dichlorobromomethane	NA	NA	0.00029	U	0.00029
Dichlorodifluoromethane	NA	NA	0.00039	U	0.00039
Ethylbenzene	1	41	0.00023	U	0.00023
Ethylene Dibromide	NA	NA	0.00021	U	0.00021
Isopropylbenzene	NA	NA	0.00014	U	0.00014
Methyl acetate	NA	NA	0.0049	U *	0.0049

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	B-13(11.5-12)		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	460-183899-10		
Sampling Date	Use Soil	Restricted Residential	06/08/2019 14:15:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil		
Dilution Factor	Criteria	Criteria	1		
Unit	mg/kg	mg/kg	mg/kg		
			Result	Q	MDL
SOIL BY 8260C					
Methyl tert-butyl ether	0.93	100	0.00014	U *	0.00014
Methylcyclohexane	NA	NA	0.00057	U	0.00057
Methylene Chloride	0.05	100	0.00053	U	0.00053
m-Xylene & p-Xylene	NA	NA	0.00020	U	0.00020
o-Xylene	NA	NA	0.00022	U	0.00022
Styrene	NA	NA	0.00032	U	0.00032
Tetrachloroethene	1.3	19	0.00016	U	0.00016
Toluene	0.7	100	0.00027	U	0.00027
trans-1,2-Dichloroethene	0.19	100	0.00028	U	0.00028
trans-1,3-Dichloropropene	NA	NA	0.00030	U	0.00030
Trichloroethene	0.47	21	0.00016	U	0.00016
Trichlorofluoromethane	NA	NA	0.00046	U	0.00046
Vinyl chloride	0.02	0.9	0.00062	U	0.00062
Total Conc	NA	NA	0.0041		
Total Estimated Conc. (TICs)	NA	NA	0.0*T		

*T There are no TICs reported for the sample

* : LCS or LCSD is outside acceptance limits.

B : Compound was found in the blank and sample.

J : Result is less than the RL but greater than or equal to the MDL and the concentration is an approximate value.

U : Indicates the analyte was analyzed for but not detected.

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	B-14(3.5-4)			B-14(7-7.5)		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	460-183899-11			460-183899-12		
Sampling Date	Use Soil	Restricted Residential	06/08/2019 14:30:00			06/08/2019 14:40:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil		
Dilution Factor	Criteria	Criteria	1			1		
Unit	mg/kg	mg/kg	mg/kg			mg/kg		
			Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 8260C								
1,1,1-Trichloroethane	0.68	100	0.00023	U	0.00023	0.00027	U	0.00027
1,1,2,2-Tetrachloroethane	NA	NA	0.00021	U	0.00021	0.00025	U	0.00025
1,1,2-Trichloro-1,2,2-trifluoroethane	NA	NA	0.00030	U	0.00030	0.00035	U	0.00035
1,1,2-Trichloroethane	NA	NA	0.00018	U	0.00018	0.00021	U	0.00021
1,1-Dichloroethane	0.27	26	0.00020	U	0.00020	0.00024	U	0.00024
1,1-Dichloroethene	0.33	100	0.00022	U	0.00022	0.00026	U	0.00026
1,2,3-Trichlorobenzene	NA	NA	0.00018	U	0.00018	0.00021	U	0.00021
1,2,4-Trichlorobenzene	NA	NA	0.00036	U	0.00036	0.00042	U	0.00042
1,2-Dibromo-3-Chloropropane	NA	NA	0.00046	U	0.00046	0.00054	U	0.00054
1,2-Dichlorobenzene	1.1	100	0.00014	U	0.00014	0.00017	U	0.00017
1,2-Dichloroethane	0.02	3.1	0.00029	U	0.00029	0.00034	U	0.00034
1,2-Dichloropropane	NA	NA	0.00042	U	0.00042	0.00049	U	0.00049
1,3-Dichlorobenzene	2.4	49	0.00016	U	0.00016	0.00019	U	0.00019
1,4-Dichlorobenzene	1.8	13	0.00022	U	0.00022	0.00026	U	0.00026
1,4-Dioxane	0.1	13	0.0091	U	0.0091	0.011	U	0.011
2-Butanone (MEK)	0.12	NA	0.0027	U	0.0027	0.0049	J B	0.0032
2-Hexanone	NA	NA	0.0017	U	0.0017	0.0020	U	0.0020
4-Methyl-2-pentanone (MIBK)	NA	NA	0.0015	U	0.0015	0.0018	U	0.0018
Acetone	0.05	100	0.0057	U	0.0057	0.0067	U	0.0067
Benzene	0.06	4.8	0.00026	U	0.00026	0.00030	U	0.00030
Bromoform	NA	NA	0.00042	U	0.00042	0.00050	U	0.00050
Bromomethane	NA	NA	0.00047	U	0.00047	0.00055	U	0.00055
Carbon disulfide	NA	NA	0.00026	U	0.00026	0.00031	U	0.00031
Carbon tetrachloride	0.76	2.4	0.00038	U	0.00038	0.00045	U	0.00045
Chlorobenzene	1.1	100	0.00018	U	0.00018	0.00021	U	0.00021
Chlorobromomethane	NA	NA	0.00028	U	0.00028	0.00033	U	0.00033
Chlorodibromomethane	NA	NA	0.00019	U	0.00019	0.00023	U	0.00023
Chloroethane	NA	NA	0.00052	U	0.00052	0.00061	U	0.00061
Chloroform	0.37	49	0.00032	U	0.00032	0.00037	U	0.00037
Chloromethane	NA	NA	0.00043	U	0.00043	0.00051	U	0.00051
cis-1,2-Dichloroethene	0.25	100	0.00015	U	0.00015	0.00018	U	0.00018
cis-1,3-Dichloropropene	NA	NA	0.00027	U	0.00027	0.00032	U	0.00032
Cyclohexane	NA	NA	0.00022	U	0.00022	0.00026	U	0.00026
Dichlorobromomethane	NA	NA	0.00026	U	0.00026	0.00030	U	0.00030
Dichlorodifluoromethane	NA	NA	0.00034	U	0.00034	0.00039	U	0.00039
Ethylbenzene	1	41	0.00020	U	0.00020	0.00023	U	0.00023
Ethylene Dibromide	NA	NA	0.00018	U	0.00018	0.00021	U	0.00021
Isopropylbenzene	NA	NA	0.00013	U	0.00013	0.00015	U	0.00015
Methyl acetate	NA	NA	0.0043	U *	0.0043	0.0050	U *	0.0050

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	B-14(3.5-4)			B-14(7-7.5)		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	460-183899-11			460-183899-12		
Sampling Date	Use Soil	Restricted Residential	06/08/2019 14:30:00			06/08/2019 14:40:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil		
Dilution Factor	Criteria	Criteria	1			1		
Unit	mg/kg	mg/kg	mg/kg			mg/kg		
			Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 8260C								
Methyl tert-butyl ether	0.93	100	0.00012	U *	0.00012	0.00015	U *	0.00015
Methylcyclohexane	NA	NA	0.00050	U	0.00050	0.00058	U	0.00058
Methylene Chloride	0.05	100	0.00046	U	0.00046	0.00054	U	0.00054
m-Xylene & p-Xylene	NA	NA	0.00017	U	0.00017	0.00020	U	0.00020
o-Xylene	NA	NA	0.00019	U	0.00019	0.00023	U	0.00023
Styrene	NA	NA	0.00028	U	0.00028	0.00032	U	0.00032
Tetrachloroethene	1.3	19	0.00014	U	0.00014	0.00017	U	0.00017
Toluene	0.7	100	0.00023	U	0.00023	0.00027	U	0.00027
trans-1,2-Dichloroethene	0.19	100	0.00024	U	0.00024	0.00029	U	0.00029
trans-1,3-Dichloropropene	NA	NA	0.00026	U	0.00026	0.00031	U	0.00031
Trichloroethene	0.47	21	0.00014	U	0.00014	0.00017	U	0.00017
Trichlorofluoromethane	NA	NA	0.00040	U	0.00040	0.00047	U	0.00047
Vinyl chloride	0.02	0.9	0.00054	U	0.00054	0.00064	U	0.00064
Total Conc	NA	NA	0.0			0.0049		
Total Estimated Conc. (TICs)	NA	NA	0.0*T			0.0*T		

*T There are no TICs reported for the sample

* : LCS or LCSD is outside acceptance limits.

B : Compound was found in the blank and sample.

J : Result is less than the RL but greater than or equal to the MDL and the concentration is an approximate value.

U : Indicates the analyte was analyzed for but not detected.

Table I
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	B-9(7-7.5)			B-9(9-9.5)			B-10(2-2.5)			B-10(6-6.5)		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	460-183899-1			460-183899-2			460-183899-3			460-183899-4		
Sampling Date	Use Soil	Restricted Residential	06/08/2019 12:20:00			06/08/2019 12:30:00			06/08/2019 12:45:00			06/08/2019 12:55:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil			Soil		
Dilution Factor	Criteria	Criteria	1			1			1			1		
Unit	mg/kg	mg/kg	mg/kg			mg/kg			mg/kg			mg/kg		
			Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 8270D														
1,1'-Biphenyl	NA	NA	0.0048	U	0.0048	0.0046	U	0.0046	0.0046	U	0.0046	0.0046	U	0.0046
1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	NA	NA	0.0048	U	0.0048	0.0045	U	0.0045	0.0045	U	0.0045	0.0045	U	0.0045
2,2'-oxybis[1-chloropropane]	NA	NA	0.0066	U	0.0066	0.0062	U	0.0062	0.0062	U	0.0062	0.0063	U	0.0063
2,3,4,6-Tetrachlorophenol	NA	NA	0.025	U	0.025	0.023	U	0.023	0.023	U	0.023	0.023	U	0.023
2,4,5-Trichlorophenol	NA	NA	0.012	U	0.012	0.011	U	0.011	0.011	U	0.011	0.011	U	0.011
2,4,6-Trichlorophenol	NA	NA	0.018	U	0.018	0.017	U	0.017	0.017	U	0.017	0.017	U	0.017
2,4-Dichlorophenol	NA	NA	0.0077	U	0.0077	0.0073	U	0.0073	0.0073	U	0.0073	0.0073	U	0.0073
2,4-Dimethylphenol	NA	NA	0.016	U	0.016	0.015	U	0.015	0.015	U	0.015	0.015	U	0.015
2,4-Dinitrophenol	NA	NA	0.18	U	0.18	0.17	U	0.17	0.17	U	0.17	0.17	U	0.17
2,4-Dinitrotoluene	NA	NA	0.018	U	0.018	0.017	U	0.017	0.017	U	0.017	0.017	U	0.017
2,6-Dinitrotoluene	NA	NA	0.012	U	0.012	0.011	U	0.011	0.011	U	0.011	0.011	U	0.011
2-Chloronaphthalene	NA	NA	0.017	U	0.017	0.016	U	0.016	0.016	U	0.016	0.016	U	0.016
2-Chlorophenol	NA	NA	0.0051	U	0.0051	0.0048	U	0.0048	0.0048	U	0.0048	0.0048	U	0.0048
2-Methylnaphthalene	NA	NA	0.0046	U	0.0046	0.0043	U	0.0043	0.0043	U	0.0043	0.0043	U	0.0043
2-Methylphenol	0.33	100	0.0059	U	0.0059	0.0055	U	0.0055	0.0055	U	0.0055	0.0056	U	0.0056
2-Nitroaniline	NA	NA	0.014	U	0.014	0.013	U	0.013	0.013	U	0.013	0.013	U	0.013
2-Nitrophenol	NA	NA	0.012	U	0.012	0.011	U	0.011	0.011	U	0.011	0.011	U	0.011
3,3'-Dichlorobenzidine	NA	NA	0.055	U	0.055	0.052	U	0.052	0.052	U	0.052	0.052	U	0.052
3-Nitroaniline	NA	NA	0.020	U	0.020	0.019	U	0.019	0.019	U	0.019	0.019	U	0.019
4,6-Dinitro-2-methylphenol	NA	NA	0.059	U	0.059	0.056	U	0.056	0.056	U	0.056	0.056	U	0.056
4-Bromophenyl phenyl ether	NA	NA	0.0047	U	0.0047	0.0044	U	0.0044	0.0044	U	0.0044	0.0045	U	0.0045
4-Chloro-3-methylphenol	NA	NA	0.0061	U	0.0061	0.0057	U	0.0057	0.0057	U	0.0057	0.0057	U	0.0057
4-Chloroaniline	NA	NA	0.026	U	0.026	0.024	U	0.024	0.024	U	0.024	0.024	U	0.024
4-Chlorophenyl phenyl ether	NA	NA	0.0058	U	0.0058	0.0054	U	0.0054	0.0054	U	0.0054	0.0054	U	0.0054
4-Methylphenol	0.33	100	0.0062	U	0.0062	0.0058	U	0.0058	0.0059	U	0.0059	0.0059	U	0.0059
4-Nitroaniline	NA	NA	0.014	U	0.014	0.013	U	0.013	0.013	U	0.013	0.013	U	0.013
4-Nitrophenol	NA	NA	0.059	U	0.059	0.056	U	0.056	0.056	U	0.056	0.056	U	0.056
Acenaphthene	20	100	0.027	U	0.027	0.025	U	0.025	0.025	U	0.025	0.025	U	0.025
Acenaphthylene	100	100	0.0038	U	0.0038	0.0035	U	0.0035	0.0035	U	0.0035	0.0036	U	0.0036
Acetophenone	NA	NA	0.0059	U	0.0059	0.0055	U	0.0055	0.0055	U	0.0055	0.0056	U	0.0056
Anthracene	100	100	0.0041	U	0.0041	0.0038	U	0.0038	0.0038	U	0.0038	0.0039	U	0.0039
Atrazine	NA	NA	0.0092	U	0.0092	0.0087	U	0.0087	0.0087	U	0.0087	0.0087	U	0.0087
Benzaldehyde	NA	NA	0.016	U	0.016	0.015	U	0.015	0.015	U	0.015	0.015	U	0.015
Benzo[a]anthracene	1	1	0.013	U	0.013	0.012	U	0.012	0.20		0.012	0.012	U	0.012
Benzo[a]pyrene	1	1	0.0097	U	0.0097	0.0091	U	0.0091	0.15		0.0091	0.0092	U	0.0092
Benzo[b]fluoranthene	1	1	0.0094	U	0.0094	0.0089	U	0.0089	0.24		0.0089	0.0089	U	0.0089
Benzo[g,h,i]perylene	100	100	0.011	U	0.011	0.010	U	0.010	0.12	J	0.010	0.010	U	0.010
Benzo[k]fluoranthene	0.8	3.9	0.0072	U	0.0072	0.0067	U	0.0067	0.089		0.0067	0.0068	U	0.0068
Bis(2-chloroethoxy)methane	NA	NA	0.013	U	0.013	0.012	U	0.012	0.012	U	0.012	0.012	U	0.012

Table I
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	B-9(7-7.5)			B-9(9-9.5)			B-10(2-2.5)			B-10(6-6.5)		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	460-183899-1			460-183899-2			460-183899-3			460-183899-4		
Sampling Date	Use Soil	Restricted Residential	06/08/2019 12:20:00			06/08/2019 12:30:00			06/08/2019 12:45:00			06/08/2019 12:55:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil			Soil		
Dilution Factor	Criteria	Criteria	1			1			1			1		
Unit	mg/kg	mg/kg	mg/kg			mg/kg			mg/kg			mg/kg		
			Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 8270D														
Bis(2-chloroethyl)ether	NA	NA	0.0044	U	0.0044	0.0041	U	0.0041	0.0041	U	0.0041	0.0042	U	0.0042
Bis(2-ethylhexyl) phthalate	NA	NA	0.019	U	0.019	0.018	U	0.018	0.018	U	0.018	0.018	U	0.018
Butyl benzyl phthalate	NA	NA	0.017	U	0.017	0.016	U	0.016	0.016	U	0.016	0.016	U	0.016
Caprolactam	NA	NA	0.022	U	0.022	0.021	U	0.021	0.021	U	0.021	0.021	U	0.021
Carbazole	NA	NA	0.0043	U	0.0043	0.0040	U	0.0040	0.056	J	0.0040	0.0040	U	0.0040
Chrysene	1	3.9	0.0062	U *	0.0062	0.0058	U *	0.0058	0.27	J *	0.0058	0.0058	U *	0.0058
Dibenz(a,h)anthracene	0.33	0.33	0.016	U	0.016	0.015	U	0.015	0.035		0.015	0.015	U	0.015
Dibenzofuran	7	59	0.0051	U	0.0051	0.0048	U	0.0048	0.0048	U	0.0048	0.0049	U	0.0049
Diethyl phthalate	NA	NA	0.0053	U	0.0053	0.0050	U	0.0050	0.0050	U	0.0050	0.0050	U	0.0050
Dimethyl phthalate	NA	NA	0.0044	U	0.0044	0.0041	U	0.0041	0.0041	U	0.0041	0.0042	U	0.0042
Di-n-butyl phthalate	NA	NA	0.064	U	0.064	0.061	U	0.061	0.061	U	0.061	0.061	U	0.061
Di-n-octyl phthalate	NA	NA	0.019	U	0.019	0.018	U	0.018	0.018	U	0.018	0.018	U	0.018
Fluoranthene	100	100	0.0047	U	0.0047	0.0045	U	0.0045	0.47		0.0045	0.018	J	0.0045
Fluorene	30	100	0.0050	U	0.0050	0.0047	U	0.0047	0.0047	U	0.0047	0.0047	U	0.0047
Hexachlorobenzene	0.33	1.2	0.0054	U	0.0054	0.0050	U	0.0050	0.0050	U	0.0050	0.0051	U	0.0051
Hexachlorobutadiene	NA	NA	0.0078	U	0.0078	0.0073	U	0.0073	0.0073	U	0.0073	0.0074	U	0.0074
Hexachlorocyclopentadiene	NA	NA	0.032	U	0.032	0.030	U	0.030	0.030	U	0.030	0.030	U	0.030
Hexachloroethane	NA	NA	0.0056	U	0.0056	0.0053	U	0.0053	0.0053	U	0.0053	0.0053	U	0.0053
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	0.5	0.5	0.014	U	0.014	0.013	U	0.013	0.11		0.013	0.013	U	0.013
Isophorone	NA	NA	0.0096	U	0.0096	0.0090	U	0.0090	0.0090	U	0.0090	0.0091	U	0.0091
Naphthalene	12	100	0.0063	U	0.0063	0.0059	U	0.0059	0.0059	U	0.0059	0.0060	U	0.0060
Nitrobenzene	NA	15	0.0088	U	0.0088	0.0082	U	0.0082	0.0082	U	0.0082	0.0083	U	0.0083
N-Nitrosodi-n-propylamine	NA	NA	0.0058	U	0.0058	0.0055	U	0.0055	0.0055	U	0.0055	0.0055	U	0.0055
N-Nitrosodiphenylamine	NA	NA	0.0070	U	0.0070	0.0066	U	0.0066	0.0066	U	0.0066	0.0066	U	0.0066
Pentachlorophenol	0.8	6.7	0.075	U	0.075	0.070	U	0.070	0.070	U	0.070	0.071	U	0.071
Phenanthrene	100	100	0.0064	U	0.0064	0.0060	U	0.0060	0.21	J	0.0060	0.0061	U	0.0061
Phenol	0.33	100	0.0054	U	0.0054	0.0051	U	0.0051	0.0051	U	0.0051	0.0051	U	0.0051
Pyrene	100	100	0.0091	U	0.0091	0.0085	U	0.0085	0.42		0.0085	0.024	J	0.0086
Total Conc	NA	NA	0.0			0.0			2.37			0.042		
Total Estimated Conc. (TICs)	NA	NA	493.82			62.0			93.0			36.0		

* : LCS or LCSD is outside acceptance limits.

J : Result is less than the RL but greater than or equal to the MDL and the concentration is an approximate value.

U : Indicates the analyte was analyzed for but not detected.

Table I
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	B-11(5.5-6)			B-11(11-11.5)			B-12(3-3.5)			B-12(7.5-8)		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	460-183899-5			460-183899-6			460-183899-7			460-183899-8		
Sampling Date	Use Soil	Restricted Residential	06/08/2019 13:15:00			06/08/2019 13:25:00			06/08/2019 13:40:00			06/08/2019 13:50:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil			Soil		
Dilution Factor	Criteria	Criteria	1			1			1			1		
Unit	mg/kg	mg/kg	mg/kg			mg/kg			mg/kg			mg/kg		
			Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 8270D														
1,1'-Biphenyl	NA	NA	0.0046	U	0.0046	0.0046	U	0.0046	0.0045	U	0.0045	0.0046	U	0.0046
1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	NA	NA	0.0045	U	0.0045	0.0045	U	0.0045	0.0045	U	0.0045	0.0045	U	0.0045
2,2'-oxybis[1-chloropropane]	NA	NA	0.0063	U	0.0063	0.0062	U	0.0062	0.0062	U	0.0062	0.0063	U	0.0063
2,3,4,6-Tetrachlorophenol	NA	NA	0.023	U	0.023	0.023	U	0.023	0.023	U	0.023	0.024	U	0.024
2,4,5-Trichlorophenol	NA	NA	0.011	U	0.011	0.011	U	0.011	0.011	U	0.011	0.011	U	0.011
2,4,6-Trichlorophenol	NA	NA	0.017	U	0.017	0.017	U	0.017	0.017	U	0.017	0.018	U	0.018
2,4-Dichlorophenol	NA	NA	0.0073	U	0.0073	0.0073	U	0.0073	0.0072	U	0.0072	0.0073	U	0.0073
2,4-Dimethylphenol	NA	NA	0.015	U	0.015	0.015	U	0.015	0.015	U	0.015	0.015	U	0.015
2,4-Dinitrophenol	NA	NA	0.17	U	0.17	0.17	U	0.17	0.17	U	0.17	0.17	U	0.17
2,4-Dinitrotoluene	NA	NA	0.017	U	0.017	0.017	U	0.017	0.017	U	0.017	0.018	U	0.018
2,6-Dinitrotoluene	NA	NA	0.011	U	0.011	0.011	U	0.011	0.011	U	0.011	0.011	U	0.011
2-Chloronaphthalene	NA	NA	0.016	U	0.016	0.016	U	0.016	0.016	U	0.016	0.016	U	0.016
2-Chlorophenol	NA	NA	0.0048	U	0.0048	0.0048	U	0.0048	0.0048	U	0.0048	0.0049	U	0.0049
2-Methylnaphthalene	NA	NA	0.0043	U	0.0043	0.0043	U	0.0043	0.0043	U	0.0043	0.0043	U	0.0043
2-Methylphenol	0.33	100	0.0056	U	0.0056	0.0056	U	0.0056	0.0055	U	0.0055	0.0056	U	0.0056
2-Nitroaniline	NA	NA	0.013	U	0.013	0.013	U	0.013	0.013	U	0.013	0.013	U	0.013
2-Nitrophenol	NA	NA	0.011	U	0.011	0.011	U	0.011	0.011	U	0.011	0.011	U	0.011
3,3'-Dichlorobenzidine	NA	NA	0.052	U	0.052	0.052	U	0.052	0.052	U	0.052	0.052	U	0.052
3-Nitroaniline	NA	NA	0.019	U	0.019	0.019	U	0.019	0.019	U	0.019	0.019	U	0.019
4,6-Dinitro-2-methylphenol	NA	NA	0.056	U	0.056	0.056	U	0.056	0.056	U	0.056	0.056	U	0.056
4-Bromophenyl phenyl ether	NA	NA	0.0045	U	0.0045	0.0045	U	0.0045	0.0044	U	0.0044	0.0045	U	0.0045
4-Chloro-3-methylphenol	NA	NA	0.0057	U	0.0057	0.0057	U	0.0057	0.0057	U	0.0057	0.0058	U	0.0058
4-Chloroaniline	NA	NA	0.024	U	0.024	0.024	U	0.024	0.024	U	0.024	0.024	U	0.024
4-Chlorophenyl phenyl ether	NA	NA	0.0054	U	0.0054	0.0054	U	0.0054	0.0054	U	0.0054	0.0055	U	0.0055
4-Methylphenol	0.33	100	0.0059	U	0.0059	0.0059	U	0.0059	0.0058	U	0.0058	0.0059	U	0.0059
4-Nitroaniline	NA	NA	0.013	U	0.013	0.013	U	0.013	0.013	U	0.013	0.013	U	0.013
4-Nitrophenol	NA	NA	0.056	U	0.056	0.056	U	0.056	0.056	U	0.056	0.057	U	0.057
Acenaphthene	20	100	0.025	U	0.025	0.025	U	0.025	0.025	U	0.025	0.025	U	0.025
Acenaphthylene	100	100	0.0036	U	0.0036	0.0036	U	0.0036	0.0035	U	0.0035	0.0036	U	0.0036
Acetophenone	NA	NA	0.0056	U	0.0056	0.0056	U	0.0056	0.0055	U	0.0055	0.0056	U	0.0056
Anthracene	100	100	0.0039	U	0.0039	0.0039	U	0.0039	0.0038	U	0.0038	0.0039	U	0.0039
Atrazine	NA	NA	0.0087	U	0.0087	0.0087	U	0.0087	0.0086	U	0.0086	0.0088	U	0.0088
Benzaldehyde	NA	NA	0.015	U	0.015	0.015	U	0.015	0.015	U	0.015	0.015	U	0.015
Benzo[a]anthracene	1	1	0.012	U	0.012	0.012	U	0.012	0.029	J	0.012	0.012	U	0.012
Benzo[a]pyrene	1	1	0.0092	U	0.0092	0.0092	U	0.0092	0.028	J	0.0091	0.0093	U	0.0093
Benzo[b]fluoranthene	1	1	0.0089	U	0.0089	0.0089	U	0.0089	0.036	J	0.0088	0.0090	U	0.0090
Benzo[g,h,i]perylene	100	100	0.010	U	0.010	0.010	U	0.010	0.020	J	0.010	0.010	U	0.010
Benzo[k]fluoranthene	0.8	3.9	0.0068	U	0.0068	0.0068	U	0.0068	0.0067	U	0.0067	0.0068	U	0.0068
Bis(2-chloroethoxy)methane	NA	NA	0.012	U	0.012	0.012	U	0.012	0.012	U	0.012	0.012	U	0.012

Table I
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	B-11(5.5-6)			B-11(11-15)			B-12(3-3.5)			B-12(7.5-8)		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	460-183899-5			460-183899-6			460-183899-7			460-183899-8		
Sampling Date	Use Soil	Restricted Residential	06/08/2019 13:15:00			06/08/2019 13:25:00			06/08/2019 13:40:00			06/08/2019 13:50:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil			Soil		
Dilution Factor	Criteria	Criteria	1			1			1			1		
Unit	mg/kg	mg/kg	mg/kg			mg/kg			mg/kg			mg/kg		
			Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 8270D														
Bis(2-chloroethyl)ether	NA	NA	0.0042	U	0.0042	0.0042	U	0.0042	0.0041	U	0.0041	0.0042	U	0.0042
Bis(2-ethylhexyl) phthalate	NA	NA	0.018	U	0.018	0.018	U	0.018	0.018	U	0.018	0.018	U	0.018
Butyl benzyl phthalate	NA	NA	0.016	U	0.016	0.016	U	0.016	0.016	U	0.016	0.016	U	0.016
Caprolactam	NA	NA	0.021	U	0.021	0.021	U	0.021	0.020	U	0.020	0.021	U	0.021
Carbazole	NA	NA	0.0040	U	0.0040	0.0040	U	0.0040	0.0040	U	0.0040	0.0041	U	0.0041
Chrysene	1	3.9	0.0058	U *	0.0058	0.0058	U *	0.0058	0.031	J *	0.0058	0.0059	U *	0.0059
Dibenz(a,h)anthracene	0.33	0.33	0.015	U	0.015	0.015	U	0.015	0.015	U	0.015	0.015	U	0.015
Dibenzofuran	7	59	0.0049	U	0.0049	0.0049	U	0.0049	0.0048	U	0.0048	0.0049	U	0.0049
Diethyl phthalate	NA	NA	0.0050	U	0.0050	0.0050	U	0.0050	0.0050	U	0.0050	0.0050	U	0.0050
Dimethyl phthalate	NA	NA	0.0042	U	0.0042	0.0042	U	0.0042	0.0041	U	0.0041	0.0042	U	0.0042
Di-n-butyl phthalate	NA	NA	0.061	U	0.061	0.061	U	0.061	0.060	U	0.060	0.061	U	0.061
Di-n-octyl phthalate	NA	NA	0.018	U	0.018	0.018	U	0.018	0.018	U	0.018	0.018	U	0.018
Fluoranthene	100	100	0.0045	U	0.0045	0.0045	U	0.0045	0.043	J	0.0044	0.0045	U	0.0045
Fluorene	30	100	0.0047	U	0.0047	0.0047	U	0.0047	0.0046	U	0.0046	0.0047	U	0.0047
Hexachlorobenzene	0.33	1.2	0.0051	U	0.0051	0.0051	U	0.0051	0.0050	U	0.0050	0.0051	U	0.0051
Hexachlorobutadiene	NA	NA	0.0074	U	0.0074	0.0073	U	0.0073	0.0073	U	0.0073	0.0074	U	0.0074
Hexachlorocyclopentadiene	NA	NA	0.030	U	0.030	0.030	U	0.030	0.030	U	0.030	0.030	U	0.030
Hexachloroethane	NA	NA	0.0053	U	0.0053	0.0053	U	0.0053	0.0053	U	0.0053	0.0054	U	0.0054
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	0.5	0.5	0.013	U	0.013	0.013	U	0.013	0.022	J	0.013	0.014	U	0.014
Isophorone	NA	NA	0.0091	U	0.0091	0.0091	U	0.0091	0.0090	U	0.0090	0.0091	U	0.0091
Naphthalene	12	100	0.0060	U	0.0060	0.0060	U	0.0060	0.0059	U	0.0059	0.0060	U	0.0060
Nitrobenzene	NA	15	0.0083	U	0.0083	0.0083	U	0.0083	0.0082	U	0.0082	0.0083	U	0.0083
N-Nitrosodi-n-propylamine	NA	NA	0.0055	U	0.0055	0.0055	U	0.0055	0.0054	U	0.0054	0.0055	U	0.0055
N-Nitrosodiphenylamine	NA	NA	0.0066	U	0.0066	0.0066	U	0.0066	0.0065	U	0.0065	0.0066	U	0.0066
Pentachlorophenol	0.8	6.7	0.071	U	0.071	0.071	U	0.071	0.070	U	0.070	0.071	U	0.071
Phenanthrene	100	100	0.0061	U	0.0061	0.0061	U	0.0061	0.0060	U	0.0060	0.0061	U	0.0061
Phenol	0.33	100	0.0051	U	0.0051	0.0051	U	0.0051	0.0051	U	0.0051	0.0051	U	0.0051
Pyrene	100	100	0.0086	U	0.0086	0.0086	U	0.0086	0.035	J	0.0085	0.0086	U	0.0086
Total Conc	NA	NA	0.0			0.0			0.244			0.0		
Total Estimated Conc. (TICs)	NA	NA	69.0			80.0			57.0			48.0		

* : LCS or LCSD is outside acceptance limits.

J : Result is less than the RL but greater than or equal to the MDL and the concentration

U : Indicates the analyte was analyzed for but not detected.

Table I
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	B-13(2.5-3)			B-13(11.5-12)			B-14(3.5-4)			B-14(7-7.5)		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	460-183899-9			460-183899-10			460-183899-11			460-183899-12		
Sampling Date	Use Soil	Restricted Residential	06/08/2019 14:05:00			06/08/2019 14:15:00			06/08/2019 14:30:00			06/08/2019 14:40:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil			Soil		
Dilution Factor	Criteria	Criteria	1			1			1			1		
Unit	mg/kg	mg/kg	mg/kg			mg/kg			mg/kg			mg/kg		
			Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 8270D														
1,1'-Biphenyl	NA	NA	0.0048	U	0.0048	0.0055	U	0.0055	0.0048	U	0.0048	0.0053	U	0.0053
1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	NA	NA	0.0047	U	0.0047	0.0054	U	0.0054	0.0047	U	0.0047	0.0052	U	0.0052
2,2'-oxybis[1-chloropropane]	NA	NA	0.0065	U	0.0065	0.0075	U	0.0075	0.0065	U	0.0065	0.0072	U	0.0072
2,3,4,6-Tetrachlorophenol	NA	NA	0.024	U	0.024	0.028	U	0.028	0.024	U	0.024	0.027	U	0.027
2,4,5-Trichlorophenol	NA	NA	0.012	U	0.012	0.014	U	0.014	0.012	U	0.012	0.013	U	0.013
2,4,6-Trichlorophenol	NA	NA	0.018	U	0.018	0.021	U	0.021	0.018	U	0.018	0.020	U	0.020
2,4-Dichlorophenol	NA	NA	0.0076	U	0.0076	0.0087	U	0.0087	0.0076	U *	0.0076	0.0084	U *	0.0084
2,4-Dimethylphenol	NA	NA	0.016	U	0.016	0.018	U	0.018	0.016	U	0.016	0.018	U	0.018
2,4-Dinitrophenol	NA	NA	0.18	U	0.18	0.20	U	0.20	0.18	U	0.18	0.20	U	0.20
2,4-Dinitrotoluene	NA	NA	0.018	U	0.018	0.021	U	0.021	0.018	U	0.018	0.020	U	0.020
2,6-Dinitrotoluene	NA	NA	0.012	U	0.012	0.013	U	0.013	0.012	U	0.012	0.013	U	0.013
2-Chloronaphthalene	NA	NA	0.017	U	0.017	0.019	U	0.019	0.017	U	0.017	0.019	U	0.019
2-Chlorophenol	NA	NA	0.0050	U	0.0050	0.0058	U	0.0058	0.0051	U	0.0051	0.0056	U	0.0056
2-Methylnaphthalene	NA	NA	0.0045	U	0.0045	0.0052	U	0.0052	0.0045	U	0.0045	0.0050	U	0.0050
2-Methylphenol	0.33	100	0.0058	U	0.0058	0.0067	U	0.0067	0.0058	U	0.0058	0.0065	U	0.0065
2-Nitroaniline	NA	NA	0.013	U	0.013	0.015	U	0.015	0.013	U	0.013	0.015	U	0.015
2-Nitrophenol	NA	NA	0.012	U	0.012	0.013	U	0.013	0.012	U	0.012	0.013	U	0.013
3,3'-Dichlorobenzidine	NA	NA	0.054	U	0.054	0.063	U	0.063	0.055	U *	0.055	0.060	U *	0.060
3-Nitroaniline	NA	NA	0.019	U	0.019	0.022	U	0.022	0.020	U	0.020	0.022	U	0.022
4,6-Dinitro-2-methylphenol	NA	NA	0.058	U	0.058	0.067	U	0.067	0.059	U *	0.059	0.065	U *	0.065
4-Bromophenyl phenyl ether	NA	NA	0.0046	U	0.0046	0.0054	U	0.0054	0.0047	U	0.0047	0.0052	U	0.0052
4-Chloro-3-methylphenol	NA	NA	0.0060	U	0.0060	0.0069	U	0.0069	0.0060	U	0.0060	0.0066	U	0.0066
4-Chloroaniline	NA	NA	0.025	U	0.025	0.029	U	0.029	0.025	U	0.025	0.028	U	0.028
4-Chlorophenyl phenyl ether	NA	NA	0.0057	U	0.0057	0.0065	U	0.0065	0.0057	U	0.0057	0.0063	U	0.0063
4-Methylphenol	0.33	100	0.0061	U	0.0061	0.0071	U	0.0071	0.0061	U	0.0061	0.0068	U	0.0068
4-Nitroaniline	NA	NA	0.013	U	0.013	0.015	U	0.015	0.013	U	0.013	0.015	U	0.015
4-Nitrophenol	NA	NA	0.058	U	0.058	0.067	U	0.067	0.059	U	0.059	0.065	U	0.065
Acenaphthene	20	100	0.026	U	0.026	0.030	U	0.030	0.026	U	0.026	0.029	U	0.029
Acenaphthylene	100	100	0.022	J	0.0037	0.0043	U	0.0043	0.0037	U	0.0037	0.0041	U	0.0041
Acetophenone	NA	NA	0.0058	U	0.0058	0.0067	U	0.0067	0.0058	U	0.0058	0.0064	U	0.0064
Anthracene	100	100	0.064	J	0.0040	0.0046	U	0.0046	0.0040	U	0.0040	0.0045	U	0.0045
Atrazine	NA	NA	0.0090	U	0.0090	0.010	U	0.010	0.0091	U	0.0091	0.010	U	0.010
Benzaldehyde	NA	NA	0.016	U	0.016	0.018	U	0.018	0.016	U	0.016	0.017	U	0.017
Benzo[a]anthracene	1	1	0.46		0.013	0.014	U	0.014	0.013	U	0.013	0.014	U	0.014
Benzo[a]pyrene	1	1	0.50		0.0096	0.011	U	0.011	0.0096	U	0.0096	0.011	U	0.011
Benzo[b]fluoranthene	1	1	0.74		0.0093	0.011	U	0.011	0.0093	U	0.0093	0.010	U	0.010
Benzo[g,h,i]perylene	100	100	0.36		0.011	0.012	U	0.012	0.011	U	0.011	0.012	U	0.012
Benzo[k]fluoranthene	0.8	3.9	0.23		0.0070	0.0081	U	0.0081	0.0071	U	0.0071	0.0078	U	0.0078
Bis(2-chloroethoxy)methane	NA	NA	0.012	U	0.012	0.014	U	0.014	0.012	U	0.012	0.014	U	0.014

Table I
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	B-13(2.5-3)			B-13(11.5-12)			B-14(3.5-4)			B-14(7-7.5)		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	460-183899-9			460-183899-10			460-183899-11			460-183899-12		
Sampling Date	Use Soil	Restricted Residential	06/08/2019 14:05:00			06/08/2019 14:15:00			06/08/2019 14:30:00			06/08/2019 14:40:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil			Soil		
Dilution Factor	Criteria	Criteria	1			1			1			1		
Unit	mg/kg	mg/kg	mg/kg			mg/kg			mg/kg			mg/kg		
			Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 8270D														
Bis(2-chloroethyl)ether	NA	NA	0.0043	U	0.0043	0.0050	U	0.0050	0.0044	U	0.0044	0.0048	U	0.0048
Bis(2-ethylhexyl) phthalate	NA	NA	0.053	J	0.019	0.022	U	0.022	0.019	U	0.019	0.021	U	0.021
Butyl benzyl phthalate	NA	NA	0.017	U	0.017	0.019	U	0.019	0.017	U	0.017	0.019	U	0.019
Caprolactam	NA	NA	0.021	U	0.021	0.025	U	0.025	0.022	U	0.022	0.024	U	0.024
Carbazole	NA	NA	0.044	J	0.0042	0.0048	U	0.0048	0.0042	U	0.0042	0.0047	U	0.0047
Chrysene	1	3.9	0.54	*	0.0061	0.0070	U *	0.0070	0.0061	U *	0.0061	0.0068	U *	0.0068
Dibenz(a,h)anthracene	0.33	0.33	0.080		0.016	0.018	U	0.018	0.016	U	0.016	0.017	U	0.017
Dibenzofuran	7	59	0.012	J	0.0050	0.0058	U	0.0058	0.0051	U	0.0051	0.0056	U	0.0056
Diethyl phthalate	NA	NA	0.0052	U	0.0052	0.0060	U	0.0060	0.0052	U	0.0052	0.0058	U	0.0058
Dimethyl phthalate	NA	NA	0.0043	U	0.0043	0.0050	U	0.0050	0.0044	U	0.0044	0.0048	U	0.0048
Di-n-butyl phthalate	NA	NA	0.063	U	0.063	0.073	U	0.073	0.064	U	0.064	0.071	U	0.071
Di-n-octyl phthalate	NA	NA	0.019	U	0.019	0.022	U	0.022	0.019	U	0.019	0.021	U	0.021
Fluoranthene	100	100	0.81		0.0047	0.0054	U	0.0054	0.0047	U	0.0047	0.0052	U	0.0052
Fluorene	30	100	0.0049	U	0.0049	0.0056	U	0.0056	0.0049	U	0.0049	0.0054	U	0.0054
Hexachlorobenzene	0.33	1.2	0.0053	U	0.0053	0.0061	U	0.0061	0.0053	U	0.0053	0.0059	U	0.0059
Hexachlorobutadiene	NA	NA	0.0076	U	0.0076	0.0088	U	0.0088	0.0077	U	0.0077	0.0085	U	0.0085
Hexachlorocyclopentadiene	NA	NA	0.031	U	0.031	0.036	U	0.036	0.032	U	0.032	0.035	U	0.035
Hexachloroethane	NA	NA	0.0055	U	0.0055	0.0064	U	0.0064	0.0056	U	0.0056	0.0062	U	0.0062
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	0.5	0.5	0.39		0.014	0.016	U	0.016	0.014	U	0.014	0.016	U	0.016
Isophorone	NA	NA	0.0094	U	0.0094	0.011	U	0.011	0.0095	U	0.0095	0.011	U	0.011
Naphthalene	12	100	0.0062	U	0.0062	0.0072	U	0.0072	0.0062	U	0.0062	0.0069	U	0.0069
Nitrobenzene	NA	15	0.0086	U	0.0086	0.0099	U	0.0099	0.0087	U	0.0087	0.0096	U	0.0096
N-Nitrosodi-n-propylamine	NA	NA	0.0057	U	0.0057	0.0066	U	0.0066	0.0057	U	0.0057	0.0064	U	0.0064
N-Nitrosodiphenylamine	NA	NA	0.0069	U	0.0069	0.0079	U	0.0079	0.0069	U	0.0069	0.0077	U	0.0077
Pentachlorophenol	0.8	6.7	0.074	U	0.074	0.085	U	0.085	0.074	U	0.074	0.082	U	0.082
Phenanthrene	100	100	0.29	J	0.0063	0.0073	U	0.0073	0.0063	U	0.0063	0.0070	U	0.0070
Phenol	0.33	100	0.0053	U	0.0053	0.0061	U	0.0061	0.0053	U	0.0053	0.0059	U	0.0059
Pyrene	100	100	0.81		0.0089	0.010	U	0.010	0.0090	U	0.0090	0.0099	U	0.0099
Total Conc	NA	NA	5.405			0.0			0.0			0.0		
Total Estimated Conc. (TICs)	NA	NA	56.75			8.6			23.0			7.1		

* : LCS or LCSD is outside acceptance limits.

J : Result is less than the RL but greater than or equal to the MDL and the concentratic

U : Indicates the analyte was analyzed for but not detected.

Table I
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	B-9(7-7.5)			B-9(9-9.5)			B-10(2-2.5)			B-10(6-6.5)		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	460-183899-1			460-183899-2			460-183899-3			460-183899-4		
Sampling Date	Use Soil	Restricted Residential	08/2019 12:20:00			06/08/2019 12:30:00			06/08/2019 12:45:00			06/08/2019 12:55:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil			Soil		
Dilution Factor	Criteria	Criteria	1			1			1			1		
Unit	mg/kg	mg/kg	mg/kg			mg/kg			mg/kg			mg/kg		
			Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 8081B														
4,4'-DDD	0.0033	13	0.0013	U	0.0013	0.0012	U	0.0012	0.0012	U	0.0012	0.0012	U	0.0012
4,4'-DDE	0.0033	8.9	0.00087	U	0.00087	0.00082	U	0.00082	0.00082	U	0.00082	0.00082	U	0.00082
4,4'-DDT	0.0033	7.9	0.0014	U	0.0014	0.0013	U	0.0013	0.0013	U	0.0013	0.0013	U	0.0013
Aldrin	0.005	0.097	0.0011	U	0.0011	0.0010	U	0.0010	0.0010	U	0.0010	0.0011	U	0.0011
alpha-BHC	0.02	0.48	0.00075	U	0.00075	0.00071	U	0.00071	0.00071	U	0.00071	0.00071	U	0.00071
beta-BHC	0.036	0.36	0.00083	U	0.00083	0.00078	U	0.00078	0.00078	U	0.00078	0.00078	U	0.00078
Chlordane (n.o.s.)	NA	NA	0.018	U	0.018	0.017	U	0.017	0.017	U	0.017	0.017	U	0.017
delta-BHC	0.04	100	0.00045	U	0.00045	0.00043	U	0.00043	0.00043	U	0.00043	0.00043	U	0.00043
Dieldrin	0.005	0.2	0.00096	U	0.00096	0.00090	U	0.00090	0.00090	U	0.00090	0.00091	U	0.00091
Endosulfan I	2.4	24	0.0011	U	0.0011	0.0011	U	0.0011	0.0011	U	0.0011	0.0011	U	0.0011
Endosulfan II	2.4	24	0.0019	U	0.0019	0.0018	U	0.0018	0.0018	U	0.0018	0.0018	U	0.0018
Endosulfan sulfate	2.4	24	0.00093	U	0.00093	0.00087	U	0.00087	0.00087	U	0.00087	0.00088	U	0.00088
Endrin	0.014	11	0.0011	U	0.0011	0.0010	U	0.0010	0.0010	U	0.0010	0.0010	U	0.0010
Endrin aldehyde	NA	NA	0.0017	U	0.0017	0.0016	U	0.0016	0.0016	U	0.0016	0.0016	U	0.0016
Endrin ketone	NA	NA	0.0014	U	0.0014	0.0013	U	0.0013	0.0013	U	0.0013	0.0014	U	0.0014
gamma-BHC (Lindane)	0.1	1.3	0.00068	U	0.00068	0.00064	U	0.00064	0.00064	U	0.00064	0.00065	U	0.00065
Heptachlor	0.042	2.1	0.00087	U	0.00087	0.00082	U	0.00082	0.00082	U	0.00082	0.00082	U	0.00082
Heptachlor epoxide	NA	NA	0.0011	U	0.0011	0.0010	U	0.0010	0.0010	U	0.0010	0.0010	U	0.0010
Methoxychlor	NA	NA	0.0017	U	0.0017	0.0016	U	0.0016	0.0016	U	0.0016	0.0016	U	0.0016
Toxaphene	NA	NA	0.027	U	0.027	0.025	U	0.025	0.025	U	0.025	0.025	U	0.025

U : Indicates the analyte was analyzed for but not detected.

Table I
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	B-11(5.5-6)			B-11(11-11.5)			B-12(3-3.5)			B-12(7.5-8)		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	460-183899-5			460-183899-6			460-183899-7			460-183899-8		
Sampling Date	Use Soil	Restricted Residential	06/08/2019 13:15:00			06/08/2019 13:25:00			06/08/2019 13:40:00			06/08/2019 13:50:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil			Soil		
Dilution Factor	Criteria	Criteria	1			1			1			1		
Unit	mg/kg	mg/kg	mg/kg			mg/kg			mg/kg			mg/kg		
			Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 8081B														
4,4'-DDD	0.0033	13	0.0012	U	0.0012	0.0012	U	0.0012	0.0012	U	0.0012	0.0012	U	0.0012
4,4'-DDE	0.0033	8.9	0.00082	U	0.00082	0.00082	U	0.00082	0.00082	U	0.00082	0.00083	U	0.00083
4,4'-DDT	0.0033	7.9	0.0013	U	0.0013	0.0013	U	0.0013	0.0013	U	0.0013	0.0013	U	0.0013
Aldrin	0.005	0.097	0.0011	U	0.0011	0.0011	U	0.0011	0.0010	U	0.0010	0.0011	U	0.0011
alpha-BHC	0.02	0.48	0.00071	U	0.00071	0.00071	U	0.00071	0.00070	U	0.00070	0.00071	U	0.00071
beta-BHC	0.036	0.36	0.00078	U	0.00078	0.00078	U	0.00078	0.00077	U	0.00077	0.00079	U	0.00079
Chlordane (n.o.s.)	NA	NA	0.017	U	0.017	0.017	U	0.017	0.017	U	0.017	0.017	U	0.017
delta-BHC	0.04	100	0.00043	U	0.00043	0.00043	U	0.00043	0.00042	U	0.00042	0.00043	U	0.00043
Dieldrin	0.005	0.2	0.00091	U	0.00091	0.00091	U	0.00091	0.00090	U	0.00090	0.00091	U	0.00091
Endosulfan I	2.4	24	0.0011	U	0.0011	0.0011	U	0.0011	0.0011	U	0.0011	0.0011	U	0.0011
Endosulfan II	2.4	24	0.0018	U	0.0018	0.0018	U	0.0018	0.0018	U	0.0018	0.0018	U	0.0018
Endosulfan sulfate	2.4	24	0.00088	U	0.00088	0.00088	U	0.00088	0.00087	U	0.00087	0.00088	U	0.00088
Endrin	0.014	11	0.0010	U	0.0010	0.0010	U	0.0010	0.00099	U	0.00099	0.0010	U	0.0010
Endrin aldehyde	NA	NA	0.0016	U	0.0016	0.0016	U	0.0016	0.0016	U	0.0016	0.0017	U	0.0017
Endrin ketone	NA	NA	0.0014	U	0.0014	0.0014	U	0.0014	0.0013	U	0.0013	0.0014	U	0.0014
gamma-BHC (Lindane)	0.1	1.3	0.00065	U	0.00065	0.00065	U	0.00065	0.00064	U	0.00064	0.00065	U	0.00065
Heptachlor	0.042	2.1	0.00082	U	0.00082	0.00082	U	0.00082	0.00082	U	0.00082	0.00083	U	0.00083
Heptachlor epoxide	NA	NA	0.0010	U	0.0010	0.0010	U	0.0010	0.0010	U	0.0010	0.0010	U	0.0010
Methoxychlor	NA	NA	0.0016	U	0.0016	0.0016	U	0.0016	0.0016	U	0.0016	0.0016	U	0.0016
Toxaphene	NA	NA	0.025	U	0.025	0.025	U	0.025	0.025	U	0.025	0.025	U	0.025

U : Indicates the analyte was analyzed for but not detected.

Table I
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	B-13(2.5-3)			B-13(11.5-12)			B-14(3.5-4)			B-14(7-7.5)		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	460-183899-9			460-183899-10			460-183899-11			460-183899-12		
Sampling Date	Use Soil	Restricted Residential	06/08/2019 14:05:00			06/08/2019 14:15:00			06/08/2019 14:30:00			06/08/2019 14:40:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil			Soil		
Dilution Factor	Criteria	Criteria	1			1			1			1		
Unit	mg/kg	mg/kg	mg/kg			mg/kg			mg/kg			mg/kg		
			Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 8081B														
4,4'-DDD	0.0033	13	0.0012	U	0.0012	0.0014	U	0.0014	0.0012	U	0.0012	0.0014	U	0.0014
4,4'-DDE	0.0033	8.9	0.00086	U	0.00086	0.00099	U	0.00099	0.00087	U	0.00087	0.00096	U	0.00096
4,4'-DDT	0.0033	7.9	0.0013	U	0.0013	0.0015	U	0.0015	0.0013	U	0.0013	0.0015	U	0.0015
Aldrin	0.005	0.097	0.0011	U	0.0011	0.0013	U	0.0013	0.0011	U	0.0011	0.0012	U	0.0012
alpha-BHC	0.02	0.48	0.00074	U	0.00074	0.00085	U	0.00085	0.00075	U	0.00075	0.00082	U	0.00082
beta-BHC	0.036	0.36	0.00081	U	0.00081	0.00094	U	0.00094	0.00082	U	0.00082	0.00091	U	0.00091
Chlordane (n.o.s.)	NA	NA	0.018	U	0.018	0.020	U	0.020	0.018	U	0.018	0.020	U	0.020
delta-BHC	0.04	100	0.00045	U	0.00045	0.00051	U	0.00051	0.00045	U	0.00045	0.00050	U	0.00050
Dieldrin	0.005	0.2	0.00094	U	0.00094	0.0011	U	0.0011	0.00095	U	0.00095	0.0011	U	0.0011
Endosulfan I	2.4	24	0.0011	U	0.0011	0.0013	U	0.0013	0.0011	U	0.0011	0.0012	U	0.0012
Endosulfan II	2.4	24	0.0019	U	0.0019	0.0022	U	0.0022	0.0019	U	0.0019	0.0021	U	0.0021
Endosulfan sulfate	2.4	24	0.00091	U	0.00091	0.0011	U	0.0011	0.00092	U	0.00092	0.0010	U	0.0010
Endrin	0.014	11	0.0010	U	0.0010	0.0012	U	0.0012	0.0011	U	0.0011	0.0012	U	0.0012
Endrin aldehyde	NA	NA	0.0017	U	0.0017	0.0020	U	0.0020	0.0017	U	0.0017	0.0019	U	0.0019
Endrin ketone	NA	NA	0.0014	U	0.0014	0.0016	U	0.0016	0.0014	U	0.0014	0.0016	U	0.0016
gamma-BHC (Lindane)	0.1	1.3	0.00067	U	0.00067	0.00078	U	0.00078	0.00068	U	0.00068	0.00075	U	0.00075
Heptachlor	0.042	2.1	0.00086	U	0.00086	0.00099	U	0.00099	0.00087	U	0.00087	0.00096	U	0.00096
Heptachlor epoxide	NA	NA	0.0011	U	0.0011	0.0013	U	0.0013	0.0011	U	0.0011	0.0012	U	0.0012
Methoxychlor	NA	NA	0.0017	U	0.0017	0.0019	U	0.0019	0.0017	U	0.0017	0.0019	U	0.0019
Toxaphene	NA	NA	0.026	U	0.026	0.030	U	0.030	0.027	U	0.027	0.029	U	0.029

U : Indicates the analyte was analyzed for but not detected.

Table I
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	B-9(7-7.5)			B-9(9-9.5)			B-10(2-2.5)			B-10(6-6.5)		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	460-183899-1			460-183899-2			460-183899-3			460-183899-4		
Sampling Date	Use Soil	estricted Residential	06/08/2019 12:20:00			06/08/2019 12:30:00			06/08/2019 12:45:00			06/08/2019 12:55:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil			Soil		
Dilution Factor	Criteria	Criteria	1			1			1			1		
Unit	mg/kg	mg/kg	mg/kg			mg/kg			mg/kg			mg/kg		
			Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 8082A														
Aroclor 1016	NA	NA	0.0098	U	0.0098	0.0092	U F1	0.0092	0.0092	U	0.0092	0.0093	U	0.0093
Aroclor 1221	NA	NA	0.0098	U	0.0098	0.0092	U	0.0092	0.0092	U	0.0092	0.0093	U	0.0093
Aroclor 1232	NA	NA	0.0098	U	0.0098	0.0092	U	0.0092	0.0092	U	0.0092	0.0093	U	0.0093
Aroclor 1242	NA	NA	0.0098	U	0.0098	0.0092	U	0.0092	0.0092	U	0.0092	0.0093	U	0.0093
Aroclor 1248	NA	NA	0.0098	U	0.0098	0.0092	U	0.0092	0.0092	U	0.0092	0.0093	U	0.0093
Aroclor 1254	NA	NA	0.010	U	0.010	0.0095	U	0.0095	0.0096	U	0.0096	0.0096	U	0.0096
Aroclor 1260	NA	NA	0.010	U	0.010	0.0095	U F1	0.0095	0.0096	U	0.0096	0.0096	U	0.0096
Aroclor 1268	NA	NA	0.010	U	0.010	0.0095	U	0.0095	0.0096	U	0.0096	0.0096	U	0.0096
Aroclor-1262	NA	NA	0.010	U	0.010	0.0095	U	0.0095	0.0096	U	0.0096	0.0096	U	0.0096
Total PCBs	0.1	1	0.010	U	0.010	0.0095	U	0.0095	0.0096	U	0.0096	0.0096	U	0.0096

F1 : MS and/or MSD Recovery is outside acceptance limits.

U : Indicates the analyte was analyzed for but not detected.

Table I
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	B-11(5.5-6)			B-11(11-11.5)			B-12(3-3.5)			B-12(7.5-8)		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	460-183899-5			460-183899-6			460-183899-7			460-183899-8		
Sampling Date	Use Soil	estricted Residential	06/08/2019 13:15:00			06/08/2019 13:25:00			06/08/2019 13:40:00			06/08/2019 13:50:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil			Soil		
Dilution Factor	Criteria	Criteria	1			1			1			1		
Unit	mg/kg	mg/kg	mg/kg			mg/kg			mg/kg			mg/kg		
			Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 8082A														
Aroclor 1016	NA	NA	0.0093	U	0.0093	0.0093	U	0.0093	0.0092	U	0.0092	0.0093	U	0.0093
Aroclor 1221	NA	NA	0.0093	U	0.0093	0.0093	U	0.0093	0.0092	U	0.0092	0.0093	U	0.0093
Aroclor 1232	NA	NA	0.0093	U	0.0093	0.0093	U	0.0093	0.0092	U	0.0092	0.0093	U	0.0093
Aroclor 1242	NA	NA	0.0093	U	0.0093	0.0093	U	0.0093	0.0092	U	0.0092	0.0093	U	0.0093
Aroclor 1248	NA	NA	0.0093	U	0.0093	0.0093	U	0.0093	0.0092	U	0.0092	0.0093	U	0.0093
Aroclor 1254	NA	NA	0.0096	U	0.0096	0.0096	U	0.0096	0.0095	U	0.0095	0.0096	U	0.0096
Aroclor 1260	NA	NA	0.0096	U	0.0096	0.0096	U	0.0096	0.0095	U	0.0095	0.0096	U	0.0096
Aroclor 1268	NA	NA	0.0096	U	0.0096	0.0096	U	0.0096	0.0095	U	0.0095	0.0096	U	0.0096
Aroclor-1262	NA	NA	0.0096	U	0.0096	0.0096	U	0.0096	0.0095	U	0.0095	0.0096	U	0.0096
Total PCBs	0.1	1	0.0096	U	0.0096	0.0096	U	0.0096	0.0095	U	0.0095	0.0096	U	0.0096

F1 : MS and/or MSD Recovery is outside acceptance limits.

U : Indicates the analyte was analyzed for but not detected.

Table I
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	B-13(2.5-3)		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	460-183899-9		
Sampling Date	Use Soil	Restricted Residential	06/08/2019 14:05:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil		
Dilution Factor	Criteria	Criteria	1		
Unit	mg/kg	mg/kg	mg/kg		
			Result	Q	MDL
SOIL BY 8082A					
Aroclor 1016	NA	NA	0.0097	U	0.0097
Aroclor 1221	NA	NA	0.0097	U	0.0097
Aroclor 1232	NA	NA	0.0097	U	0.0097
Aroclor 1242	NA	NA	0.0097	U	0.0097
Aroclor 1248	NA	NA	0.0097	U	0.0097
Aroclor 1254	NA	NA	0.010	U	0.010
Aroclor 1260	NA	NA	0.010	U	0.010
Aroclor 1268	NA	NA	0.010	U	0.010
Aroclor-1262	NA	NA	0.010	U	0.010
Total PCBs	0.1	1	0.010	U	0.010

F1 : MS and/or MSD Recovery is outside acceptance limits.

U : Indicates the analyte was analyzed for but not detected.

Table I
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	B-13(11.5-12)			B-14(3.5-4)			B-14(7-7.5)		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	460-183899-10			460-183899-11			460-183899-12		
Sampling Date	Use Soil	Restricted Residential	06/08/2019 14:15:00			06/08/2019 14:30:00			06/08/2019 14:40:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil		
Dilution Factor	Criteria	Criteria	1			1			1		
Unit	mg/kg	mg/kg	mg/kg			mg/kg			mg/kg		
			Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 8082A											
Aroclor 1016	NA	NA	0.011	U	0.011	0.0098	U	0.0098	0.011	U	0.011
Aroclor 1221	NA	NA	0.011	U	0.011	0.0098	U	0.0098	0.011	U	0.011
Aroclor 1232	NA	NA	0.011	U	0.011	0.0098	U	0.0098	0.011	U	0.011
Aroclor 1242	NA	NA	0.011	U	0.011	0.0098	U	0.0098	0.011	U	0.011
Aroclor 1248	NA	NA	0.011	U	0.011	0.0098	U	0.0098	0.011	U	0.011
Aroclor 1254	NA	NA	0.012	U	0.012	0.010	U	0.010	0.011	U	0.011
Aroclor 1260	NA	NA	0.012	U	0.012	0.010	U	0.010	0.011	U	0.011
Aroclor 1268	NA	NA	0.012	U	0.012	0.010	U	0.010	0.011	U	0.011
Aroclor-1262	NA	NA	0.012	U	0.012	0.010	U	0.010	0.011	U	0.011
Total PCBs	0.1	1	0.012	U	0.012	0.010	U	0.010	0.011	U	0.011

F1 : MS and/or MSD Recovery is outside acceptance limits.

U : Indicates the analyte was analyzed for but not detected.

Table I
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	B-9(7-7.5)			B-9(9-9.5)			B-10(2-2.5)			B-10(6-6.5)		
Lab Sample ID	Use Soil	Restricted Residential	460-183899-1			460-183899-2			460-183899-3			460-183899-4		
Sampling Date	Cleanup	Soil Cleanup	06/08/2019 12:20:00			06/08/2019 12:30:00			06/08/2019 12:45:00			06/08/2019 12:55:00		
Matrix	Criteria	Criteria	Soil			Soil			Soil			Soil		
Unit	mg/kg	mg/kg												
			Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 6010D(MG/KG)														
Aluminum	NA	NA	8840		12.0	5820		11.7	5440		11.7	6300		11.7
Antimony	NA	NA	1.1	U	1.1	1.1	U	1.1	1.1	U F1	1.1	1.1	U	1.1
Arsenic	13	16	3.0	J	1.2	1.9	J	1.2	1.5	J	1.2	1.5	J	1.2
Barium	350	400	90.3		2.4	56.0		2.3	43.3		2.3	51.1		2.3
Beryllium	7.2	72	0.51		0.095	0.35	J	0.092	0.37	J	0.092	0.37	J	0.092
Cadmium	2.5	4.3	0.14	U	0.14	0.14	U	0.14	0.14	U	0.14	0.14	U	0.14
Calcium	NA	NA	3810		62.6	17600		61.2	24400		61.2	28700		61.0
Chromium	NA	NA	12.0		0.38	19.4		0.37	10.5		0.37	15.2		0.37
Cobalt	NA	NA	5.3	J	1.3	4.4	J	1.3	5.2	J	1.3	4.4	J	1.3
Copper	50	270	18.5		2.8	16.9		2.8	15.1		2.8	12.7		2.8
Iron	NA	NA	12600		15.6	11300		15.3	11100		15.3	11300		15.2
Lead	63	400	181		0.56	47.5		0.54	11.4		0.54	27.5		0.54
Magnesium	NA	NA	3230		61.9	8960		60.6	13800		60.6	15400		60.4
Manganese	1600	2000	426		0.37	232		0.36	219		0.36	216		0.36
Nickel	30	310	10.7		0.78	10		0.76	9.2		0.76	9.7		0.76
Potassium	NA	NA	994	J	66.1	1280		64.6	1430		64.6	1500		64.4
Selenium	3.9	180	2.5	U	2.5	2.5	U	2.5	2.5	U	2.5	2.5	U	2.5
Silver	2	180	0.20	U	0.20	0.20	U	0.20	0.20	U	0.20	0.20	U	0.20
Sodium	NA	NA	85.4	U	85.4	83.5	U	83.5	386	J	83.5	404	J	83.2
Thallium	NA	NA	0.68	U	0.68	0.66	U	0.66	0.66	U	0.66	0.66	U	0.66
Vanadium	NA	NA	18.0		0.71	15.4		0.69	17.7		0.69	15.7		0.69
Zinc	109	10000	66.1		5.0	44.4		4.8	33.8		4.8	45.5		4.8
SOIL BY 7471B(MG/KG)														
Mercury	0.18	0.81	0.019		0.011	0.028		0.010	0.010	U	0.010	0.013	J	0.0094

F1 : MS and/or MSD Recovery is outside acceptance limits.

J : Result is less than the RL but greater than or equal to the MDL and the concentration is an approximate value.

U : Indicates the analyte was analyzed for but not detected.

Table I
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	B-11(5.5-6)			B-11(11-11.5)			B-12(3-3.5)			B-12(7.5-8)			B-13(2.5-3)		
Lab Sample ID	460-183899-5			460-183899-6			460-183899-7			460-183899-8			460-183899-9		
Sampling Date	06/08/2019 13:15:00			06/08/2019 13:25:00			06/08/2019 13:40:00			06/08/2019 13:50:00			06/08/2019 14:05:00		
Matrix	Soil			Soil			Soil			Soil			Soil		
Unit															
	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 6010D(MG/KG)															
Aluminum	5130		11.8	6280		11.5	3430		11.1	5890		11.4	5630		11.6
Antimony	1.1	U	1.1	1.1	U	1.1	1.0	U	1.0	1.1	U	1.1	1.1	U	1.1
Arsenic	2.1	J	1.2	1.2	U	1.2	1.2	J	1.2	1.2	U	1.2	1.7	J	1.2
Barium	49.1		2.3	56.5		2.3	29.3	J	2.2	51.9		2.2	44.1		2.3
Beryllium	0.37	J	0.093	0.46		0.090	0.30	J	0.088	0.35	J	0.090	0.33	J	0.091
Cadmium	0.14	U	0.14	0.14	U	0.14	0.13	U	0.13	0.14	U	0.14	0.14	U	0.14
Calcium	22200		61.6	29600		59.7	31600		58.0	29900		59.5	20700		60.3
Chromium	14.8		0.37	12.3		0.36	6.8		0.35	13.2		0.36	12.7		0.36
Cobalt	5.0	J	1.3	4.9	J	1.2	3.4	J	1.2	4.5	J	1.2	4.0	J	1.3
Copper	18.6		2.8	14.0		2.7	14.2		2.6	14.0		2.7	14.0		2.7
Iron	14900		15.4	12200		14.9	8510		14.5	10700		14.9	9860		15.1
Lead	28.0		0.55	2.8		0.53	4.7		0.52	2.7		0.53	22.0		0.54
Magnesium	12700		61.0	20100		59.1	13100		57.4	18800		58.9	6590		59.7
Manganese	197		0.36	449		0.35	161		0.34	178		0.35	181		0.36
Nickel	11.3		0.77	13.8		0.75	6.9	J	0.72	8.2		0.74	9.6		0.75
Potassium	1340		65.0	1980		63.1	977	J	61.3	2100		62.8	1180		63.7
Selenium	2.5	U	2.5	2.4	U	2.4	2.4	U	2.4	2.4	U	2.4	2.4	U	2.4
Silver	0.20	U	0.20	0.19	U	0.19	0.19	U	0.19	0.19	U	0.19	0.19	U	0.19
Sodium	203	J	84.1	310	J	81.6	82.2	J	79.2	113	J	81.2	193	J	82.3
Thallium	0.67	U	0.67	0.65	U	0.65	0.63	U	0.63	0.64	U	0.64	0.65	U	0.65
Vanadium	16.3		0.69	18.8		0.67	9.4	J	0.65	17.0		0.67	14.0		0.68
Zinc	50.4		4.9	30.1		4.7	24.6		4.6	24.9		4.7	36.4		4.8
SOIL BY 7471B(MG/KG)															
Mercury	0.010	U	0.010	0.0096	U	0.0096	0.19		0.010	0.010	U	0.010	0.11		0.010

F1 : MS and/or MSD Recovery is outside acc
J : Result is less than the RL but greater than
U : Indicates the analyte was analyzed for b

Table I
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	B-13(11.5-12)			B-14(3.5-4)			B-14(7-7.5)		
Lab Sample ID	460-183899-10			460-183899-11			460-183899-12		
Sampling Date	06/08/2019 14:15:00			06/08/2019 14:30:00			06/08/2019 14:40:00		
Matrix	Soil			Soil			Soil		
Unit									
	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 6010D(MG/KG)									
Aluminum	2320		13.6	4530		12.0	3020		13.4
Antimony	1.3	U	1.3	1.1	U	1.1	1.3	U	1.3
Arsenic	1.4	U	1.4	1.2	U	1.2	1.4	U	1.4
Barium	19.9	J	2.7	36.8	J	2.4	23.7	J	2.6
Beryllium	0.13	J	0.11	0.31	J	0.094	0.20	J	0.11
Cadmium	0.16	U	0.16	0.14	U	0.14	0.16	U	0.16
Calcium	28900		70.9	12800		62.5	32100		69.8
Chromium	5.4		0.43	9.9		0.38	6.5		0.42
Cobalt	2.0	J	1.5	3.7	J	1.3	4.4	J	1.5
Copper	4.7	J	3.2	9.7		2.8	11.7		3.2
Iron	5090		17.7	9650		15.6	7210		17.4
Lead	1.4	J	0.63	3.3		0.55	2.4		0.62
Magnesium	14800		70.2	9170		61.8	18000		69.1
Manganese	79.1		0.42	153		0.37	178		0.41
Nickel	3.8	J	0.89	7.7	J	0.78	6.8	J	0.87
Potassium	646	J	74.9	1540		66.0	690	J	73.8
Selenium	2.9	U	2.9	2.5	U	2.5	2.8	U	2.8
Silver	0.23	U	0.23	0.20	U	0.20	0.22	U	0.22
Sodium	155	J	96.8	107	J	85.3	160	J	95.3
Thallium	0.77	U	0.77	0.68	U	0.68	0.76	U	0.76
Vanadium	6.8	J	0.80	14.3		0.70	9.2	J	0.79
Zinc	12.2		5.6	22.6		4.9	15.3		5.5
SOIL BY 7471B(MG/KG)									
Mercury	0.011	U	0.011	0.0099	U	0.0099	0.012	U	0.012

F1 : MS and/or MSD Recovery is outside acc
J : Result is less than the RL but greater thar
U : Indicates the analyte was analyzed for b

Table I
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	B-9(7-7.5)			B-9(9-9.5)			B-10(2-2.5)			B-10(6-6.5)		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	460-183899-1			460-183899-2			460-183899-3			460-183899-4		
Sampling Date	Use Soil	Restricted Residential	06/08/2019 12:20:00			06/08/2019 12:30:00			06/08/2019 12:45:00			06/08/2019 12:55:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil			Soil		
	Criteria	Criteria												
			Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 9012B														
Cyanide, Total (mg/kg)	27	NA	0.11	U	0.11	0.10	U	0.10	0.11	U	0.11	0.10	U	0.10

U : Indicates the analyte was analyzed for but not detected.

Table I
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	B-11(5.5-6)			B-11(11-11.5)			B-12(3-3.5)			B-12(7.5-8)			B-13(2.5-3)		
Lab Sample ID	460-183899-5			460-183899-6			460-183899-7			460-183899-8			460-183899-9		
Sampling Date	06/08/2019 13:15:00			06/08/2019 13:25:00			06/08/2019 13:40:00			06/08/2019 13:50:00			06/08/2019 14:05:00		
Matrix	Soil			Soil			Soil			Soil			Soil		
	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 9012B															
Cyanide, Total (mg/kg)	0.11	U	0.11	0.11	U	0.11	0.11	U	0.11	0.11	U	0.11	0.12	U	0.12

U : Indicates the analyte was analyzed for b

Table I
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	B-13(11.5-12)			B-14(3.5-4)			B-14(7-7.5)		
Lab Sample ID	460-183899-10			460-183899-11			460-183899-12		
Sampling Date	06/08/2019 14:15:00			06/08/2019 14:30:00			06/08/2019 14:40:00		
Matrix	Soil			Soil			Soil		
	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 9012B									
Cyanide, Total (mg/kg)	0.12	U	0.12	0.11	U	0.11	0.12	U	0.12

U : Indicates the analyte was analyzed for b

Table 1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	B-15(9.5-10)			B-16(3-3.5)			B-17(4-4.5)			B-18(3.5-4)		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	460-184442-1			460-184442-2			460-184442-3			460-184442-4		
Sampling Date	Use Soil	Restricted Residential	06/15/2019 10:40:00			06/15/2019 10:50:00			06/15/2019 11:25:00			06/15/2019 11:45:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil			Soil		
Dilution Factor	Criteria	Criteria	1			1			1			1		
Unit	mg/kg	mg/kg	mg/kg			mg/kg			mg/kg			mg/kg		
			Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 8260C														
1,1,1-Trichloroethane	0.68	100	0.00024	U	0.00024	0.00021	U	0.00021	0.00025	U	0.00025	0.00020	U	0.00020
1,1,2,2-Tetrachloroethane	NA	NA	0.00022	U	0.00022	0.00019	U	0.00019	0.00023	U	0.00023	0.00019	U	0.00019
1,1,2-Trichloro-1,2,2-trifluoroethane	NA	NA	0.00031	U	0.00031	0.00027	U	0.00027	0.00032	U	0.00032	0.00026	U	0.00026
1,1,2-Trichloroethane	NA	NA	0.00018	U	0.00018	0.00016	U	0.00016	0.00019	U	0.00019	0.00016	U	0.00016
1,1-Dichloroethane	0.27	26	0.00021	U	0.00021	0.00019	U	0.00019	0.00022	U	0.00022	0.00018	U	0.00018
1,1-Dichloroethene	0.33	100	0.00023	U	0.00023	0.00020	U	0.00020	0.00024	U	0.00024	0.00020	U	0.00020
1,2,3-Trichlorobenzene	NA	NA	0.00018	U	0.00018	0.00016	U	0.00016	0.00019	U	0.00019	0.00016	U	0.00016
1,2,4-Trichlorobenzene	NA	NA	0.00037	U	0.00037	0.00032	U	0.00032	0.00038	U	0.00038	0.00031	U	0.00031
1,2-Dibromo-3-Chloropropane	NA	NA	0.00047	U	0.00047	0.00042	U	0.00042	0.00049	U	0.00049	0.00040	U	0.00040
1,2-Dichlorobenzene	1.1	100	0.00015	U	0.00015	0.00013	U	0.00013	0.00015	U	0.00015	0.00013	U	0.00013
1,2-Dichloroethane	0.02	3.1	0.00030	U	0.00030	0.00027	U	0.00027	0.00031	U	0.00031	0.00026	U	0.00026
1,2-Dichloropropane	NA	NA	0.00043	U	0.00043	0.00038	U	0.00038	0.00045	U	0.00045	0.00037	U	0.00037
1,3-Dichlorobenzene	2.4	49	0.00016	U	0.00016	0.00014	U	0.00014	0.00017	U	0.00017	0.00014	U	0.00014
1,4-Dichlorobenzene	1.8	13	0.00023	U	0.00023	0.00020	U	0.00020	0.00024	U	0.00024	0.00020	U	0.00020
1,4-Dioxane	0.1	13	0.0094	U	0.0094	0.0083	U	0.0083	0.0097	U	0.0097	0.0080	U	0.0080
2-Butanone (MEK)	0.12	NA	0.0028	U	0.0028	0.0025	U	0.0025	0.0029	U	0.0029	0.0024	U	0.0024
2-Hexanone	NA	NA	0.0017	U	0.0017	0.0016	U	0.0016	0.0018	U	0.0018	0.0015	U	0.0015
4-Methyl-2-pentanone (MIBK)	NA	NA	0.0016	U	0.0016	0.0014	U	0.0014	0.0016	U	0.0016	0.0014	U	0.0014
Acetone	0.05	100	0.0058	J	0.0058	0.0052	U	0.0052	0.018		0.0061	0.0050	U	0.0050
Benzene	0.06	4.8	0.00026	U	0.00026	0.00023	U	0.00023	0.00027	U	0.00027	0.00022	U	0.00022
Bromoform	NA	NA	0.00043	U	0.00043	0.00039	U	0.00039	0.00045	U	0.00045	0.00037	U	0.00037
Bromomethane	NA	NA	0.00048	U	0.00048	0.00043	U	0.00043	0.00050	U	0.00050	0.00041	U	0.00041
Carbon disulfide	NA	NA	0.00027	U	0.00027	0.00024	U	0.00024	0.00031	J	0.00028	0.00023	U	0.00023
Carbon tetrachloride	0.76	2.4	0.00039	U	0.00039	0.00035	U	0.00035	0.00041	U	0.00041	0.00034	U	0.00034
Chlorobenzene	1.1	100	0.00018	U	0.00018	0.00016	U	0.00016	0.00019	U	0.00019	0.00015	U	0.00015
Chlorobromomethane	NA	NA	0.00029	U	0.00029	0.00025	U	0.00025	0.00030	U	0.00030	0.00024	U	0.00024
Chlorodibromomethane	NA	NA	0.00020	U	0.00020	0.00018	U	0.00018	0.00021	U	0.00021	0.00017	U	0.00017
Chloroethane	NA	NA	0.00053	U	0.00053	0.00047	U	0.00047	0.00055	U	0.00055	0.00046	U	0.00046
Chloroform	0.37	49	0.00033	U	0.00033	0.00029	U	0.00029	0.00034	U	0.00034	0.00028	U	0.00028
Chloromethane	NA	NA	0.00044	U	0.00044	0.00039	U	0.00039	0.00046	U	0.00046	0.00038	U	0.00038
cis-1,2-Dichloroethene	0.25	100	0.00016	U	0.00016	0.00014	U	0.00014	0.00016	U	0.00016	0.00013	U	0.00013
cis-1,3-Dichloropropene	NA	NA	0.00028	U	0.00028	0.00025	U	0.00025	0.00029	U	0.00029	0.00024	U	0.00024
Cyclohexane	NA	NA	0.00023	U	0.00023	0.00020	U	0.00020	0.00023	U	0.00023	0.00019	U	0.00019
Dichlorobromomethane	NA	NA	0.00026	U	0.00026	0.00023	U	0.00023	0.00027	U	0.00027	0.00022	U	0.00022
Dichlorodifluoromethane	NA	NA	0.00034	U *	0.00034	0.00031	U *	0.00031	0.00036	U *	0.00036	0.00029	U *	0.00029
Ethylbenzene	1	41	0.00020	U	0.00020	0.00018	U	0.00018	0.00021	U	0.00021	0.00017	U	0.00017
Ethylene Dibromide	NA	NA	0.00018	U	0.00018	0.00016	U	0.00016	0.00019	U	0.00019	0.00016	U	0.00016
Isopropylbenzene	NA	NA	0.00013	U	0.00013	0.00011	U	0.00011	0.00013	U	0.00013	0.00011	U	0.00011
Methyl acetate	NA	NA	0.0044	U	0.0044	0.0039	U	0.0039	0.0046	U *	0.0046	0.0037	U *	0.0037

Table 1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	B-15(9.5-10)			B-16(3-3.5)			B-17(4-4.5)			B-18(3.5-4)		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	460-184442-1			460-184442-2			460-184442-3			460-184442-4		
Sampling Date	Use Soil	Restricted Residential	06/15/2019 10:40:00			06/15/2019 10:50:00			06/15/2019 11:25:00			06/15/2019 11:45:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil			Soil		
Dilution Factor	Criteria	Criteria	1			1			1			1		
Unit	mg/kg	mg/kg	mg/kg			mg/kg			mg/kg			mg/kg		
			Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 8260C														
Methyl tert-butyl ether	0.93	100	0.00013	U	0.00013	0.00011	U	0.00011	0.00013	U	0.00013	0.00011	U	0.00011
Methylcyclohexane	NA	NA	0.00051	U	0.00051	0.00045	U	0.00045	0.00053	U	0.00053	0.00043	U	0.00043
Methylene Chloride	0.05	100	0.00047	U	0.00047	0.00042	U	0.00042	0.00049	U	0.00049	0.00040	U	0.00040
m-Xylene & p-Xylene	NA	NA	0.00018	U	0.00018	0.00016	U	0.00016	0.00018	U	0.00018	0.00015	U	0.00015
o-Xylene	NA	NA	0.00020	U	0.00020	0.00018	U	0.00018	0.00021	U	0.00021	0.00017	U	0.00017
Styrene	NA	NA	0.00028	U	0.00028	0.00025	U	0.00025	0.00029	U	0.00029	0.00024	U	0.00024
Tetrachloroethene	1.3	19	0.00015	U	0.00015	0.00013	U	0.00013	0.00015	U	0.00015	0.00012	U	0.00012
Toluene	0.7	100	0.00024	U	0.00024	0.00021	U	0.00021	0.00025	U	0.00025	0.00020	U	0.00020
trans-1,2-Dichloroethene	0.19	100	0.00025	U	0.00025	0.00022	U	0.00022	0.00026	U	0.00026	0.00021	U	0.00021
trans-1,3-Dichloropropene	NA	NA	0.00027	U	0.00027	0.00024	U	0.00024	0.00028	U	0.00028	0.00023	U	0.00023
Trichloroethene	0.47	21	0.00015	U	0.00015	0.00013	U	0.00013	0.00015	U	0.00015	0.00013	U	0.00013
Trichlorofluoromethane	NA	NA	0.00041	U	0.00041	0.00037	U	0.00037	0.00043	U	0.00043	0.00035	U	0.00035
Vinyl chloride	0.02	0.9	0.00056	U	0.00056	0.00049	U	0.00049	0.00058	U	0.00058	0.00048	U	0.00048
Total Conc	NA	NA	0.0058			0.0			0.01831			0.0		
Total Estimated Conc. (TICs)	NA	NA	0.0*T			0.0*T			0.0*T			0.0*T		

*T There are no TICs reported for the sample

* : LCS or LCSD is outside acceptance limits.

J : Result is less than the RL but greater than or equal to the MDL and the concentration is an approximate value.

U : Indicates the analyte was analyzed for but not detected.

Table 1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	B-15(9.5-10)			B-16(3-3.5)			B-17(4-4.5)			B-18(3.5-4)		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	460-184442-1			460-184442-2			460-184442-3			460-184442-4		
Sampling Date	Use Soil	Restricted Residential	06/15/2019 10:40:00			06/15/2019 10:50:00			06/15/2019 11:25:00			06/15/2019 11:45:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil			Soil		
Dilution Factor	Criteria	Criteria	1			1			1			1		
Unit	mg/kg	mg/kg	mg/kg			mg/kg			mg/kg			mg/kg		
			Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 8270D														
1,1'-Biphenyl	NA	NA	0.0046	U	0.0046	0.0046	U F1	0.0046	0.033	J	0.0048	0.0049	U	0.0049
1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	NA	NA	0.0045	U	0.0045	0.0045	U F1	0.0045	0.0048	U	0.0048	0.0048	U	0.0048
2,2'-oxybis[1-chloropropane]	NA	NA	0.0062	U	0.0062	0.0062	U F1	0.0062	0.0066	U	0.0066	0.0066	U	0.0066
2,3,4,6-Tetrachlorophenol	NA	NA	0.023	U	0.023	0.023	U F1	0.023	0.025	U	0.025	0.025	U	0.025
2,4,5-Trichlorophenol	NA	NA	0.011	U	0.011	0.011	U F1	0.011	0.012	U	0.012	0.012	U	0.012
2,4,6-Trichlorophenol	NA	NA	0.017	U	0.017	0.017	U F1	0.017	0.018	U	0.018	0.019	U	0.019
2,4-Dichlorophenol	NA	NA	0.0073	U	0.0073	0.0073	U F1	0.0073	0.0077	U	0.0077	0.0078	U	0.0078
2,4-Dimethylphenol	NA	NA	0.015	U	0.015	0.015	U F1	0.015	0.016	U	0.016	0.016	U	0.016
2,4-Dinitrophenol	NA	NA	0.17	U	0.17	0.17	U F1	0.17	0.18	U	0.18	0.18	U	0.18
2,4-Dinitrotoluene	NA	NA	0.017	U	0.017	0.017	U F1	0.017	0.018	U	0.018	0.019	U	0.019
2,6-Dinitrotoluene	NA	NA	0.011	U	0.011	0.011	U F1	0.011	0.012	U	0.012	0.012	U	0.012
2-Chloronaphthalene	NA	NA	0.016	U	0.016	0.016	U F1	0.016	0.017	U	0.017	0.017	U	0.017
2-Chlorophenol	NA	NA	0.0048	U	0.0048	0.0048	U F1	0.0048	0.0051	U	0.0051	0.0051	U	0.0051
2-Methylnaphthalene	NA	NA	0.0086	J	0.0043	0.0043	U F1	0.0043	0.11	J	0.0046	0.29	J	0.0046
2-Methylphenol	0.33	100	0.0056	U	0.0056	0.0056	U F1	0.0056	0.0059	U	0.0059	0.0059	U	0.0059
2-Nitroaniline	NA	NA	0.013	U	0.013	0.013	U F1	0.013	0.014	U	0.014	0.014	U	0.014
2-Nitrophenol	NA	NA	0.011	U	0.011	0.011	U F1	0.011	0.012	U	0.012	0.012	U	0.012
3,3'-Dichlorobenzidine	NA	NA	0.052	U	0.052	0.052	U	0.052	0.055	U	0.055	0.055	U	0.055
3-Nitroaniline	NA	NA	0.019	U	0.019	0.019	U	0.019	0.020	U	0.020	0.020	U	0.020
4,6-Dinitro-2-methylphenol	NA	NA	0.056	U	0.056	0.056	U F1	0.056	0.059	U	0.059	0.060	U	0.060
4-Bromophenyl phenyl ether	NA	NA	0.0045	U	0.0045	0.0045	U F1	0.0045	0.0047	U	0.0047	0.0047	U	0.0047
4-Chloro-3-methylphenol	NA	NA	0.0057	U	0.0057	0.0057	U F1	0.0057	0.0061	U	0.0061	0.0061	U	0.0061
4-Chloroaniline	NA	NA	0.024	U	0.024	0.024	U	0.024	0.026	U	0.026	0.026	U	0.026
4-Chlorophenyl phenyl ether	NA	NA	0.0054	U	0.0054	0.0054	U F1	0.0054	0.0058	U	0.0058	0.0058	U	0.0058
4-Methylphenol	0.33	100	0.0059	U	0.0059	0.0059	U F1	0.0059	0.010	J	0.0062	0.0063	U	0.0063
4-Nitroaniline	NA	NA	0.013	U	0.013	0.013	U F1	0.013	0.014	U	0.014	0.014	U	0.014
4-Nitrophenol	NA	NA	0.056	U	0.056	0.056	U F1	0.056	0.059	U	0.059	0.060	U	0.060
Acenaphthene	20	100	0.054	J	0.025	0.025	U F1	0.025	0.069	J	0.027	0.027	U	0.027
Acenaphthylene	100	100	0.0036	U	0.0036	0.0036	U F1	0.0036	0.088	J	0.0038	0.015	J	0.0038
Acetophenone	NA	NA	0.0056	U	0.0056	0.0056	U F1	0.0056	0.015	J	0.0059	0.0059	U	0.0059
Anthracene	100	100	0.056	J	0.0039	0.0038	U F1	0.0038	0.24	J	0.0041	0.0041	U	0.0041
Atrazine	NA	NA	0.0087	U	0.0087	0.0087	U F1	0.0087	0.0092	U	0.0092	0.0093	U *	0.0093
Benzaldehyde	NA	NA	0.015	U	0.015	0.015	U F1	0.015	0.016	U	0.016	0.016	U	0.016
Benzo[a]anthracene	1	1	0.012	U	0.012	0.019	J F1	0.012	0.83		0.013	0.099		0.013
Benzo[a]pyrene	1	1	0.013	J	0.0092	0.0092	U F1	0.0092	0.96		0.0097	0.11	B	0.0098
Benzo[b]fluoranthene	1	1	0.021	J	0.0089	0.0089	U F1	0.0089	1.4		0.0094	0.15		0.0095
Benzo[g,h,i]perylene	100	100	0.010	U	0.010	0.010	U F1	0.010	0.55		0.011	0.078	J	0.011
Benzo[k]fluoranthene	0.8	3.9	0.0068	U	0.0068	0.0068	U F1	0.0068	0.46		0.0072	0.058		0.0072
Bis(2-chloroethoxy)methane	NA	NA	0.012	U	0.012	0.012	U F1	0.012	0.013	U	0.013	0.013	U	0.013
Bis(2-chloroethyl)ether	NA	NA	0.0042	U	0.0042	0.0042	U F1	0.0042	0.0044	U	0.0044	0.0044	U	0.0044

Table 1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	B-15(9.5-10)			B-16(3-3.5)			B-17(4-4.5)			B-18(3.5-4)		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	460-184442-1			460-184442-2			460-184442-3			460-184442-4		
Sampling Date	Use Soil	Restricted Residential	06/15/2019 10:40:00			06/15/2019 10:50:00			06/15/2019 11:25:00			06/15/2019 11:45:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil			Soil		
Dilution Factor	Criteria	Criteria	1			1			1			1		
Unit	mg/kg	mg/kg	mg/kg			mg/kg			mg/kg			mg/kg		
			Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 8270D														
Bis(2-ethylhexyl) phthalate	NA	NA	0.018	U	0.018	0.018	U F1	0.018	0.22	J	0.019	0.019	U	0.019
Butyl benzyl phthalate	NA	NA	0.016	U	0.016	0.016	U F1	0.016	0.059	J	0.017	0.017	U	0.017
Caprolactam	NA	NA	0.021	U	0.021	0.021	1 F2	0.021	0.022	U	0.022	0.022	U	0.022
Carbazole	NA	NA	0.019	J	0.0040	0.0040	U F1	0.0040	0.18	J	0.0043	0.0043	U	0.0043
Chrysene	1	3.9	0.039	J	0.0058	0.020	J F1	0.0058	0.92		0.0062	0.13	J	0.0062
Dibenz(a,h)anthracene	0.33	0.33	0.015	U	0.015	0.015	U F1	0.015	0.10		0.016	0.028	J	0.016
Dibenzofuran	7	59	0.035	J	0.0048	0.0048	U F1	0.0048	0.14	J	0.0051	0.053	J	0.0052
Diethyl phthalate	NA	NA	0.0050	U	0.0050	0.0050	U F1	0.0050	0.0053	U	0.0053	0.0053	U	0.0053
Dimethyl phthalate	NA	NA	0.0042	U	0.0042	0.0042	U F1	0.0042	0.0044	U	0.0044	0.0044	U	0.0044
Di-n-butyl phthalate	NA	NA	0.061	U	0.061	0.061	U F1	0.061	0.064	U	0.064	0.065	U	0.065
Di-n-octyl phthalate	NA	NA	0.018	U	0.018	0.018	U F1	0.018	0.019	U	0.019	0.019	U	0.019
Fluoranthene	100	100	0.14	J	0.0045	0.030	J F1	0.0045	1.8		0.0047	0.16	J	0.0048
Fluorene	30	100	0.066	J	0.0047	0.0047	U F1	0.0047	0.12	J	0.0050	0.0050	U	0.0050
Hexachlorobenzene	0.33	1.2	0.0051	U	0.0051	0.0050	U F1	0.0050	0.0054	U	0.0054	0.0054	U	0.0054
Hexachlorobutadiene	NA	NA	0.0073	U	0.0073	0.0073	U F1	0.0073	0.0078	U	0.0078	0.0078	U	0.0078
Hexachlorocyclopentadiene	NA	NA	0.030	U	0.030	0.030	U F1	0.030	0.032	U	0.032	0.032	U	0.032
Hexachloroethane	NA	NA	0.0053	U	0.0053	0.0053	U F1	0.0053	0.0056	U	0.0056	0.0057	U	0.0057
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	0.5	0.5	0.013	U	0.013	0.013	U F1	0.013	0.70		0.014	0.083		0.014
Isophorone	NA	NA	0.0091	U	0.0091	0.0091	U F1	0.0091	0.0096	U	0.0096	0.0097	U	0.0097
Naphthalene	12	100	0.0093	J	0.0060	0.0060	U F1	0.0060	0.21	J	0.0063	0.19	J	0.0063
Nitrobenzene	NA	15	0.0083	U	0.0083	0.0083	U F1	0.0083	0.0088	U	0.0088	0.0088	U	0.0088
N-Nitrosodi-n-propylamine	NA	NA	0.0055	U	0.0055	0.0055	U F1	0.0055	0.0058	U	0.0058	0.0058	U	0.0058
N-Nitrosodiphenylamine	NA	NA	0.0066	U	0.0066	0.0066	U F1	0.0066	0.0070	U	0.0070	0.0070	U	0.0070
Pentachlorophenol	0.8	6.7	0.071	U	0.071	0.071	U F1	0.071	0.075	U	0.075	0.075	U	0.075
Phenanthrene	100	100	0.33	J	0.0061	0.016	J F1	0.0060	1.2		0.0064	0.13	J	0.0064
Phenol	0.33	100	0.0051	U	0.0051	0.0051	U F1	0.0051	0.0054	U	0.0054	0.0054	U	0.0054
Pyrene	100	100	0.096	J	0.0086	0.024	J F1	0.0086	1.7		0.0091	0.15	J	0.0091
Total Conc	NA	NA	0.8869			0.109			12.114			1.724		
Total Estimated Conc. (TICs)	NA	NA	0.86			0.48			8.71			641.41		

Highlighted Concentrations shown in bold type face exceed limits

* : LCS or LCSD is outside acceptance limits.

B : Compound was found in the blank and sample.

F1 : MS and/or MSD Recovery is outside acceptance limits.

F2 : MS/MSD RPD exceeds control limits

J : Result is less than the RL but greater than or equal to the MDL and the concentration is an approximate value.

U : Indicates the analyte was analyzed for but not detected.

Table 1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	B-15(9.5-10)			B-16(3-3.5)			B-17(4-4.5)			B-18(3.5-4)		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	460-184442-1			460-184442-2			460-184442-3			460-184442-4		
Sampling Date	Use Soil	Restricted Residential	06/15/2019 10:40:00			06/15/2019 10:50:00			06/15/2019 11:25:00			06/15/2019 11:45:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil			Soil		
Dilution Factor	Criteria	Criteria	1			1			1			1		
Unit	mg/kg	mg/kg	mg/kg			mg/kg			mg/kg			mg/kg		
			Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 8081B														
4,4'-DDD	0.0033	13	0.0012	U	0.0012	0.0012	U	0.0012	0.0013	U	0.0013	0.0013	U	0.0013
4,4'-DDE	0.0033	8.9	0.00082	U	0.00082	0.00082	U	0.00082	0.00087	U	0.00087	0.00088	U	0.00088
4,4'-DDT	0.0033	7.9	0.0013	U	0.0013	0.0013	U	0.0013	0.0014	U	0.0014	0.0014	U	0.0014
Aldrin	0.005	0.097	0.0011	U	0.0011	0.0011	U	0.0011	0.0011	U	0.0011	0.0011	U	0.0011
alpha-BHC	0.02	0.48	0.00071	U	0.00071	0.00071	U	0.00071	0.00075	U	0.00075	0.00076	U	0.00076
beta-BHC	0.036	0.36	0.00078	U	0.00078	0.00078	U	0.00078	0.00083	U	0.00083	0.00083	U	0.00083
Chlordane (n.o.s.)	NA	NA	0.017	U	0.017	0.017	U	0.017	0.018	U	0.018	0.018	U	0.018
delta-BHC	0.04	100	0.00043	U	0.00043	0.00043	U	0.00043	0.00045	U	0.00045	0.00046	U	0.00046
Dieldrin	0.005	0.2	0.00091	U	0.00091	0.00091	U	0.00091	0.00096	U	0.00096	0.00097	U	0.00097
Endosulfan I	2.4	24	0.0011	U	0.0011	0.0011	U	0.0011	0.0011	U	0.0011	0.0011	U	0.0011
Endosulfan II	2.4	24	0.0018	U	0.0018	0.0018	U	0.0018	0.0019	U	0.0019	0.0019	U	0.0019
Endosulfan sulfate	2.4	24	0.00088	U	0.00088	0.00088	U	0.00088	0.00093	U	0.00093	0.00093	U	0.00093
Endrin	0.014	11	0.0010	U	0.0010	0.0010	U	0.0010	0.0011	U	0.0011	0.0011	U	0.0011
Endrin aldehyde	NA	NA	0.0016	U	0.0016	0.0016	U	0.0016	0.0017	U	0.0017	0.0018	U	0.0018
Endrin ketone	NA	NA	0.0014	U	0.0014	0.0014	U	0.0014	0.0014	U	0.0014	0.0014	U	0.0014
gamma-BHC (Lindane)	0.1	1.3	0.00065	U	0.00065	0.00065	U	0.00065	0.00068	U	0.00068	0.00069	U	0.00069
Heptachlor	0.042	2.1	0.00082	U	0.00082	0.00082	U	0.00082	0.00087	U	0.00087	0.00088	U	0.00088
Heptachlor epoxide	NA	NA	0.0010	U	0.0010	0.0010	U	0.0010	0.0011	U	0.0011	0.0011	U	0.0011
Methoxychlor	NA	NA	0.0016	U	0.0016	0.0016	U	0.0016	0.0017	U	0.0017	0.0017	U	0.0017
Toxaphene	NA	NA	0.025	U	0.025	0.025	U	0.025	0.027	U	0.027	0.027	U	0.027

U : Indicates the analyte was analyzed for but not detected.

Table 1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	B-15(9.5-10)			B-16(3-3.5)			B-17(4-4.5)			B-18(3.5-4)		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	460-184442-1			460-184442-2			460-184442-3			460-184442-4		
Sampling Date	Use Soil	Restricted Residential	06/15/2019 10:40:00			06/15/2019 10:50:00			06/15/2019 11:25:00			06/15/2019 11:45:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil			Soil		
Dilution Factor	Criteria	Criteria	1			1			1			1		
Unit	mg/kg	mg/kg	mg/kg			mg/kg			mg/kg			mg/kg		
			Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 8082A														
Aroclor 1016	NA	NA	0.0093	U	0.0093	0.0093	U	0.0093	0.0098	U	0.0098	0.0099	U	0.0099
Aroclor 1221	NA	NA	0.0093	U	0.0093	0.0093	U	0.0093	0.0098	U	0.0098	0.0099	U	0.0099
Aroclor 1232	NA	NA	0.0093	U	0.0093	0.0093	U	0.0093	0.0098	U	0.0098	0.0099	U	0.0099
Aroclor 1242	NA	NA	0.0093	U	0.0093	0.0093	U	0.0093	0.0098	U	0.0098	0.0099	U	0.0099
Aroclor 1248	NA	NA	0.0093	U	0.0093	0.0093	U	0.0093	0.0098	U	0.0098	0.0099	U	0.0099
Aroclor 1254	NA	NA	0.0096	U	0.0096	0.0096	U	0.0096	0.010	U	0.010	0.010	U	0.010
Aroclor 1260	NA	NA	0.0096	U	0.0096	0.0096	U	0.0096	0.010	U	0.010	0.010	U	0.010
Aroclor 1268	NA	NA	0.0096	U	0.0096	0.0096	U	0.0096	0.010	U	0.010	0.010	U	0.010
Aroclor-1262	NA	NA	0.0096	U	0.0096	0.0096	U	0.0096	0.010	U	0.010	0.010	U	0.010
Total PCBs	0.1	1	0.0096	U	0.0096	0.0096	U	0.0096	0.010	U	0.010	0.010	U	0.010

U : Indicates the analyte was analyzed for but not detected.

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	B-15(9.5-10)			B-16(3-3.5)			B-17(4-4.5)			B-18(3.5-4)		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	460-184442-1			460-184442-2			460-184442-3			460-184442-4		
Sampling Date	Use Soil	Restricted Residential	06/15/2019 10:40:00			06/15/2019 10:50:00			06/15/2019 11:25:00			06/15/2019 11:45:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil			Soil		
	Criteria	Criteria												
Unit														
			Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 6010D(MG/KG)														
Aluminum	NA	NA	6190		11.7	7730		11.7	7120		12.0	9130		12.5
Antimony	NA	NA	1.1	U F1	1.1	1.1	U	1.1	1.1	U	1.1	1.2	U	1.2
Arsenic	13	16	1.2	U	1.2	1.2	J	1.2	7.0		1.2	3.2	J	1.3
Barium	350	400	39.2	J	2.3	37.0	J	2.3	54.3		2.4	97.3		2.5
Beryllium	7.2	72	0.52		0.092	0.60		0.092	0.60		0.095	0.61		0.099
Cadmium	2.5	4.3	0.14	U	0.14	0.14	U	0.14	0.14	U	0.14	0.15	U	0.15
Calcium	NA	NA	15000		60.8	751	J	60.8	45200		62.6	26600		65.4
Chromium	NA	NA	13.1		0.37	13.0		0.37	13.6		0.38	15.7		0.40
Cobalt	NA	NA	6.3	J	1.3	10.8		1.3	4.9	J	1.3	5.9	J	1.4
Copper	50	270	25.7		2.7	18.5		2.7	21.5		2.8	26.7		3.0
Iron	NA	NA	13500		15.2	15500		15.2	13500		15.6	15100		16.3
Lead	63	400	3.8		0.54	5.6		0.54	37.8		0.56	121		0.58
Magnesium	NA	NA	10400		60.2	3610		60.2	9600		61.9	6830		64.7
Manganese	1600	2000	209		0.36	315		0.36	229		0.37	460		0.39
Nickel	30	310	10.2		0.76	13.7		0.76	10.6		0.78	12.6		0.82
Potassium	NA	NA	1510		64.2	1740		64.2	1500		66.1	1510		69.1
Selenium	3.9	180	2.5	U	2.5	2.5	U	2.5	2.5	U	2.5	2.7	U	2.7
Silver	2	180	0.20	U	0.20	0.20	U	0.20	0.20	U	0.20	0.21	U	0.21
Sodium	NA	NA	497	J	83.0	388	J	83.0	382	J	85.4	165	J	89.3
Thallium	NA	NA	0.66	U	0.66	0.66	U	0.66	0.68	U	0.68	0.71	U	0.71
Vanadium	NA	NA	23.3		0.69	23.7		0.69	23.6		0.71	25.7		0.74
Zinc	109	10000	32.6		4.8	34.0		4.8	51.7		5.0	101		5.2
SOIL BY 7471B(MG/KG)														
Mercury	0.18	0.81	0.0095	U	0.0095	0.010	U	0.010	0.042		0.011	0.12		0.011

Highlighted Concentrations shown in bold type face exceed limits

F1 : MS and/or MSD Recovery is outside acceptance limits.

J : Result is less than the RL but greater than or equal to the MDL and the concentration is an approximate value.

U : Indicates the analyte was analyzed for but not detected.

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	B-15(9.5-10)			B-16(3-3.5)			B-17(4-4.5)			B-18(3.5-4)		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	460-184442-1			460-184442-2			460-184442-3			460-184442-4		
Sampling Date	Use Soil	Restricted Residential	06/15/2019 10:40:00			06/15/2019 10:50:00			06/15/2019 11:25:00			06/15/2019 11:45:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil			Soil		
	Criteria	Criteria												
			Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 9012B														
Cyanide, Total (mg/kg)	27	NA	0.11	U	0.11	0.11	U	0.11	0.12	U	0.12	0.11	U	0.11

U : Indicates the analyte was analyzed for but not detected.

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	B-19(1.5-2.0)			B-20(2-2.5)			B-20(10-10.5)			GB-1		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	460-184487-1			460-184487-2			460-184487-3			460-184487-4		
Sampling Date	Use Soil	Restricted Residential	06/15/2019 12:30:00			06/15/2019 12:55:00			06/15/2019 13:00:00			06/15/2019 15:30:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil			Soil		
Dilution Factor	Criteria	Criteria	1			1			1			1		
Unit	mg/kg	mg/kg	mg/kg			mg/kg			mg/kg			mg/kg		
			Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 8260C														
1,1,1-Trichloroethane	0.68	100	0.00021	U	0.00021	0.00024	U	0.00024	0.00028	U	0.00028	0.00025	U	0.00025
1,1,2,2-Tetrachloroethane	NA	NA	0.00020	U	0.00020	0.00022	U	0.00022	0.00026	U	0.00026	0.00023	U	0.00023
1,1,2-Trichloro-1,2,2-trifluoroethane	NA	NA	0.00027	U	0.00027	0.00031	U	0.00031	0.00036	U	0.00036	0.00033	U	0.00033
1,1,2-Trichloroethane	NA	NA	0.00016	U	0.00016	0.00018	U	0.00018	0.00021	U	0.00021	0.00019	U	0.00019
1,1-Dichloroethane	0.27	26	0.00019	U	0.00019	0.00021	U	0.00021	0.00025	U	0.00025	0.00022	U	0.00022
1,1-Dichloroethene	0.33	100	0.00021	U	0.00021	0.00023	U	0.00023	0.00027	U	0.00027	0.00024	U	0.00024
1,2,3-Trichlorobenzene	NA	NA	0.00017	U	0.00017	0.00019	U	0.00019	0.00022	U	0.00022	0.00020	U	0.00020
1,2,4-Trichlorobenzene	NA	NA	0.00033	U	0.00033	0.00037	U	0.00037	0.00043	U	0.00043	0.00039	U	0.00039
1,2-Dibromo-3-Chloropropane	NA	NA	0.00042	U	0.00042	0.00047	U	0.00047	0.00055	U	0.00055	0.00050	U	0.00050
1,2-Dichlorobenzene	1.1	100	0.00013	U	0.00013	0.00015	U	0.00015	0.00017	U	0.00017	0.00016	U	0.00016
1,2-Dichloroethane	0.02	3.1	0.00027	U	0.00027	0.00030	U	0.00030	0.00036	U	0.00036	0.00032	U	0.00032
1,2-Dichloropropane	NA	NA	0.00039	U	0.00039	0.00043	U	0.00043	0.00051	U	0.00051	0.00046	U	0.00046
1,3-Dichlorobenzene	2.4	49	0.00015	U	0.00015	0.00016	U	0.00016	0.00019	U	0.00019	0.00017	U	0.00017
1,4-Dichlorobenzene	1.8	13	0.00021	U	0.00021	0.00023	U	0.00023	0.00027	U	0.00027	0.00024	U	0.00024
1,4-Dioxane	0.1	13	0.0084	U	0.0084	0.0094	U	0.0094	0.011	U	0.011	0.0099	U	0.0099
2-Butanone (MEK)	0.12	NA	0.0025	U	0.0025	0.0032	J	0.0028	0.0083		0.0033	0.0044	J	0.0029
2-Hexanone	NA	NA	0.0016	U *	0.0016	0.0018	U *	0.0018	0.0021	U *	0.0021	0.0019	U *	0.0019
4-Methyl-2-pentanone (MIBK)	NA	NA	0.0014	U *	0.0014	0.0016	U *	0.0016	0.0019	U *	0.0019	0.0017	U *	0.0017
Acetone	0.05	100	0.0052	U	0.0052	0.0059	U	0.0059	0.031		0.0069	0.017		0.0062
Benzene	0.06	4.8	0.00024	U	0.00024	0.00026	U	0.00026	0.00031	U	0.00031	0.00028	U	0.00028
Bromoform	NA	NA	0.00039	U	0.00039	0.00044	U	0.00044	0.00051	U	0.00051	0.00046	U	0.00046
Bromomethane	NA	NA	0.00043	U	0.00043	0.00049	U	0.00049	0.00057	U	0.00057	0.00051	U	0.00051
Carbon disulfide	NA	NA	0.00024	U	0.00024	0.00027	U	0.00027	0.00042	J	0.00032	0.00048	J	0.00029
Carbon tetrachloride	0.76	2.4	0.00035	U	0.00035	0.00040	U	0.00040	0.00047	U	0.00047	0.00042	U	0.00042
Chlorobenzene	1.1	100	0.00016	U	0.00016	0.00018	U	0.00018	0.00021	U	0.00021	0.00019	U	0.00019
Chlorobromomethane	NA	NA	0.00026	U	0.00026	0.00029	U	0.00029	0.00034	U	0.00034	0.00030	U	0.00030
Chlorodibromomethane	NA	NA	0.00018	U	0.00018	0.00020	U	0.00020	0.00023	U	0.00023	0.00021	U	0.00021
Chloroethane	NA	NA	0.00048	U	0.00048	0.00053	U	0.00053	0.00063	U	0.00063	0.00056	U	0.00056
Chloroform	0.37	49	0.00029	U	0.00029	0.00033	U	0.00033	0.00038	U	0.00038	0.00035	U	0.00035
Chloromethane	NA	NA	0.00040	U	0.00040	0.00045	U	0.00045	0.00052	U	0.00052	0.00047	U	0.00047
cis-1,2-Dichloroethene	0.25	100	0.00014	U	0.00014	0.00016	U	0.00016	0.00018	U	0.00018	0.00016	U	0.00016
cis-1,3-Dichloropropene	NA	NA	0.00025	U	0.00025	0.00028	U	0.00028	0.00033	U	0.00033	0.00030	U	0.00030
Cyclohexane	NA	NA	0.00020	U	0.00020	0.00023	U	0.00023	0.00027	U	0.00027	0.00024	U	0.00024
Dichlorobromomethane	NA	NA	0.00023	U	0.00023	0.00026	U	0.00026	0.00031	U	0.00031	0.00028	U	0.00028
Dichlorodifluoromethane	NA	NA	0.00031	U	0.00031	0.00035	U	0.00035	0.00041	U	0.00041	0.00037	U	0.00037
Ethylbenzene	1	41	0.00018	U	0.00018	0.00020	U	0.00020	0.00024	U	0.00024	0.00022	U	0.00022
Ethylene Dibromide	NA	NA	0.00016	U	0.00016	0.00018	U	0.00018	0.00022	U	0.00022	0.00019	U	0.00019
Isopropylbenzene	NA	NA	0.00012	U	0.00012	0.00013	U	0.00013	0.00015	U	0.00015	0.00014	U	0.00014
Methyl acetate	NA	NA	0.0039	U *	0.0039	0.0044	U *	0.0044	0.0052	U *	0.0052	0.0047	U *	0.0047

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	B-19(1.5-2.0)			B-20(2-2.5)			B-20(10-10.5)			GB-1		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	460-184487-1			460-184487-2			460-184487-3			460-184487-4		
Sampling Date	Use Soil	Restricted Residential	06/15/2019 12:30:00			06/15/2019 12:55:00			06/15/2019 13:00:00			06/15/2019 15:30:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil			Soil		
Dilution Factor	Criteria	Criteria	1			1			1			1		
Unit	mg/kg	mg/kg	mg/kg			mg/kg			mg/kg			mg/kg		
			Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 8260C														
Methyl tert-butyl ether	0.93	100	0.00011	U *	0.00011	0.00013	U *	0.00013	0.00015	U *	0.00015	0.00014	U *	0.00014
Methylcyclohexane	NA	NA	0.00046	U	0.00046	0.00051	U	0.00051	0.00060	U	0.00060	0.00054	U	0.00054
Methylene Chloride	0.05	100	0.00042	U	0.00042	0.00048	U	0.00048	0.00056	U	0.00056	0.00050	U	0.00050
m-Xylene & p-Xylene	NA	NA	0.00016	U	0.00016	0.00018	U	0.00018	0.00021	U	0.00021	0.00019	U	0.00019
o-Xylene	NA	NA	0.00018	U	0.00018	0.00020	U	0.00020	0.00023	U	0.00023	0.00021	U	0.00021
Styrene	NA	NA	0.00025	U	0.00025	0.00028	U	0.00028	0.00033	U	0.00033	0.00030	U	0.00030
Tetrachloroethene	1.3	19	0.00034	J	0.00013	0.00016	J	0.00015	0.00044	J	0.00017	0.00015	U	0.00015
Toluene	0.7	100	0.00021	U	0.00021	0.00024	U	0.00024	0.00028	U	0.00028	0.00025	U	0.00025
trans-1,2-Dichloroethene	0.19	100	0.00022	U	0.00022	0.00025	U	0.00025	0.00030	U	0.00030	0.00027	U	0.00027
trans-1,3-Dichloropropene	NA	NA	0.00024	U	0.00024	0.00027	U	0.00027	0.00032	U	0.00032	0.00029	U	0.00029
Trichloroethene	0.47	21	0.00042	J	0.00013	0.00015	U	0.00015	0.00053	J	0.00017	0.00016	U	0.00016
Trichlorofluoromethane	NA	NA	0.00037	U	0.00037	0.00042	U	0.00042	0.00049	U	0.00049	0.00044	U	0.00044
Vinyl chloride	0.02	0.9	0.00050	U	0.00050	0.00056	U	0.00056	0.00066	U	0.00066	0.00059	U	0.00059
Total Conc	NA	NA	0.00076			0.00336			0.04069			0.02188		
Total Estimated Conc. (TICs)	NA	NA	0.0*T			0.0*T			0.0*T			0.0*T		

*T There are no TICs reported for the sample

* : LCS or LCSD is outside acceptance limits.

J : Result is less than the RL but greater than or equal to the MDL and the concentration is an approximate value.

U : Indicates the analyte was analyzed for but not detected.

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	B-19(1.5-2.0)			B-20(2-2.5)			B-20(10-10.5)			GB-1		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	460-184487-1			460-184487-2			460-184487-3			460-184487-4		
Sampling Date	Use Soil	Restricted Residential	06/15/2019 12:30:00			06/15/2019 12:55:00			06/15/2019 13:00:00			06/15/2019 15:30:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil			Soil		
Dilution Factor	Criteria	Criteria	1			1			1			1		
Unit	mg/kg	mg/kg	mg/kg			mg/kg			mg/kg			mg/kg		
			Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 8270D														
1,1'-Biphenyl	NA	NA	0.0047	U	0.0047	0.0048	U	0.0048	0.0049	U	0.0049	0.0048	U	0.0048
1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	NA	NA	0.0046	U	0.0046	0.0047	U	0.0047	0.0048	U	0.0048	0.0047	U	0.0047
2,2'-oxybis[1-chloropropane]	NA	NA	0.0064	U	0.0064	0.0065	U	0.0065	0.0066	U	0.0066	0.0065	U	0.0065
2,3,4,6-Tetrachlorophenol	NA	NA	0.024	U	0.024	0.024	U	0.024	0.025	U	0.025	0.024	U	0.024
2,4,5-Trichlorophenol	NA	NA	0.012	U *	0.012	0.012	U *	0.012	0.012	U *	0.012	0.012	U *	0.012
2,4,6-Trichlorophenol	NA	NA	0.018	U *	0.018	0.018	U *	0.018	0.018	U *	0.018	0.018	U *	0.018
2,4-Dichlorophenol	NA	NA	0.0074	U *	0.0074	0.0076	U *	0.0076	0.0077	U *	0.0077	0.0076	U *	0.0076
2,4-Dimethylphenol	NA	NA	0.015	U *	0.015	0.016	U *	0.016	0.016	U *	0.016	0.016	U *	0.016
2,4-Dinitrophenol	NA	NA	0.17	U	0.17	0.18	U	0.18	0.18	U	0.18	0.18	U	0.18
2,4-Dinitrotoluene	NA	NA	0.018	U	0.018	0.018	U	0.018	0.018	U	0.018	0.018	U	0.018
2,6-Dinitrotoluene	NA	NA	0.011	U *	0.011	0.012	U *	0.012	0.012	U *	0.012	0.012	U *	0.012
2-Chloronaphthalene	NA	NA	0.016	U	0.016	0.017	U	0.017	0.017	U	0.017	0.017	U	0.017
2-Chlorophenol	NA	NA	0.0049	U *	0.0049	0.0050	U *	0.0050	0.0051	U *	0.0051	0.0051	U *	0.0051
2-Methylnaphthalene	NA	NA	0.0044	U	0.0044	0.0045	U	0.0045	0.0046	U	0.0046	0.0045	U	0.0045
2-Methylphenol	0.33	100	0.0057	U	0.0057	0.0058	U	0.0058	0.0059	U	0.0059	0.0058	U	0.0058
2-Nitroaniline	NA	NA	0.013	U	0.013	0.013	U	0.013	0.014	U	0.014	0.014	U	0.014
2-Nitrophenol	NA	NA	0.011	U	0.011	0.012	U	0.012	0.012	U	0.012	0.012	U	0.012
3,3'-Dichlorobenzidine	NA	NA	0.053	U	0.053	0.054	U	0.054	0.055	U	0.055	0.055	U	0.055
3-Nitroaniline	NA	NA	0.019	U	0.019	0.019	U	0.019	0.020	U	0.020	0.020	U	0.020
4,6-Dinitro-2-methylphenol	NA	NA	0.057	U	0.057	0.058	U	0.058	0.059	U	0.059	0.059	U	0.059
4-Bromophenyl phenyl ether	NA	NA	0.0046	U	0.0046	0.0046	U	0.0046	0.0047	U	0.0047	0.0047	U	0.0047
4-Chloro-3-methylphenol	NA	NA	0.0059	U	0.0059	0.0060	U	0.0060	0.0061	U	0.0061	0.0060	U	0.0060
4-Chloroaniline	NA	NA	0.025	U	0.025	0.025	U	0.025	0.026	U	0.026	0.025	U	0.025
4-Chlorophenyl phenyl ether	NA	NA	0.0056	U	0.0056	0.0057	U	0.0057	0.0058	U	0.0058	0.0057	U	0.0057
4-Methylphenol	0.33	100	0.0060	U	0.0060	0.0061	U	0.0061	0.0062	U	0.0062	0.0062	U	0.0062
4-Nitroaniline	NA	NA	0.013	U	0.013	0.013	U	0.013	0.014	U	0.014	0.013	U	0.013
4-Nitrophenol	NA	NA	0.057	U	0.057	0.058	U	0.058	0.060	U	0.060	0.059	U	0.059
Acenaphthene	20	100	0.026	U	0.026	0.026	U	0.026	0.034	J	0.027	0.026	U	0.026
Acenaphthylene	100	100	0.0036	U *	0.0036	0.0037	U *	0.0037	0.0038	U *	0.0038	0.0037	U *	0.0037
Acetophenone	NA	NA	0.0057	U	0.0057	0.0058	U	0.0058	0.0059	U	0.0059	0.0058	U	0.0058
Anthracene	100	100	0.042	J	0.0039	0.042	J	0.0040	0.10	J	0.0041	0.0040	U	0.0040
Atrazine	NA	NA	0.0089	U	0.0089	0.0090	U	0.0090	0.0092	U	0.0092	0.0091	U	0.0091
Benzaldehyde	NA	NA	0.015	U	0.015	0.016	U	0.016	0.016	U	0.016	0.016	U	0.016
Benzo[a]anthracene	1	1	0.20	*	0.012	0.30	*	0.013	0.49	*	0.013	0.013	U *	0.013
Benzo[a]pyrene	1	1	0.17		0.0094	0.32		0.0096	0.48		0.0097	0.0096	U	0.0096
Benzo[b]fluoranthene	1	1	0.26		0.0091	0.41		0.0093	0.53		0.0095	0.0093	U	0.0093
Benzo[g,h,i]perylene	100	100	0.12	J	0.010	0.20	J	0.011	0.30	J	0.011	0.011	U	0.011
Benzo[k]fluoranthene	0.8	3.9	0.084		0.0069	0.15		0.0070	0.23		0.0072	0.0071	U	0.0071
Bis(2-chloroethoxy)methane	NA	NA	0.012	U	0.012	0.012	U	0.012	0.013	U	0.013	0.012	U	0.012

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	B-19(1.5-2.0)			B-20(2-2.5)			B-20(10-10.5)			GB-1		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	460-184487-1			460-184487-2			460-184487-3			460-184487-4		
Sampling Date	Use Soil	Restricted Residential	06/15/2019 12:30:00			06/15/2019 12:55:00			06/15/2019 13:00:00			06/15/2019 15:30:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil			Soil		
Dilution Factor	Criteria	Criteria	1			1			1			1		
Unit	mg/kg	mg/kg	mg/kg			mg/kg			mg/kg			mg/kg		
			Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 8270D														
Bis(2-chloroethyl)ether	NA	NA	0.0043	U	0.0043	0.0043	U	0.0043	0.0044	U	0.0044	0.0044	U	0.0044
Bis(2-ethylhexyl) phthalate	NA	NA	0.019	U	0.019	0.019	U	0.019	0.18	J	0.019	0.019	U	0.019
Butyl benzyl phthalate	NA	NA	0.017	U	0.017	0.017	U	0.017	0.017	U	0.017	0.017	U	0.017
Caprolactam	NA	NA	0.021	U	0.021	0.021	U	0.021	0.022	U	0.022	0.022	U	0.022
Carbazole	NA	NA	0.068	J	0.0041	0.017	J	0.0042	0.039	J	0.0043	0.0042	U	0.0042
Chrysene	1	3.9	0.28	J *	0.0060	0.28	J *	0.0061	0.45	*	0.0062	0.0061	U *	0.0061
Dibenz(a,h)anthracene	0.33	0.33	0.040		0.015	0.044		0.016	0.078		0.016	0.016	U	0.016
Dibenzofuran	7	59	0.011	J	0.0050	0.0050	U	0.0050	0.014	J	0.0051	0.0051	U	0.0051
Diethyl phthalate	NA	NA	0.0051	U	0.0051	0.0052	U	0.0052	0.0053	U	0.0053	0.0052	U	0.0052
Dimethyl phthalate	NA	NA	0.0043	U	0.0043	0.0043	U	0.0043	0.0044	U	0.0044	0.0044	U	0.0044
Di-n-butyl phthalate	NA	NA	0.062	U	0.062	0.063	U	0.063	0.064	U	0.064	0.064	U	0.064
Di-n-octyl phthalate	NA	NA	0.019	U	0.019	0.019	U	0.019	0.019	U	0.019	0.019	U	0.019
Fluoranthene	100	100	0.53		0.0046	0.47		0.0047	0.80		0.0047	0.0047	U	0.0047
Fluorene	30	100	0.026	J	0.0048	0.011	J	0.0049	0.030	J	0.0050	0.0049	U	0.0049
Hexachlorobenzene	0.33	1.2	0.0052	U	0.0052	0.0053	U	0.0053	0.0054	U	0.0054	0.0053	U	0.0053
Hexachlorobutadiene	NA	NA	0.0075	U	0.0075	0.0076	U	0.0076	0.0078	U	0.0078	0.0077	U	0.0077
Hexachlorocyclopentadiene	NA	NA	0.031	U	0.031	0.031	U	0.031	0.032	U	0.032	0.032	U	0.032
Hexachloroethane	NA	NA	0.0054	U	0.0054	0.0055	U	0.0055	0.0056	U	0.0056	0.0056	U	0.0056
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	0.5	0.5	0.14		0.014	0.23		0.014	0.33		0.014	0.014	U	0.014
Isophorone	NA	NA	0.0093	U	0.0093	0.0094	U	0.0094	0.0096	U	0.0096	0.0095	U	0.0095
Naphthalene	12	100	0.0061	U	0.0061	0.0062	U	0.0062	0.012	J	0.0063	0.0062	U	0.0062
Nitrobenzene	NA	15	0.0085	U	0.0085	0.0086	U	0.0086	0.0088	U	0.0088	0.0087	U	0.0087
N-Nitrosodi-n-propylamine	NA	NA	0.0056	U	0.0056	0.0057	U	0.0057	0.0058	U	0.0058	0.0058	U	0.0058
N-Nitrosodiphenylamine	NA	NA	0.0067	U	0.0067	0.0069	U	0.0069	0.0070	U	0.0070	0.0069	U	0.0069
Pentachlorophenol	0.8	6.7	0.072	U	0.072	0.074	U	0.074	0.075	U	0.075	0.074	U	0.074
Phenanthrene	100	100	0.45		0.0062	0.18	J	0.0063	0.41		0.0064	0.0063	U	0.0063
Phenol	0.33	100	0.0052	U	0.0052	0.0053	U	0.0053	0.0054	U	0.0054	0.0054	U	0.0054
Pyrene	100	100	0.45	*	0.0088	0.56	*	0.0089	0.98	*	0.0091	0.0090	U *	0.0090
Total Conc	NA	NA	2.871			3.214			5.487			0.0		
Total Estimated Conc. (TICs)	NA	NA	51.0			687.75			926.87			13.0		

* : LCS or LCSD is outside acceptance limits.

J : Result is less than the RL but greater than or equal to the MDL and the concentration is an approximate value.

U : Indicates the analyte was analyzed for but not detected.

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	B-19(1.5-2.0)			B-20(2-2.5)			B-20(10-10.5)			GB-1		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	460-184487-1			460-184487-2			460-184487-3			460-184487-4		
Sampling Date	Use Soil	Restricted Residential	06/15/2019 12:30:00			06/15/2019 12:55:00			06/15/2019 13:00:00			06/15/2019 15:30:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil			Soil		
Dilution Factor	Criteria	Criteria	1			1			1			1		
Unit	mg/kg	mg/kg	mg/kg			mg/kg			mg/kg			mg/kg		
			Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 8081B														
4,4'-DDD	0.0033	13	0.0012	U	0.0012	0.0012	U	0.0012	0.0013	U	0.0013	0.0012	U	0.0012
4,4'-DDE	0.0033	8.9	0.00085	U	0.00085	0.00086	U	0.00086	0.00088	U	0.00088	0.00086	U	0.00086
4,4'-DDT	0.0033	7.9	0.0013	U	0.0013	0.0013	U	0.0013	0.0014	U	0.0014	0.0013	U	0.0013
Aldrin	0.005	0.097	0.0011	U	0.0011	0.0011	U	0.0011	0.0011	U	0.0011	0.0011	U	0.0011
alpha-BHC	0.02	0.48	0.00073	U	0.00073	0.00074	U	0.00074	0.00075	U	0.00075	0.00074	U	0.00074
beta-BHC	0.036	0.36	0.00080	U	0.00080	0.00082	U	0.00082	0.00083	U	0.00083	0.00082	U	0.00082
Chlordane (n.o.s.)	NA	NA	0.017	U	0.017	0.018	U	0.018	0.018	U	0.018	0.018	U	0.018
delta-BHC	0.04	100	0.00044	U	0.00044	0.00045	U	0.00045	0.00045	U	0.00045	0.00045	U	0.00045
Dieldrin	0.005	0.2	0.00093	U	0.00093	0.00095	U	0.00095	0.00096	U	0.00096	0.00095	U	0.00095
Endosulfan I	2.4	24	0.0011	U	0.0011	0.0011	U	0.0011	0.0011	U	0.0011	0.0011	U	0.0011
Endosulfan II	2.4	24	0.0018	U	0.0018	0.0019	U	0.0019	0.0019	U	0.0019	0.0019	U	0.0019
Endosulfan sulfate	2.4	24	0.00090	U	0.00090	0.00091	U	0.00091	0.00093	U	0.00093	0.00092	U	0.00092
Endrin	0.014	11	0.0010	U	0.0010	0.0010	U	0.0010	0.0011	U	0.0011	0.0010	U	0.0010
Endrin aldehyde	NA	NA	0.0017	U	0.0017	0.0017	U	0.0017	0.0018	U	0.0018	0.0017	U	0.0017
Endrin ketone	NA	NA	0.0014	U	0.0014	0.0014	U	0.0014	0.0014	U	0.0014	0.0014	U	0.0014
gamma-BHC (Lindane)	0.1	1.3	0.00066	U	0.00066	0.00067	U	0.00067	0.00069	U	0.00069	0.00068	U	0.00068
Heptachlor	0.042	2.1	0.00085	U	0.00085	0.00086	U	0.00086	0.00088	U	0.00088	0.00086	U	0.00086
Heptachlor epoxide	NA	NA	0.0011	U	0.0011	0.0011	U	0.0011	0.0011	U	0.0011	0.0011	U	0.0011
Methoxychlor	NA	NA	0.0016	U	0.0016	0.0017	U	0.0017	0.0017	U	0.0017	0.0017	U	0.0017
Toxaphene	NA	NA	0.026	U	0.026	0.026	U	0.026	0.027	U	0.027	0.026	U	0.026

U : Indicates the analyte was analyzed for but not detected.

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	B-19(1.5-2.0)			B-20(2-2.5)			B-20(10-10.5)			GB-1		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	460-184487-1			460-184487-2			460-184487-3			460-184487-4		
Sampling Date	Use Soil	Restricted Residential	06/15/2019 12:30:00			06/15/2019 12:55:00			06/15/2019 13:00:00			06/15/2019 15:30:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil			Soil		
Dilution Factor	Criteria	Criteria	1			1			1			1		
Unit	mg/kg	mg/kg	mg/kg			mg/kg			mg/kg			mg/kg		
			Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 8082A														
Aroclor 1016	NA	NA	0.0095	U	0.0095	0.0097	U	0.0097	0.0099	U	0.0099	0.0097	U	0.0097
Aroclor 1221	NA	NA	0.0095	U	0.0095	0.0097	U	0.0097	0.0099	U	0.0099	0.0097	U	0.0097
Aroclor 1232	NA	NA	0.0095	U	0.0095	0.0097	U	0.0097	0.0099	U	0.0099	0.0097	U	0.0097
Aroclor 1242	NA	NA	0.0095	U	0.0095	0.0097	U	0.0097	0.0099	U	0.0099	0.0097	U	0.0097
Aroclor 1248	NA	NA	0.0095	U	0.0095	0.0097	U	0.0097	0.0099	U	0.0099	0.0097	U	0.0097
Aroclor 1254	NA	NA	0.0098	U	0.0098	0.010	U	0.010	0.057	J	0.010	0.010	U	0.010
Aroclor 1260	NA	NA	0.0098	U	0.0098	0.010	U	0.010	0.010	U	0.010	0.010	U	0.010
Aroclor 1268	NA	NA	0.0098	U	0.0098	0.010	U	0.010	0.010	U	0.010	0.010	U	0.010
Aroclor-1262	NA	NA	0.0098	U	0.0098	0.010	U	0.010	0.010	U	0.010	0.010	U	0.010
Total PCBs	0.1	1	0.0098	U	0.0098	0.010	U	0.010	0.057	J	0.010	0.010	U	0.010

J : Result is less than the RL but greater than or equal to the MDL and the concentration is an approximate value.

U : Indicates the analyte was analyzed for but not detected.

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	B-19(1.5-2.0)			B-20(2-2.5)			B-20(10-10.5)			GB-1		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	460-184487-1			460-184487-2			460-184487-3			460-184487-4		
Sampling Date	Use Soil	Restricted Residential	06/15/2019 12:30:00			06/15/2019 12:55:00			06/15/2019 13:00:00			06/15/2019 15:30:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil			Soil		
	Criteria	Criteria												
Unit														
			Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 6010D(MG/KG)														
Aluminum	NA	NA	9080		12.0	6650		12.1	6650		11.7	5230		12.2
Antimony	NA	NA	1.1	U	1.1	1.1	U	1.1	1.1	U	1.1	1.1	U	1.1
Arsenic	13	16	1.6	J	1.2	2.7	J	1.3	3.5		1.2	1.3	J	1.3
Barium	350	400	59.5		2.4	70.0		2.4	271		2.3	70.5		2.4
Beryllium	7.2	72	0.63		0.095	0.42	J	0.096	0.46		0.092	0.39	J	0.096
Cadmium	2.5	4.3	0.15	U	0.15	0.15	U	0.15	0.38	J	0.14	0.15	U	0.15
Calcium	NA	NA	2370		62.8	20000		63.3	43100		60.9	34900		63.7
Chromium	NA	NA	16.5		0.38	12.3		0.38	14.2		0.37	11.2		0.39
Cobalt	NA	NA	7.0	J	1.3	4.5	J	1.3	4.3	J	1.3	4.1	J	1.3
Copper	50	270	27.1		2.8	19.6		2.9	17.4		2.7	13.0		2.9
Iron	NA	NA	16200		15.7	11600		15.8	10300		15.2	10900		15.9
Lead	63	400	11.5		0.56	53.4		0.56	166		0.54	3.1		0.57
Magnesium	NA	NA	5320		62.2	5890		62.7	3420		60.2	19800		63.1
Manganese	1600	2000	282		0.37	185		0.38	191		0.36	159		0.38
Nickel	30	310	13.9		0.78	10.8		0.79	9.3		0.76	9.8		0.80
Potassium	NA	NA	1960		66.3	961	J	66.8	1260		64.3	1700		67.3
Selenium	3.9	180	2.5	U	2.5	2.6	U	2.6	2.5	U	2.5	2.6	U	2.6
Silver	2	180	0.20	U	0.20	0.20	U	0.20	0.20	U	0.20	0.20	U	0.20
Sodium	NA	NA	514	J	85.7	123	J	86.4	263	J	83.1	254	J	87.0
Thallium	NA	NA	0.68	U	0.68	0.69	U	0.69	0.66	U	0.66	0.69	U	0.69
Vanadium	NA	NA	26.7		0.71	17.0		0.71	20.1		0.69	14.7		0.72
Zinc	109	10000	39.3		5.0	77.8		5.0	174		4.8	25.9		5.0
SOIL BY 7471B(MG/KG)														
Mercury	0.18	0.81	0.010	U F1	0.010	0.051		0.0096	0.072		0.011	0.010	U	0.010

Highlighted Concentrations shown in bold type face exceed limits

F1 : MS and/or MSD Recovery is outside acceptance limits.

J : Result is less than the RL but greater than or equal to the MDL and the concentration is an approximate value.

U : Indicates the analyte was analyzed for but not detected.

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	B-19(1.5-2.0)			B-20(2-2.5)			B-20(10-10.5)			GB-1		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	460-184487-1			460-184487-2			460-184487-3			460-184487-4		
Sampling Date	Use Soil	Restricted Residential	06/15/2019 12:30:00			06/15/2019 12:55:00			06/15/2019 13:00:00			06/15/2019 15:30:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil			Soil		
	Criteria	Criteria												
			Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 9012B														
Cyanide, Total (mg/kg)	27	NA	0.11	U F1	0.11	0.10	U	0.10	0.11	U	0.11	0.11	U	0.11

F1 : MS and/or MSD Recovery is outside acceptance limits.
U : Indicates the analyte was analyzed for but not detected.

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	NY 375-6.8(b)	B-21(1.5-2')			B-21(6-6.5')			B-22(5.5-6')		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	& CP-51 T-1	460-187644-1			460-187644-2			460-187644-3		
Sampling Date	Use Soil	Residential	Restricted Residential	07/27/2019 10:15:00			07/27/2019 10:24:00			07/27/2019 10:30:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil		
Dilution Factor	Criteria	Criteria	Criteria	1			1			1		
Unit	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg			mg/kg			mg/kg		
				Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 8260C												
1,1,1-Trichloroethane	0.68	100	100	0.00024	U	0.00024	0.00025	U	0.00025	0.00027	U	0.00027
1,1,2,2-Tetrachloroethane	NA	35	NA	0.00022	U	0.00022	0.00023	U	0.00023	0.00025	U	0.00025
1,1,2-Trichloro-1,2,2-trifluoroethane	NA	100	NA	0.00032	U	0.00032	0.00032	U	0.00032	0.00035	U	0.00035
1,1,2-Trichloroethane	NA	NA	NA	0.00019	U	0.00019	0.00019	U	0.00019	0.00020	U	0.00020
1,1-Dichloroethane	0.27	19	26	0.00022	U	0.00022	0.00022	U	0.00022	0.00024	U	0.00024
1,1-Dichloroethene	0.33	100	100	0.00024	U	0.00024	0.00024	U	0.00024	0.00026	U	0.00026
1,2,3-Trichlorobenzene	NA	NA	NA	0.00019	U	0.00019	0.00019	U	0.00019	0.00021	U	0.00021
1,2,4-Trichlorobenzene	NA	NA	NA	0.00038	U	0.00038	0.00038	U	0.00038	0.00041	U	0.00041
1,2-Dibromo-3-Chloropropane	NA	NA	NA	0.00048	U	0.00048	0.00049	U	0.00049	0.00053	U	0.00053
1,2-Dichlorobenzene	1.1	100	100	0.00015	U	0.00015	0.00015	U	0.00015	0.00017	U	0.00017
1,2-Dichloroethane	0.02	2.3	3.1	0.00031	U	0.00031	0.00031	U	0.00031	0.00034	U	0.00034
1,2-Dichloropropane	NA	NA	NA	0.00044	U	0.00044	0.00045	U	0.00045	0.00049	U	0.00049
1,3-Dichlorobenzene	2.4	17	49	0.00017	U	0.00017	0.00017	U	0.00017	0.00018	U	0.00018
1,4-Dichlorobenzene	1.8	9.8	13	0.00024	U	0.00024	0.00024	U	0.00024	0.00026	U	0.00026
1,4-Dioxane	0.1	9.8	13	0.0096	U	0.0096	0.0097	U	0.0097	0.011	U	0.011
2-Butanone (MEK)	0.12	100	NA	0.0028	U	0.0028	0.0029	U	0.0029	0.0031	U	0.0031
2-Hexanone	NA	NA	NA	0.0018	U	0.0018	0.0018	U	0.0018	0.0020	U	0.0020
4-Methyl-2-pentanone (MIBK)	NA	NA	NA	0.0016	U	0.0016	0.0016	U	0.0016	0.0018	U	0.0018
Acetone	0.05	100	100	0.0060	U	0.0060	0.0061	U	0.0061	0.0066	U	0.0066
Benzene	0.06	2.9	4.8	0.00027	U	0.00027	0.00027	U	0.00027	0.00030	U	0.00030
Bromoform	NA	NA	NA	0.00045	U	0.00045	0.00045	U	0.00045	0.00049	U	0.00049
Bromomethane	NA	NA	NA	0.00050	U	0.00050	0.00050	U	0.00050	0.00055	U	0.00055
Carbon disulfide	NA	100	NA	0.00028	U	0.00028	0.00028	U	0.00028	0.00031	U	0.00031
Carbon tetrachloride	0.76	1.4	2.4	0.00041	U	0.00041	0.00041	U	0.00041	0.00045	U	0.00045
Chlorobenzene	1.1	100	100	0.00019	U	0.00019	0.00019	U	0.00019	0.00020	U	0.00020
Chlorobromomethane	NA	NA	NA	0.00029	U	0.00029	0.00030	U	0.00030	0.00032	U	0.00032
Chlorodibromomethane	NA	NA	NA	0.00020	U	0.00020	0.00021	U	0.00021	0.00022	U	0.00022
Chloroethane	NA	NA	NA	0.00055	U	0.00055	0.00055	U	0.00055	0.00060	U	0.00060
Chloroform	0.37	10	49	0.0014		0.00033	0.0012		0.00034	0.00037	U	0.00037
Chloromethane	NA	NA	NA	0.00046	U	0.00046	0.00046	U	0.00046	0.00050	U	0.00050
cis-1,2-Dichloroethene	0.25	59	100	0.00016	U	0.00016	0.00016	U	0.00016	0.00018	U	0.00018
cis-1,3-Dichloropropene	NA	NA	NA	0.00029	U	0.00029	0.00029	U	0.00029	0.00031	U	0.00031
Cyclohexane	NA	NA	NA	0.00023	U	0.00023	0.00023	U	0.00023	0.00025	U	0.00025
Dichlorobromomethane	NA	NA	NA	0.00027	U	0.00027	0.00027	U	0.00027	0.00030	U	0.00030
Dichlorodifluoromethane	NA	NA	NA	0.00035	U *	0.00035	0.00036	U *	0.00036	0.00039	U	0.00039
Ethylbenzene	1	30	41	0.00021	U	0.00021	0.00021	U	0.00021	0.00023	U	0.00023
Ethylene Dibromide	NA	NA	NA	0.00019	U	0.00019	0.00019	U	0.00019	0.00021	U	0.00021
Isopropylbenzene	NA	100	NA	0.00013	U	0.00013	0.00013	U	0.00013	0.00015	U	0.00015
Methyl acetate	NA	NA	NA	0.0045	U	0.0045	0.0046	U	0.0046	0.0050	U	0.0050

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	NY 375-6.8(b)	B-21(1.5-2')			B-21(6-6.5')			B-22(5.5-6')		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	& CP-51 T-1	460-187644-1			460-187644-2			460-187644-3		
Sampling Date	Use Soil	Residential	Restricted Residential	07/27/2019 10:15:00			07/27/2019 10:24:00			07/27/2019 10:30:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil		
Dilution Factor	Criteria	Criteria	Criteria	1			1			1		
Unit	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg			mg/kg			mg/kg		
				Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 8260C												
Methyl tert-butyl ether	0.93	62	100	0.00013	U	0.00013	0.00013	U	0.00013	0.00014	U	0.00014
Methylcyclohexane	NA	NA	NA	0.00052	U	0.00052	0.00053	U	0.00053	0.00057	U	0.00057
Methylene Chloride	0.05	51	100	0.00049	U	0.00049	0.00049	U	0.00049	0.00053	U	0.00053
m-Xylene & p-Xylene	NA	NA	NA	0.00025	J	0.00018	0.00018	U	0.00018	0.00020	U	0.00020
o-Xylene	NA	NA	NA	0.00020	U	0.00020	0.00021	U	0.00021	0.00022	U	0.00022
Styrene	NA	NA	NA	0.00029	U	0.00029	0.00029	U	0.00029	0.00032	U	0.00032
Tetrachloroethene	1.3	5.5	19	0.00039	J	0.00015	0.00015	U	0.00015	0.00016	U	0.00016
Toluene	0.7	100	100	0.00025	U	0.00025	0.00025	U	0.00025	0.00027	U	0.00027
trans-1,2-Dichloroethene	0.19	100	100	0.00026	U	0.00026	0.00026	U	0.00026	0.00028	U	0.00028
trans-1,3-Dichloropropene	NA	NA	NA	0.00028	U	0.00028	0.00028	U	0.00028	0.00031	U	0.00031
Trichloroethene	0.47	10	21	0.00015	U	0.00015	0.00015	U	0.00015	0.00017	U	0.00017
Trichlorofluoromethane	NA	NA	NA	0.00043	U	0.00043	0.00043	U	0.00043	0.00047	U	0.00047
Vinyl chloride	0.02	0.21	0.9	0.00057	U	0.00057	0.00058	U	0.00058	0.00063	U	0.00063
Total Conc	NA	NA	NA	0.00204			0.0012			0.0		
Total Estimated Conc. (TICs)	NA	NA	NA	0.0*T			0.0*T			0.0*T		

*T There are no TICs reported for the sample

* : LCS or LCSD is outside acceptance limits.

J : Result is less than the RL but greater than or equal to the MDL and the concentration is an approximate value.

U : Indicates the analyte was analyzed for but not detected.

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	NY 375-6.8(b)	B-22(11.5-12')			B-23(2-2.5')			B-23(6.5-7')		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	& CP-51 T-1	460-187644-4			460-187644-5			460-187644-6		
Sampling Date	Use Soil	Residential	Restricted Residential	07/27/2019 10:40:00			07/27/2019 10:47:00			07/27/2019 10:58:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil		
Dilution Factor	Criteria	Criteria	Criteria	1			1			1		
Unit	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg			mg/kg			mg/kg		
				Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 8260C												
1,1,1-Trichloroethane	0.68	100	100	0.00027	U	0.00027	0.00025	U	0.00025	0.00022	U	0.00022
1,1,2,2-Tetrachloroethane	NA	35	NA	0.00024	U	0.00024	0.00023	U	0.00023	0.00021	U	0.00021
1,1,2-Trichloro-1,2,2-trifluoroethane	NA	100	NA	0.00034	U	0.00034	0.00033	U	0.00033	0.00029	U	0.00029
1,1,2-Trichloroethane	NA	NA	NA	0.00020	U	0.00020	0.00019	U	0.00019	0.00017	U	0.00017
1,1-Dichloroethane	0.27	19	26	0.00023	U	0.00023	0.00023	U	0.00023	0.00020	U	0.00020
1,1-Dichloroethene	0.33	100	100	0.00026	U	0.00026	0.00025	U	0.00025	0.00022	U	0.00022
1,2,3-Trichlorobenzene	NA	NA	NA	0.00021	U	0.00021	0.00020	U	0.00020	0.00017	U	0.00017
1,2,4-Trichlorobenzene	NA	NA	NA	0.00041	U	0.00041	0.00039	U	0.00039	0.00035	U	0.00035
1,2-Dibromo-3-Chloropropane	NA	NA	NA	0.00052	U	0.00052	0.00050	U	0.00050	0.00044	U	0.00044
1,2-Dichlorobenzene	1.1	100	100	0.00016	U	0.00016	0.00016	U	0.00016	0.00014	U	0.00014
1,2-Dichloroethane	0.02	2.3	3.1	0.00034	U	0.00034	0.00032	U	0.00032	0.00029	U	0.00029
1,2-Dichloropropane	NA	NA	NA	0.00048	U	0.00048	0.00046	U	0.00046	0.00041	U	0.00041
1,3-Dichlorobenzene	2.4	17	49	0.00018	U	0.00018	0.00017	U	0.00017	0.00015	U	0.00015
1,4-Dichlorobenzene	1.8	9.8	13	0.00026	U	0.00026	0.00025	U	0.00025	0.00022	U	0.00022
1,4-Dioxane	0.1	9.8	13	0.010	U	0.010	0.010	U	0.010	0.0089	U	0.0089
2-Butanone (MEK)	0.12	100	NA	0.0031	U	0.0031	0.0030	U	0.0030	0.0026	U	0.0026
2-Hexanone	NA	NA	NA	0.0019	U	0.0019	0.0019	U	0.0019	0.0017	U	0.0017
4-Methyl-2-pentanone (MIBK)	NA	NA	NA	0.0018	U	0.0018	0.0017	U	0.0017	0.0015	U	0.0015
Acetone	0.05	100	100	0.0065	U	0.0065	0.0063	U	0.0063	0.0055	U	0.0055
Benzene	0.06	2.9	4.8	0.00029	U	0.00029	0.00028	U	0.00028	0.00025	U	0.00025
Bromoform	NA	NA	NA	0.00048	U	0.00048	0.00046	U	0.00046	0.00041	U	0.00041
Bromomethane	NA	NA	NA	0.00054	U	0.00054	0.00052	U	0.00052	0.00046	U	0.00046
Carbon disulfide	NA	100	NA	0.00030	U	0.00030	0.00029	U	0.00029	0.00026	U	0.00026
Carbon tetrachloride	0.76	1.4	2.4	0.00044	U	0.00044	0.00042	U	0.00042	0.00037	U	0.00037
Chlorobenzene	1.1	100	100	0.00020	U	0.00020	0.00019	U	0.00019	0.00017	U	0.00017
Chlorobromomethane	NA	NA	NA	0.00032	U	0.00032	0.00031	U	0.00031	0.00027	U	0.00027
Chlorodibromomethane	NA	NA	NA	0.00022	U	0.00022	0.00021	U	0.00021	0.00019	U	0.00019
Chloroethane	NA	NA	NA	0.00059	U	0.00059	0.00057	U	0.00057	0.00050	U	0.00050
Chloroform	0.37	10	49	0.00036	U	0.00036	0.00035	U	0.00035	0.00031	U	0.00031
Chloromethane	NA	NA	NA	0.00050	U	0.00050	0.00048	U	0.00048	0.00042	U	0.00042
cis-1,2-Dichloroethene	0.25	59	100	0.00017	U	0.00017	0.00017	U	0.00017	0.00015	U	0.00015
cis-1,3-Dichloropropene	NA	NA	NA	0.00031	U	0.00031	0.00030	U	0.00030	0.00026	U	0.00026
Cyclohexane	NA	NA	NA	0.00025	U	0.00025	0.00024	U	0.00024	0.00021	U	0.00021
Dichlorobromomethane	NA	NA	NA	0.00029	U	0.00029	0.00028	U	0.00028	0.00025	U	0.00025
Dichlorodifluoromethane	NA	NA	NA	0.00038	U	0.00038	0.00037	U	0.00037	0.00033	U	0.00033
Ethylbenzene	1	30	41	0.00023	U	0.00023	0.00022	U	0.00022	0.00019	U	0.00019
Ethylene Dibromide	NA	NA	NA	0.00021	U	0.00021	0.00020	U	0.00020	0.00017	U	0.00017
Isopropylbenzene	NA	100	NA	0.00014	U	0.00014	0.00014	U	0.00014	0.00012	U	0.00012
Methyl acetate	NA	NA	NA	0.0049	U	0.0049	0.0047	U	0.0047	0.0041	U	0.0041

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	NY 375-6.8(b)	B-22(11.5-12')			B-23(2-2.5')			B-23(6.5-7')		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	& CP-51 T-1	460-187644-4			460-187644-5			460-187644-6		
Sampling Date	Use Soil	Residential	Restricted Residential	07/27/2019 10:40:00			07/27/2019 10:47:00			07/27/2019 10:58:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil		
Dilution Factor	Criteria	Criteria	Criteria	1			1			1		
Unit	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg			mg/kg			mg/kg		
				Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 8260C												
Methyl tert-butyl ether	0.93	62	100	0.00014	U	0.00014	0.00014	U	0.00014	0.00012	U	0.00012
Methylcyclohexane	NA	NA	NA	0.00057	U	0.00057	0.00055	U	0.00055	0.00048	U	0.00048
Methylene Chloride	0.05	51	100	0.00053	U	0.00053	0.00051	U	0.00051	0.00045	U	0.00045
m-Xylene & p-Xylene	NA	NA	NA	0.00020	U	0.00020	0.00019	U	0.00019	0.00017	U	0.00017
o-Xylene	NA	NA	NA	0.00022	U	0.00022	0.00021	U	0.00021	0.00019	U	0.00019
Styrene	NA	NA	NA	0.00032	U	0.00032	0.00030	U	0.00030	0.00027	U	0.00027
Tetrachloroethene	1.3	5.5	19	0.00016	U	0.00016	0.00016	U	0.00016	0.00014	U	0.00014
Toluene	0.7	100	100	0.00027	U	0.00027	0.00026	U	0.00026	0.00023	U	0.00023
trans-1,2-Dichloroethene	0.19	100	100	0.00028	U	0.00028	0.00027	U	0.00027	0.00024	U	0.00024
trans-1,3-Dichloropropene	NA	NA	NA	0.00030	U	0.00030	0.00029	U	0.00029	0.00026	U	0.00026
Trichloroethene	0.47	10	21	0.00016	U	0.00016	0.00016	U	0.00016	0.00014	U	0.00014
Trichlorofluoromethane	NA	NA	NA	0.00046	U	0.00046	0.00044	U	0.00044	0.00039	U	0.00039
Vinyl chloride	0.02	0.21	0.9	0.00062	U	0.00062	0.00060	U	0.00060	0.00053	U	0.00053
Total Conc	NA	NA	NA	0.0			0.0			0.0		
Total Estimated Conc. (TICs)	NA	NA	NA	0.0*T			0.0*T			0.0*T		

*T There are no TICs reported for the sample

* : LCS or LCSD is outside acceptance limits.

J : Result is less than the RL but greater than or equal to the MDL and the concentration is an approximate value.

U : Indicates the analyte was analyzed for but not detected.

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	NY 375-6.8(b)	B-24(1.5-2')			B-24(5.5-6')			B-25(1.5-2')		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	& CP-51 T-1	460-187644-7			460-187644-8			460-187644-9		
Sampling Date	Use Soil	Residential	Restricted Residential	07/27/2019 11:15:00			07/27/2019 11:25:00			07/27/2019 11:50:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil		
Dilution Factor	Criteria	Criteria	Criteria	1			1			1		
Unit	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg			mg/kg			mg/kg		
				Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 8260C												
1,1,1-Trichloroethane	0.68	100	100	0.00028	U	0.00028	0.00027	U	0.00027	0.00028	U	0.00028
1,1,2,2-Tetrachloroethane	NA	35	NA	0.00026	U	0.00026	0.00024	U	0.00024	0.00026	U	0.00026
1,1,2-Trichloro-1,2,2-trifluoroethane	NA	100	NA	0.00036	U	0.00036	0.00034	U	0.00034	0.00037	U	0.00037
1,1,2-Trichloroethane	NA	NA	NA	0.00022	U	0.00022	0.00020	U	0.00020	0.00022	U	0.00022
1,1-Dichloroethane	0.27	19	26	0.00025	U	0.00025	0.00024	U	0.00024	0.00025	U	0.00025
1,1-Dichloroethene	0.33	100	100	0.00027	U	0.00027	0.00026	U	0.00026	0.00028	U	0.00028
1,2,3-Trichlorobenzene	NA	NA	NA	0.00022	U	0.00022	0.00021	U	0.00021	0.00022	U	0.00022
1,2,4-Trichlorobenzene	NA	NA	NA	0.00043	U	0.00043	0.00041	U	0.00041	0.00044	U	0.00044
1,2-Dibromo-3-Chloropropane	NA	NA	NA	0.00056	U	0.00056	0.00053	U	0.00053	0.00056	U	0.00056
1,2-Dichlorobenzene	1.1	100	100	0.00017	U	0.00017	0.00016	U	0.00016	0.00018	U	0.00018
1,2-Dichloroethane	0.02	2.3	3.1	0.00036	U	0.00036	0.00034	U	0.00034	0.00036	U	0.00036
1,2-Dichloropropane	NA	NA	NA	0.00051	U	0.00051	0.00048	U	0.00048	0.00052	U	0.00052
1,3-Dichlorobenzene	2.4	17	49	0.00019	U	0.00019	0.00018	U	0.00018	0.00019	U	0.00019
1,4-Dichlorobenzene	1.8	9.8	13	0.00027	U	0.00027	0.00026	U	0.00026	0.00028	U	0.00028
1,4-Dioxane	0.1	9.8	13	0.011	U	0.011	0.011	U	0.011	0.011	U	0.011
2-Butanone (MEK)	0.12	100	NA	0.0033	U	0.0033	0.0031	U	0.0031	0.0033	U	0.0033
2-Hexanone	NA	NA	NA	0.0021	U	0.0021	0.0020	U	0.0020	0.0021	U	0.0021
4-Methyl-2-pentanone (MIBK)	NA	NA	NA	0.0019	U	0.0019	0.0018	U	0.0018	0.0019	U	0.0019
Acetone	0.05	100	100	0.0069	U	0.0069	0.0065	U	0.0065	0.0070	U	0.0070
Benzene	0.06	2.9	4.8	0.00031	U	0.00031	0.00030	U	0.00030	0.00032	U	0.00032
Bromoform	NA	NA	NA	0.00051	U	0.00051	0.00049	U	0.00049	0.00052	U	0.00052
Bromomethane	NA	NA	NA	0.00057	U	0.00057	0.00054	U	0.00054	0.00058	U	0.00058
Carbon disulfide	NA	100	NA	0.00032	U	0.00032	0.00030	U	0.00030	0.00033	U	0.00033
Carbon tetrachloride	0.76	1.4	2.4	0.00047	U	0.00047	0.00044	U	0.00044	0.00047	U	0.00047
Chlorobenzene	1.1	100	100	0.00021	U	0.00021	0.00020	U	0.00020	0.00022	U	0.00022
Chlorobromomethane	NA	NA	NA	0.00034	U	0.00034	0.00032	U	0.00032	0.00034	U	0.00034
Chlorodibromomethane	NA	NA	NA	0.00023	U	0.00023	0.00022	U	0.00022	0.00024	U	0.00024
Chloroethane	NA	NA	NA	0.00063	U	0.00063	0.00060	U	0.00060	0.00064	U	0.00064
Chloroform	0.37	10	49	0.00039	U	0.00039	0.00036	U	0.00036	0.00039	U	0.00039
Chloromethane	NA	NA	NA	0.00053	U	0.00053	0.00050	U	0.00050	0.00053	U	0.00053
cis-1,2-Dichloroethene	0.25	59	100	0.00018	U	0.00018	0.00017	U	0.00017	0.00019	U	0.00019
cis-1,3-Dichloropropene	NA	NA	NA	0.00033	U	0.00033	0.00031	U	0.00031	0.00033	U	0.00033
Cyclohexane	NA	NA	NA	0.00027	U	0.00027	0.00025	U	0.00025	0.00027	U	0.00027
Dichlorobromomethane	NA	NA	NA	0.00031	U	0.00031	0.00029	U	0.00029	0.00031	U	0.00031
Dichlorodifluoromethane	NA	NA	NA	0.00041	U	0.00041	0.00039	U	0.00039	0.00041	U	0.00041
Ethylbenzene	1	30	41	0.00024	U	0.00024	0.00023	U	0.00023	0.00024	U	0.00024
Ethylene Dibromide	NA	NA	NA	0.00022	U	0.00022	0.00021	U	0.00021	0.00022	U	0.00022
Isopropylbenzene	NA	100	NA	0.00015	U	0.00015	0.00014	U	0.00014	0.00015	U	0.00015
Methyl acetate	NA	NA	NA	0.0052	U	0.0052	0.0049	U	0.0049	0.0053	U	0.0053

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	NY 375-6.8(b)	B-24(1.5-2')			B-24(5.5-6')			B-25(1.5-2')		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	& CP-51 T-1	460-187644-7			460-187644-8			460-187644-9		
Sampling Date	Use Soil	Residential	Restricted Residential	07/27/2019 11:15:00			07/27/2019 11:25:00			07/27/2019 11:50:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil		
Dilution Factor	Criteria	Criteria	Criteria	1			1			1		
Unit	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg			mg/kg			mg/kg		
				Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 8260C												
Methyl tert-butyl ether	0.93	62	100	0.00015	U	0.00015	0.00014	U	0.00014	0.00015	U	0.00015
Methylcyclohexane	NA	NA	NA	0.00060	U	0.00060	0.00057	U	0.00057	0.00061	U	0.00061
Methylene Chloride	0.05	51	100	0.00056	U	0.00056	0.0021		0.00053	0.00057	U	0.00057
m-Xylene & p-Xylene	NA	NA	NA	0.00041	J	0.00021	0.00020	U	0.00020	0.00021	U	0.00021
o-Xylene	NA	NA	NA	0.00023	U	0.00023	0.00022	U	0.00022	0.00024	U	0.00024
Styrene	NA	NA	NA	0.00034	U	0.00034	0.00032	U	0.00032	0.00034	U	0.00034
Tetrachloroethene	1.3	5.5	19	0.00017	U	0.00017	0.00016	U	0.00016	0.00017	U	0.00017
Toluene	0.7	100	100	0.00028	U	0.00028	0.00027	U	0.00027	0.00029	U	0.00029
trans-1,2-Dichloroethene	0.19	100	100	0.00030	U	0.00030	0.00028	U	0.00028	0.00030	U	0.00030
trans-1,3-Dichloropropene	NA	NA	NA	0.00032	U	0.00032	0.00030	U	0.00030	0.00033	U	0.00033
Trichloroethene	0.47	10	21	0.00017	U	0.00017	0.00016	U	0.00016	0.00018	U	0.00018
Trichlorofluoromethane	NA	NA	NA	0.00049	U	0.00049	0.00060	J	0.00046	0.00050	U	0.00050
Vinyl chloride	0.02	0.21	0.9	0.00066	U	0.00066	0.00062	U	0.00062	0.00067	U	0.00067
Total Conc	NA	NA	NA	0.00041			0.0027			0.0		
Total Estimated Conc. (TICs)	NA	NA	NA	0.0*T			0.0*T			0.0*T		

*T There are no TICs reported for the sample

* : LCS or LCSD is outside acceptance limits.

J : Result is less than the RL but greater than or equal to the MDL and the concentration is an approximate value.

U : Indicates the analyte was analyzed for but not detected.

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	NY 375-6.8(b)	B-25(6.5-7')			TW-1(1.5-2')			TW-1(10-10.5')		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	& CP-51 T-1	460-187644-10			460-187644-11			460-187644-12		
Sampling Date	Use Soil	Residential	Restricted Residential	07/27/2019 12:00:00			07/27/2019 12:10:00			07/27/2019 12:20:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil		
Dilution Factor	Criteria	Criteria	Criteria	1			1			1		
Unit	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg			mg/kg			mg/kg		
	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 8260C												
1,1,1-Trichloroethane	0.68	100	100	0.00025	U	0.00025	0.00028	U	0.00028	0.00025	U	0.00025
1,1,2,2-Tetrachloroethane	NA	35	NA	0.00023	U	0.00023	0.00025	U	0.00025	0.00023	U	0.00023
1,1,2-Trichloro-1,2,2-trifluoroethane	NA	100	NA	0.00033	U	0.00033	0.00036	U	0.00036	0.00033	U	0.00033
1,1,2-Trichloroethane	NA	NA	NA	0.00019	U	0.00019	0.00021	U	0.00021	0.00019	U	0.00019
1,1-Dichloroethane	0.27	19	26	0.00022	U	0.00022	0.00024	U	0.00024	0.00023	U	0.00023
1,1-Dichloroethene	0.33	100	100	0.00024	U	0.00024	0.00027	U	0.00027	0.00025	U	0.00025
1,2,3-Trichlorobenzene	NA	NA	NA	0.00020	U	0.00020	0.00022	U	0.00022	0.00020	U	0.00020
1,2,4-Trichlorobenzene	NA	NA	NA	0.00039	U	0.00039	0.00043	U	0.00043	0.00039	U	0.00039
1,2-Dibromo-3-Chloropropane	NA	NA	NA	0.00050	U	0.00050	0.00055	U	0.00055	0.00050	U	0.00050
1,2-Dichlorobenzene	1.1	100	100	0.00016	U	0.00016	0.00017	U	0.00017	0.00016	U	0.00016
1,2-Dichloroethane	0.02	2.3	3.1	0.00032	U	0.00032	0.00035	U	0.00035	0.00032	U	0.00032
1,2-Dichloropropane	NA	NA	NA	0.00046	U	0.00046	0.00050	U	0.00050	0.00046	U	0.00046
1,3-Dichlorobenzene	2.4	17	49	0.00017	U	0.00017	0.00019	U	0.00019	0.00017	U	0.00017
1,4-Dichlorobenzene	1.8	9.8	13	0.00024	U	0.00024	0.00027	U	0.00027	0.00025	U	0.00025
1,4-Dioxane	0.1	9.8	13	0.010	U	0.010	0.011	U	0.011	0.010	U	0.010
2-Butanone (MEK)	0.12	100	NA	0.0029	U	0.0029	0.0032	U	0.0032	0.0030	U	0.0030
2-Hexanone	NA	NA	NA	0.0019	U	0.0019	0.0020	U	0.0020	0.0019	U	0.0019
4-Methyl-2-pentanone (MIBK)	NA	NA	NA	0.0017	U	0.0017	0.0018	U	0.0018	0.0017	U	0.0017
Acetone	0.05	100	100	0.0062	U	0.0062	0.0068	U	0.0068	0.0063	U	0.0063
Benzene	0.06	2.9	4.8	0.00028	U	0.00028	0.00031	U	0.00031	0.00028	U	0.00028
Bromoform	NA	NA	NA	0.00046	U	0.00046	0.00050	U	0.00050	0.00046	U	0.00046
Bromomethane	NA	NA	NA	0.00051	U	0.00051	0.00056	U	0.00056	0.00052	U	0.00052
Carbon disulfide	NA	100	NA	0.00029	U	0.00029	0.00032	U	0.00032	0.00029	U	0.00029
Carbon tetrachloride	0.76	1.4	2.4	0.00042	U	0.00042	0.00046	U	0.00046	0.00042	U	0.00042
Chlorobenzene	1.1	100	100	0.00019	U	0.00019	0.00021	U	0.00021	0.00019	U	0.00019
Chlorobromomethane	NA	NA	NA	0.00031	U	0.00031	0.00033	U	0.00033	0.00031	U	0.00031
Chlorodibromomethane	NA	NA	NA	0.00021	U	0.00021	0.00023	U	0.00023	0.00021	U	0.00021
Chloroethane	NA	NA	NA	0.00057	U	0.00057	0.00062	U	0.00062	0.00057	U	0.00057
Chloroform	0.37	10	49	0.00035	U	0.00035	0.00038	U	0.00038	0.00035	U	0.00035
Chloromethane	NA	NA	NA	0.00047	U	0.00047	0.00052	U	0.00052	0.00048	U	0.00048
cis-1,2-Dichloroethene	0.25	59	100	0.00017	U	0.00017	0.00018	U	0.00018	0.00017	U	0.00017
cis-1,3-Dichloropropene	NA	NA	NA	0.00030	U	0.00030	0.00032	U	0.00032	0.00030	U	0.00030
Cyclohexane	NA	NA	NA	0.00024	U	0.00024	0.00026	U	0.00026	0.00024	U	0.00024
Dichlorobromomethane	NA	NA	NA	0.00028	U	0.00028	0.00031	U	0.00031	0.00028	U	0.00028
Dichlorodifluoromethane	NA	NA	NA	0.00037	U *	0.00037	0.00040	U *	0.00040	0.00037	U *	0.00037
Ethylbenzene	1	30	41	0.00022	U	0.00022	0.00024	U	0.00024	0.00022	U	0.00022
Ethylene Dibromide	NA	NA	NA	0.00020	U	0.00020	0.00021	U	0.00021	0.00020	U	0.00020
Isopropylbenzene	NA	100	NA	0.00014	U	0.00014	0.00015	U	0.00015	0.00014	U	0.00014
Methyl acetate	NA	NA	NA	0.0047	U	0.0047	0.0051	U	0.0051	0.0047	U	0.0047

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	NY 375-6.8(b)	B-25(6.5-7')			TW-1(1.5-2')			TW-1(10-10.5')		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	& CP-51 T-1	460-187644-10			460-187644-11			460-187644-12		
Sampling Date	Use Soil	Residential	Restricted Residential	07/27/2019 12:00:00			07/27/2019 12:10:00			07/27/2019 12:20:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil		
Dilution Factor	Criteria	Criteria	Criteria	1			1			1		
Unit	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg			mg/kg			mg/kg		
				Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 8260C												
Methyl tert-butyl ether	0.93	62	100	0.00014	U	0.00014	0.00015	U	0.00015	0.00014	U	0.00014
Methylcyclohexane	NA	NA	NA	0.00054	U	0.00054	0.00059	U	0.00059	0.00055	U	0.00055
Methylene Chloride	0.05	51	100	0.00050	U	0.00050	0.00055	U	0.00055	0.00051	U	0.00051
m-Xylene & p-Xylene	NA	NA	NA	0.00019	U	0.00019	0.00021	U	0.00021	0.00019	U	0.00019
o-Xylene	NA	NA	NA	0.00021	U	0.00021	0.00023	U	0.00023	0.00021	U	0.00021
Styrene	NA	NA	NA	0.00030	U	0.00030	0.00033	U	0.00033	0.00030	U	0.00030
Tetrachloroethene	1.3	5.5	19	0.00016	U	0.00016	0.00017	U	0.00017	0.00016	U	0.00016
Toluene	0.7	100	100	0.00025	U	0.00025	0.00028	U	0.00028	0.00026	U	0.00026
trans-1,2-Dichloroethene	0.19	100	100	0.00027	U	0.00027	0.00029	U	0.00029	0.00027	U	0.00027
trans-1,3-Dichloropropene	NA	NA	NA	0.00029	U	0.00029	0.00032	U	0.00032	0.00029	U	0.00029
Trichloroethene	0.47	10	21	0.00016	U	0.00016	0.00017	U	0.00017	0.00016	U	0.00016
Trichlorofluoromethane	NA	NA	NA	0.00044	U	0.00044	0.00048	U	0.00048	0.00044	U	0.00044
Vinyl chloride	0.02	0.21	0.9	0.00059	U	0.00059	0.00065	U	0.00065	0.00060	U	0.00060
Total Conc	NA	NA	NA	0.0			0.0			0.0		
Total Estimated Conc. (TICs)	NA	NA	NA	0.0*T			0.0*T			0.0*T		

*T There are no TICs reported for the sample

* : LCS or LCSD is outside acceptance limits.

J : Result is less than the RL but greater than or equal to the MDL and the concentration is an approximate value.

U : Indicates the analyte was analyzed for but not detected.

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	NY 375-6.8(b)	TW-2(5-5.5')			TW-2(11.5-12')			TW-3(1-1.5')		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	& CP-51 T-1	460-187644-13			460-187644-14			460-187644-15		
Sampling Date	Use Soil	Residential	Restricted Residential	07/27/2019 12:30:00			07/27/2019 12:40:00			07/27/2019 12:50:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil		
Dilution Factor	Criteria	Criteria	Criteria	1			1			1		
Unit	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg			mg/kg			mg/kg		
				Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 8260C												
1,1,1-Trichloroethane	0.68	100	100	0.00024	U	0.00024	0.00026	U	0.00026	0.00029	U	0.00029
1,1,2,2-Tetrachloroethane	NA	35	NA	0.00022	U	0.00022	0.00024	U	0.00024	0.00027	U	0.00027
1,1,2-Trichloro-1,2,2-trifluoroethane	NA	100	NA	0.00031	U	0.00031	0.00034	U	0.00034	0.00038	U	0.00038
1,1,2-Trichloroethane	NA	NA	NA	0.00018	U	0.00018	0.00020	U	0.00020	0.00022	U	0.00022
1,1-Dichloroethane	0.27	19	26	0.00021	U	0.00021	0.00023	U	0.00023	0.00026	U	0.00026
1,1-Dichloroethene	0.33	100	100	0.00023	U	0.00023	0.00025	U	0.00025	0.00028	U	0.00028
1,2,3-Trichlorobenzene	NA	NA	NA	0.00019	U	0.00019	0.00020	U	0.00020	0.00023	U	0.00023
1,2,4-Trichlorobenzene	NA	NA	NA	0.00037	U	0.00037	0.00040	U	0.00040	0.00045	U	0.00045
1,2-Dibromo-3-Chloropropane	NA	NA	NA	0.00048	U	0.00048	0.00052	U	0.00052	0.00057	U	0.00057
1,2-Dichlorobenzene	1.1	100	100	0.00015	U	0.00015	0.00016	U	0.00016	0.00018	U	0.00018
1,2-Dichloroethane	0.02	2.3	3.1	0.00031	U	0.00031	0.00033	U	0.00033	0.00037	U	0.00037
1,2-Dichloropropane	NA	NA	NA	0.00044	U	0.00044	0.00048	U	0.00048	0.00053	U	0.00053
1,3-Dichlorobenzene	2.4	17	49	0.00016	U	0.00016	0.00018	U	0.00018	0.00020	U	0.00020
1,4-Dichlorobenzene	1.8	9.8	13	0.00023	U	0.00023	0.00025	U	0.00025	0.00028	U	0.00028
1,4-Dioxane	0.1	9.8	13	0.00095	U	0.00095	0.010	U	0.010	0.011	U	0.011
2-Butanone (MEK)	0.12	100	NA	0.0028	U	0.0028	0.0030	U	0.0030	0.0034	U	0.0034
2-Hexanone	NA	NA	NA	0.0018	U	0.0018	0.0019	U	0.0019	0.0021	U	0.0021
4-Methyl-2-pentanone (MIBK)	NA	NA	NA	0.0016	U	0.0016	0.0017	U	0.0017	0.0019	U	0.0019
Acetone	0.05	100	100	0.0059	U	0.0059	0.0064	U	0.0064	0.0071	U	0.0071
Benzene	0.06	2.9	4.8	0.00027	U	0.00027	0.00029	U	0.00029	0.00032	U	0.00032
Bromoform	NA	NA	NA	0.00044	U	0.00044	0.00048	U	0.00048	0.00053	U	0.00053
Bromomethane	NA	NA	NA	0.00049	U	0.00049	0.00053	U	0.00053	0.00059	U	0.00059
Carbon disulfide	NA	100	NA	0.00028	U	0.00028	0.00030	U	0.00030	0.00033	U	0.00033
Carbon tetrachloride	0.76	1.4	2.4	0.00040	U	0.00040	0.00043	U	0.00043	0.00048	U	0.00048
Chlorobenzene	1.1	100	100	0.00018	U	0.00018	0.00020	U	0.00020	0.00022	U	0.00022
Chlorobromomethane	NA	NA	NA	0.00029	U	0.00029	0.00032	U	0.00032	0.00035	U	0.00035
Chlorodibromomethane	NA	NA	NA	0.00020	U	0.00020	0.00022	U	0.00022	0.00024	U	0.00024
Chloroethane	NA	NA	NA	0.00054	U	0.00054	0.00059	U	0.00059	0.00065	U	0.00065
Chloroform	0.37	10	49	0.00033	U	0.00033	0.00036	U	0.00036	0.00040	U	0.00040
Chloromethane	NA	NA	NA	0.00045	U	0.00045	0.00049	U	0.00049	0.00054	U	0.00054
cis-1,2-Dichloroethene	0.25	59	100	0.00016	U	0.00016	0.00017	U	0.00017	0.00019	U	0.00019
cis-1,3-Dichloropropene	NA	NA	NA	0.00028	U	0.00028	0.00031	U	0.00031	0.00034	U	0.00034
Cyclohexane	NA	NA	NA	0.00023	U	0.00023	0.00025	U	0.00025	0.00028	U	0.00028
Dichlorobromomethane	NA	NA	NA	0.00027	U	0.00027	0.00029	U	0.00029	0.00032	U	0.00032
Dichlorodifluoromethane	NA	NA	NA	0.00035	U *	0.00035	0.00038	U *	0.00038	0.00042	U *	0.00042
Ethylbenzene	1	30	41	0.00021	U	0.00021	0.00022	U	0.00022	0.00025	U	0.00025
Ethylene Dibromide	NA	NA	NA	0.00019	U	0.00019	0.00020	U	0.00020	0.00022	U	0.00022
Isopropylbenzene	NA	100	NA	0.00013	U	0.00013	0.00014	U	0.00014	0.00016	U	0.00016
Methyl acetate	NA	NA	NA	0.0045	U	0.0045	0.0048	U	0.0048	0.0054	U	0.0054

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	NY 375-6.8(b)	TW-2(5-5.5')			TW-2(11.5-12')			TW-3(1-1.5')		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	& CP-51 T-1	460-187644-13			460-187644-14			460-187644-15		
Sampling Date	Use Soil	Residential	Restricted Residential	07/27/2019 12:30:00			07/27/2019 12:40:00			07/27/2019 12:50:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil		
Dilution Factor	Criteria	Criteria	Criteria	1			1			1		
Unit	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg			mg/kg			mg/kg		
				Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 8260C												
Methyl tert-butyl ether	0.93	62	100	0.00013	U	0.00013	0.00014	U	0.00014	0.00016	U	0.00016
Methylcyclohexane	NA	NA	NA	0.00052	U	0.00052	0.00056	U	0.00056	0.00062	U	0.00062
Methylene Chloride	0.05	51	100	0.00048	U	0.00048	0.00052	U	0.00052	0.00058	U	0.00058
m-Xylene & p-Xylene	NA	NA	NA	0.00018	U	0.00018	0.00028	J	0.00020	0.00022	U	0.00022
o-Xylene	NA	NA	NA	0.00020	U	0.00020	0.00022	U	0.00022	0.00024	U	0.00024
Styrene	NA	NA	NA	0.00029	U	0.00029	0.00031	U	0.00031	0.00035	U	0.00035
Tetrachloroethene	1.3	5.5	19	0.00015	U	0.00015	0.00016	U	0.00016	0.00018	U	0.00018
Toluene	0.7	100	100	0.00024	U	0.00024	0.00026	U	0.00026	0.00029	U	0.00029
trans-1,2-Dichloroethene	0.19	100	100	0.00026	U	0.00026	0.00028	U	0.00028	0.00031	U	0.00031
trans-1,3-Dichloropropene	NA	NA	NA	0.00028	U	0.00028	0.00030	U	0.00030	0.00033	U	0.00033
Trichloroethene	0.47	10	21	0.00015	U	0.00015	0.00016	U	0.00016	0.00018	U	0.00018
Trichlorofluoromethane	NA	NA	NA	0.00042	U	0.00042	0.00046	U	0.00046	0.00051	U	0.00051
Vinyl chloride	0.02	0.21	0.9	0.00057	U	0.00057	0.00061	U	0.00061	0.00068	U	0.00068
Total Conc	NA	NA	NA	0.0			0.00028			0.0		
Total Estimated Conc. (TICs)	NA	NA	NA	0.0*T			0.0*T			0.0*T		

*T There are no TICs reported for the sample

* : LCS or LCSD is outside acceptance limits.

J : Result is less than the RL but greater than or equal to the MDL and the concentration is an approximate value.

U : Indicates the analyte was analyzed for but not detected.

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	NY 375-6.8(b)	TW-3(12-12.5')		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	& CP-51 T-1	460-187644-16		
Sampling Date	Use Soil	Residential	Restricted Residential	07/27/2019 12:55:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil Cleanup	Soil		
Dilution Factor	Criteria	Criteria	Criteria	1		
Unit	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg		
				Result	Q	MDL
SOIL BY 8260C						
1,1,1-Trichloroethane	0.68	100	100	0.00031	U	0.00031
1,1,2,2-Tetrachloroethane	NA	35	NA	0.00028	U	0.00028
1,1,2-Trichloro-1,2,2-trifluoroethane	NA	100	NA	0.00040	U	0.00040
1,1,2-Trichloroethane	NA	NA	NA	0.00024	U	0.00024
1,1-Dichloroethane	0.27	19	26	0.00027	U	0.00027
1,1-Dichloroethene	0.33	100	100	0.00030	U	0.00030
1,2,3-Trichlorobenzene	NA	NA	NA	0.00024	U	0.00024
1,2,4-Trichlorobenzene	NA	NA	NA	0.00048	U	0.00048
1,2-Dibromo-3-Chloropropane	NA	NA	NA	0.00061	U	0.00061
1,2-Dichlorobenzene	1.1	100	100	0.00019	U	0.00019
1,2-Dichloroethane	0.02	2.3	3.1	0.00039	U	0.00039
1,2-Dichloropropane	NA	NA	NA	0.00056	U	0.00056
1,3-Dichlorobenzene	2.4	17	49	0.00021	U	0.00021
1,4-Dichlorobenzene	1.8	9.8	13	0.00030	U	0.00030
1,4-Dioxane	0.1	9.8	13	0.012	U	0.012
2-Butanone (MEK)	0.12	100	NA	0.0036	U	0.0036
2-Hexanone	NA	NA	NA	0.0023	U	0.0023
4-Methyl-2-pentanone (MIBK)	NA	NA	NA	0.0021	U	0.0021
Acetone	0.05	100	100	0.0076	U	0.0076
Benzene	0.06	2.9	4.8	0.00034	U	0.00034
Bromoform	NA	NA	NA	0.00056	U	0.00056
Bromomethane	NA	NA	NA	0.00063	U	0.00063
Carbon disulfide	NA	100	NA	0.00035	U	0.00035
Carbon tetrachloride	0.76	1.4	2.4	0.00051	U	0.00051
Chlorobenzene	1.1	100	100	0.00023	U	0.00023
Chlorobromomethane	NA	NA	NA	0.00037	U	0.00037
Chlorodibromomethane	NA	NA	NA	0.00026	U	0.00026
Chloroethane	NA	NA	NA	0.00069	U	0.00069
Chloroform	0.37	10	49	0.00042	U	0.00042
Chloromethane	NA	NA	NA	0.00058	U	0.00058
cis-1,2-Dichloroethene	0.25	59	100	0.00020	U	0.00020
cis-1,3-Dichloropropene	NA	NA	NA	0.00036	U	0.00036
Cyclohexane	NA	NA	NA	0.00029	U	0.00029
Dichlorobromomethane	NA	NA	NA	0.00034	U	0.00034
Dichlorodifluoromethane	NA	NA	NA	0.00045	U *	0.00045
Ethylbenzene	1	30	41	0.00026	U	0.00026
Ethylene Dibromide	NA	NA	NA	0.00024	U	0.00024
Isopropylbenzene	NA	100	NA	0.00017	U	0.00017
Methyl acetate	NA	NA	NA	0.0057	U	0.0057

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	NY 375-6.8(b)	TW-3(12-12.5')		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	& CP-51 T-1	460-187644-16		
Sampling Date	Use Soil	Residential	Restricted Residential	07/27/2019 12:55:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil Cleanup	Soil		
Dilution Factor	Criteria	Criteria	Criteria	1		
Unit	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg		
				Result	Q	MDL
SOIL BY 8260C						
Methyl tert-butyl ether	0.93	62	100	0.00017	U	0.00017
Methylcyclohexane	NA	NA	NA	0.00066	U	0.00066
Methylene Chloride	0.05	51	100	0.00062	U	0.00062
m-Xylene & p-Xylene	NA	NA	NA	0.00023	U	0.00023
o-Xylene	NA	NA	NA	0.00026	U	0.00026
Styrene	NA	NA	NA	0.00037	U	0.00037
Tetrachloroethene	1.3	5.5	19	0.00019	U	0.00019
Toluene	0.7	100	100	0.00031	U	0.00031
trans-1,2-Dichloroethene	0.19	100	100	0.00033	U	0.00033
trans-1,3-Dichloropropene	NA	NA	NA	0.00035	U	0.00035
Trichloroethene	0.47	10	21	0.00019	U	0.00019
Trichlorofluoromethane	NA	NA	NA	0.00054	U	0.00054
Vinyl chloride	0.02	0.21	0.9	0.00072	U	0.00072
Total Conc	NA	NA	NA	0.0		
Total Estimated Conc. (TICs)	NA	NA	NA	0.0*T		

*T There are no TICs reported for the sample

* : LCS or LCSD is outside acceptance limits.

J : Result is less than the RL but greater than or equal to the MDL and the concentration is an approximate value.

U : Indicates the analyte was analyzed for but not detected.

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	NY 375-6.8(b)	B-21(1.5-2')			B-21(6-6.5')			B-22(5.5-6')		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	& CP-51 T-1	460-187644-1			460-187644-2			460-187644-3		
Sampling Date	Use Soil	Residential	Restricted Residential	07/27/2019 10:15:00			07/27/2019 10:24:00			07/27/2019 10:30:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil		
Dilution Factor	Criteria	Criteria	Criteria	1			2			1		
Unit	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg			mg/kg			mg/kg		
				Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 8270D												
1,1'-Biphenyl	NA	NA	NA	0.0048	U	0.0048	0.17	J	0.0097	0.0048	U	0.0048
1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	NA	NA	NA	0.0047	U	0.0047	0.0095	U	0.0095	0.0047	U	0.0047
2,2'-oxybis[1-chloropropane]	NA	NA	NA	0.0065	U	0.0065	0.013	U	0.013	0.0065	U	0.0065
2,3,4,6-Tetrachlorophenol	NA	NA	NA	0.024	U	0.024	0.049	U	0.049	0.025	U	0.025
2,4,5-Trichlorophenol	NA	100	NA	0.012	U	0.012	0.024	U	0.024	0.012	U	0.012
2,4,6-Trichlorophenol	NA	NA	NA	0.018	U	0.018	0.037	U	0.037	0.018	U	0.018
2,4-Dichlorophenol	NA	100	NA	0.0076	U	0.0076	0.015	U	0.015	0.0076	U	0.0076
2,4-Dimethylphenol	NA	NA	NA	0.016	U	0.016	0.032	U	0.032	0.016	U	0.016
2,4-Dinitrophenol	NA	100	NA	0.18	U	0.18	0.36	U	0.36	0.18	U	0.18
2,4-Dinitrotoluene	NA	NA	NA	0.018	U	0.018	0.037	U	0.037	0.018	U	0.018
2,6-Dinitrotoluene	NA	1.03	NA	0.012	U	0.012	0.024	U	0.024	0.012	U	0.012
2-Chloronaphthalene	NA	NA	NA	0.017	U	0.017	0.034	U	0.034	0.017	U	0.017
2-Chlorophenol	NA	100	NA	0.0051	U	0.0051	0.010	U	0.010	0.0051	U	0.0051
2-Methylnaphthalene	NA	0.41	NA	0.0045	U	0.0045	0.60	J	0.0091	0.0045	U	0.0045
2-Methylphenol	0.33	100	100	0.0058	U	0.0058	0.012	U	0.012	0.0058	U	0.0058
2-Nitroaniline	NA	NA	NA	0.014	U	0.014	0.027	U	0.027	0.014	U	0.014
2-Nitrophenol	NA	NA	NA	0.012	U *	0.012	0.023	U *	0.023	0.012	U *	0.012
3,3'-Dichlorobenzidine	NA	NA	NA	0.055	U	0.055	0.11	U	0.11	0.055	U	0.055
3-Nitroaniline	NA	NA	NA	0.020	U	0.020	0.039	U	0.039	0.020	U	0.020
4,6-Dinitro-2-methylphenol	NA	NA	NA	0.059	U	0.059	0.12	U	0.12	0.059	U	0.059
4-Bromophenyl phenyl ether	NA	NA	NA	0.0047	U	0.0047	0.0094	U	0.0094	0.0047	U	0.0047
4-Chloro-3-methylphenol	NA	NA	NA	0.0060	U	0.0060	0.012	U	0.012	0.0060	U	0.0060
4-Chloroaniline	NA	100	NA	0.025	U	0.025	0.051	U	0.051	0.025	U	0.025
4-Chlorophenyl phenyl ether	NA	NA	NA	0.0057	U	0.0057	0.011	U	0.011	0.0057	U	0.0057
4-Methylphenol	0.33	34	100	0.0062	U	0.0062	0.039	J	0.012	0.0062	U	0.0062
4-Nitroaniline	NA	NA	NA	0.013	U	0.013	0.027	U	0.027	0.013	U	0.013
4-Nitrophenol	NA	NA	NA	0.059	U	0.059	0.12	U	0.12	0.059	U	0.059
Acenaphthene	20	100	100	0.026	U	0.026	1.8		0.053	0.026	U	0.026
Acenaphthylene	100	100	100	0.0037	U	0.0037	0.19	J	0.0075	0.0037	U	0.0037
Acetophenone	NA	NA	NA	0.0058	U	0.0058	0.012	U	0.012	0.0058	U	0.0058
Anthracene	100	100	100	0.0040	U	0.0040	2.6		0.0081	0.0040	U	0.0040
Atrazine	NA	NA	NA	0.0091	U	0.0091	0.018	U	0.018	0.0091	U	0.0091
Benzaldehyde	NA	NA	NA	0.016	U	0.016	0.032	U	0.032	0.016	U	0.016
Benzo[a]anthracene	1	1	1	0.044		0.013	6.5		0.025	0.013	U	0.013
Benzo[a]pyrene	1	1	1	0.038		0.0096	5.3		0.019	0.0096	U	0.0096
Benzo[b]fluoranthene	1	1	1	0.050		0.0094	7.3		0.019	0.0094	U	0.0094
Benzo[g,h,i]perylene	100	100	100	0.027	J	0.011	2.4		0.021	0.011	U	0.011
Benzo[k]fluoranthene	0.8	1	3.9	0.020	J	0.0071	3.1		0.014	0.0071	U	0.0071
Bis(2-chloroethoxy)methane	NA	NA	NA	0.012	U	0.012	0.025	U	0.025	0.012	U	0.012

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	NY 375-6.8(b)	B-21(1.5-2')			B-21(6-6.5')			B-22(5.5-6')		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	& CP-51 T-1	460-187644-1			460-187644-2			460-187644-3		
Sampling Date	Use Soil	Residential	Restricted Residential	07/27/2019 10:15:00			07/27/2019 10:24:00			07/27/2019 10:30:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil		
Dilution Factor	Criteria	Criteria	Criteria	1			2			1		
Unit	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg			mg/kg			mg/kg		
				Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 8270D												
Bis(2-chloroethyl)ether	NA	NA	NA	0.0044	U	0.0044	0.0088	U	0.0088	0.0044	U	0.0044
Bis(2-ethylhexyl) phthalate	NA	50	NA	0.019	U	0.019	0.038	U	0.038	0.019	U	0.019
Butyl benzyl phthalate	NA	100	NA	0.017	U *	0.017	0.079	J *	0.034	0.017	U *	0.017
Caprolactam	NA	NA	NA	0.022	U	0.022	0.044	U	0.044	0.022	U	0.022
Carbazole	NA	NA	NA	0.0042	U	0.0042	1.7		0.0085	0.0042	U	0.0042
Chrysene	1	1	3.9	0.043	J	0.0061	5.7		0.012	0.0061	U	0.0061
Dibenz(a,h)anthracene	0.33	0.33	0.33	0.016	U	0.016	0.82		0.031	0.016	U	0.016
Dibenzofuran	7	14	59	0.0051	U	0.0051	1.0		0.010	0.0051	U	0.0051
Diethyl phthalate	NA	100	NA	0.0052	U	0.0052	0.011	U	0.011	0.0052	U	0.0052
Dimethyl phthalate	NA	100	NA	0.0044	U	0.0044	0.0088	U	0.0088	0.0044	U	0.0044
Di-n-butyl phthalate	NA	100	NA	0.064	U	0.064	0.13	U	0.13	0.064	U	0.064
Di-n-octyl phthalate	NA	100	NA	0.019	U	0.019	0.039	U	0.039	0.019	U	0.019
Fluoranthene	100	100	100	0.061	J	0.0047	13		0.0094	0.0047	U	0.0047
Fluorene	30	100	100	0.0049	U	0.0049	1.4		0.0099	0.0049	U	0.0049
Hexachlorobenzene	0.33	0.33	1.2	0.0053	U	0.0053	0.011	U	0.011	0.0053	U	0.0053
Hexachlorobutadiene	NA	NA	NA	0.0077	U	0.0077	0.015	U	0.015	0.0077	U	0.0077
Hexachlorocyclopentadiene	NA	NA	NA	0.032	U	0.032	0.064	U	0.064	0.032	U	0.032
Hexachloroethane	NA	NA	NA	0.0056	U	0.0056	0.011	U	0.011	0.0056	U	0.0056
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	0.5	0.5	0.5	0.031	J	0.014	3.0		0.028	0.014	U	0.014
Isophorone	NA	100	NA	0.0095	U	0.0095	0.019	U	0.019	0.0095	U	0.0095
Naphthalene	12	100	100	0.0062	U	0.0062	2.6		0.013	0.0063	U	0.0063
Nitrobenzene	NA	3.7	15	0.0087	U	0.0087	0.017	U	0.017	0.0087	U	0.0087
N-Nitrosodi-n-propylamine	NA	NA	NA	0.0058	U	0.0058	0.012	U	0.012	0.0058	U	0.0058
N-Nitrosodiphenylamine	NA	NA	NA	0.0069	U	0.0069	0.014	U	0.014	0.0069	U	0.0069
Pentachlorophenol	0.8	2.4	6.7	0.074	U	0.074	0.15	U	0.15	0.074	U	0.074
Phenanthrene	100	100	100	0.030	J	0.0064	11		0.013	0.0064	U	0.0064
Phenol	0.33	100	100	0.0054	U	0.0054	0.031	J	0.011	0.0054	U	0.0054
Pyrene	100	100	100	0.070	J	0.0090	9.9		0.018	0.0090	U	0.0090
Total Conc	NA	NA	NA	0.414			80.229			0.0		
Total Estimated Conc. (TICs)	NA	NA	NA	1.8			24.02			2.2		

Highlighted Concentrations shown in bold type face exceed limits

* : LCS or LCSD is outside acceptance limits.

J : Result is less than the RL but greater than or equal to the MDL and the concentration is an approximate value.

U : Indicates the analyte was analyzed for but not detected.

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	NY 375-6.8(b)	B-22(11.5-12')			B-23(2-2.5')			B-23(6.5-7')		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	& CP-51 T-1	460-187644-4			460-187644-5			460-187644-6		
Sampling Date	Use Soil	Residential	Restricted Residential	07/27/2019 10:40:00			07/27/2019 10:47:00			07/27/2019 10:58:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil		
Dilution Factor	Criteria	Criteria	Criteria	1			1			1		
Unit	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg			mg/kg			mg/kg		
				Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 8270D												
1,1'-Biphenyl	NA	NA	NA	0.0048	U	0.0048	0.0050	U	0.0050	0.0052	U	0.0052
1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	NA	NA	NA	0.0047	U	0.0047	0.0049	U	0.0049	0.0051	U	0.0051
2,2'-oxybis[1-chloropropane]	NA	NA	NA	0.0065	U	0.0065	0.0068	U	0.0068	0.0071	U	0.0071
2,3,4,6-Tetrachlorophenol	NA	NA	NA	0.024	U	0.024	0.025	U	0.025	0.027	U	0.027
2,4,5-Trichlorophenol	NA	100	NA	0.012	U	0.012	0.012	U	0.012	0.013	U	0.013
2,4,6-Trichlorophenol	NA	NA	NA	0.018	U	0.018	0.019	U	0.019	0.020	U	0.020
2,4-Dichlorophenol	NA	100	NA	0.0076	U	0.0076	0.0079	U	0.0079	0.0083	U	0.0083
2,4-Dimethylphenol	NA	NA	NA	0.016	U	0.016	0.016	U	0.016	0.017	U	0.017
2,4-Dinitrophenol	NA	100	NA	0.18	U	0.18	0.18	U	0.18	0.19	U	0.19
2,4-Dinitrotoluene	NA	NA	NA	0.018	U	0.018	0.019	U	0.019	0.020	U	0.020
2,6-Dinitrotoluene	NA	1.03	NA	0.012	U	0.012	0.012	U	0.012	0.013	U	0.013
2-Chloronaphthalene	NA	NA	NA	0.017	U	0.017	0.017	U	0.017	0.018	U	0.018
2-Chlorophenol	NA	100	NA	0.0051	U	0.0051	0.0052	U	0.0052	0.0055	U	0.0055
2-Methylnaphthalene	NA	0.41	NA	0.0045	U	0.0045	0.0047	U	0.0047	0.0049	U	0.0049
2-Methylphenol	0.33	100	100	0.0058	U	0.0058	0.0060	U	0.0060	0.0063	U	0.0063
2-Nitroaniline	NA	NA	NA	0.013	U	0.013	0.014	U	0.014	0.015	U	0.015
2-Nitrophenol	NA	NA	NA	0.012	U *	0.012	0.012	U *	0.012	0.013	U *	0.013
3,3'-Dichlorobenzidine	NA	NA	NA	0.055	U	0.055	0.056	U	0.056	0.059	U	0.059
3-Nitroaniline	NA	NA	NA	0.020	U	0.020	0.020	U	0.020	0.021	U	0.021
4,6-Dinitro-2-methylphenol	NA	NA	NA	0.059	U	0.059	0.061	U	0.061	0.064	U	0.064
4-Bromophenyl phenyl ether	NA	NA	NA	0.0047	U	0.0047	0.0048	U	0.0048	0.0051	U	0.0051
4-Chloro-3-methylphenol	NA	NA	NA	0.0060	U	0.0060	0.0062	U	0.0062	0.0065	U	0.0065
4-Chloroaniline	NA	100	NA	0.025	U	0.025	0.026	U	0.026	0.027	U	0.027
4-Chlorophenyl phenyl ether	NA	NA	NA	0.0057	U	0.0057	0.0059	U	0.0059	0.0062	U	0.0062
4-Methylphenol	0.33	34	100	0.0062	U	0.0062	0.0064	U	0.0064	0.0067	U	0.0067
4-Nitroaniline	NA	NA	NA	0.013	U	0.013	0.014	U	0.014	0.015	U	0.015
4-Nitrophenol	NA	NA	NA	0.059	U	0.059	0.061	U	0.061	0.064	U	0.064
Acenaphthene	20	100	100	0.026	U	0.026	0.027	U	0.027	0.029	U	0.029
Acenaphthylene	100	100	100	0.0037	U	0.0037	0.0039	U	0.0039	0.0041	U	0.0041
Acetophenone	NA	NA	NA	0.0058	U	0.0058	0.0060	U	0.0060	0.0063	U	0.0063
Anthracene	100	100	100	0.0040	U	0.0040	0.0042	U	0.0042	0.016	J	0.0044
Atrazine	NA	NA	NA	0.0091	U	0.0091	0.0094	U	0.0094	0.0099	U	0.0099
Benzaldehyde	NA	NA	NA	0.016	U	0.016	0.016	U	0.016	0.017	U	0.017
Benzo[a]anthracene	1	1	1	0.057		0.013	0.013	U	0.013	0.014	U	0.014
Benzo[a]pyrene	1	1	1	0.038		0.0096	0.010	U	0.010	0.010	U	0.010
Benzo[b]fluoranthene	1	1	1	0.064		0.0093	0.014	J	0.0097	0.011	J	0.010
Benzo[g,h,i]perylene	100	100	100	0.027	J	0.011	0.011	U	0.011	0.012	U	0.012
Benzo[k]fluoranthene	0.8	1	3.9	0.021	J	0.0071	0.0073	U	0.0073	0.0077	U	0.0077
Bis(2-chloroethoxy)methane	NA	NA	NA	0.012	U	0.012	0.013	U	0.013	0.013	U	0.013

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	NY 375-6.8(b)	B-22(11.5-12')			B-23(2-2.5')			B-23(6.5-7')		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	& CP-51 T-1	460-187644-4			460-187644-5			460-187644-6		
Sampling Date	Use Soil	Residential	Restricted Residential	07/27/2019 10:40:00			07/27/2019 10:47:00			07/27/2019 10:58:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil		
Dilution Factor	Criteria	Criteria	Criteria	1			1			1		
Unit	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg			mg/kg			mg/kg		
				Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 8270D												
Bis(2-chloroethyl)ether	NA	NA	NA	0.0044	U	0.0044	0.0045	U	0.0045	0.0047	U	0.0047
Bis(2-ethylhexyl) phthalate	NA	50	NA	0.019	U	0.019	0.020	U	0.020	0.021	U	0.021
Butyl benzyl phthalate	NA	100	NA	0.017	U *	0.017	0.018	U *	0.018	0.018	U *	0.018
Caprolactam	NA	NA	NA	0.022	U	0.022	0.022	U	0.022	0.023	U	0.023
Carbazole	NA	NA	NA	0.0042	U	0.0042	0.0044	U	0.0044	0.0046	U	0.0046
Chrysene	1	1	3.9	0.063	J	0.0061	0.0063	U	0.0063	0.019	J	0.0066
Dibenz(a,h)anthracene	0.33	0.33	0.33	0.016	U	0.016	0.016	U	0.016	0.017	U	0.017
Dibenzofuran	7	14	59	0.0051	U	0.0051	0.0053	U	0.0053	0.0055	U	0.0055
Diethyl phthalate	NA	100	NA	0.0052	U	0.0052	0.0054	U	0.0054	0.0057	U	0.0057
Dimethyl phthalate	NA	100	NA	0.0044	U	0.0044	0.0045	U	0.0045	0.0047	U	0.0047
Di-n-butyl phthalate	NA	100	NA	0.064	U	0.064	0.066	U	0.066	0.069	U	0.069
Di-n-octyl phthalate	NA	100	NA	0.019	U	0.019	0.020	U	0.020	0.021	U	0.021
Fluoranthene	100	100	100	0.10	J	0.0047	0.018	J	0.0049	0.060	J	0.0051
Fluorene	30	100	100	0.0049	U	0.0049	0.0051	U	0.0051	0.0053	U	0.0053
Hexachlorobenzene	0.33	0.33	1.2	0.0053	U	0.0053	0.0055	U	0.0055	0.0058	U	0.0058
Hexachlorobutadiene	NA	NA	NA	0.0077	U	0.0077	0.0080	U	0.0080	0.0083	U	0.0083
Hexachlorocyclopentadiene	NA	NA	NA	0.032	U	0.032	0.033	U	0.033	0.034	U	0.034
Hexachloroethane	NA	NA	NA	0.0056	U	0.0056	0.0058	U	0.0058	0.0061	U	0.0061
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	0.5	0.5	0.5	0.031	J	0.014	0.015	U	0.015	0.015	U	0.015
Isophorone	NA	100	NA	0.0095	U	0.0095	0.0098	U	0.0098	0.010	U	0.010
Naphthalene	12	100	100	0.0062	U	0.0062	0.0065	U	0.0065	0.0068	U	0.0068
Nitrobenzene	NA	3.7	15	0.0087	U	0.0087	0.0090	U	0.0090	0.0094	U	0.0094
N-Nitrosodi-n-propylamine	NA	NA	NA	0.0058	U	0.0058	0.0060	U	0.0060	0.0062	U	0.0062
N-Nitrosodiphenylamine	NA	NA	NA	0.0069	U	0.0069	0.0072	U	0.0072	0.0075	U	0.0075
Pentachlorophenol	0.8	2.4	6.7	0.074	U	0.074	0.077	U	0.077	0.080	U	0.080
Phenanthrene	100	100	100	0.056	J	0.0063	0.0066	U	0.0066	0.098	J	0.0069
Phenol	0.33	100	100	0.0054	U	0.0054	0.0055	U	0.0055	0.0058	U	0.0058
Pyrene	100	100	100	0.098	J	0.0090	0.018	J	0.0093	0.047	J	0.0098
Total Conc	NA	NA	NA	0.555			0.05			0.251		
Total Estimated Conc. (TICs)	NA	NA	NA	1.5			1.2			1.1		

Highlighted Concentrations shown in bold type face exceed limits

* : LCS or LCSD is outside acceptance limits.

J : Result is less than the RL but greater than or equal to the MDL and the concentration is an approximate value.

U : Indicates the analyte was analyzed for but not detected.

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	NY 375-6.8(b)	B-24(1.5-2')			B-24(5.5-6')			B-25(1.5-2')		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	& CP-51 T-1	460-187644-7			460-187644-8			460-187644-9		
Sampling Date	Use Soil	Residential	Restricted Residential	07/27/2019 11:15:00			07/27/2019 11:25:00			07/27/2019 11:50:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil		
Dilution Factor	Criteria	Criteria	Criteria	1			1			1		
Unit	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg			mg/kg			mg/kg		
				Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 8270D												
1,1'-Biphenyl	NA	NA	NA	0.0047	U	0.0047	0.0046	U	0.0046	0.0047	U	0.0047
1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	NA	NA	NA	0.0047	U	0.0047	0.0045	U	0.0045	0.0046	U	0.0046
2,2'-oxybis[1-chloropropane]	NA	NA	NA	0.0065	U	0.0065	0.0063	U	0.0063	0.0064	U	0.0064
2,3,4,6-Tetrachlorophenol	NA	NA	NA	0.024	U	0.024	0.023	U	0.023	0.024	U	0.024
2,4,5-Trichlorophenol	NA	100	NA	0.012	U	0.012	0.011	U	0.011	0.012	U	0.012
2,4,6-Trichlorophenol	NA	NA	NA	0.018	U	0.018	0.017	U	0.017	0.018	U	0.018
2,4-Dichlorophenol	NA	100	NA	0.0075	U	0.0075	0.0073	U	0.0073	0.0075	U	0.0075
2,4-Dimethylphenol	NA	NA	NA	0.016	U	0.016	0.015	U	0.015	0.016	U	0.016
2,4-Dinitrophenol	NA	100	NA	0.18	U	0.18	0.17	U	0.17	0.17	U	0.17
2,4-Dinitrotoluene	NA	NA	NA	0.018	U	0.018	0.018	U	0.018	0.018	U	0.018
2,6-Dinitrotoluene	NA	1.03	NA	0.012	U	0.012	0.011	U	0.011	0.011	U	0.011
2-Chloronaphthalene	NA	NA	NA	0.017	U	0.017	0.016	U	0.016	0.016	U	0.016
2-Chlorophenol	NA	100	NA	0.0050	U	0.0050	0.0049	U	0.0049	0.0050	U	0.0050
2-Methylnaphthalene	NA	0.41	NA	0.032	J	0.0045	0.017	J	0.0043	0.0044	U	0.0044
2-Methylphenol	0.33	100	100	0.0058	U	0.0058	0.0056	U	0.0056	0.0057	U	0.0057
2-Nitroaniline	NA	NA	NA	0.013	U	0.013	0.013	U	0.013	0.013	U	0.013
2-Nitrophenol	NA	NA	NA	0.011	U *	0.011	0.011	U *	0.011	0.011	U *	0.011
3,3'-Dichlorobenzidine	NA	NA	NA	0.054	U	0.054	0.052	U	0.052	0.053	U	0.053
3-Nitroaniline	NA	NA	NA	0.019	U	0.019	0.019	U	0.019	0.019	U	0.019
4,6-Dinitro-2-methylphenol	NA	NA	NA	0.058	U	0.058	0.056	U	0.056	0.057	U	0.057
4-Bromophenyl phenyl ether	NA	NA	NA	0.0046	U	0.0046	0.0045	U	0.0045	0.0046	U	0.0046
4-Chloro-3-methylphenol	NA	NA	NA	0.0059	U	0.0059	0.0058	U	0.0058	0.0059	U	0.0059
4-Chloroaniline	NA	100	NA	0.025	U	0.025	0.024	U	0.024	0.025	U	0.025
4-Chlorophenyl phenyl ether	NA	NA	NA	0.0056	U	0.0056	0.0055	U	0.0055	0.0056	U	0.0056
4-Methylphenol	0.33	34	100	0.0061	U	0.0061	0.0059	U	0.0059	0.0060	U	0.0060
4-Nitroaniline	NA	NA	NA	0.013	U	0.013	0.013	U	0.013	0.013	U	0.013
4-Nitrophenol	NA	NA	NA	0.058	U	0.058	0.056	U	0.056	0.058	U	0.058
Acenaphthene	20	100	100	0.029	J	0.026	0.025	U	0.025	0.026	U	0.026
Acenaphthylene	100	100	100	0.034	J	0.0037	0.030	J	0.0036	0.022	J	0.0037
Acetophenone	NA	NA	NA	0.0058	U	0.0058	0.0056	U	0.0056	0.0057	U	0.0057
Anthracene	100	100	100	0.099	J	0.0040	0.072	J	0.0039	0.028	J	0.0040
Atrazine	NA	NA	NA	0.0090	U	0.0090	0.0087	U	0.0087	0.0089	U	0.0089
Benzaldehyde	NA	NA	NA	0.016	U	0.016	0.015	U	0.015	0.015	U	0.015
Benzo[a]anthracene	1	1	1	0.58		0.012	0.41		0.012	0.16		0.012
Benzo[a]pyrene	1	1	1	0.55		0.0095	0.35		0.0092	0.16		0.0094
Benzo[b]fluoranthene	1	1	1	0.73		0.0092	0.53		0.0090	0.23		0.0092
Benzo[g,h,i]perylene	100	100	100	0.32	J	0.011	0.20	J	0.010	0.092	J	0.010
Benzo[k]fluoranthene	0.8	1	3.9	0.32		0.0070	0.17		0.0068	0.091		0.0069
Bis(2-chloroethoxy)methane	NA	NA	NA	0.012	U	0.012	0.012	U	0.012	0.012	U	0.012

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	NY 375-6.8(b)	B-24(1.5-2')			B-24(5.5-6')			B-25(1.5-2')		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	& CP-51 T-1	460-187644-7			460-187644-8			460-187644-9		
Sampling Date	Use Soil	Residential	Restricted Residential	07/27/2019 11:15:00			07/27/2019 11:25:00			07/27/2019 11:50:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil		
Dilution Factor	Criteria	Criteria	Criteria	1			1			1		
Unit	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg			mg/kg			mg/kg		
				Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 8270D												
Bis(2-chloroethyl)ether	NA	NA	NA	0.0043	U	0.0043	0.0042	U	0.0042	0.0043	U	0.0043
Bis(2-ethylhexyl) phthalate	NA	50	NA	0.019	U	0.019	0.018	U	0.018	0.019	U	0.019
Butyl benzyl phthalate	NA	100	NA	0.017	U *	0.017	0.016	U *	0.016	0.017	U *	0.017
Caprolactam	NA	NA	NA	0.021	U	0.021	0.021	U	0.021	0.021	U	0.021
Carbazole	NA	NA	NA	0.042	J	0.0042	0.034	J	0.0041	0.015	J	0.0041
Chrysene	1	1	3.9	0.60		0.0060	0.44		0.0059	0.19	J	0.0060
Dibenz(a,h)anthracene	0.33	0.33	0.33	0.085		0.015	0.048		0.015	0.030	J	0.015
Dibenzofuran	7	14	59	0.021	J	0.0050	0.011	J	0.0049	0.0050	U	0.0050
Diethyl phthalate	NA	100	NA	0.0052	U	0.0052	0.0050	U	0.0050	0.0051	U	0.0051
Dimethyl phthalate	NA	100	NA	0.0043	U	0.0043	0.0042	U	0.0042	0.0043	U	0.0043
Di-n-butyl phthalate	NA	100	NA	0.063	U	0.063	0.061	U	0.061	0.062	U	0.062
Di-n-octyl phthalate	NA	100	NA	0.019	U	0.019	0.018	U	0.018	0.019	U	0.019
Fluoranthene	100	100	100	0.99		0.0046	0.74		0.0045	0.26	J	0.0046
Fluorene	30	100	100	0.031	J	0.0048	0.022	J	0.0047	0.0048	U	0.0048
Hexachlorobenzene	0.33	0.33	1.2	0.0052	U	0.0052	0.0051	U	0.0051	0.0052	U	0.0052
Hexachlorobutadiene	NA	NA	NA	0.0076	U	0.0076	0.0074	U	0.0074	0.0075	U	0.0075
Hexachlorocyclopentadiene	NA	NA	NA	0.031	U	0.031	0.030	U	0.030	0.031	U	0.031
Hexachloroethane	NA	NA	NA	0.0055	U	0.0055	0.0053	U	0.0053	0.0055	U	0.0055
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	0.5	0.5	0.5	0.33		0.014	0.21		0.014	0.096		0.014
Isophorone	NA	100	NA	0.0094	U	0.0094	0.0091	U	0.0091	0.0093	U	0.0093
Naphthalene	12	100	100	0.043	J	0.0062	0.020	J	0.0060	0.0061	U	0.0061
Nitrobenzene	NA	3.7	15	0.0086	U	0.0086	0.0083	U	0.0083	0.0085	U	0.0085
N-Nitrosodi-n-propylamine	NA	NA	NA	0.0057	U	0.0057	0.0055	U	0.0055	0.0056	U	0.0056
N-Nitrosodiphenylamine	NA	NA	NA	0.0068	U	0.0068	0.0066	U	0.0066	0.0068	U	0.0068
Pentachlorophenol	0.8	2.4	6.7	0.073	U	0.073	0.071	U	0.071	0.073	U	0.073
Phenanthrene	100	100	100	0.56		0.0063	0.59		0.0061	0.12	J	0.0062
Phenol	0.33	100	100	0.0053	U	0.0053	0.0051	U	0.0051	0.0052	U	0.0052
Pyrene	100	100	100	1.0		0.0089	0.85		0.0086	0.27	J	0.0088
Total Conc	NA	NA	NA	6.396			4.744			1.764		
Total Estimated Conc. (TICs)	NA	NA	NA	1.64			1.99			2.83		

Highlighted Concentrations shown in bold type face exceed limits

* : LCS or LCSD is outside acceptance limits.

J : Result is less than the RL but greater than or equal to the MDL and the concentration is an approximate value.

U : Indicates the analyte was analyzed for but not detected.

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	NY 375-6.8(b)	B-25(6.5-7')			TW-1(1.5-2')			TW-1(10-10.5')		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	& CP-51 T-1	460-187644-10			460-187644-11			460-187644-12		
Sampling Date	Use Soil	Residential	Restricted Residential	07/27/2019 12:00:00			07/27/2019 12:10:00			07/27/2019 12:20:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil		
Dilution Factor	Criteria	Criteria	Criteria	1			1			1		
Unit	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg			mg/kg			mg/kg		
				Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 8270D												
1,1'-Biphenyl	NA	NA	NA	0.0046	U	0.0046	0.0046	U	0.0046	0.0045	U	0.0045
1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	NA	NA	NA	0.0045	U	0.0045	0.0046	U	0.0046	0.0045	U	0.0045
2,2'-oxybis[1-chloropropane]	NA	NA	NA	0.0062	U	0.0062	0.0063	U	0.0063	0.0062	U	0.0062
2,3,4,6-Tetrachlorophenol	NA	NA	NA	0.023	U	0.023	0.024	U	0.024	0.023	U	0.023
2,4,5-Trichlorophenol	NA	100	NA	0.011	U	0.011	0.012	U	0.012	0.011	U	0.011
2,4,6-Trichlorophenol	NA	NA	NA	0.017	U	0.017	0.018	U	0.018	0.017	U	0.017
2,4-Dichlorophenol	NA	100	NA	0.0073	U	0.0073	0.0074	U	0.0074	0.0072	U	0.0072
2,4-Dimethylphenol	NA	NA	NA	0.015	U	0.015	0.015	U	0.015	0.015	U	0.015
2,4-Dinitrophenol	NA	100	NA	0.17	U	0.17	0.17	U	0.17	0.17	U	0.17
2,4-Dinitrotoluene	NA	NA	NA	0.017	U	0.017	0.018	U	0.018	0.017	U	0.017
2,6-Dinitrotoluene	NA	1.03	NA	0.011	U	0.011	0.011	U	0.011	0.011	U	0.011
2-Chloronaphthalene	NA	NA	NA	0.016	U	0.016	0.016	U	0.016	0.016	U	0.016
2-Chlorophenol	NA	100	NA	0.0048	U	0.0048	0.0049	U	0.0049	0.0048	U	0.0048
2-Methylnaphthalene	NA	0.41	NA	0.0043	U	0.0043	0.0044	U	0.0044	0.0087	J	0.0043
2-Methylphenol	0.33	100	100	0.0056	U	0.0056	0.0056	U	0.0056	0.0055	U	0.0055
2-Nitroaniline	NA	NA	NA	0.013	U	0.013	0.013	U	0.013	0.013	U	0.013
2-Nitrophenol	NA	NA	NA	0.011	U *	0.011	0.011	U *	0.011	0.011	U *	0.011
3,3'-Dichlorobenzidine	NA	NA	NA	0.052	U	0.052	0.053	U	0.053	0.052	U	0.052
3-Nitroaniline	NA	NA	NA	0.019	U	0.019	0.019	U	0.019	0.019	U	0.019
4,6-Dinitro-2-methylphenol	NA	NA	NA	0.056	U	0.056	0.057	U	0.057	0.056	U	0.056
4-Bromophenyl phenyl ether	NA	NA	NA	0.0045	U	0.0045	0.0045	U	0.0045	0.0044	U	0.0044
4-Chloro-3-methylphenol	NA	NA	NA	0.0057	U	0.0057	0.0058	U	0.0058	0.0057	U	0.0057
4-Chloroaniline	NA	100	NA	0.024	U	0.024	0.024	U	0.024	0.024	U	0.024
4-Chlorophenyl phenyl ether	NA	NA	NA	0.0054	U	0.0054	0.0055	U	0.0055	0.0054	U	0.0054
4-Methylphenol	0.33	34	100	0.0059	U	0.0059	0.0060	U	0.0060	0.0058	U	0.0058
4-Nitroaniline	NA	NA	NA	0.013	U	0.013	0.013	U	0.013	0.013	U	0.013
4-Nitrophenol	NA	NA	NA	0.056	U	0.056	0.057	U	0.057	0.056	U	0.056
Acenaphthene	20	100	100	0.025	U	0.025	0.025	U	0.025	0.025	U	0.025
Acenaphthylene	100	100	100	0.0036	U	0.0036	0.0036	U	0.0036	0.0035	U	0.0035
Acetophenone	NA	NA	NA	0.0056	U	0.0056	0.0056	U	0.0056	0.0055	U	0.0055
Anthracene	100	100	100	0.012	J	0.0039	0.0039	U	0.0039	0.020	J	0.0038
Atrazine	NA	NA	NA	0.13	J	0.0087	0.0088	U	0.0088	0.0086	U	0.0086
Benzaldehyde	NA	NA	NA	0.015	U	0.015	0.015	U	0.015	0.015	U	0.015
Benzo[a]anthracene	1	1	1	0.076		0.012	0.10		0.012	0.069		0.012
Benzo[a]pyrene	1	1	1	0.068		0.0092	0.18		0.0093	0.065		0.0091
Benzo[b]fluoranthene	1	1	1	0.11		0.0089	0.28		0.0090	0.10		0.0089
Benzo[g,h,i]perylene	100	100	100	0.035	J	0.010	0.14	J	0.010	0.042	J	0.010
Benzo[k]fluoranthene	0.8	1	3.9	0.042		0.0068	0.10		0.0069	0.036		0.0067
Bis(2-chloroethoxy)methane	NA	NA	NA	0.012	U	0.012	0.012	U	0.012	0.012	U	0.012

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	NY 375-6.8(b)	B-25(6.5-7')			TW-1(1.5-2')			TW-1(10-10.5')		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	& CP-51 T-1	460-187644-10			460-187644-11			460-187644-12		
Sampling Date	Use Soil	Residential	Restricted Residential	07/27/2019 12:00:00			07/27/2019 12:10:00			07/27/2019 12:20:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil		
Dilution Factor	Criteria	Criteria	Criteria	1			1			1		
Unit	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg			mg/kg			mg/kg		
				Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 8270D												
Bis(2-chloroethyl)ether	NA	NA	NA	0.0042	U	0.0042	0.0042	U	0.0042	0.0041	U	0.0041
Bis(2-ethylhexyl) phthalate	NA	50	NA	0.018	U	0.018	0.018	U	0.018	0.018	U	0.018
Butyl benzyl phthalate	NA	100	NA	0.016	U *	0.016	0.016	U *	0.016	0.016	U *	0.016
Caprolactam	NA	NA	NA	0.021	U	0.021	0.021	U	0.021	0.020	U	0.020
Carbazole	NA	NA	NA	0.0040	U	0.0040	0.0041	U	0.0041	0.0040	U	0.0040
Chrysene	1	1	3.9	0.077	J	0.0058	0.15	J	0.0059	0.074	J	0.0058
Dibenz(a,h)anthracene	0.33	0.33	0.33	0.015	U	0.015	0.033	J	0.015	0.015	U	0.015
Dibenzofuran	7	14	59	0.0048	U	0.0048	0.0049	U	0.0049	0.0048	U	0.0048
Diethyl phthalate	NA	100	NA	0.0050	U	0.0050	0.0051	U	0.0051	0.0050	U	0.0050
Dimethyl phthalate	NA	100	NA	0.0042	U	0.0042	0.0042	U	0.0042	0.0041	U	0.0041
Di-n-butyl phthalate	NA	100	NA	0.061	U	0.061	0.062	U	0.062	0.060	U	0.060
Di-n-octyl phthalate	NA	100	NA	0.018	U	0.018	0.019	U	0.019	0.018	U	0.018
Fluoranthene	100	100	100	0.099	J	0.0045	0.087	J	0.0045	0.11	J	0.0044
Fluorene	30	100	100	0.0047	U	0.0047	0.0047	U	0.0047	0.0046	U	0.0046
Hexachlorobenzene	0.33	0.33	1.2	0.0051	U	0.0051	0.0051	U	0.0051	0.0050	U	0.0050
Hexachlorobutadiene	NA	NA	NA	0.0073	U	0.0073	0.0074	U	0.0074	0.0073	U	0.0073
Hexachlorocyclopentadiene	NA	NA	NA	0.030	U	0.030	0.031	U	0.031	0.030	U	0.030
Hexachloroethane	NA	NA	NA	0.0053	U	0.0053	0.0054	U	0.0054	0.0053	U	0.0053
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	0.5	0.5	0.5	0.041		0.013	0.14		0.014	0.045		0.013
Isophorone	NA	100	NA	0.0091	U	0.0091	0.0092	U	0.0092	0.0090	U	0.0090
Naphthalene	12	100	100	0.0060	U	0.0060	0.0060	U	0.0060	0.0059	U	0.0059
Nitrobenzene	NA	3.7	15	0.0083	U	0.0083	0.0084	U	0.0084	0.0082	U	0.0082
N-Nitrosodi-n-propylamine	NA	NA	NA	0.0055	U	0.0055	0.0056	U	0.0056	0.0055	U	0.0055
N-Nitrosodiphenylamine	NA	NA	NA	0.0066	U	0.0066	0.0067	U	0.0067	0.0066	U	0.0066
Pentachlorophenol	0.8	2.4	6.7	0.071	U	0.071	0.072	U	0.072	0.070	U	0.070
Phenanthrene	100	100	100	0.061	J	0.0061	0.037	J	0.0061	0.077	J	0.0060
Phenol	0.33	100	100	0.0051	U	0.0051	0.0052	U	0.0052	0.0051	U	0.0051
Pyrene	100	100	100	0.12	J	0.0086	0.099	J	0.0087	0.12	J	0.0085
Total Conc	NA	NA	NA	0.871			1.346			0.7667		
Total Estimated Conc. (TICs)	NA	NA	NA	373.19			111.3			2.4		

Highlighted Concentrations shown in bold type face exceed limits

* : LCS or LCSD is outside acceptance limits.

J : Result is less than the RL but greater than or equal to the MDL and the concentration is an approximate value.

U : Indicates the analyte was analyzed for but not detected.

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	NY 375-6.8(b)	TW-2(5-5.5')			TW-2(11.5-12')			TW-3(1-1.5')		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	& CP-51 T-1	460-187644-13			460-187644-14			460-187644-15		
Sampling Date	Use Soil	Residential	Restricted Residential	07/27/2019 12:30:00			07/27/2019 12:40:00			07/27/2019 12:50:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil		
Dilution Factor	Criteria	Criteria	Criteria	1			1			1		
Unit	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg			mg/kg			mg/kg		
				Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 8270D												
1,1'-Biphenyl	NA	NA	NA	0.0047	U	0.0047	0.0046	U	0.0046	0.0047	U	0.0047
1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	NA	NA	NA	0.0047	U	0.0047	0.0046	U	0.0046	0.0047	U	0.0047
2,2'-oxybis[1-chloropropane]	NA	NA	NA	0.0064	U	0.0064	0.0063	U	0.0063	0.0065	U	0.0065
2,3,4,6-Tetrachlorophenol	NA	NA	NA	0.024	U	0.024	0.024	U	0.024	0.024	U	0.024
2,4,5-Trichlorophenol	NA	100	NA	0.012	U	0.012	0.011	U	0.011	0.012	U	0.012
2,4,6-Trichlorophenol	NA	NA	NA	0.018	U	0.018	0.018	U	0.018	0.018	U	0.018
2,4-Dichlorophenol	NA	100	NA	0.0075	U	0.0075	0.0074	U	0.0074	0.0076	U	0.0076
2,4-Dimethylphenol	NA	NA	NA	0.016	U	0.016	0.015	U	0.015	0.016	U	0.016
2,4-Dinitrophenol	NA	100	NA	0.17	U	0.17	0.17	U	0.17	0.18	U	0.18
2,4-Dinitrotoluene	NA	NA	NA	0.018	U	0.018	0.018	U	0.018	0.018	U	0.018
2,6-Dinitrotoluene	NA	1.03	NA	0.012	U	0.012	0.011	U	0.011	0.012	U	0.012
2-Chloronaphthalene	NA	NA	NA	0.016	U	0.016	0.016	U	0.016	0.017	U	0.017
2-Chlorophenol	NA	100	NA	0.0050	U	0.0050	0.0049	U	0.0049	0.0050	U	0.0050
2-Methylnaphthalene	NA	0.41	NA	0.0044	U	0.0044	0.0043	U	0.0043	0.0045	U	0.0045
2-Methylphenol	0.33	100	100	0.0057	U	0.0057	0.0056	U	0.0056	0.0058	U	0.0058
2-Nitroaniline	NA	NA	NA	0.013	U	0.013	0.013	U	0.013	0.013	U	0.013
2-Nitrophenol	NA	NA	NA	0.011	U *	0.011	0.011	U *	0.011	0.011	U *	0.011
3,3'-Dichlorobenzidine	NA	NA	NA	0.054	U	0.054	0.053	U	0.053	0.054	U	0.054
3-Nitroaniline	NA	NA	NA	0.019	U	0.019	0.019	U	0.019	0.019	U	0.019
4,6-Dinitro-2-methylphenol	NA	NA	NA	0.058	U	0.058	0.057	U	0.057	0.058	U	0.058
4-Bromophenyl phenyl ether	NA	NA	NA	0.0046	U	0.0046	0.0045	U	0.0045	0.0046	U	0.0046
4-Chloro-3-methylphenol	NA	NA	NA	0.0059	U	0.0059	0.0058	U	0.0058	0.0059	U	0.0059
4-Chloroaniline	NA	100	NA	0.025	U	0.025	0.024	U	0.024	0.025	U	0.025
4-Chlorophenyl phenyl ether	NA	NA	NA	0.0056	U	0.0056	0.0055	U	0.0055	0.0056	U	0.0056
4-Methylphenol	0.33	34	100	0.0061	U	0.0061	0.0059	U	0.0059	0.0061	U	0.0061
4-Nitroaniline	NA	NA	NA	0.013	U	0.013	0.013	U	0.013	0.013	U	0.013
4-Nitrophenol	NA	NA	NA	0.058	U	0.058	0.057	U	0.057	0.058	U	0.058
Acenaphthene	20	100	100	0.026	U	0.026	0.025	U	0.025	0.026	U	0.026
Acenaphthylene	100	100	100	0.0037	U	0.0037	0.0036	U	0.0036	0.0037	U	0.0037
Acetophenone	NA	NA	NA	0.0057	U	0.0057	0.0056	U	0.0056	0.0058	U	0.0058
Anthracene	100	100	100	0.0040	U	0.0040	0.0039	U	0.0039	0.0040	U	0.0040
Atrazine	NA	NA	NA	0.0090	U	0.0090	0.0088	U	0.0088	0.0090	U	0.0090
Benzaldehyde	NA	NA	NA	0.016	U	0.016	0.015	U	0.015	0.016	U	0.016
Benzo[a]anthracene	1	1	1	0.019	J	0.012	0.012	U	0.012	0.012	U	0.012
Benzo[a]pyrene	1	1	1	0.0095	U	0.0095	0.0093	U	0.0093	0.0095	U	0.0095
Benzo[b]fluoranthene	1	1	1	0.0092	U	0.0092	0.0090	U	0.0090	0.0092	U	0.0092
Benzo[g,h,i]perylene	100	100	100	0.010	U	0.010	0.010	U	0.010	0.011	U	0.011
Benzo[k]fluoranthene	0.8	1	3.9	0.0070	U	0.0070	0.0068	U	0.0068	0.0070	U	0.0070
Bis(2-chloroethoxy)methane	NA	NA	NA	0.012	U	0.012	0.012	U	0.012	0.012	U	0.012

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	NY 375-6.8(b)	TW-2(5-5.5')			TW-2(11.5-12')			TW-3(1-1.5')		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	& CP-51 T-1	460-187644-13			460-187644-14			460-187644-15		
Sampling Date	Use Soil	Residential	Restricted Residential	07/27/2019 12:30:00			07/27/2019 12:40:00			07/27/2019 12:50:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil		
Dilution Factor	Criteria	Criteria	Criteria	1			1			1		
Unit	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg			mg/kg			mg/kg		
				Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 8270D												
Bis(2-chloroethyl)ether	NA	NA	NA	0.0043	U	0.0043	0.0042	U	0.0042	0.0043	U	0.0043
Bis(2-ethylhexyl) phthalate	NA	50	NA	0.019	U	0.019	0.018	U	0.018	0.019	U	0.019
Butyl benzyl phthalate	NA	100	NA	0.017	U *	0.017	0.016	U *	0.016	0.017	U *	0.017
Caprolactam	NA	NA	NA	0.021	U	0.021	0.021	U	0.021	0.021	U	0.021
Carbazole	NA	NA	NA	0.0042	U	0.0042	0.0041	U	0.0041	0.0042	U	0.0042
Chrysene	1	1	3.9	0.014	J	0.0060	0.0059	U	0.0059	0.0060	U	0.0060
Dibenz(a,h)anthracene	0.33	0.33	0.33	0.015	U	0.015	0.015	U	0.015	0.015	U	0.015
Dibenzofuran	7	14	59	0.0050	U	0.0050	0.0049	U	0.0049	0.0050	U	0.0050
Diethyl phthalate	NA	100	NA	0.0052	U	0.0052	0.0050	U	0.0050	0.0052	U	0.0052
Dimethyl phthalate	NA	100	NA	0.0043	U	0.0043	0.0042	U	0.0042	0.0043	U	0.0043
Di-n-butyl phthalate	NA	100	NA	0.063	U	0.063	0.061	U	0.061	0.063	U	0.063
Di-n-octyl phthalate	NA	100	NA	0.019	U	0.019	0.018	U	0.018	0.019	U	0.019
Fluoranthene	100	100	100	0.019	J	0.0046	0.0045	U	0.0045	0.0046	U	0.0046
Fluorene	30	100	100	0.0048	U	0.0048	0.0047	U	0.0047	0.0048	U	0.0048
Hexachlorobenzene	0.33	0.33	1.2	0.0052	U	0.0052	0.0051	U	0.0051	0.0052	U	0.0052
Hexachlorobutadiene	NA	NA	NA	0.0076	U	0.0076	0.0074	U	0.0074	0.0076	U	0.0076
Hexachlorocyclopentadiene	NA	NA	NA	0.031	U	0.031	0.031	U	0.031	0.031	U	0.031
Hexachloroethane	NA	NA	NA	0.0055	U	0.0055	0.0054	U	0.0054	0.0055	U	0.0055
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	0.5	0.5	0.5	0.014	U	0.014	0.014	U	0.014	0.014	U	0.014
Isophorone	NA	100	NA	0.0094	U	0.0094	0.0092	U	0.0092	0.0094	U	0.0094
Naphthalene	12	100	100	0.0062	U	0.0062	0.0060	U	0.0060	0.0062	U	0.0062
Nitrobenzene	NA	3.7	15	0.0085	U	0.0085	0.0084	U	0.0084	0.0086	U	0.0086
N-Nitrosodi-n-propylamine	NA	NA	NA	0.0057	U	0.0057	0.0055	U	0.0055	0.0057	U	0.0057
N-Nitrosodiphenylamine	NA	NA	NA	0.0068	U	0.0068	0.0067	U	0.0067	0.0068	U	0.0068
Pentachlorophenol	0.8	2.4	6.7	0.073	U	0.073	0.071	U	0.071	0.073	U	0.073
Phenanthrene	100	100	100	0.020	J	0.0063	0.0061	U	0.0061	0.0063	U	0.0063
Phenol	0.33	100	100	0.0053	U	0.0053	0.0052	U	0.0052	0.0053	U	0.0053
Pyrene	100	100	100	0.021	J	0.0088	0.0087	U	0.0087	0.0089	U	0.0089
Total Conc	NA	NA	NA	0.093			0.0			0.0		
Total Estimated Conc. (TICs)	NA	NA	NA	1.8			1.3			0.79		

Highlighted Concentrations shown in bold type face exceed limits

* : LCS or LCSD is outside acceptance limits.

J : Result is less than the RL but greater than or equal to the MDL and the concentration is an approximate value.

U : Indicates the analyte was analyzed for but not detected.

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	NY 375-6.8(b)	TW-3(12-12.5')		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	& CP-51 T-1	460-187644-16		
Sampling Date	Use Soil	Residential	Restricted Residential	07/27/2019 12:55:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil Cleanup	Soil		
Dilution Factor	Criteria	Criteria	Criteria	1		
Unit	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg		
				Result	Q	MDL
SOIL BY 8270D						
1,1'-Biphenyl	NA	NA	NA	0.0047	U	0.0047
1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	NA	NA	NA	0.0047	U	0.0047
2,2'-oxybis[1-chloropropane]	NA	NA	NA	0.0064	U	0.0064
2,3,4,6-Tetrachlorophenol	NA	NA	NA	0.024	U	0.024
2,4,5-Trichlorophenol	NA	100	NA	0.012	U	0.012
2,4,6-Trichlorophenol	NA	NA	NA	0.018	U	0.018
2,4-Dichlorophenol	NA	100	NA	0.0075	U	0.0075
2,4-Dimethylphenol	NA	NA	NA	0.016	U	0.016
2,4-Dinitrophenol	NA	100	NA	0.17	U	0.17
2,4-Dinitrotoluene	NA	NA	NA	0.018	U	0.018
2,6-Dinitrotoluene	NA	1.03	NA	0.012	U	0.012
2-Chloronaphthalene	NA	NA	NA	0.016	U	0.016
2-Chlorophenol	NA	100	NA	0.0050	U	0.0050
2-Methylnaphthalene	NA	0.41	NA	0.0044	U	0.0044
2-Methylphenol	0.33	100	100	0.0057	U	0.0057
2-Nitroaniline	NA	NA	NA	0.013	U	0.013
2-Nitrophenol	NA	NA	NA	0.011	U *	0.011
3,3'-Dichlorobenzidine	NA	NA	NA	0.054	U	0.054
3-Nitroaniline	NA	NA	NA	0.019	U	0.019
4,6-Dinitro-2-methylphenol	NA	NA	NA	0.058	U	0.058
4-Bromophenyl phenyl ether	NA	NA	NA	0.015	J	0.0046
4-Chloro-3-methylphenol	NA	NA	NA	0.0059	U	0.0059
4-Chloroaniline	NA	100	NA	0.025	U	0.025
4-Chlorophenyl phenyl ether	NA	NA	NA	0.015	J	0.0056
4-Methylphenol	0.33	34	100	0.0061	U	0.0061
4-Nitroaniline	NA	NA	NA	0.013	U	0.013
4-Nitrophenol	NA	NA	NA	0.058	U	0.058
Acenaphthene	20	100	100	0.026	U	0.026
Acenaphthylene	100	100	100	0.0037	U	0.0037
Acetophenone	NA	NA	NA	0.0057	U	0.0057
Anthracene	100	100	100	0.017	J	0.0040
Atrazine	NA	NA	NA	0.036	J	0.0090
Benzaldehyde	NA	NA	NA	0.016	U	0.016
Benzo[a]anthracene	1	1	1	0.023	J	0.012
Benzo[a]pyrene	1	1	1	0.0095	U	0.0095
Benzo[b]fluoranthene	1	1	1	0.0092	U	0.0092
Benzo[g,h,i]perylene	100	100	100	0.017	J	0.011
Benzo[k]fluoranthene	0.8	1	3.9	0.0070	U	0.0070
Bis(2-chloroethoxy)methane	NA	NA	NA	0.012	U	0.012

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	NY 375-6.8(b)	TW-3(12-12.5')		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	& CP-51 T-1	460-187644-16		
Sampling Date	Use Soil	Residential	Restricted Residential	07/27/2019 12:55:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil Cleanup	Soil		
Dilution Factor	Criteria	Criteria	Criteria	1		
Unit	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg		
				Result	Q	MDL
SOIL BY 8270D						
Bis(2-chloroethyl)ether	NA	NA	NA	0.0043	U	0.0043
Bis(2-ethylhexyl) phthalate	NA	50	NA	0.019	U	0.019
Butyl benzyl phthalate	NA	100	NA	0.017	U *	0.017
Caprolactam	NA	NA	NA	0.021	U	0.021
Carbazole	NA	NA	NA	0.017	J	0.0042
Chrysene	1	1	3.9	0.023	J	0.0060
Dibenz(a,h)anthracene	0.33	0.33	0.33	0.016	J	0.015
Dibenzofuran	7	14	59	0.013	J	0.0050
Diethyl phthalate	NA	100	NA	0.017	J	0.0052
Dimethyl phthalate	NA	100	NA	0.0043	U	0.0043
Di-n-butyl phthalate	NA	100	NA	0.063	U	0.063
Di-n-octyl phthalate	NA	100	NA	0.019	U	0.019
Fluoranthene	100	100	100	0.019	J	0.0046
Fluorene	30	100	100	0.0048	U	0.0048
Hexachlorobenzene	0.33	0.33	1.2	0.0052	U	0.0052
Hexachlorobutadiene	NA	NA	NA	0.0076	U	0.0076
Hexachlorocyclopentadiene	NA	NA	NA	0.031	U	0.031
Hexachloroethane	NA	NA	NA	0.0055	U	0.0055
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	0.5	0.5	0.5	0.017	J	0.014
Isophorone	NA	100	NA	0.0094	U	0.0094
Naphthalene	12	100	100	0.0062	U	0.0062
Nitrobenzene	NA	3.7	15	0.0086	U	0.0086
N-Nitrosodi-n-propylamine	NA	NA	NA	0.0057	U	0.0057
N-Nitrosodiphenylamine	NA	NA	NA	0.018	J	0.0068
Pentachlorophenol	0.8	2.4	6.7	0.073	U	0.073
Phenanthrene	100	100	100	0.018	J	0.0063
Phenol	0.33	100	100	0.0053	U	0.0053
Pyrene	100	100	100	0.022	J	0.0089
Total Conc	NA	NA	NA	0.303		
Total Estimated Conc. (TICs)	NA	NA	NA	1.6		

Highlighted Concentrations shown in bold type face exceed limits

* : LCS or LCSD is outside acceptance limits.

J : Result is less than the RL but greater than or equal to the MDL and the concentration is an approximate value.

U : Indicates the analyte was analyzed for but not detected.

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	NY 375-6.8(b)	B-21(1.5-2')			B-21(1.5-2')			B-21(6-6.5')		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	& CP-51 T-1	460-187644-1			460-187644-1			460-187644-2		
Sampling Date	Use Soil	Residential	Restricted Residential	07/27/2019 10:15:00			07/27/2019 10:15:00			07/27/2019 10:24:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil		
Dilution Factor	Criteria	Criteria	Criteria	1			1			1		
Unit	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg			ug/kg			mg/kg		
				Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 8081B												
4,4'-DDD	0.0033	2.6	13	0.0012	U	0.0012	NR			0.0013	U	0.0013
4,4'-DDE	0.0033	1.8	8.9	0.00086	U	0.00086	NR			0.00087	U	0.00087
4,4'-DDT	0.0033	1.7	7.9	0.0078		0.0013	NR			0.0014	U	0.0014
Aldrin	0.005	0.019	0.097	0.0011	U	0.0011	NR			0.0011	U	0.0011
alpha-BHC	0.02	0.097	0.48	0.00074	U	0.00074	NR			0.00075	U	0.00075
beta-BHC	0.036	0.072	0.36	0.00082	U	0.00082	NR			0.00083	U	0.00083
Chlordane (n.o.s.)	NA	NA	NA	NR			18	U	18	NR		
delta-BHC	0.04	100	100	0.00045	U	0.00045	NR			0.00045	U	0.00045
Dieldrin	0.005	0.039	0.2	0.00095	U	0.00095	NR			0.00096	U	0.00096
Endosulfan I	2.4	4.8	24	0.0011	U	0.0011	NR			0.0011	U	0.0011
Endosulfan II	2.4	4.8	24	0.0019	U	0.0019	NR			0.0019	U	0.0019
Endosulfan sulfate	2.4	4.8	24	0.00092	U	0.00092	NR			0.00093	U	0.00093
Endrin	0.014	2.2	11	0.0010	U	0.0010	NR			0.0011	U	0.0011
Endrin aldehyde	NA	NA	NA	0.0017	U	0.0017	NR			0.0017	U	0.0017
Endrin ketone	NA	NA	NA	0.0014	U	0.0014	NR			0.0014	U	0.0014
gamma-BHC (Lindane)	0.1	0.28	1.3	0.00068	U	0.00068	NR			0.00068	U	0.00068
Heptachlor	0.042	0.42	2.1	0.00086	U	0.00086	NR			0.00087	U	0.00087
Heptachlor epoxide	NA	0.077	NA	0.0011	U	0.0011	NR			0.0011	U	0.0011
Methoxychlor	NA	100	NA	0.0017	U	0.0017	NR			0.0017	U	0.0017
Toxaphene	NA	NA	NA	0.026	U	0.026	NR			0.027	U	0.027

NR: Not Analyzed

Highlighted Concentrations shown in bold type face exceed limits

J : Result is less than the RL but greater than or equal to the MDL and the concentration is an approximate value.

U : Indicates the analyte was analyzed for but not detected.

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	NY 375-6.8(b)	B-21(6-6.5')			B-22(5.5-6')			B-22(5.5-6')		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	& CP-51 T-1	460-187644-2			460-187644-3			460-187644-3		
Sampling Date	Use Soil	Residential	Restricted Residential	07/27/2019 10:24:00			07/27/2019 10:30:00			07/27/2019 10:30:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil		
Dilution Factor	Criteria	Criteria	Criteria	1			1			1		
Unit	mg/kg	mg/kg	mg/kg	ug/kg			mg/kg			ug/kg		
				Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 8081B												
4,4'-DDD	0.0033	2.6	13	NR			0.0012	U	0.0012	NR		
4,4'-DDE	0.0033	1.8	8.9	NR			0.00086	U	0.00086	NR		
4,4'-DDT	0.0033	1.7	7.9	NR			0.0013	U	0.0013	NR		
Aldrin	0.005	0.019	0.097	NR			0.0011	U	0.0011	NR		
alpha-BHC	0.02	0.097	0.48	NR			0.00074	U	0.00074	NR		
beta-BHC	0.036	0.072	0.36	NR			0.00082	U	0.00082	NR		
Chlordane (n.o.s.)	NA	NA	NA	18	U	18	NR			18	U	18
delta-BHC	0.04	100	100	NR			0.00045	U	0.00045	NR		
Dieldrin	0.005	0.039	0.2	NR			0.00095	U	0.00095	NR		
Endosulfan I	2.4	4.8	24	NR			0.0011	U	0.0011	NR		
Endosulfan II	2.4	4.8	24	NR			0.0019	U	0.0019	NR		
Endosulfan sulfate	2.4	4.8	24	NR			0.00092	U	0.00092	NR		
Endrin	0.014	2.2	11	NR			0.0011	U	0.0011	NR		
Endrin aldehyde	NA	NA	NA	NR			0.0017	U	0.0017	NR		
Endrin ketone	NA	NA	NA	NR			0.0014	U	0.0014	NR		
gamma-BHC (Lindane)	0.1	0.28	1.3	NR			0.00068	U	0.00068	NR		
Heptachlor	0.042	0.42	2.1	NR			0.00086	U	0.00086	NR		
Heptachlor epoxide	NA	0.077	NA	NR			0.0011	U	0.0011	NR		
Methoxychlor	NA	100	NA	NR			0.0017	U	0.0017	NR		
Toxaphene	NA	NA	NA	NR			0.026	U	0.026	NR		

NR: Not Analyzed

Highlighted Concentrations shown in bold type face exceed limits

J : Result is less than the RL but greater than or equal to the MDL and the concentration is an approximate value.

U : Indicates the analyte was analyzed for but not detected.

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	NY 375-6.8(b)	B-22(11.5-12')			B-22(11.5-12')			B-23(2-2.5')		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	& CP-51 T-1	460-187644-4			460-187644-4			460-187644-5		
Sampling Date	Use Soil	Residential	Restricted Residential	07/27/2019 10:40:00			07/27/2019 10:40:00			07/27/2019 10:47:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil		
Dilution Factor	Criteria	Criteria	Criteria	1			1			1		
Unit	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg			ug/kg			mg/kg		
				Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 8081B												
4,4'-DDD	0.0033	2.6	13	0.0012	U	0.0012	NR			0.0013	U	0.0013
4,4'-DDE	0.0033	1.8	8.9	0.00086	U	0.00086	NR			0.00089	U	0.00089
4,4'-DDT	0.0033	1.7	7.9	0.0013	U	0.0013	NR			0.0014	U	0.0014
Aldrin	0.005	0.019	0.097	0.0011	U	0.0011	NR			0.0011	U	0.0011
alpha-BHC	0.02	0.097	0.48	0.00074	U	0.00074	NR			0.00077	U	0.00077
beta-BHC	0.036	0.072	0.36	0.00082	U	0.00082	NR			0.00085	U	0.00085
Chlordane (n.o.s.)	NA	NA	NA	NR			18	U	18	NR		
delta-BHC	0.04	100	100	0.00045	U	0.00045	NR			0.00046	U	0.00046
Dieldrin	0.005	0.039	0.2	0.00095	U	0.00095	NR			0.00098	U	0.00098
Endosulfan I	2.4	4.8	24	0.0011	U	0.0011	NR			0.0012	U	0.0012
Endosulfan II	2.4	4.8	24	0.0019	U	0.0019	NR			0.0019	U	0.0019
Endosulfan sulfate	2.4	4.8	24	0.00092	U	0.00092	NR			0.00095	U	0.00095
Endrin	0.014	2.2	11	0.0011	U	0.0011	NR			0.0011	U	0.0011
Endrin aldehyde	NA	NA	NA	0.0017	U	0.0017	NR			0.0018	U	0.0018
Endrin ketone	NA	NA	NA	0.0014	U	0.0014	NR			0.0015	U	0.0015
gamma-BHC (Lindane)	0.1	0.28	1.3	0.00068	U	0.00068	NR			0.00070	U	0.00070
Heptachlor	0.042	0.42	2.1	0.00086	U	0.00086	NR			0.00089	U	0.00089
Heptachlor epoxide	NA	0.077	NA	0.0011	U	0.0011	NR			0.0011	U	0.0011
Methoxychlor	NA	100	NA	0.0017	U	0.0017	NR			0.0017	U	0.0017
Toxaphene	NA	NA	NA	0.026	U	0.026	NR			0.027	U	0.027

NR: Not Analyzed

Highlighted Concentrations shown in bold type face exceed limits

J : Result is less than the RL but greater than or equal to the MDL and the concentration is an approximate value.

U : Indicates the analyte was analyzed for but not detected.

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	NY 375-6.8(b)	B-23(2-2.5')			B-23(6.5-7')			B-23(6.5-7')		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	& CP-51 T-1	460-187644-5			460-187644-6			460-187644-6		
Sampling Date	Use Soil	Residential	Restricted Residential	07/27/2019 10:47:00			07/27/2019 10:58:00			07/27/2019 10:58:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil		
Dilution Factor	Criteria	Criteria	Criteria	1			1			1		
Unit	mg/kg	mg/kg	mg/kg	ug/kg			mg/kg			ug/kg		
				Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 8081B												
4,4'-DDD	0.0033	2.6	13	NR			0.0014	U	0.0014	NR		
4,4'-DDE	0.0033	1.8	8.9	NR			0.00094	U	0.00094	NR		
4,4'-DDT	0.0033	1.7	7.9	NR			0.0015	U	0.0015	NR		
Aldrin	0.005	0.019	0.097	NR			0.0012	U	0.0012	NR		
alpha-BHC	0.02	0.097	0.48	NR			0.00081	U	0.00081	NR		
beta-BHC	0.036	0.072	0.36	NR			0.00089	U	0.00089	NR		
Chlordane (n.o.s.)	NA	NA	NA	18	U	18	NR			19	U	19
delta-BHC	0.04	100	100	NR			0.00049	U	0.00049	NR		
Dieldrin	0.005	0.039	0.2	NR			0.0010	U	0.0010	NR		
Endosulfan I	2.4	4.8	24	NR			0.0012	U	0.0012	NR		
Endosulfan II	2.4	4.8	24	NR			0.0020	U	0.0020	NR		
Endosulfan sulfate	2.4	4.8	24	NR			0.0010	U	0.0010	NR		
Endrin	0.014	2.2	11	NR			0.0011	U	0.0011	NR		
Endrin aldehyde	NA	NA	NA	NR			0.0019	U	0.0019	NR		
Endrin ketone	NA	NA	NA	NR			0.0015	U	0.0015	NR		
gamma-BHC (Lindane)	0.1	0.28	1.3	NR			0.00074	U	0.00074	NR		
Heptachlor	0.042	0.42	2.1	NR			0.00094	U	0.00094	NR		
Heptachlor epoxide	NA	0.077	NA	NR			0.0012	U	0.0012	NR		
Methoxychlor	NA	100	NA	NR			0.0018	U	0.0018	NR		
Toxaphene	NA	NA	NA	NR			0.029	U	0.029	NR		

NR: Not Analyzed

Highlighted Concentrations shown in bold type face exceed limits

J : Result is less than the RL but greater than or equal to the MDL and the concentration is an approximate value.

U : Indicates the analyte was analyzed for but not detected.

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	NY 375-6.8(b)	B-24(1.5-2')			B-24(1.5-2')			B-24(5.5-6')		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	& CP-51 T-1	460-187644-7			460-187644-7			460-187644-8		
Sampling Date	Use Soil	Residential	Restricted Residential	07/27/2019 11:15:00			07/27/2019 11:15:00			07/27/2019 11:25:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil		
Dilution Factor	Criteria	Criteria	Criteria	1			1			1		
Unit	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg			ug/kg			mg/kg		
				Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 8081B												
4,4'-DDD	0.0033	2.6	13	0.0080		0.0012	NR			0.0012	U	0.0012
4,4'-DDE	0.0033	1.8	8.9	0.021		0.00086	NR			0.026		0.00083
4,4'-DDT	0.0033	1.7	7.9	0.13		0.0013	NR			0.18		0.0013
Aldrin	0.005	0.019	0.097	0.0011	U	0.0011	NR			0.0011	U	0.0011
alpha-BHC	0.02	0.097	0.48	0.00074	U	0.00074	NR			0.00071	U	0.00071
beta-BHC	0.036	0.072	0.36	0.00081	U	0.00081	NR			0.00079	U	0.00079
Chlordane (n.o.s.)	NA	NA	NA	NR			18	U	18	NR		
delta-BHC	0.04	100	100	0.00044	U	0.00044	NR			0.00043	U	0.00043
Dieldrin	0.005	0.039	0.2	0.00094	U	0.00094	NR			0.00091	U	0.00091
Endosulfan I	2.4	4.8	24	0.0011	U	0.0011	NR			0.0011	U	0.0011
Endosulfan II	2.4	4.8	24	0.0019	U	0.0019	NR			0.0018	U	0.0018
Endosulfan sulfate	2.4	4.8	24	0.00091	U	0.00091	NR			0.00088	U	0.00088
Endrin	0.014	2.2	11	0.0010	U	0.0010	NR			0.0010	U	0.0010
Endrin aldehyde	NA	NA	NA	0.0017	U	0.0017	NR			0.0017	U	0.0017
Endrin ketone	NA	NA	NA	0.0014	U	0.0014	NR			0.0014	U	0.0014
gamma-BHC (Lindane)	0.1	0.28	1.3	0.00067	U	0.00067	NR			0.00065	U	0.00065
Heptachlor	0.042	0.42	2.1	0.00086	U	0.00086	NR			0.00083	U	0.00083
Heptachlor epoxide	NA	0.077	NA	0.0011	U	0.0011	NR			0.0010	U	0.0010
Methoxychlor	NA	100	NA	0.0017	U	0.0017	NR			0.0016	U	0.0016
Toxaphene	NA	NA	NA	0.026	U	0.026	NR			0.025	U	0.025

NR: Not Analyzed

Highlighted Concentrations shown in bold type face exceed limits

J : Result is less than the RL but greater than or equal to the MDL and the concentration is an approximate value.

U : Indicates the analyte was analyzed for but not detected.

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	NY 375-6.8(b)	B-24(5.5-6')			B-25(1.5-2')			B-25(1.5-2')		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	& CP-51 T-1	460-187644-8			460-187644-9			460-187644-9		
Sampling Date	Use Soil	Residential	Restricted Residential	07/27/2019 11:25:00			07/27/2019 11:50:00			07/27/2019 11:50:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil		
Dilution Factor	Criteria	Criteria	Criteria	1			1			1		
Unit	mg/kg	mg/kg	mg/kg	ug/kg			mg/kg			ug/kg		
				Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 8081B												
4,4'-DDD	0.0033	2.6	13	NR			0.0012	U	0.0012	NR		
4,4'-DDE	0.0033	1.8	8.9	NR			0.0042	J	0.00085	NR		
4,4'-DDT	0.0033	1.7	7.9	NR			0.0081		0.0013	NR		
Aldrin	0.005	0.019	0.097	NR			0.0011	U	0.0011	NR		
alpha-BHC	0.02	0.097	0.48	NR			0.00073	U	0.00073	NR		
beta-BHC	0.036	0.072	0.36	NR			0.00080	U	0.00080	NR		
Chlordane (n.o.s.)	NA	NA	NA	17	U	17	NR			17	U	17
delta-BHC	0.04	100	100	NR			0.00044	U	0.00044	NR		
Dieldrin	0.005	0.039	0.2	NR			0.00093	U	0.00093	NR		
Endosulfan I	2.4	4.8	24	NR			0.0011	U	0.0011	NR		
Endosulfan II	2.4	4.8	24	NR			0.0018	U	0.0018	NR		
Endosulfan sulfate	2.4	4.8	24	NR			0.00090	U	0.00090	NR		
Endrin	0.014	2.2	11	NR			0.0010	U	0.0010	NR		
Endrin aldehyde	NA	NA	NA	NR			0.0017	U	0.0017	NR		
Endrin ketone	NA	NA	NA	NR			0.0014	U	0.0014	NR		
gamma-BHC (Lindane)	0.1	0.28	1.3	NR			0.00066	U	0.00066	NR		
Heptachlor	0.042	0.42	2.1	NR			0.00085	U	0.00085	NR		
Heptachlor epoxide	NA	0.077	NA	NR			0.0011	U	0.0011	NR		
Methoxychlor	NA	100	NA	NR			0.0016	U	0.0016	NR		
Toxaphene	NA	NA	NA	NR			0.026	U	0.026	NR		

NR: Not Analyzed

Highlighted Concentrations shown in bold type face exceed limits

J : Result is less than the RL but greater than or equal to the MDL and the concentration is an approximate value.

U : Indicates the analyte was analyzed for but not detected.

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	NY 375-6.8(b)	B-25(6.5-7')			B-25(6.5-7')			TW-1(1.5-2')		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	& CP-51 T-1	460-187644-10			460-187644-10			460-187644-11		
Sampling Date	Use Soil	Residential	Restricted Residential	07/27/2019 12:00:00			07/27/2019 12:00:00			07/27/2019 12:10:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil		
Dilution Factor	Criteria	Criteria	Criteria	1			1			1		
Unit	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg			ug/kg			mg/kg		
				Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 8081B												
4,4'-DDD	0.0033	2.6	13	0.0012	U	0.0012	NR			0.0012	U	0.0012
4,4'-DDE	0.0033	1.8	8.9	0.00083	U	0.00083	NR			0.00084	U	0.00084
4,4'-DDT	0.0033	1.7	7.9	0.0038	J	0.0013	NR			0.0013	U	0.0013
Aldrin	0.005	0.019	0.097	0.0011	U	0.0011	NR			0.0011	U	0.0011
alpha-BHC	0.02	0.097	0.48	0.00071	U	0.00071	NR			0.00072	U	0.00072
beta-BHC	0.036	0.072	0.36	0.00078	U	0.00078	NR			0.00079	U	0.00079
Chlordane (n.o.s.)	NA	NA	NA	NR			17	U	17	NR		
delta-BHC	0.04	100	100	0.00043	U	0.00043	NR			0.00043	U	0.00043
Dieldrin	0.005	0.039	0.2	0.00091	U	0.00091	NR			0.00092	U	0.00092
Endosulfan I	2.4	4.8	24	0.0011	U	0.0011	NR			0.0011	U	0.0011
Endosulfan II	2.4	4.8	24	0.0018	U	0.0018	NR			0.0018	U	0.0018
Endosulfan sulfate	2.4	4.8	24	0.00088	U	0.00088	NR			0.00089	U	0.00089
Endrin	0.014	2.2	11	0.0010	U	0.0010	NR			0.0010	U	0.0010
Endrin aldehyde	NA	NA	NA	0.0017	U	0.0017	NR			0.0017	U	0.0017
Endrin ketone	NA	NA	NA	0.0014	U	0.0014	NR			0.0014	U	0.0014
gamma-BHC (Lindane)	0.1	0.28	1.3	0.00065	U	0.00065	NR			0.00066	U	0.00066
Heptachlor	0.042	0.42	2.1	0.00083	U	0.00083	NR			0.00084	U	0.00084
Heptachlor epoxide	NA	0.077	NA	0.0010	U	0.0010	NR			0.0011	U	0.0011
Methoxychlor	NA	100	NA	0.0016	U	0.0016	NR			0.0016	U	0.0016
Toxaphene	NA	NA	NA	0.025	U	0.025	NR			0.026	U	0.026

NR: Not Analyzed

Highlighted Concentrations shown in bold type face exceed limits

J : Result is less than the RL but greater than or equal to the MDL and the concentration is an approximate value.

U : Indicates the analyte was analyzed for but not detected.

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	NY 375-6.8(b)	TW-1(1.5-2')			TW-1(10-10.5')			TW-1(10-10.5')		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	& CP-51 T-1	460-187644-11			460-187644-12			460-187644-12		
Sampling Date	Use Soil	Residential	Restricted Residential	07/27/2019 12:10:00			07/27/2019 12:20:00			07/27/2019 12:20:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil		
Dilution Factor	Criteria	Criteria	Criteria	1			1			1		
Unit	mg/kg	mg/kg	mg/kg	ug/kg			mg/kg			ug/kg		
				Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 8081B												
4,4'-DDD	0.0033	2.6	13	NR			0.0012	U	0.0012	NR		
4,4'-DDE	0.0033	1.8	8.9	NR			0.00082	U	0.00082	NR		
4,4'-DDT	0.0033	1.7	7.9	NR			0.0013	U	0.0013	NR		
Aldrin	0.005	0.019	0.097	NR			0.0010	U	0.0010	NR		
alpha-BHC	0.02	0.097	0.48	NR			0.00071	U	0.00071	NR		
beta-BHC	0.036	0.072	0.36	NR			0.00078	U	0.00078	NR		
Chlordane (n.o.s.)	NA	NA	NA	17	U	17	NR			17	U	17
delta-BHC	0.04	100	100	NR			0.00043	U	0.00043	NR		
Dieldrin	0.005	0.039	0.2	NR			0.00090	U	0.00090	NR		
Endosulfan I	2.4	4.8	24	NR			0.0011	U	0.0011	NR		
Endosulfan II	2.4	4.8	24	NR			0.0018	U	0.0018	NR		
Endosulfan sulfate	2.4	4.8	24	NR			0.00087	U	0.00087	NR		
Endrin	0.014	2.2	11	NR			0.0010	U	0.0010	NR		
Endrin aldehyde	NA	NA	NA	NR			0.0016	U	0.0016	NR		
Endrin ketone	NA	NA	NA	NR			0.0013	U	0.0013	NR		
gamma-BHC (Lindane)	0.1	0.28	1.3	NR			0.00064	U	0.00064	NR		
Heptachlor	0.042	0.42	2.1	NR			0.00082	U	0.00082	NR		
Heptachlor epoxide	NA	0.077	NA	NR			0.0010	U	0.0010	NR		
Methoxychlor	NA	100	NA	NR			0.0016	U	0.0016	NR		
Toxaphene	NA	NA	NA	NR			0.025	U	0.025	NR		

NR: Not Analyzed

Highlighted Concentrations shown in bold type face exceed limits

J : Result is less than the RL but greater than or equal to the MDL and the concentration is an approximate value.

U : Indicates the analyte was analyzed for but not detected.

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	NY 375-6.8(b)	TW-2(5-5.5')			TW-2(5-5.5')			TW-2(11.5-12')		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	& CP-51 T-1	460-187644-13			460-187644-13			460-187644-14		
Sampling Date	Use Soil	Residential	Restricted Residential	07/27/2019 12:30:00			07/27/2019 12:30:00			07/27/2019 12:40:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil		
Dilution Factor	Criteria	Criteria	Criteria	1			1			1		
Unit	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg			ug/kg			mg/kg		
				Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 8081B												
4,4'-DDD	0.0033	2.6	13	0.0012	U	0.0012	NR			0.0012	U	0.0012
4,4'-DDE	0.0033	1.8	8.9	0.00085	U	0.00085	NR			0.00083	U	0.00083
4,4'-DDT	0.0033	1.7	7.9	0.0013	U	0.0013	NR			0.0013	U	0.0013
Aldrin	0.005	0.019	0.097	0.0011	U	0.0011	NR			0.0011	U	0.0011
alpha-BHC	0.02	0.097	0.48	0.00073	U	0.00073	NR			0.00072	U	0.00072
beta-BHC	0.036	0.072	0.36	0.00081	U	0.00081	NR			0.00079	U	0.00079
Chlordane (n.o.s.)	NA	NA	NA	NR			17	U	17	NR		
delta-BHC	0.04	100	100	0.00044	U	0.00044	NR			0.00043	U	0.00043
Dieldrin	0.005	0.039	0.2	0.00094	U	0.00094	NR			0.00092	U	0.00092
Endosulfan I	2.4	4.8	24	0.0011	U	0.0011	NR			0.0011	U	0.0011
Endosulfan II	2.4	4.8	24	0.0019	U	0.0019	NR			0.0018	U	0.0018
Endosulfan sulfate	2.4	4.8	24	0.00090	U	0.00090	NR			0.00089	U	0.00089
Endrin	0.014	2.2	11	0.0010	U	0.0010	NR			0.0010	U	0.0010
Endrin aldehyde	NA	NA	NA	0.0017	U	0.0017	NR			0.0017	U	0.0017
Endrin ketone	NA	NA	NA	0.0014	U	0.0014	NR			0.0014	U	0.0014
gamma-BHC (Lindane)	0.1	0.28	1.3	0.00067	U	0.00067	NR			0.00065	U	0.00065
Heptachlor	0.042	0.42	2.1	0.00085	U	0.00085	NR			0.00083	U	0.00083
Heptachlor epoxide	NA	0.077	NA	0.0011	U	0.0011	NR			0.0011	U	0.0011
Methoxychlor	NA	100	NA	0.0016	U	0.0016	NR			0.0016	U	0.0016
Toxaphene	NA	NA	NA	0.026	U	0.026	NR			0.026	U	0.026

NR: Not Analyzed

Highlighted Concentrations shown in bold type face exceed limits

J : Result is less than the RL but greater than or equal to the MDL and the concentration is an approximate value.

U : Indicates the analyte was analyzed for but not detected.

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	NY 375-6.8(b)	TW-2(11.5-12')			TW-3(1-1.5')			TW-3(1-1.5')		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	& CP-51 T-1	460-187644-14			460-187644-15			460-187644-15		
Sampling Date	Use Soil	Residential	Restricted Residential	07/27/2019 12:40:00			07/27/2019 12:50:00			07/27/2019 12:50:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil		
Dilution Factor	Criteria	Criteria	Criteria	1			1			1		
Unit	mg/kg	mg/kg	mg/kg	ug/kg			mg/kg			ug/kg		
				Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 8081B												
4,4'-DDD	0.0033	2.6	13	NR			0.0012	U	0.0012	NR		
4,4'-DDE	0.0033	1.8	8.9	NR			0.00086	U	0.00086	NR		
4,4'-DDT	0.0033	1.7	7.9	NR			0.0013	U	0.0013	NR		
Aldrin	0.005	0.019	0.097	NR			0.0011	U	0.0011	NR		
alpha-BHC	0.02	0.097	0.48	NR			0.00074	U	0.00074	NR		
beta-BHC	0.036	0.072	0.36	NR			0.00081	U	0.00081	NR		
Chlordane (n.o.s.)	NA	NA	NA	17	U	17	NR			18	U	18
delta-BHC	0.04	100	100	NR			0.00044	U	0.00044	NR		
Dieldrin	0.005	0.039	0.2	NR			0.00094	U	0.00094	NR		
Endosulfan I	2.4	4.8	24	NR			0.0011	U	0.0011	NR		
Endosulfan II	2.4	4.8	24	NR			0.0019	U	0.0019	NR		
Endosulfan sulfate	2.4	4.8	24	NR			0.00091	U	0.00091	NR		
Endrin	0.014	2.2	11	NR			0.0010	U	0.0010	NR		
Endrin aldehyde	NA	NA	NA	NR			0.0017	U	0.0017	NR		
Endrin ketone	NA	NA	NA	NR			0.0014	U	0.0014	NR		
gamma-BHC (Lindane)	0.1	0.28	1.3	NR			0.00067	U	0.00067	NR		
Heptachlor	0.042	0.42	2.1	NR			0.00086	U	0.00086	NR		
Heptachlor epoxide	NA	0.077	NA	NR			0.0011	U	0.0011	NR		
Methoxychlor	NA	100	NA	NR			0.0017	U	0.0017	NR		
Toxaphene	NA	NA	NA	NR			0.026	U	0.026	NR		

NR: Not Analyzed

Highlighted Concentrations shown in bold type face exceed limits

J : Result is less than the RL but greater than or equal to the MDL and the concentration is an approximate value.

U : Indicates the analyte was analyzed for but not detected.

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	NY 375-6.8(b)	TW-3(12-12.5')			TW-3(12-12.5')		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	& CP-51 T-1	460-187644-16			460-187644-16		
Sampling Date	Use Soil	Residential	Restricted Residential	07/27/2019 12:55:00			07/27/2019 12:55:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil		
Dilution Factor	Criteria	Criteria	Criteria	1			1		
Unit	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg			ug/kg		
				Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 8081B									
4,4'-DDD	0.0033	2.6	13	0.0012	U	0.0012	NR		
4,4'-DDE	0.0033	1.8	8.9	0.00085	U	0.00085	NR		
4,4'-DDT	0.0033	1.7	7.9	0.0013	U	0.0013	NR		
Aldrin	0.005	0.019	0.097	0.0011	U	0.0011	NR		
alpha-BHC	0.02	0.097	0.48	0.00073	U	0.00073	NR		
beta-BHC	0.036	0.072	0.36	0.00081	U	0.00081	NR		
Chlordane (n.o.s.)	NA	NA	NA	NR			17	U	17
delta-BHC	0.04	100	100	0.00044	U	0.00044	NR		
Dieldrin	0.005	0.039	0.2	0.00094	U	0.00094	NR		
Endosulfan I	2.4	4.8	24	0.0011	U	0.0011	NR		
Endosulfan II	2.4	4.8	24	0.0019	U	0.0019	NR		
Endosulfan sulfate	2.4	4.8	24	0.00090	U	0.00090	NR		
Endrin	0.014	2.2	11	0.0010	U	0.0010	NR		
Endrin aldehyde	NA	NA	NA	0.0017	U	0.0017	NR		
Endrin ketone	NA	NA	NA	0.0014	U	0.0014	NR		
gamma-BHC (Lindane)	0.1	0.28	1.3	0.00067	U	0.00067	NR		
Heptachlor	0.042	0.42	2.1	0.00085	U	0.00085	NR		
Heptachlor epoxide	NA	0.077	NA	0.0011	U	0.0011	NR		
Methoxychlor	NA	100	NA	0.0016	U	0.0016	NR		
Toxaphene	NA	NA	NA	0.026	U	0.026	NR		

NR: Not Analyzed

Highlighted Concentrations shown in bold type face exceed limits

J : Result is less than the RL but greater than or equal to the MDL and the concentration is an approximate value.

U : Indicates the analyte was analyzed for but not detected.

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	NY 375-6.8(b)	B-21(1.5-2')			B-21(6-6.5')			B-22(5.5-6')		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	& CP-51 T-1	460-187644-1			460-187644-2			460-187644-3		
Sampling Date	Use Soil	Residential	Restricted Residential	07/27/2019 10:15:00			07/27/2019 10:24:00			07/27/2019 10:30:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil		
Dilution Factor	Criteria	Criteria	Criteria	1			1			1		
Unit	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg			mg/kg			mg/kg		
				Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 8082A												
Aroclor 1016	NA	NA	NA	0.0097	U	0.0097	0.0098	U	0.0098	0.0097	U	0.0097
Aroclor 1221	NA	NA	NA	0.0097	U	0.0097	0.0098	U	0.0098	0.0097	U	0.0097
Aroclor 1232	NA	NA	NA	0.0097	U	0.0097	0.0098	U	0.0098	0.0097	U	0.0097
Aroclor 1242	NA	NA	NA	0.0097	U	0.0097	0.0098	U	0.0098	0.0097	U	0.0097
Aroclor 1248	NA	NA	NA	0.0097	U	0.0097	0.0098	U	0.0098	0.0097	U	0.0097
Aroclor 1254	NA	NA	NA	0.010	U	0.010	0.010	U	0.010	0.010	U	0.010
Aroclor 1260	NA	NA	NA	0.010	U	0.010	0.010	U	0.010	0.010	U	0.010
Aroclor 1268	NA	NA	NA	0.010	U	0.010	0.010	U	0.010	0.010	U	0.010
Aroclor-1262	NA	NA	NA	0.010	U	0.010	0.010	U	0.010	0.010	U	0.010
Total PCBs	0.1	1	1	0.010	U	0.010	0.010	U	0.010	0.010	U	0.010

Highlighted Concentrations shown in bold type face exceed limits

U : Indicates the analyte was analyzed for but not detected.

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	NY 375-6.8(b)	B-22(11.5-12')			B-23(2-2.5')			B-23(6.5-7')		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	& CP-51 T-1	460-187644-4			460-187644-5			460-187644-6		
Sampling Date	Use Soil	Residential	Restricted Residential	07/27/2019 10:40:00			07/27/2019 10:47:00			07/27/2019 10:58:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil		
Dilution Factor	Criteria	Criteria	Criteria	1			1			1		
Unit	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg			mg/kg			mg/kg		
				Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 8082A												
Aroclor 1016	NA	NA	NA	0.0097	U	0.0097	0.010	U	0.010	0.011	U	0.011
Aroclor 1221	NA	NA	NA	0.0097	U	0.0097	0.010	U	0.010	0.011	U	0.011
Aroclor 1232	NA	NA	NA	0.0097	U	0.0097	0.010	U	0.010	0.011	U	0.011
Aroclor 1242	NA	NA	NA	0.0097	U	0.0097	0.010	U	0.010	0.011	U	0.011
Aroclor 1248	NA	NA	NA	0.0097	U	0.0097	0.010	U	0.010	0.011	U	0.011
Aroclor 1254	NA	NA	NA	0.010	U	0.010	0.010	U	0.010	0.011	U	0.011
Aroclor 1260	NA	NA	NA	0.010	U	0.010	0.010	U	0.010	0.011	U	0.011
Aroclor 1268	NA	NA	NA	0.010	U	0.010	0.010	U	0.010	0.011	U	0.011
Aroclor-1262	NA	NA	NA	0.010	U	0.010	0.010	U	0.010	0.011	U	0.011
Total PCBs	0.1	1	1	0.010	U	0.010	0.010	U	0.010	0.011	U	0.011

Highlighted Concentrations shown in bold type face exceed limits

U : Indicates the analyte was analyzed for but not detected.

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	NY 375-6.8(b)	B-24(1.5-2')			B-24(5.5-6')			B-25(1.5-2')		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	& CP-51 T-1	460-187644-7			460-187644-8			460-187644-9		
Sampling Date	Use Soil	Residential	Restricted Residential	07/27/2019 11:15:00			07/27/2019 11:25:00			07/27/2019 11:50:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil		
Dilution Factor	Criteria	Criteria	Criteria	1			1			1		
Unit	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg			mg/kg			mg/kg		
				Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 8082A												
Aroclor 1016	NA	NA	NA	0.0096	U	0.0096	0.0093	U	0.0093	0.0095	U	0.0095
Aroclor 1221	NA	NA	NA	0.0096	U	0.0096	0.0093	U	0.0093	0.0095	U	0.0095
Aroclor 1232	NA	NA	NA	0.0096	U	0.0096	0.0093	U	0.0093	0.0095	U	0.0095
Aroclor 1242	NA	NA	NA	0.0096	U	0.0096	0.0093	U	0.0093	0.0095	U	0.0095
Aroclor 1248	NA	NA	NA	0.13		0.0096	0.0093	U	0.0093	0.0095	U	0.0095
Aroclor 1254	NA	NA	NA	0.010	U	0.010	0.0096	U	0.0096	0.0099	U	0.0099
Aroclor 1260	NA	NA	NA	0.13		0.010	0.18		0.0096	0.0099	U	0.0099
Aroclor 1268	NA	NA	NA	0.010	U	0.010	0.0096	U	0.0096	0.0099	U	0.0099
Aroclor-1262	NA	NA	NA	0.010	U	0.010	0.0096	U	0.0096	0.0099	U	0.0099
Total PCBs	0.1	1	1	0.26		0.010	0.18		0.0096	0.0099	U	0.0099

Highlighted Concentrations shown in bold type face exceed limits

U : Indicates the analyte was analyzed for but not detected.

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	NY 375-6.8(b)	B-25(6.5-7')			TW-1(1.5-2')			TW-1(10-10.5')		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	& CP-51 T-1	460-187644-10			460-187644-11			460-187644-12		
Sampling Date	Use Soil	Residential	Restricted Residential	07/27/2019 12:00:00			07/27/2019 12:10:00			07/27/2019 12:20:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil		
Dilution Factor	Criteria	Criteria	Criteria	1			1			1		
Unit	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg			mg/kg			mg/kg		
				Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 8082A												
Aroclor 1016	NA	NA	NA	0.0093	U	0.0093	0.0094	U	0.0094	0.0092	U	0.0092
Aroclor 1221	NA	NA	NA	0.0093	U	0.0093	0.0094	U	0.0094	0.0092	U	0.0092
Aroclor 1232	NA	NA	NA	0.0093	U	0.0093	0.0094	U	0.0094	0.0092	U	0.0092
Aroclor 1242	NA	NA	NA	0.0093	U	0.0093	0.0094	U	0.0094	0.0092	U	0.0092
Aroclor 1248	NA	NA	NA	0.0093	U	0.0093	0.0094	U	0.0094	0.0092	U	0.0092
Aroclor 1254	NA	NA	NA	0.0096	U	0.0096	0.89		0.0097	0.0096	U	0.0096
Aroclor 1260	NA	NA	NA	0.0096	U	0.0096	0.0097	U	0.0097	0.0096	U	0.0096
Aroclor 1268	NA	NA	NA	0.0096	U	0.0096	0.0097	U	0.0097	0.0096	U	0.0096
Aroclor-1262	NA	NA	NA	0.0096	U	0.0096	0.0097	U	0.0097	0.0096	U	0.0096
Total PCBs	0.1	1	1	0.0096	U	0.0096	0.89		0.0097	0.0096	U	0.0096

Highlighted Concentrations shown in bold type face exceed limits

U : Indicates the analyte was analyzed for but not detected.

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	NY 375-6.8(b)	TW-2(5-5.5')			TW-2(11.5-12')			TW-3(1-1.5')		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	& CP-51 T-1	460-187644-13			460-187644-14			460-187644-15		
Sampling Date	Use Soil	Residential	Restricted Residential	07/27/2019 12:30:00			07/27/2019 12:40:00			07/27/2019 12:50:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil		
Dilution Factor	Criteria	Criteria	Criteria	1			1			1		
Unit	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg			mg/kg			mg/kg		
				Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 8082A												
Aroclor 1016	NA	NA	NA	0.0096	U	0.0096	0.0094	U	0.0094	0.0096	U	0.0096
Aroclor 1221	NA	NA	NA	0.0096	U	0.0096	0.0094	U	0.0094	0.0096	U	0.0096
Aroclor 1232	NA	NA	NA	0.0096	U	0.0096	0.0094	U	0.0094	0.0096	U	0.0096
Aroclor 1242	NA	NA	NA	0.0096	U	0.0096	0.0094	U	0.0094	0.0096	U	0.0096
Aroclor 1248	NA	NA	NA	0.0096	U	0.0096	0.0094	U	0.0094	0.0096	U	0.0096
Aroclor 1254	NA	NA	NA	0.0099	U	0.0099	0.0097	U	0.0097	0.010	U	0.010
Aroclor 1260	NA	NA	NA	0.0099	U	0.0099	0.0097	U	0.0097	0.010	U	0.010
Aroclor 1268	NA	NA	NA	0.0099	U	0.0099	0.0097	U	0.0097	0.010	U	0.010
Aroclor-1262	NA	NA	NA	0.0099	U	0.0099	0.0097	U	0.0097	0.010	U	0.010
Total PCBs	0.1	1	1	0.0099	U	0.0099	0.0097	U	0.0097	0.010	U	0.010

Highlighted Concentrations shown in bold type face exceed limits

U : Indicates the analyte was analyzed for but not detected.

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	NY 375-6.8(b)	TW-3(12-12.5')		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	& CP-51 T-1	460-187644-16		
Sampling Date	Use Soil	Residential	Restricted Residential	07/27/2019 12:55:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil Cleanup	Soil		
Dilution Factor	Criteria	Criteria	Criteria	1		
Unit	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg		
				Result	Q	MDL
SOIL BY 8082A						
Aroclor 1016	NA	NA	NA	0.0096	U	0.0096
Aroclor 1221	NA	NA	NA	0.0096	U	0.0096
Aroclor 1232	NA	NA	NA	0.0096	U	0.0096
Aroclor 1242	NA	NA	NA	0.0096	U	0.0096
Aroclor 1248	NA	NA	NA	0.0096	U	0.0096
Aroclor 1254	NA	NA	NA	0.0099	U	0.0099
Aroclor 1260	NA	NA	NA	0.0099	U	0.0099
Aroclor 1268	NA	NA	NA	0.0099	U	0.0099
Aroclor-1262	NA	NA	NA	0.0099	U	0.0099
Total PCBs	0.1	1	1	0.0099	U	0.0099

Highlighted Concentrations shown in bold type face exceed limits

U : Indicates the analyte was analyzed for but not detected.

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	NY 375-6.8(b)	B-21(1.5-2')			B-21(6-6.5')			B-22(5.5-6')		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	& CP-51 T-1	460-187644-1			460-187644-2			460-187644-3		
Sampling Date	Use Soil	Residential	Restricted Residential	07/27/2019 10:15:00			07/27/2019 10:24:00			07/27/2019 10:30:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil		
	Criteria	Criteria	Criteria									
Unit												
				Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 6010D(MG/KG)												
Aluminum	NA	NA	NA	8530		12.4	8630		11.8	18100		12.2
Antimony	NA	NA	NA	1.4	J	1.2	1.1	U	1.1	1.1	U	1.1
Arsenic	13	NA	16	3.9		1.3	2.7	J	1.2	2.8	J	1.3
Barium	350	350	400	86.2		2.4	76.8		2.3	141		2.4
Beryllium	7.2	14	72	0.54		0.097	0.50		0.093	0.88		0.096
Cadmium	2.5	2.5	4.3	0.18	J	0.15	0.14	U	0.14	0.15	U	0.15
Calcium	NA	NA	NA	18800		64.4	11200		61.3	913	J	63.8
Chromium	NA	NA	NA	14.8		0.39	14.3		0.37	17.2		0.39
Cobalt	NA	30	NA	5.8	J	1.3	6.1	J	1.3	7.8	J	1.3
Copper	50	270	270	27.7		2.9	18.5		2.8	8.6		2.9
Iron	NA	2000	NA	14400		16.1	15200		15.3	21100		15.9
Lead	63	400	400	139		0.57	132		0.54	10.2		0.57
Magnesium	NA	NA	NA	8390		63.7	6520		60.7	2940		63.2
Manganese	1600	2000	2000	269		0.38	340		0.36	1480		0.38
Nickel	30	140	310	11.8		0.80	12.9		0.76	11.8		0.80
Potassium	NA	NA	NA	1240		68.0	972	J	64.7	735	J	67.4
Selenium	3.9	36	180	2.6	U	2.6	2.5	U	2.5	2.6	U	2.6
Silver	2	36	180	0.21	U	0.21	0.20	U	0.20	0.20	U	0.20
Sodium	NA	NA	NA	663	J	87.9	602	J	83.6	404	J	87.1
Thallium	NA	NA	NA	0.70	U	0.70	0.66	U	0.66	0.69	U	0.69
Vanadium	NA	100	NA	23.2		0.73	20.3		0.69	27.7		0.72
Zinc	109	2200	10000	120		5.1	92.0		4.8	50.2		5.0
SOIL BY 7471B(MG/KG)												
Mercury	0.18	0.81	0.81	0.25		0.011	0.14		0.011	0.039		0.010

Highlighted Concentrations shown in bold type face exceed limits

F1 : MS and/or MSD Recovery is outside acceptance limits.

J : Result is less than the RL but greater than or equal to the MDL and the concentration is an approximate value.

U : Indicates the analyte was analyzed for but not detected.

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	NY 375-6.8(b)	B-22(11.5-12')			B-23(2-2.5')			B-23(6.5-7')		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	& CP-51 T-1	460-187644-4			460-187644-5			460-187644-6		
Sampling Date	Use Soil	Residential	Restricted Residential	07/27/2019 10:40:00			07/27/2019 10:47:00			07/27/2019 10:58:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil		
	Criteria	Criteria	Criteria									
Unit												
				Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 6010D(MG/KG)												
Aluminum	NA	NA	NA	13100		11.8	9680		12.4	11500		12.5
Antimony	NA	NA	NA	1.1	U	1.1	1.2	U	1.2	1.2	U	1.2
Arsenic	13	NA	16	3.6		1.2	3.3		1.3	2.1	J	1.3
Barium	350	350	400	62.6		2.3	82.0		2.4	44.7		2.5
Beryllium	7.2	14	72	0.71		0.093	0.56		0.098	0.58		0.099
Cadmium	2.5	2.5	4.3	0.14	U	0.14	0.15	U	0.15	0.15	U	0.15
Calcium	NA	NA	NA	903	J	61.3	10500		64.7	1090	J	65.3
Chromium	NA	NA	NA	15.0		0.37	13.7		0.39	13.8		0.39
Cobalt	NA	30	NA	9.9	J	1.3	5.7	J	1.4	6.2	J	1.4
Copper	50	270	270	17.4		2.8	21.6		2.9	9.7		3.0
Iron	NA	2000	NA	19500		15.3	14000		16.2	16200		16.3
Lead	63	400	400	12.8		0.54	156		0.57	8.8		0.58
Magnesium	NA	NA	NA	3500		60.7	7050		64.1	3090		64.7
Manganese	1600	2000	2000	767		0.36	375		0.38	374		0.39
Nickel	30	140	310	13.3		0.77	12.0		0.81	11.3		0.82
Potassium	NA	NA	NA	859	J	64.8	996	J	68.4	848	J	69.0
Selenium	3.9	36	180	2.5	U	2.5	2.6	U	2.6	2.7	U	2.7
Silver	2	36	180	0.20	U	0.20	0.21	U	0.21	0.21	U	0.21
Sodium	NA	NA	NA	593	J	83.7	280	J	88.4	249	J	89.2
Thallium	NA	NA	NA	0.66	U	0.66	0.70	U	0.70	0.71	U	0.71
Vanadium	NA	100	NA	23.5		0.69	19.9		0.73	21.0		0.74
Zinc	109	2200	10000	41.3		4.9	99.5		5.1	38.8		5.2
SOIL BY 7471B(MG/KG)												
Mercury	0.18	0.81	0.81	0.081		0.011	0.15		0.011	0.031		0.011

Highlighted Concentrations shown in bold type face exceed limits

F1 : MS and/or MSD Recovery is outside acceptance limits.

J : Result is less than the RL but greater than or equal to the MDL and the concentration is an approximate value.

U : Indicates the analyte was analyzed for but not detected.

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	NY 375-6.8(b)	B-24(1.5-2')			B-24(5.5-6')			B-25(1.5-2')		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	& CP-51 T-1	460-187644-7			460-187644-8			460-187644-9		
Sampling Date	Use Soil	Residential	Restricted Residential	07/27/2019 11:15:00			07/27/2019 11:25:00			07/27/2019 11:50:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil		
	Criteria	Criteria	Criteria									
Unit												
				Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 6010D(MG/KG)												
Aluminum	NA	NA	NA	7860		12.1	7350		11.6	8080		12.0
Antimony	NA	NA	NA	1.1	U	1.1	1.2	J	1.1	1.1	U	1.1
Arsenic	13	NA	16	11.6		1.3	2.8	J	1.2	2.1	J	1.2
Barium	350	350	400	183		2.4	161		2.3	122		2.4
Beryllium	7.2	14	72	0.55		0.095	0.59		0.092	0.57		0.094
Cadmium	2.5	2.5	4.3	0.15	U	0.15	0.14	U	0.14	0.14	U	0.14
Calcium	NA	NA	NA	24500		63.2	29900		60.6	18700		62.4
Chromium	NA	NA	NA	16.2		0.38	12.4		0.37	14.6		0.38
Cobalt	NA	30	NA	4.9	J	1.3	5.6	J	1.3	5.5	J	1.3
Copper	50	270	270	21.5		2.9	14.7		2.7	16.3		2.8
Iron	NA	2000	NA	14600		15.8	17600		15.1	14100		15.6
Lead	63	400	400	165		0.56	128		0.54	77.6		0.55
Magnesium	NA	NA	NA	11200		62.6	6430		60.0	7260		61.8
Manganese	1600	2000	2000	230		0.37	419		0.36	248		0.37
Nickel	30	140	310	12.2		0.79	10.8		0.76	11.7		0.78
Potassium	NA	NA	NA	1670		66.7	1480		64.0	1700		65.9
Selenium	3.9	36	180	2.6	U	2.6	2.5	U	2.5	2.5	U	2.5
Silver	2	36	180	0.20	U	0.20	0.19	U	0.19	0.20	U	0.20
Sodium	NA	NA	NA	121	J	86.3	123	J	82.8	111	J	85.2
Thallium	NA	NA	NA	0.68	U	0.68	0.66	U	0.66	0.68	U	0.68
Vanadium	NA	100	NA	24.5		0.71	19.7		0.68	23.4		0.70
Zinc	109	2200	10000	145		5.0	104		4.8	85.2		4.9
SOIL BY 7471B(MG/KG)												
Mercury	0.18	0.81	0.81	0.39		0.010	0.11		0.010	0.14		0.010

Highlighted Concentrations shown in bold type face exceed limits

F1 : MS and/or MSD Recovery is outside acceptance limits.

J : Result is less than the RL but greater than or equal to the MDL and the concentration is an approximate value.

U : Indicates the analyte was analyzed for but not detected.

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	NY 375-6.8(b)	B-25(6.5-7')			TW-1(1.5-2')			TW-1(10-10.5')		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	& CP-51 T-1	460-187644-10			460-187644-11			460-187644-12		
Sampling Date	Use Soil	Residential	Restricted Residential	07/27/2019 12:00:00			07/27/2019 12:10:00			07/27/2019 12:20:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil		
	Criteria	Criteria	Criteria									
Unit												
				Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 6010D(MG/KG)												
Aluminum	NA	NA	NA	7280		11.7	7950		11.5	3970		11.1
Antimony	NA	NA	NA	1.1	J	1.1	1.1	U	1.1	1.0	U	1.0
Arsenic	13	NA	16	1.3	J	1.2	1.2	J	1.2	1.2	J	1.1
Barium	350	350	400	63.7		2.3	61.7		2.3	48.8		2.2
Beryllium	7.2	14	72	0.54		0.092	0.57		0.090	0.34	J	0.087
Cadmium	2.5	2.5	4.3	0.14	U	0.14	0.14	U	0.14	0.13	U	0.13
Calcium	NA	NA	NA	11300		60.9	26400		59.9	12600		57.6
Chromium	NA	NA	NA	14.4		0.37	17.8		0.36	10.8		0.35
Cobalt	NA	30	NA	5.5	J	1.3	5.5	J	1.3	3.9	J	1.2
Copper	50	270	270	21.0		2.8	13.9		2.7	10.1		2.6
Iron	NA	2000	NA	14300		15.2	13300		14.9	11400		14.4
Lead	63	400	400	41.9		0.54	35.7		0.53	19.0		0.51
Magnesium	NA	NA	NA	7620		60.3	10700		59.3	7300		57.0
Manganese	1600	2000	2000	256		0.36	324		0.35	248		0.34
Nickel	30	140	310	12.5		0.76	13.3		0.75	7.6	J	0.72
Potassium	NA	NA	NA	1590		64.3	2010		63.2	848	J	60.8
Selenium	3.9	36	180	2.5	U	2.5	2.4	U	2.4	2.3	U	2.3
Silver	2	36	180	0.20	U	0.20	0.19	U	0.19	0.18	U	0.18
Sodium	NA	NA	NA	84.6	J	83.1	802	J	81.7	247	J	78.6
Thallium	NA	NA	NA	0.66	U	0.66	0.65	U	0.65	0.62	U	0.62
Vanadium	NA	100	NA	19.6		0.69	19.8		0.68	14.7		0.65
Zinc	109	2200	10000	58.7		4.8	46.4		4.7	33.6		4.6
SOIL BY 7471B(MG/KG)												
Mercury	0.18	0.81	0.81	0.040		0.0096	0.023		0.010	0.030		0.010

Highlighted Concentrations shown in bold type face exceed limits

F1 : MS and/or MSD Recovery is outside acceptance limits.

J : Result is less than the RL but greater than or equal to the MDL and the concentration is an approximate value.

U : Indicates the analyte was analyzed for but not detected.

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	NY 375-6.8(b)	TW-2(5-5.5')			TW-2(11.5-12')			TW-3(1-1.5')		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	& CP-51 T-1	460-187644-13			460-187644-14			460-187644-15		
Sampling Date	Use Soil	Residential	Restricted Residential	07/27/2019 12:30:00			07/27/2019 12:40:00			07/27/2019 12:50:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil		
	Criteria	Criteria	Criteria									
Unit												
				Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 6010D(MG/KG)												
Aluminum	NA	NA	NA	9350		11.6	2620		11.8	10500		11.8
Antimony	NA	NA	NA	1.3	J	1.1	1.1	U F1	1.1	1.1	J	1.1
Arsenic	13	NA	16	1.2	U	1.2	1.2	U	1.2	4.0		1.2
Barium	350	350	400	66.9		2.3	22.8	J	2.3	109		2.3
Beryllium	7.2	14	72	0.83		0.091	0.22	J	0.093	0.66		0.093
Cadmium	2.5	2.5	4.3	0.14	U	0.14	0.14	U	0.14	0.14	U	0.14
Calcium	NA	NA	NA	1730		60.5	32500		61.5	7510		61.4
Chromium	NA	NA	NA	25.7		0.37	7.7		0.37	17.1		0.37
Cobalt	NA	30	NA	8.3	J	1.3	7.1	J	1.3	7.4	J	1.3
Copper	50	270	270	25.1		2.7	20.4		2.8	32.3		2.8
Iron	NA	2000	NA	18200		15.1	11600		15.3	16600		15.3
Lead	63	400	400	4.0		0.54	2.8		0.55	175		0.55
Magnesium	NA	NA	NA	6830		59.9	18600		60.8	5770		60.8
Manganese	1600	2000	2000	247		0.36	135	F1	0.36	421		0.36
Nickel	30	140	310	19.2		0.75	9.4		0.77	14.0		0.77
Potassium	NA	NA	NA	2680		63.9	574	J	64.9	1480		64.8
Selenium	3.9	36	180	2.5	U	2.5	2.5	U	2.5	2.5	U	2.5
Silver	2	36	180	0.19	U	0.19	0.20	U	0.20	0.26	J	0.20
Sodium	NA	NA	NA	582	J	82.6	278	J	83.9	302	J	83.8
Thallium	NA	NA	NA	0.66	U	0.66	0.67	U	0.67	0.66	U	0.66
Vanadium	NA	100	NA	32.6		0.68	12.0		0.69	24.6		0.69
Zinc	109	2200	10000	42.2		4.8	20.8		4.9	115		4.9
SOIL BY 7471B(MG/KG)												
Mercury	0.18	0.81	0.81	0.029		0.011	0.0097	U	0.0097	0.025		0.010

Highlighted Concentrations shown in bold type face exceed limits

F1 : MS and/or MSD Recovery is outside acceptance limits.

J : Result is less than the RL but greater than or equal to the MDL and the concentration is an approximate value.

U : Indicates the analyte was analyzed for but not detected.

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	NY 375-6.8(b)	TW-3(12-12.5')		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	& CP-51 T-1	460-187644-16		
Sampling Date	Use Soil	Residential	Restricted Residential	07/27/2019 12:55:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil Cleanup	Soil		
	Criteria	Criteria	Criteria			
Unit						
				Result	Q	MDL
SOIL BY 6010D(MG/KG)						
Aluminum	NA	NA	NA	9300		11.5
Antimony	NA	NA	NA	1.2	J	1.1
Arsenic	13	NA	16	1.2	J	1.2
Barium	350	350	400	68.1		2.3
Beryllium	7.2	14	72	0.67		0.090
Cadmium	2.5	2.5	4.3	0.14	U	0.14
Calcium	NA	NA	NA	2000		59.9
Chromium	NA	NA	NA	19.9		0.36
Cobalt	NA	30	NA	7.5	J	1.3
Copper	50	270	270	18.2		2.7
Iron	NA	2000	NA	17500		14.9
Lead	63	400	400	10.3		0.53
Magnesium	NA	NA	NA	5230		59.3
Manganese	1600	2000	2000	280		0.35
Nickel	30	140	310	14.6		0.75
Potassium	NA	NA	NA	2310		63.2
Selenium	3.9	36	180	2.4	U	2.4
Silver	2	36	180	0.19	U	0.19
Sodium	NA	NA	NA	278	J	81.7
Thallium	NA	NA	NA	0.65	U	0.65
Vanadium	NA	100	NA	26.7		0.68
Zinc	109	2200	10000	40.7		4.7
SOIL BY 7471B(MG/KG)						
Mercury	0.18	0.81	0.81	0.011	U	0.011

Highlighted Concentrations shown in bold type face exceed limits

F1 : MS and/or MSD Recovery is outside acceptance limits.

J : Result is less than the RL but greater than or equal to the MDL and the concentration is an approximate value.

U : Indicates the analyte was analyzed for but not detected.

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	NY 375-6.8(b)	B-21(1.5-2')			B-21(6-6.5')			B-22(5.5-6')		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	& CP-51 T-1	460-187644-1			460-187644-2			460-187644-3		
Sampling Date	Use Soil	Residential	Restricted Residential	07/27/2019 10:15:00			07/27/2019 10:24:00			07/27/2019 10:30:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil		
	Criteria	Criteria	Criteria									
				Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 9012B												
Cyanide, Total (mg/kg)	27	NA	NA	0.11	U	0.11	0.12	U	0.12	0.11	U F1	0.11

F1 : MS and/or MSD Recovery is outside acceptance limits.
U : Indicates the analyte was analyzed for but not detected.

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	NY 375-6.8(b)	B-22(11.5-12')			B-23(2-2.5')			B-23(6.5-7')		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	& CP-51 T-1	460-187644-4			460-187644-5			460-187644-6		
Sampling Date	Use Soil	Residential	Restricted Residential	07/27/2019 10:40:00			07/27/2019 10:47:00			07/27/2019 10:58:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil		
	Criteria	Criteria	Criteria									
				Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 9012B												
Cyanide, Total (mg/kg)	27	NA	NA	0.12	U	0.12	0.11	U	0.11	0.13	U	0.13

F1 : MS and/or MSD Recovery is outside acceptance limits.

U : Indicates the analyte was analyzed for but not detected.

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	NY 375-6.8(b)	B-24(1.5-2')			B-24(5.5-6')			B-25(1.5-2')		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	& CP-51 T-1	460-187644-7			460-187644-8			460-187644-9		
Sampling Date	Use Soil	Residential	Restricted Residential	07/27/2019 11:15:00			07/27/2019 11:25:00			07/27/2019 11:50:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil		
	Criteria	Criteria	Criteria									
				Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 9012B												
Cyanide, Total (mg/kg)	27	NA	NA	0.12	U	0.12	0.11	U	0.11	0.12	U	0.12

F1 : MS and/or MSD Recovery is outside acceptance limits.

U : Indicates the analyte was analyzed for but not detected.

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	NY 375-6.8(b)	B-25(6.5-7')			TW-1(1.5-2')			TW-1(10-10.5')		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	& CP-51 T-1	460-187644-10			460-187644-11			460-187644-12		
Sampling Date	Use Soil	Residential	Restricted Residential	07/27/2019 12:00:00			07/27/2019 12:10:00			07/27/2019 12:20:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil		
	Criteria	Criteria	Criteria									
				Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 9012B												
Cyanide, Total (mg/kg)	27	NA	NA	0.12	U	0.12	0.10	U F1	0.10	0.11	U	0.11

F1 : MS and/or MSD Recovery is outside acceptance limits.

U : Indicates the analyte was analyzed for but not detected.

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	NY 375-6.8(b)	TW-2(5-5.5')			TW-2(11.5-12')			TW-3(1-1.5')		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	& CP-51 T-1	460-187644-13			460-187644-14			460-187644-15		
Sampling Date	Use Soil	Residential	Restricted Residential	07/27/2019 12:30:00			07/27/2019 12:40:00			07/27/2019 12:50:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil Cleanup	Soil			Soil			Soil		
	Criteria	Criteria	Criteria									
				Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
SOIL BY 9012B												
Cyanide, Total (mg/kg)	27	NA	NA	0.12	U	0.12	0.10	U	0.10	0.11	U	0.11

F1 : MS and/or MSD Recovery is outside acceptance limits.

U : Indicates the analyte was analyzed for but not detected.

Table 3.1
Summary of Soil Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY 375-6.8(a)	NY 375-6.8(b)	NY 375-6.8(b)	TW-3(12-12.5')		
Lab Sample ID	UnRestricted	& CP-51 T-1	& CP-51 T-1	460-187644-16		
Sampling Date	Use Soil	Residential	Restricted Residential	07/27/2019 12:55:00		
Matrix	Cleanup	Soil Cleanup	Soil Cleanup	Soil		
	Criteria	Criteria	Criteria			
				Result	Q	MDL
SOIL BY 9012B						
Cyanide, Total (mg/kg)	27	NA	NA	0.10	U	0.10

F1 : MS and/or MSD Recovery is outside acceptance limits.

U : Indicates the analyte was analyzed for but not detected.

Table 3.3
Summary of Soil Vapor Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID				SV-1			SV-2			SV-3		
Lab Sample ID				200-49246-1			200-49246-2			200-49246-3		
Sampling Date				06/15/2019 09:05:00			06/15/2019 09:15:00			06/15/2019 10:20:00		
Matrix				Air_ugm3			Air_ugm3			Air_ugm3		
Dilution Factor				10			10			10		
Unit				ug/m3			ug/m3			ug/m3		
VOA-TO-15-AIR_UGM3	CAS#			Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
AIR_UGM3 BY TO-15												
1,1,1-Trichloroethane	71-55-6	100		11	U	11	11	U	11	11	U	11
1,1,2,2-Tetrachloroethane	79-34-5		1.6	14	U	14	14	U	14	14	U	14
1,1,2-Trichloroethane	79-00-5			11	U	11	11	U	11	11	U	11
1,1-Dichloroethane	75-34-3		58	8	U	8	8	U	8	8	U	8
1,1-Dichloroethene	75-35-4	100		8	U	8	8	U	8	8	U	8
1,2,4-Trichlorobenzene	120-82-1			37	U	37	37	U	37	37	U	37
1,2,4-Trimethylbenzene	95-63-6		240	14	U	10	18	U	10	19	U	10
1,2-Dibromoethane	106-93-4			15	U	15	15	U	15	15	U	15
1,2-Dichlorobenzene	95-50-1		7000	12	U	12	12	U	12	12	U	12
1,2-Dichloroethane	107-06-2			8	U	8	8	U	8	8	U	8
1,2-Dichloropropane	78-87-5			9	U	9	9	U	9	9	U	9
1,2-Dichlorotetrafluoroethane	76-14-2			14	U	14	14	U	14	14	U	14
1,3,5-Trimethylbenzene	108-67-8			10	U	10	10	U	10	10	U	10
1,3-Butadiene	106-99-0			26	U	4	14	U	4	13	U	4
1,3-Dichlorobenzene	541-73-1			12	U	12	12	U	12	12	U	12
1,4-Dichlorobenzene	106-46-7		8.5	12	U	12	12	U	12	12	U	12
1,4-Dioxane	123-91-1			180	U	180	180	U	180	180	U	180
2,2,4-Trimethylpentane	540-84-1			9	U	9	9	U	9	9	U	9
2-Chlorotoluene	95-49-8			10	U	10	10	U	10	10	U	10
3-Chloropropene	107-05-1			16	U	16	16	U	16	16	U	16
4-Ethyltoluene	622-96-8			10	U	10	10	U	10	10	U	10
Acetone	67-64-1		1100000	180	U	120	170	U	120	290	U	120
Benzene	71-43-2		12	15	U	6	6	U	6	15	U	6
Bromodichloromethane	75-27-4			13	U	13	13	U	13	13	U	13
Bromoethene(Vinyl Bromide)	593-60-2			9	U	9	9	U	9	9	U	9
Bromoform	75-25-2			21	U	21	21	U	21	21	U	21
Bromomethane	74-83-9			8	U	8	8	U	8	8	U	8
Carbon disulfide	75-15-0		24000	16	U	16	16	U	16	16	U	16
Carbon tetrachloride	56-23-5	5	16	13	U	13	13	U	13	13	U	13
Chlorobenzene	108-90-7		1700	9	U	9	9	U	9	9	U	9
Chloroethane	75-00-3			13	U	13	13	U	13	13	U	13
Chloroform	67-66-3		4.1	10	U	10	10	U	10	10	U	10
Chloromethane	74-87-3		3100	33	U	10	10	U	10	30	U	10
cis-1,2-Dichloroethene	156-59-2	100		8	U	8	8	U	8	8	U	8
cis-1,3-Dichloropropene	10061-01-5			9	U	9	9	U	9	9	U	9
Cyclohexane	110-82-7		210000	7	U	7	7	U	7	7	U	7
Dibromochloromethane	124-48-1			17	U	17	17	U	17	17	U	17
Dichlorodifluoromethane	75-71-8		1000	25	U	25	25	U	25	25	U	25
Ethanol	64-17-5			94	U	94	94	U	94	94	U	94
Ethylbenzene	100-41-4		37	11	U	9	21	U	9	23	U	9
Freon TF	76-13-1			15	U	15	15	U	15	15	U	15
Hexachlorobutadiene	87-68-3			21	U	21	21	U	21	21	U	21
Isopropyl alcohol	67-63-0			120	U	120	120	U	120	120	U	120
m,p-Xylene	179601-23-1		1000	22	U	22	22	U	22	24	U	22
Methyl Ethyl Ketone	78-93-3			69	U	15	36	U	15	60	U	15
methyl isobutyl ketone	108-10-1			20	U	20	20	U	20	20	U	20
Methyl methacrylate	80-62-6			20	U	20	20	U	20	30	U	20
Methyl tert-butyl ether	1634-04-4			7	U	7	7	U	7	7	U	7
Methylene Chloride	75-09-2		3400	17	U	17	17	U	17	17	U	17

Table 3.3
Summary of Soil Vapor Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID				SV-1		SV-2		SV-3	
Lab Sample ID				200-49246-1		200-49246-2		200-49246-3	
Sampling Date				06/15/2019 09:05:00		06/15/2019 09:15:00		06/15/2019 10:20:00	
Matrix				Air_ugm3		Air_ugm3		Air_ugm3	
Dilution Factor				10		10		10	
Unit				ug/m3		ug/m3		ug/m3	
VOA-TO-15-AIR_UGM3	CAS#			Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
AIR_UGM3 BY TO-15									
n-Heptane	142-82-5			11		8	19	8	23
n-Hexane	110-54-3			9		7	7	U	12
Styrene	100-42-5		35000	9	U	9	9	U	9
tert-Butyl alcohol	75-65-0			150	U	150	150	U	150
Tetrachloroethene	127-18-4	100	360	19		14	14	U	14
Tetrahydrofuran	109-99-9		70000	150	U	150	150	U	150
Toluene	108-88-3		170000	9		8	9		8
trans-1,2-Dichloroethene	156-60-5			8	U	8	8	U	8
trans-1,3-Dichloropropene	10061-02-6			9	U	9	9	U	9
Trichloroethene	79-01-6	5	16	11	U	11	11	U	11
Trichlorofluoromethane	75-69-4			11	U	11	11	U	11
Vinyl chloride	75-01-4	5	5.6	6		5	5	U	5
Xylene, o-	95-47-6			9	U	9	10		15

U : Indicates the analyte was analyzed for but not detected.

Exceeds Guidance Level

MDL Exceeds Guidance Level

Table 3.3
Summary of Soil Vapor Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID				SV-4			SV-5			SV-6		
Lab Sample ID				200-49246-4			200-49246-5			200-49246-6		
Sampling Date				06/15/2019 11:10:00			06/15/2019 12:25:00			06/15/2019 13:05:00		
Matrix				Air_ugm3			Air_ugm3			Air_ugm3		
Dilution Factor				10			10			10		
Unit				ug/m3			ug/m3			ug/m3		
VOA-TO-15-AIR_UGM3	CAS#			Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
AIR_UGM3 BY TO-15												
1,1,1-Trichloroethane	71-55-6	100		11	U	11	11	U	11	11	U	11
1,1,2,2-Tetrachloroethane	79-34-5		1.6	14	U	14	14	U	14	14	U	14
1,1,2-Trichloroethane	79-00-5			11	U	11	11	U	11	11	U	11
1,1-Dichloroethane	75-34-3		58	8	U	8	8	U	8	8	U	8
1,1-Dichloroethene	75-35-4	100		8	U	8	8	U	8	8	U	8
1,2,4-Trichlorobenzene	120-82-1			37	U	37	37	U	37	37	U	37
1,2,4-Trimethylbenzene	95-63-6		240	20		10	27		10	21		10
1,2-Dibromoethane	106-93-4				U	15	15	U	15	15	U	15
1,2-Dichlorobenzene	95-50-1		7000	12	U	12	12	U	12	12	U	12
1,2-Dichloroethane	107-06-2			8	U	8	8	U	8	8	U	8
1,2-Dichloropropane	78-87-5			9	U	9	9	U	9	9	U	9
1,2-Dichlorotetrafluoroethane	76-14-2			14	U	14	14	U	14	14	U	14
1,3,5-Trimethylbenzene	108-67-8			10	U	10	10	U	10	10	U	10
1,3-Butadiene	106-99-0			9		4	16		4	4		4
1,3-Dichlorobenzene	541-73-1			12	U	12	12	U	12	12	U	12
1,4-Dichlorobenzene	106-46-7		8.5	12	U	12	12	U	12	12	U	12
1,4-Dioxane	123-91-1			180	U	180	180	U	180	180	U	180
2,2,4-Trimethylpentane	540-84-1			9	U	9	9	U	9	9	U	9
2-Chlorotoluene	95-49-8			10	U	10	10	U	10	10	U	10
3-Chloropropene	107-05-1			16	U	16	16	U	16	16	U	16
4-Ethyltoluene	622-96-8			10	U	10	10	U	10	10	U	10
Acetone	67-64-1		1100000	190		120	210		120	250		120
Benzene	71-43-2		12	6	U	6	8		6	6	U	6
Bromodichloromethane	75-27-4			13	U	13	13	U	13	13	U	13
Bromoethene(Vinyl Bromide)	593-60-2			9	U	9	9	U	9	9	U	9
Bromoform	75-25-2			21	U	21	21	U	21	21	U	21
Bromomethane	74-83-9			8	U	8	8	U	8	8	U	8
Carbon disulfide	75-15-0		24000	16	U	16	17		16	16	U	16
Carbon tetrachloride	56-23-5	5	16	13	U	13	13	U	13	13	U	13
Chlorobenzene	108-90-7		1700	9	U	9	9	U	9	9	U	9
Chloroethane	75-00-3			13	U	13	13	U	13	13	U	13
Chloroform	67-66-3		4.1	10	U	10	10	U	10	10	U	10
Chloromethane	74-87-3		3100	10	U	10	10	U	10	10	U	10
cis-1,2-Dichloroethene	156-59-2	100		8	U	8	8	U	8	8	U	8
cis-1,3-Dichloropropene	10061-01-5			9	U	9	9	U	9	9	U	9
Cyclohexane	110-82-7		210000	7	U	7	7	U	7	7	U	7
Dibromochloromethane	124-48-1			17	U	17	17	U	17	17	U	17
Dichlorodifluoromethane	75-71-8		1000	25	U	25	25	U	25	25	U	25
Ethanol	64-17-5			94	U	94	94	U	94	94	U	94
Ethylbenzene	100-41-4		37	23		9	26		9	20		9
Freon TF	76-13-1			15	U	15	15	U	15	15	U	15
Hexachlorobutadiene	87-68-3			21	U	21	21	U	21	21	U	21
Isopropyl alcohol	67-63-0			120	U	120	120	U	120	120	U	120
m,p-Xylene	179601-23-1		1000	22		22	25		22	22	U	22
Methyl Ethyl Ketone	78-93-3			45		15	37		15	15	U	15
methyl isobutyl ketone	108-10-1			20	U	20	20	U	20	20	U	20
Methyl methacrylate	80-62-6			20	U	20	20	U	20	20	U	20
Methyl tert-butyl ether	1634-04-4			7	U	7	7	U	7	7	U	7
Methylene Chloride	75-09-2		3400	17	U	17	17	U	17	17	U	17

Table 3.3
Summary of Soil Vapor Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID		NYSDEC / NYSDOH Guidance	EPA Technical Guidance	SV-4		SV-5		SV-6		
Lab Sample ID				200-49246-4		200-49246-5		200-49246-6		
Sampling Date				06/15/2019 11:10:00		06/15/2019 12:25:00		06/15/2019 13:05:00		
Matrix				Air ugm3		Air ugm3		Air ugm3		
Dilution Factor				10		10		10		
Unit		ug/m3	ug/m3	ug/m3		ug/m3		ug/m3		
VOA-TO-15-AIR_UGM3	CAS#			Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	
AIR_UGM3 BY TO-15										
n-Heptane	142-82-5			16		8	15	8	11	8
n-Hexane	110-54-3			7	U	7	7	U	7	7
Styrene	100-42-5		35000	9	U	9	9	U	9	9
tert-Butyl alcohol	75-65-0			150	U	150	150	U	150	150
Tetrachloroethene	127-18-4	100	360	16		14	67	14	15	14
Tetrahydrofuran	109-99-9		70000	150	U	150	150	U	150	150
Toluene	108-88-3		170000	8		8	12	8	10	8
trans-1,2-Dichloroethene	156-60-5			8	U	8	8	U	8	8
trans-1,3-Dichloropropene	10061-02-6			9	U	9	9	U	9	9
Trichloroethene	79-01-6	5	16	11	U	11	11	U	30	11
Trichlorofluoromethane	75-69-4			11	U	11	11	U	11	11
Vinyl chloride	75-01-4	5	5.6	5	U	5	5	U	5	5
Xylene, o-	95-47-6			12		9	13	9	10	9

U : Indicates the analyte was analyzed for but not detected.

Exceeds Guidance Level

MDL Exceeds Guidance Level

Table 3.3
Summary of Soil Vapor Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID		NYSDEC / NYSDOH Guidance	EPA Technical Guidance	SV-7			SV-8		
Lab Sample ID				200-49246-7			200-49246-8		
Sampling Date				06/15/2019 13:45:00			06/15/2019 14:05:00		
Matrix				Air_ugm3			Air_ugm3		
Dilution Factor				10			10		
Unit		ug/m3	ug/m3	ug/m3		ug/m3			
VOA-TO-15-AIR_UGM3	CAS#			Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
AIR_UGM3 BY TO-15									
1,1,1-Trichloroethane	71-55-6	100		11	U	11	11	U	11
1,1,2,2-Tetrachloroethane	79-34-5		1.6	14	U	14	14	U	14
1,1,2-Trichloroethane	79-00-5			11	U	11	11	U	11
1,1-Dichloroethane	75-34-3		58	8	U	8	8	U	8
1,1-Dichloroethene	75-35-4	100		8	U	8	8	U	8
1,2,4-Trichlorobenzene	120-82-1			37	U	37	37	U	37
1,2,4-Trimethylbenzene	95-63-6		240	31		10	27		10
1,2-Dibromoethane	106-93-4			15	U	15	15	U	15
1,2-Dichlorobenzene	95-50-1		7000	12	U	12	12	U	12
1,2-Dichloroethane	107-06-2			8	U	8	8	U	8
1,2-Dichloropropane	78-87-5			9	U	9	9	U	9
1,2-Dichlorotetrafluoroethane	76-14-2			14	U	14	14	U	14
1,3,5-Trimethylbenzene	108-67-8			10	U	10	10	U	10
1,3-Butadiene	106-99-0			28		4	15		4
1,3-Dichlorobenzene	541-73-1			12	U	12	12	U	12
1,4-Dichlorobenzene	106-46-7		8.5	12	U	12	12	U	12
1,4-Dioxane	123-91-1			180	U	180	180	U	180
2,2,4-Trimethylpentane	540-84-1			9	U	9	9	U	9
2-Chlorotoluene	95-49-8			10	U	10	10	U	10
3-Chloropropene	107-05-1			16	U	16	16	U	16
4-Ethyltoluene	622-96-8			10		10	10		10
Acetone	67-64-1		1100000	600		120	400		120
Benzene	71-43-2		12	17		6	13		6
Bromodichloromethane	75-27-4			13	U	13	13	U	13
Bromoethene(Vinyl Bromide)	593-60-2			9	U	9	9	U	9
Bromoform	75-25-2			21	U	21	21	U	21
Bromomethane	74-83-9			8	U	8	8	U	8
Carbon disulfide	75-15-0		24000	27		16	16	U	16
Carbon tetrachloride	56-23-5	5	16	13	U	13	13	U	13
Chlorobenzene	108-90-7		1700	9	U	9	9	U	9
Chloroethane	75-00-3			13	U	13	13	U	13
Chloroform	67-66-3		4.1	10		10	10	U	10
Chloromethane	74-87-3		3100	34		10	10	U	10
cis-1,2-Dichloroethene	156-59-2	100		8	U	8	8	U	8
cis-1,3-Dichloropropene	10061-01-5			9	U	9	9	U	9
Cyclohexane	110-82-7		210000	20		7	7	U	7
Dibromochloromethane	124-48-1			17	U	17	17	U	17
Dichlorodifluoromethane	75-71-8		1000	62		25	25	U	25
Ethanol	64-17-5			94	U	94	94	U	94
Ethylbenzene	100-41-4		37	29		9	27		9
Freon TF	76-13-1			15	U	15	15	U	15
Hexachlorobutadiene	87-68-3			21	U	21	21	U	21
Isopropyl alcohol	67-63-0			120	U	120	120	U	120
m,p-Xylene	179601-23-1		1000	30		22	27		22
Methyl Ethyl Ketone	78-93-3			18		15	19		15
methyl isobutyl ketone	108-10-1			20	U	20	20	U	20
Methyl methacrylate	80-62-6			20	U	20	20	U	20
Methyl tert-butyl ether	1634-04-4			7	U	7	7	U	7
Methylene Chloride	75-09-2		3400	17	U	17	17	U	17

Table 3.3
Summary of Soil Vapor Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID				SV-7		SV-8	
Lab Sample ID				200-49246-7		200-49246-8	
Sampling Date				06/15/2019 13:45:00		06/15/2019 14:05:00	
Matrix				Air_ugm3		Air_ugm3	
Dilution Factor				10		10	
Unit				ug/m3		ug/m3	
VOA-TO-15-AIR_UGM3	CAS#			Result	Q	MDL	Result
AIR_UGM3 BY TO-15							
n-Heptane	142-82-5			280		8	17
n-Hexane	110-54-3			350		7	11
Styrene	100-42-5		35000	9	U	9	9
tert-Butyl alcohol	75-65-0			150	U	150	150
Tetrachloroethene	127-18-4	100	360	41		14	62
Tetrahydrofuran	109-99-9		70000	150	U	150	150
Toluene	108-88-3		170000	13		8	11
trans-1,2-Dichloroethene	156-60-5			8	U	8	8
trans-1,3-Dichloropropene	10061-02-6			9	U	9	9
Trichloroethene	79-01-6	5	16	11	U	11	11
Trichlorofluoromethane	75-69-4			11	U	11	11
Vinyl chloride	75-01-4	5	5.6	11		5	5
Xylene, o-	95-47-6			16		9	14

U : Indicates the analyte was analyzed for but not detected.

Exceeds Guidance Level

MDL Exceeds Guidance Level

Table 3.5
Summary of Groundwater Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY NYSDEC	TW-3 GW			TW-2 GW			TW-1 GW		
Lab Sample ID	Groundwater	460-187701-1			460-187701-2			460-187701-3		
Sampling Date	Criteria	07/27/2019 14:20:00			07/27/2019 14:50:00			07/27/2019 15:20:00		
Matrix		Water			Water			Water		
Dilution Factor		1			1			1		
Unit	ug/l	ug/l			ug/l			ug/l		
		Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
WATER BY 8260C										
1,1,1-Trichloroethane	5	0.24	U	0.24	0.24	U	0.24	0.24	U	0.24
1,1,2,2-Tetrachloroethane	5	0.37	U	0.37	0.37	U	0.37	0.37	U	0.37
1,1,2-Trichloro-1,2,2-trifluoroethane	NA	0.31	U	0.31	0.31	U	0.31	0.31	U	0.31
1,1,2-Trichloroethane	NA	0.43	U	0.43	0.43	U	0.43	0.43	U	0.43
1,1-Dichloroethane	5	0.26	U	0.26	0.26	U	0.26	0.26	U	0.26
1,1-Dichloroethene	5	0.26	U	0.26	0.26	U	0.26	0.26	U	0.26
1,2,3-Trichlorobenzene	NA	0.36	U	0.36	0.36	U	0.36	0.36	U	0.36
1,2,4-Trichlorobenzene	5	0.37	U	0.37	0.37	U	0.37	0.37	U	0.37
1,2-Dibromo-3-Chloropropane	NA	0.38	U *	0.38	0.38	U *	0.38	0.38	U *	0.38
1,2-Dichlorobenzene	4.7	0.43	U	0.43	0.43	U	0.43	0.43	U	0.43
1,2-Dichloroethane	5	0.43	U	0.43	0.43	U	0.43	0.43	U	0.43
1,2-Dichloropropane	NA	0.35	U	0.35	0.35	U	0.35	0.35	U	0.35
1,3-Dichlorobenzene	5	0.34	U	0.34	0.34	U	0.34	0.34	U	0.34
1,4-Dichlorobenzene	5	0.33	U	0.33	0.33	U	0.33	0.33	U	0.33
1,4-Dioxane	NA	28	U	28	28	U	28	28	U	28
2-Butanone (MEK)	50	1.9	U	1.9	1.9	U	1.9	1.9	U	1.9
2-Hexanone	NA	1.1	U	1.1	1.1	U	1.1	1.1	U	1.1
4-Methyl-2-pentanone (MIBK)	50	1.3	U	1.3	1.3	U	1.3	1.3	U	1.3
Acetone	50	6.2		4.4	5.3		4.4	4.4	U	4.4
Benzene	0.7	0.20	U	0.20	0.20	U	0.20	0.20	U	0.20
Bromoform	NA	0.54	U	0.54	0.54	U	0.54	0.54	U	0.54
Bromomethane	NA	0.55	U	0.55	0.55	U	0.55	0.55	U	0.55
Carbon disulfide	50	0.82	U	0.82	0.82	U	0.82	0.82	U	0.82
Carbon tetrachloride	5	0.21	U	0.21	0.21	U	0.21	0.21	U	0.21
Chlorobenzene	5	0.38	U	0.38	0.38	U	0.38	0.38	U	0.38
Chlorobromomethane	NA	0.41	U	0.41	0.41	U	0.41	0.41	U	0.41
Chlorodibromomethane	50	0.28	U	0.28	0.28	U	0.28	0.28	U	0.28
Chloroethane	50	0.32	U	0.32	0.32	U	0.32	0.32	U	0.32
Chloroform	7	0.84	J	0.33	0.84	J	0.33	0.43	J	0.33
Chloromethane	NA	0.40	U	0.40	0.40	U	0.40	0.40	U	0.40
cis-1,2-Dichloroethene	NA	0.22	U	0.22	0.22	U	0.22	0.22	U	0.22
cis-1,3-Dichloropropene	NA	0.22	U	0.22	0.22	U	0.22	0.22	U	0.22
Cyclohexane	NA	0.32	U	0.32	0.32	U	0.32	0.32	U	0.32
Dichlorobromomethane	NA	0.34	U	0.34	0.34	U	0.34	0.34	U	0.34
Dichlorodifluoromethane	NA	0.31	U *	0.31	0.31	U *	0.31	0.31	U *	0.31
Ethylbenzene	5	0.30	U	0.30	0.30	U	0.30	0.30	U	0.30
Ethylene Dibromide	NA	0.50	U	0.50	0.50	U	0.50	0.50	U	0.50
Isopropylbenzene	NA	0.34	U	0.34	0.34	U	0.34	0.34	U	0.34
Methyl acetate	NA	0.79	U	0.79	0.79	U	0.79	0.79	U	0.79

Table 3.5
Summary of Groundwater Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY NYSDEC	TW-3 GW			TW-2 GW			TW-1 GW		
Lab Sample ID	Groundwater	460-187701-1			460-187701-2			460-187701-3		
Sampling Date	Criteria	07/27/2019 14:20:00			07/27/2019 14:50:00			07/27/2019 15:20:00		
Matrix		Water			Water			Water		
Dilution Factor		1			1			1		
Unit	ug/l	ug/l			ug/l			ug/l		
		Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
WATER BY 8260C										
Methyl tert-butyl ether	NA	0.47	U	0.47	0.47	U	0.47	0.47	U	0.47
Methylcyclohexane	NA	0.26	U	0.26	0.26	U	0.26	0.26	U	0.26
Methylene Chloride	5	0.32	U	0.32	0.32	U	0.32	0.32	U	0.32
m-Xylene & p-Xylene	NA	0.30	U	0.30	0.30	U	0.30	0.30	U	0.30
o-Xylene	NA	0.36	U	0.36	0.36	U	0.36	0.36	U	0.36
Styrene	NA	0.42	U	0.42	0.42	U	0.42	0.42	U	0.42
Tetrachloroethene	5	0.59	J	0.25	0.61	J	0.25	0.25	U	0.25
Toluene	5	0.38	U	0.38	0.38	U	0.38	0.38	U	0.38
trans-1,2-Dichloroethene	5	0.24	U	0.24	0.24	U	0.24	0.24	U	0.24
trans-1,3-Dichloropropene	NA	0.49	U	0.49	0.49	U	0.49	0.49	U	0.49
Trichloroethene	5	0.31	U	0.31	0.31	U	0.31	0.31	U	0.31
Trichlorofluoromethane	NA	0.32	U *	0.32	0.32	U *	0.32	0.32	U *	0.32
Vinyl chloride	2	0.17	U	0.17	0.17	U	0.17	0.17	U	0.17
Total Conc	NA	7.63			6.75			0.43		
Total Estimated Conc. (TICs)	NA	0.0*T			0.0*T			0.0*T		

*T There are no TICs reported for the sample

* : LCS or LCSD is outside acceptance limits.

* : RPD of the LCS and LCSD exceeds the control limits

J : Result is less than the RL but greater than or equal to the MDL and the concentration is an approximate value.

U : Indicates the analyte was analyzed for but not detected.

Table 3.5
Summary of Groundwater Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY NYSDEC	TW-3 GW			TW-2 GW			TW-1 GW		
Lab Sample ID	Groundwater	460-187701-1			460-187701-2			460-187701-3		
Sampling Date	Criteria	07/27/2019 14:20:00			07/27/2019 14:50:00			07/27/2019 15:20:00		
Matrix		Water			Water			Water		
Dilution Factor		1			1			1		
Unit	ug/l	ug/l			ug/l			ug/l		
		Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
WATER BY 8270D										
1,1'-Biphenyl	NA	1.2	U	1.2	1.2	U	1.2	1.2	U	1.2
1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	NA	1.2	U	1.2	1.2	U	1.2	1.2	U	1.2
2,2'-oxybis[1-chloropropane]	NA	0.63	U	0.63	0.63	U	0.63	0.63	U	0.63
2,3,4,6-Tetrachlorophenol	NA	0.75	U	0.75	0.75	U	0.75	0.75	U	0.75
2,4,5-Trichlorophenol	1	0.28	U	0.28	0.28	U	0.28	0.28	U	0.28
2,4,6-Trichlorophenol	NA	0.30	U	0.30	0.30	U	0.30	0.30	U	0.30
2,4-Dichlorophenol	1	0.42	U	0.42	0.42	U	0.42	0.42	U	0.42
2,4-Dimethylphenol	NA	0.24	U	0.24	0.24	U	0.24	0.24	U	0.24
2,4-Dinitrophenol	5	14	U	14	14	U	14	14	U	14
2,4-Dinitrotoluene	NA	1.0	U	1.0	1.0	U	1.0	1.0	U	1.0
2,6-Dinitrotoluene	5	0.39	U	0.39	0.39	U	0.39	0.39	U	0.39
2-Chloronaphthalene	NA	1.2	U	1.2	1.2	U	1.2	1.2	U	1.2
2-Chlorophenol	50	0.38	U	0.38	0.38	U	0.38	0.38	U	0.38
2-Methylnaphthalene	50	1.1	U	1.1	1.1	U	1.1	1.1	U	1.1
2-Methylphenol	5	0.26	U	0.26	0.26	U	0.26	0.26	U	0.26
2-Nitroaniline	5	0.47	U	0.47	0.47	U	0.47	0.47	U	0.47
2-Nitrophenol	5	0.75	U	0.75	0.75	U	0.75	0.75	U	0.75
3,3'-Dichlorobenzidine	NA	1.4	U	1.4	1.4	U	1.4	1.4	U	1.4
3-Nitroaniline	5	0.96	U	0.96	0.96	U	0.96	0.96	U	0.96
4,6-Dinitro-2-methylphenol	NA	13	U	13	13	U	13	13	U	13
4-Bromophenyl phenyl ether	NA	0.75	U	0.75	0.75	U	0.75	0.75	U	0.75
4-Chloro-3-methylphenol	5	0.58	U	0.58	0.58	U	0.58	0.58	U	0.58
4-Chloroaniline	5	1.9	U	1.9	1.9	U	1.9	1.9	U	1.9
4-Chlorophenyl phenyl ether	NA	1.3	U	1.3	1.3	U	1.3	1.3	U	1.3
4-Methylphenol	50	0.24	U	0.24	0.24	U	0.24	0.24	U	0.24
4-Nitroaniline	NA	0.54	U	0.54	0.54	U	0.54	0.54	U	0.54
4-Nitrophenol	5	0.69	U	0.69	0.69	U	0.69	0.69	U	0.69
Acenaphthene	20	1.1	U	1.1	1.1	U	1.1	1.1	U	1.1
Acenaphthylene	20	0.82	U	0.82	0.82	U	0.82	0.82	U	0.82
Acetophenone	NA	0.79	U	0.79	0.79	U	0.79	0.79	U	0.79
Anthracene	50	0.63	U	0.63	0.63	U	0.63	0.63	U	0.63
Atrazine	NA	1.3	U *	1.3	1.3	U *	1.3	1.3	U *	1.3
Benzaldehyde	NA	0.59	U *	0.59	0.59	U *	0.59	0.59	U *	0.59
Benzo[a]anthracene	0.002	0.59	U	0.59	0.59	U	0.59	0.59	U	0.59
Benzo[a]pyrene	0.002	0.41	U	0.41	0.41	U	0.41	0.41	U	0.41
Benzo[b]fluoranthene	0.002	1.1	U	1.1	1.1	U	1.1	1.1	U	1.1
Benzo[g,h,i]perylene	5	1.4	U *	1.4	1.4	U *	1.4	1.4	U *	1.4
Benzo[k]fluoranthene	0.002	0.67	U	0.67	0.67	U	0.67	0.67	U	0.67
Bis(2-chloroethoxy)methane	NA	0.24	U	0.24	0.24	U	0.24	0.24	U	0.24

Table 3.5
Summary of Groundwater Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY NYSDEC	TW-3 GW			TW-2 GW			TW-1 GW		
Lab Sample ID	Groundwater	460-187701-1			460-187701-2			460-187701-3		
Sampling Date	Criteria	07/27/2019 14:20:00			07/27/2019 14:50:00			07/27/2019 15:20:00		
Matrix		Water			Water			Water		
Dilution Factor		1			1			1		
Unit	ug/l	ug/l			ug/l			ug/l		
		Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
WATER BY 8270D										
Bis(2-chloroethyl)ether	NA	0.30	U	0.30	0.30	U	0.30	0.30	U	0.30
Bis(2-ethylhexyl) phthalate	50	1.7	U	1.7	1.7	U	1.7	1.7	U	1.7
Butyl benzyl phthalate	50	0.85	U	0.85	0.85	U	0.85	0.85	U	0.85
Caprolactam	NA	7.8	J *	0.68	25	*	0.68	0.68	U *	0.68
Carbazole	NA	0.68	U	0.68	0.68	U	0.68	0.68	U	0.68
Chrysene	0.002	0.91	U	0.91	0.91	U	0.91	0.91	U	0.91
Dibenz(a,h)anthracene	50	0.72	U *	0.72	0.72	U *	0.72	0.72	U *	0.72
Dibenzofuran	5	1.1	U	1.1	1.1	U	1.1	1.1	U	1.1
Diethyl phthalate	50	0.98	U	0.98	0.98	U	0.98	0.98	U	0.98
Dimethyl phthalate	50	0.77	U	0.77	0.77	U	0.77	0.77	U	0.77
Di-n-butyl phthalate	50	0.84	U	0.84	0.84	U	0.84	0.84	U	0.84
Di-n-octyl phthalate	50	4.8	U	4.8	4.8	U	4.8	4.8	U	4.8
Fluoranthene	50	0.84	U	0.84	0.84	U	0.84	0.84	U	0.84
Fluorene	50	0.91	U	0.91	0.91	U	0.91	0.91	U	0.91
Hexachlorobenzene	0.35	0.40	U	0.40	0.40	U	0.40	0.40	U	0.40
Hexachlorobutadiene	NA	0.78	U	0.78	0.78	U	0.78	0.78	U	0.78
Hexachlorocyclopentadiene	NA	1.7	U	1.7	1.7	U	1.7	1.7	U	1.7
Hexachloroethane	NA	1.2	U	1.2	1.2	U	1.2	1.2	U	1.2
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	0.002	1.3	U	1.3	1.3	U	1.3	1.3	U	1.3
Isophorone	50	0.80	U	0.80	0.80	U	0.80	0.80	U	0.80
Naphthalene	10	1.1	U	1.1	1.1	U	1.1	1.1	U	1.1
Nitrobenzene	5	0.57	U	0.57	0.57	U	0.57	0.57	U	0.57
N-Nitrosodi-n-propylamine	NA	0.43	U	0.43	0.43	U	0.43	0.43	U	0.43
N-Nitrosodiphenylamine	NA	0.89	U	0.89	0.89	U	0.89	0.89	U	0.89
Pentachlorophenol	1	1.4	U	1.4	1.4	U	1.4	1.4	U	1.4
Phenanthrene	50	0.58	U	0.58	0.58	U	0.58	0.58	U	0.58
Phenol	1	0.29	U	0.29	0.29	U	0.29	0.29	U	0.29
Pyrene	50	1.6	U	1.6	1.6	U	1.6	1.6	U	1.6
Total Conc	NA	7.8			25.0			0.0		
Total Estimated Conc. (TICs)	NA	33.0			23.0			0.0*T		

*T There are no TICs reported for the sample

* : LCS or LCSD is outside acceptance limits.

* : RPD of the LCS and LCSD exceeds the control limits

J : Result is less than the RL but greater than or equal to the MDL and the concentration is an approximate value.

U : Indicates the analyte was analyzed for but not detected.

Lab Contact:


Table 3.5
Summary of Groundwater Sampling Results
50 Hamilton Avenue, White Plains, NY
SESI Job No. 10636

Client ID	NY NYSDEC	TW-3 GW			TW-2 GW			TW-1 GW		
Lab Sample ID	Groundwater	460-187701-1			460-187701-2			460-187701-3		
Sampling Date	Criteria	07/27/2019 14:20:00			07/27/2019 14:50:00			07/27/2019 15:20:00		
Matrix		Water			Water			Water		
Dilution Factor		1			1			1		
Unit	ug/l	ug/l			ug/l			ug/l		
		Result	Q	MDL	Result	Q	MDL	Result	Q	MDL
WATER BY 8270D										


Grace Chang
Project Manager II
(732)593-2579

FIGURES


N:\ACAD\11814\CAD\PHASE I\ESA\11814 - FIG-1 - SITE LOCATION MAP.DWG 05/07/21 03:52:09PM, aas, LAYOUT: FIG-1



REFERENCE:
HISTORICAL TOPOGRAPHICAL MAP PREPARED BY EDR, MAP DATED 2014.



TP, White Plains, 2013, 7.5-minute
NE, Glenville, 2012, 7.5-minute



NORTH LEXINGTON AVENUE
WHITE PLAINS, WESTCHESTER COUNTY, NY

SITE LOCATION MAP

SESI
CONSULTING
ENGINEERS D.P.C.

12A MAPLE AVE. PINE BROOK, N.J. 07058 PH: 973-808-9050

SOILS / FOUNDATIONS
SITE DESIGN
ENVIRONMENTAL

FIG-1

DRAWN BY: aas


CHECKED BY: TTK

SCALE: AS NOTED

DATE: 05/07/2021


JOB NO.: 11814

N:\ACAD\11814\CAD\PHASE I ESA\11814 - FIG-2 - SITE PLAN.DWG 05/28/21 03:02:31PM, aas, LAYOUT:FIG-2



LEGEND:

----- - PROPERTY LINE



© SESI CONSULTING ENGINEERS 2021
This drawing and all information contained here on is proprietary
information of SESI CONSULTING ENGINEERS and may not be copied or
reproduced, either in whole or in part, by any method, without written
permission of SESI CONSULTING ENGINEERS.

REFERENCE
AERIAL TAKEN FROM BING MAPS, DATED 2019.

project:
NORTH LEXINGTON AVENUE
WHITE PLAINS, WESTCHESTER COUNTY, NY

title:
SITE PLAN

job no: 11814
drawing no:

FIG-2

1 of 1

CERT. OF AUTH. # 24GA27934700
SOILS / FOUNDATIONS
SITE DESIGN
ENVIRONMENTAL

SESI
CONSULTING
ENGINEERS

12A MAPLE AVE. PINE BROOK, N.J. 07058 PH: 973-808-9050

dwg by: aas
chk by: TTK
scale: AS NOTED
date: 05/28/2021

Pesticides

	UnRestricted	Restricted Residential
	mg/kg	mg/kg
4,4'-DDE	0.0033	8.9
4,4'-DDT	0.0033	7.9
4,4'-DDD	0.0033	13

Metals

	UnRestricted	Restricted Residential
	mg/kg	mg/kg
Lead	63	400
Vanadium	NA	NA
Zinc	109	10,000
Mercury	0.18	0.81

SVOCs

	UnRestricted	Restricted Residential
	mg/kg	mg/kg
B(b)F	1	1
I(1,2,3-cd)pyrene	0.5	0.5
B(a)A	1	1
B(a)P	1	1
Chrysene	1	3.9
D(a,h)A	0.33	0.33
B(k)F	0.8	3.9

PCBs

	UnRestricted	Retricted Residential
	mg/kg	mg/kg
Total PCBs	0.1	1

Exceeds Unrestricted Use

Exceeds Restricted Residential

B-1 (3.5-4)			
Date	6/8/2019		
mg/kg	Result		Q
4,4'-DDE	0.018		
4,4'-DDT	0.02		


B-1 (3.5-4) 6/8/2019			
mg/kg	Result		Q
Lead	158		
Vanadium	18.3		
Zinc	94.1		
Mercury	0.13		

NOTE:
THIS PLAN IS FOR LOCATING SOIL BORING SAMPLES ONLY. OTHER SITE WORK SHOWN HERE IS NOT INTENDED FOR CONSTRUCTION.

REFERENCE
SITE INFORMATION TAKEN FROM "EXISTING CONDITION SURVEY" PREPARED BY THE OFFICE OF J.W.DELANO SURVEYING CONSULTANTS. DATED APRIL 24, 1996.

NYS Education Law
Unauthorized alterations or additions to this plan are a violation of section 7209 (2) of the New York State Education Law. Copies of this map not having the seal of the engineer shall not be valid.

© SESI CONSULTING ENGINEERS D.P.C. 2019
This drawing and all information contained here on is proprietary information of SESI CONSULTING ENGINEERS D.P.C. and may not be copied or reproduced, either in whole or in part, by any method, without written permission of SESI CONSULTING ENGINEERS D.P.C.



dwg by: yy
chk by: CH
scale: 1" = 40'
date: 07/10/19

SOILS / FOUNDATIONS
SITE DESIGN
ENVIRONMENTAL
SESI
CONSULTING ENGINEERS D.P.C.
12A MAPLE AVE. PINE BROOK, N.J. 07058 PH: 973-808-9050

50 HAMILTON AVE
WHITE PLAINS, NY

RESULTS OF SOIL BORING SAMPLING

job no: 10636
drawing no:
FIG-3.1

N:\ACAD\10636\10636 FIG-2 RESULTS OF SOIL VAPOR.DWG 07/01/19 03:25:24PM, jenny, LAYOUT: FIG-2

Compound	NYDEC / NYSDOH Guidance ug/m 3	EPA Technical Guidance ug/m 3
Benzene		12
TCE	5	16
Vinyl Chloride	5	5.6

SV-3		
Date	6/15/2019	
ug/m 3	Result	Q
Benzene	15	

SV-7		
Date	6/15/2019	
ug/m 3	Result	Q
Benzene	17	
Vinyl Chloride	11	

SV-1		
Date	6/15/2019	
ug/m 3	Result	Q
Benzene	15	
Vinyl Chloride	6	

LEGEND:

⊕ SV-1 - SOIL VAPOR POINT NUMBER & APPROX. LOCATION

NOTE:



THIS PLAN IS FOR LOCATING SOIL VAPOR SAMPLES ONLY.
OTHER SITE WORK SHOWN HERE IS NOT INTENDED FOR CONSTRUCTION.

REFERENCE

SITE INFORMATION TAKEN FROM "EXISTING CONDITION SURVEY" PREPARED BY
THE OFFICE OF J.W.DELANO SURVEYING CONSULTANTS. DATED APRIL 24, 1996.

NYS Education Law
Unauthorized alterations or additions to this plan are a violation of
section 7209 (2) of the New York State Education Law. Copies of this
map not having the seal of the engineer shall not be valid.

© SESI CONSULTING ENGINEERS D.P.C. 2019
This drawing and all information contained here on is proprietary
information of SESI CONSULTING ENGINEERS D.P.C. and may not
be copied or reproduced, either in whole or in part, by any method,
without written permission of SESI CONSULTING ENGINEERS D.P.C.



SV-6		
Date	6/15/2019	
ug/m 3	Result	Q
TCE	30	

⊕ SV-6

⊕ SV-4

⊕ SV-5

⊕ SV-2

⊕ SV-7

⊕ SV-1

⊕ SV-8

SV-8		
Date	6/15/2019	
ug/m 3	Result	Q
Benzene	13	

dwg by: yy
chk by: CH
scale: 1" = 40'
date: 07/01/19

SOILS / FOUNDATIONS
SITE DESIGN
ENVIRONMENTAL
SESI
CONSULTING
ENGINEERS D.P.C.
12A MAPLE AVE. PINE BROOK, N.J. 07058 PH: 973-808-9050

50 HAMILTON AVE
WHITE PLAINS, NY

RESULTS OF SOIL VAPOR SAMPLING

job no: 10636
drawing no:

FIG-3.2

APPENDIX A
GPR Report
(Electronic)

APPENDIX B

Boring Logs

APPENDIX C
Soil Sampling Laboratory Results
(Electronic)

APPENDIX D
Soil Vapor Sampling Laboratory Results
(Electronic)

APPENDIX E
Groundwater Sampling Laboratory Results
(Electronic)